

SAUO TRIKIĆ DUŠAN REPAJIĆ

**PROLETE  
RSKI  
BATAIJON  
BOSANSKE  
KRAJINE**

#### KOORDINACIONI ODBOR

VIDOSAV JEV ENIC (predsjednik), MIRKO VRANIC, SAVO TRIKI ,  
BRANKO VUKOVIC, MILOŠ BAJIC, MICO STANKOVIC, VINKO MAR-  
KOTI , DUŠAN REPAJIC, SLAVKO ZRNIC, HALIL HALILOVI , ZAGA  
UMICEVIC, ADEM HERCEGOVAC, JAKOV ALEKSIC, OSTOJA IVANKO-  
VIC, MILAN KECMAN, MARKO KOTUR, URAN ARSENIC, JOVAN  
KECMAN, MILOŠ GLISIC, DUŠAN KATIC, MILORAD TOPIC, MICO  
DOSENOVIC, STOJAN STOJKOVIC, STOJAN PEPIC, MILENKO GAJIC  
I MILE TRKULJA.

#### REDAKCIIONI ODBOR

MIRKO VRANIC (predsjednik), ZAGA UMICEVIC, VINKO MARKOTI ,  
TRIVO KORAC, SAVO TRIKIC, BRANKO VUKOVIC, MICO STANKOVIC,  
DRAGO SUBOTIC, HALIL HALILOVI , DRAGO KARASIJEVIC, LJUBO  
NOVAKOVIC, CIRO IVANKOVIC, STOJAN SIMIC i DUŠAN REPAJIC.

#### **Finansiranje knjige obezbedili su**

**Skupštine opština: Čelinac, Banja Luka, Bosanska Gradiška,  
Bosanska Dubica, Bosanski Petrovac, Titov Drvar, Laktaši  
Prijedor, Prnjavor, Sanski Most, Srbac, Tesli, Kotor Varoš i  
Republički odbor SUBNOR BiH Sarajevo.**

SAVO TRIKIC . DUŠAN REPAJIC

PROLETERSKI  
BATALJON  
BOSANSKE KRAJINE

BEOGRAD, 1982.

RATNA PROŠLOST NARODA I NARODNOSTI  
JUGOSLAVIJE  
**KNJIGA. DVESTA TRIDESET DEVETA**

MONOGRAFIJE  
JEDINICA NOV I PO JUGOSLAVIJE  
KNJIGA ŠEZDESET ŠESTA

URE IVA KI ODBOR

RAHMIJA KADENIC, general-pukovnik — predsjednik; Ianović: ALI ŠUKRIJA, RISTO ĐŽUNOV; DAKO PUA, general-pukovnik; ŽIKA STOJSIC, general-potpukovnik; FABIJAN TRGO, general-potpukovnik; VELJKO MILADINOVIC, general-potpukovnik; JOCO TARABIC, general-potpukovnik; METODIJE KOTEVSKI, general-potpukovnik; MILAN DALJEVIC, general-potpukovnik; SVETOZAR ORO, general-major; AUGUST VRTAR, general-major; MISO LEKOVIC, pukovnik; AHMET ONLAGIC, pukovnik; VIKTOR KUCAN, pukovnik; RADOMIR PETKOVIC, pukovnik — glavni i odgovorni urednik

Urednik  
Pukovnik ESAD TIHI, prof.

Recenzent  
Dr DUŠAN LUKAC

VOJNOIZDAVACKI ZAVOD  
SKUPŠTINA OPŠTINE CELINAC

*Ovu knjigu posve ujemo palim i  
umrlim drugovima — borcima  
Proleterskog bataljona Bosanske  
Krajine*

Proleterski bataljon Bosanske krajine formiran je i uspješno je djelovao u najkritičnijem razdoblju narodnooslobodilačke borbe i revolucije — u 1942. godini. Njegovo formiranje i borbe koje je vodio u srednjoj Bosni i Slavoniji predstavljaju izuzetan istorijski dogadjaj od posebnog značaja za razvoj ustanka i revolucije ne samo u Bosanskoj krajini, nego i šire.

Bataljon je formiran od prekaljenih i provjerjenih boraca i sastavljen od sinova svih naših naroda i narodnosti. Bio je to bataljon mladosti, u kome su članovi Komunističke partije Jugoslavije i članovi Saveza komunista ke omladine Jugoslavije predstavljali osnovnu pokretačku, političku i vojnu ku borbenu snagu. Za relativno kratko vrijeme svog postojanja, bataljon je prošao kroz tri različita ratna perioda. Prvi i najteži period, od formiranja eta, po etkom februara, do polovine juna 1942. godine, karakteriše se borbom protiv kontrarevolucije — etnika i ustaša u srednjoj Bosni. To je period danonoćnih marševa i svakodnevnih borbi, psihofizičkih naprezanja i velikih odricanja njegovih boraca, u kome je bataljon izgubio preko tri petine svoga sastava. Drugi period karakteriše prelazak preko rijeke Save pod krajnjim nepovoljnim uslovima i velikom neizvjesnošću, borbama i političkim radom u Slavoniji, koji se po načinu borbi i uslovima života i rada njegovih boraca u mnogo emu razlikuje od prvog. Treći period karakteriše ponovni prelazak preko rijeke Save, sa jednomjesečnim zadržavanjem na Kozari i povratak u Lučić-Palanku.

*O proleterskom bataljonu Bosanske krajine objavljeno je nekoliko napisa u zbornicima sjećanja — Kozara, Podgrme, Drvar, Grahovo i Srednja Bosna u NOB. Izašla je i knjiga Rade Bašića Prije krajiskih proletera i knjiga Branka Vukovića, jednog od komandanata bataljona — Prvi krajinski proleterski bataljon. Objavljeni su duži i kraći napisi nekih rukovodilaca Bosanske krajine i Slavonije iz vremena NOR-a i jednog broja preživjelih boraca bataljona. Književnik Branko opisuje u više napisu, a posebno u pjesmama Pjesma mrtvih proletera i Bolna leži omladinka Mara, ovjekovje i stanak borbe i politički rad Proleterskog bataljona Bosanske krajine.*

Preživjeli borci ovog bataljona visoko su cijenili te napisne i objavljene građe. Međutim, oni su prije nekoliko godina, u više navrata, u grupama i na zajedničkim sašticima, došli do zaključka da u njima nije dat cjelovit opis nastanka, borbenih dejstava i političkog djelovanja bataljona u toku njegovog relativno kratkog vremenskog postojanja. Stoga su pokrenuli inicijativu za prikupljanje istorijske građe i pisanje monografije. Organi Skupštine opštine elinac, gdje je bataljon formiran, i Skupštine opštine Bosanske krajine i srednje Bosne, a i odgovarajući organi SR Bosne i Hercegovine, ovu inicijativu rado su prihvatili.

Da bismo otpočeli rad na pisanju monografije, prikupili smo raspoloživu arhivsku građu, koja govori o Proleterskom bataljonu Bosanske krajine. Ona se nalazi u Vojnoistorijskom institutu u Beogradu, istorijskim institutima u Slavonskom Brodu, Sarajevu, Zagrebu i Banjoj Luci. Nakon svestranog istraživanja, sem prepisa dnevnika političkog komesara bataljona Avde Šuka, koji uglavnom govori o bataljonu dok se nalazio u Slavoniji, ni u jednoj od navedenih ustanova nismo pronašli ni jedan jedini dokument koji je izdao štab ili neka od komandi eta Proleterskog bataljona dok se on nalazio u srednjoj Bosni. U Vojnoistorijskom institutu u Beogradu pronađeno je samo nekoliko dokumenata — narečenja VS NOV i POJ i GS za Bosnu i Hercegovinu o upisu članju bataljona u sastav Prve proleterske brigade, odnosno u isto mu Bosnu, te

nare enja i izvještaja Operativnog štaba za Bosansku krajinu i Štaba 4. KNOP odreda. Sa uvana je dokumentacija iz perioda dok se bataljon nalazio u Slavoniji i ona se nalazi u Historijskom institutu u Slavonskom Brodu. Prona eno je i nekoliko etni kih i domobranihkih dokumentata koji samo posredno govore o Proleterskom bataljonu.

S obzirom na oskudnu istorijsku gra u, a da bismo što vjernije opisali borbe i doga aje, sa grupom oficira, i na e preživjelih boraca Proleterskog bataljona, koji su se u vrijeme boravka bataljona u srednjoj Bosni nalazili na komandnim dužnostima u bataljonu, od desetara do komandira ete, izvršili smo izvi anje i na licu mesta rekonstruivali sve borbe i doga aje na terenu. Kohsultovali smo i rukovodioce NOP-a sa terena iz tog perioda i pojedine mještane.

Svoje priloge za pisanje monografije o bataljonu, u vidu sje anja, koja smo koristili, dali su: Adem Hercegovac, politi ki komesar 3. bataljona 4. KNOP odreda iz tog perioda, Branko Vukovi , Mi o Stankovi , Vinko Markoti , Stevo (Blaze) Kova evi , Milan (Stevana) Bosni , Dušan Radujko , Obrad Košpi i Branko Trnini , te pukovnici Drago Karasijevi i Ljubo Novakovi . Svoja sje anja priložilo je još nekoliko boraca bataljona.

Istovremeno sa prikupljanjem istorijske gra e, organizованo je i prikupljanje biografskih podataka i fotografija za sve borce bataljona. Me utim, i pored upornog i savjesnog etvorogodišnjeg rada radne grupe, na elu sa Stevom (Blaze) Kova evi em, koja je bila zadužena za ovaj posao, postoji mogu nost da neko od boraca bataljona nije unesen u spisak, koji ini sastavni dio monografije. Veliku pomo na prikupljanju podataka i fotografija radnoj grupi pružili su Branko Babi , Toma Rakovi , Veseljko Vukobrat i Stevo (Stevana) Kova evi .

Svima koji su nam dali svoje priloge i sje anja, bili angažovani, na bilo koji na in, na prikupljanju istorijske gra e, biografskih podataka i fotografija za borce bataljona i pomogli nam u tome pogledu, iskreno se zahvaljujemo, a posebno drugu Nikoli Slavici na radu u Vojnoistorijskom institutu u Beogradu, i drugarici Slavici Herkovski, službeniku u Historijskom institutu u Slavonskom

*Brodu, koji su se svestrano založili i pomogli nam u iznalaženju istorijske grae.*

*Naročito se zahvaljujemo organima Skupštine opštine Celinac, koji su nam sve vrijeme rada na prikupljanju materijala i pisanju monografije pružali svestranu pomoć, obezbijedili finansijska sredstva i povoljne uslove za rad.*

*Zahvaljujemo se i lanovima Koordinacionog i Redakcionog odbora, koji su nam kritičkim primjedbama pomogli da otklonimo slabosti i damo što vjerniji prikaz borbenog puta proleterskog bataljona Bosanske krajine.*

*Nastojali smo da na osnovu raspoložive istorijske grade, priloga i sjećanja preživjelih boraca, rekonstrukcijom događaja na terenu, a i na osnovu svojih ljudnih sjećanja, damo što cijelovitiju obradu i što vjernije prikažemo nastanak, borbe i političko djelovanje ove naše proslavljenje jedinice.*

*Međutim, i pored svih nastojanja da u tom pogledu budemo iscrpni, moguće je da je neki događaj, koji je bio vrijedan da se istakne i opiše, izostao. Ali, bez obzira na to, uvjereni smo da smo itaocu pružili mogunost da se iz svega što je u ovoj monografiji relevantno detaljnije upozna sa Proleterskim bataljonom Bosanske krajine — njegovim nastankom, borbama i političkim radom, teško amam na koje je nailazio njegov komandni i politički kadar, podvizima, hrabrosti i odricanjem njegovih boraca.*

*Nadamo se da će sadržaj ove knjige podstićati i preživjele borce bataljona, kao i sve druge koji nešto više znaju o Proleterskom bataljonu Bosanske krajine, da daju svoje priloge i tako upotpune eventualne praznine u novoj knjizi — Zborniku sjećanja o toj našoj slavnoj jedinici.*

## UVOD

### OPŠTI OSVRT NA RAZVOJ USTANKA I NOR U BOSANSKOJ KRAJINI DO PO ETKA 1942.

U razvoju narodnooslobodila kog rata i revolucije naroda Jugoslavije krajem 1941. i po etkom 1942. godine, pod uplivom opštih tokova u svijetu i posebno razvoja situacije na velikim svjetskim frontovima dogodile su se kvalitetne unutarnje promjene. Definitivno vojno-političko razlučivanje i grupisanje zara enih zemalja, posebno uloženje Sjedinjenih američkih država u antifašistički blok doprinijelo je jasnjem sagledavanju perspektive borbe naroda i zemalja koje su se, sticajem okolnosti, udružile na zadatku obuzdavanja i uništavanja fašizma i spašavanja ovje anstva od katastrofe.

Militaristički vrhovi vodeće sile totalitarnog bloka Njemačke, koja je, sve do napada na SSSR navikla na brze i luke pobjede, posle zaustavljanja na dugom ruskom frontu, a zatim i poraza pred Moskvom i u Africi krajem 1941. i po etkom 1942. godine vidjeli su da je borba protiv Sovjetskog Saveza i Velike Britanije biti veoma duga i teška. U vojnim i političkim vrhovima bloka totalitarnih sila sve je više bilo onih koji su sumnjali u brzu i sigurnu pobjedu.

Opšti tokovi u svijetu imali su odjek na razvoj borbe i na tlu Jugoslavije. Narodni ustanci u Jugoslaviji prvene su u nekim regionima elementima spontanosti, narođeno ito u krajevima, gdje je do rata bio ostvaren slabiji uticaj revolucionarnog radničkog pokreta. Radnički pokret preduzećen je prekaljenim kadrovima KPJ, organizaciono i politički se prošao i sređivao, postepeno prerastajući u vrsto organizovanu narodnooslobodilačku borbu protiv okupatora, njegovih saradnika i istovremeno protiv svećenika

ga što je dovelo Kraljevinu Jugoslaviju do kapitulacije u aprilu 1941. godine. Ovaj revolucionarno-oslobodila ki sadržaj borbe, posebno rješenost Komunisti ke Partije Jugoslavije na elu sa drugom Titom da se ostvari ravnopravnost me u narodima i na ruševinama stare buržoaske vlasti izgradi nova narodna vlast, izazvali su brzu politi ku diferencijaciju i izdvajanje onih snaga koje su zastupale politiku vra anja na staro, odnosno njihovo konfrontiranje sa NOP-om koji je tražio temeljite društvene promjene još u toku oslobodila ke borbe.

Saradnja prikrivenih i otvorenih protivnika NOP u redovima ustanika sa okupatorom i kvislinzima po elu je na širokom frontu sa težištem usmjerenim u prvo vrijeme prema zapadnoj Srbiji, Crnoj Gori i Dalmaciji.

I pored velike potrebe da se postoje e divizije upotrijebe na velikim frontovima, okupatori su morali da izdvajaju znatnije jedinice za borbu protiv partizana u Jugoslaviji.

Jake njema ke jedinice, angažovane na najosjetljivijem podruju — u sjeverozapadnoj Srbiji, uz podršku kvislinga i etnika, uspjele su u jesen 1941. da privremeno istisnu krupnije partizanske jedinice. I u drugim krajevima okupatori su prešli u vojni ku i politi ku ofanzivu radi suzbijanja NOP-a koji je prijetio potpunim gušenjem kvislinških tvorevina na cijelom podruju zemlje i uništavanju uspostavljenog okupacionog sistema. Italijani su razvili živu propagandnu aktivnost u Crnoj Gori, Hercegovini, Dalmaciji i Bosanskoj krajini kako bi odvojili ustani ke mase od NOP-a. Ne dobijaju i odgovaraju e rezultate, njema ki i italijanski okupatori su uz propagandno-politi ku aktivnost poja avali vojnu aktivnost, pokre u i na pojedine djelove Jugoslavije ofanzivu za ofanzivom, ve ih ili manjih razmjera.

Sve ovo je uslovilo potrebu stvaranja dobro organizovanih vojni kih pokretnih jedinica, spremnih na sve napore, na duže pokrete i na najteže borbe u bilo kom dijelu zemlje. Pristupilo se formiranju proleterskih, a kasnije i udarnih brigada. Po nare enju vrhovnog komandanta Josipa Broza Tita formirana je 22. decembra u malom bosanskom mjestu Rudom Prva proleterska brigada. Njeno formiranje, osim vojni kog zna aja imalo je i dublji društveno-politi ki smisao. Kao prva brigada budu e

armije koju su gradili narodi Jugoslavije ona je trebalo da bude pored crnogorskih i srpskih jedinica koje su ušle u njen sastav na dan formiranja, dopunjena najboljim jedinicama svih naroda Jugoslavije. Sastavljena od boraca iz svih krajeva Jugoslavije, ona je trebalo da predstavlja obrazac i primjer bratstva i jedinstva naroda i narodnosti Jugoslavije, emu je Tito uvijek pridavao najve i zna a. Prema ovoj zamisli, u sastav Prve proleterske brigade trebalo je da u e i jedan bataljon odabranih boraca Bosanske krajine. Izvršavanju ovoga zadatka pristupilo se po etkom februara 1942. godine. Od najboljih boraca u Krajini formirane su proleterske ete, koje su 25. marta u Celincu kod Banje Luke, svrstane u Proleterski bataljon Bosanske krajine, koji je trebalo da se uputi preko centralne prema isto noj Bosni i da se tamo uklju i u Prvu proletersku brigadu.<sup>1</sup>

Do tog doba ustanak i narodnooslobodilački pokret u Bosanskoj krajini prešao je uspješan razvojni put, postigao vidne rezultate u borbama protiv okupatora i njegovih saradnika i na polju organizovanja života i rada na oslobo enoj teritoriji. Polugodišnji period razvoja ustan-

<sup>1</sup> U drugoj polovini decembra 1942. godine, Centralni komitet Komunisti ke partije Jugoslavije i Vrhovni štab NOV i DOJ, donijeli su odluku o formiranju proleterskih jedinica.

U Zborniku dokumenata i podataka o narodnooslobodila kom ratu jugoslovenskih naroda (dalje srka eno Zb. NOR), tom II knjiga 1, strana 113, piše:

»Po odobrenju Centralnog komiteta Komunisti ke partije Jugoslavije, Vrhovni štab narodnooslobodila kih partizanskih odreda Jugoslavije formirao je, od nekih dijelova najboljih partizanskih jedinica PRVU PROLETERSKU NARODNOOSLOBODI-LACKU UDARNU BRIGADU.

U sastav te brigade ulaze sve narodnosti Jugoslavije, jer e time predstavljati borbeno jedinstvo svih naših naroda u borbi za kona no oslobo enje od mrskog okupatora i njegovih doma ih slugu.

U sastav ove brigade ušli su do sada:

1. Eataljon kragujeva kog nar. osi. partizan, odreda;

2. jedan bataljon kraljeva kog NjOPO; beogradski bataljon posavsko« NOPO: 5. crnogorski lov enski bataljon, u koji ulazi i jedna eta komskog NOPO; 6. drugi crnogorski bataljon zetskog NOPO; 7. jedan bosanski bataljon, sastavljen od eta iz nekoliko bosanskih NOPO. Ostali bataljoni imaju se formirati prema nare- enju u najskorije vrijeme. Komandant NOPO Jugoslavije,

TII O, s.r.«

ka i uzrastanja narodnooslobodila ke borbe u ovom kraju imao je i neke svoje posebnosti koje su uticale na pravce i tempo razvoja ustanka i NOR-a, naro ito u pojedinim predjelima Krajine.

Jedna od tih specifi nosti bila je masovnost ustanka u ve em dijelu Bosanske krajine, nastala kao rezultat dobrih priprema od strane Komunisti ke partie Jugoslavije, koje su bile naro ito intenzivne poslije partijskog savjetovanja na Šehitlucima, koje je održano 8. juna 1941. godine. Na ovom savjetovanju je razra en program rada u duhu Majskog savjetovanja Centralnog komiteta Komunisti ke partie Jugoslavije na pripremama naroda na ustanak u cijeloj Bosanskoj krajini.

U ve ini predratnih srezova u Bosanskoj krajini formirana su sreska i opštinska povjereništva za pripremu ustanka, a u nekim srezovima i gerilski odredi.

U znatnom delu naselja koja su bila nastanjena srpskim stanovništvom, na podru ju Drvara i njegove šire okoline, u Podgrme u, na širem podru ju Kozare u Janju i Pljevi u ustanak se uklju ilo sve sposobno muško stanovništvo. Ve po etkom avgusta najve i dio ovih sela bio je oslobo en od ustaša. Oslobo en je i znatan broj sreskih opštinskih i drugih centara: Drvar, Bosansko Grahovo, Srb, Prekaja, Oštrelj, Kulen Vakuf, Krnjeuša, Lušci Palanka, Knežica itd. Spontano, u toku same borbe formiralo se i uobli ilo nekoliko ustani kih žarišta: oko Drvara, u Podgrme u, na Kozari na Janju i Pljevi, na Manja i itd. Ustani ke jedinice u ovim užim regionima vršile su pritiske prema okupatorskim i ustaškim garnizonima i prema važnijim saobra ajnim komunikacijama.

U prvim danima borbe najviše uspjeha su -imali gerilski odredi Drvara i njegove šire okoline, gdje su komunisti uspjeli na vrijeme da izvrše temeljite pripreme za oružanu borbu. Bio je to rezultat ve od ranije dobro organizovanog i vo enog rada brojnije partiske organizacije na podru ju srezova Bosansko Grahovo i Bosanski Petrovac, posebno u periodu pripreme ustanka. Odmah po uništavanju ustaškog garnizona u Drvaru i prenošenja borbenih djejstava na susjedna podru ja, uz borbu za oslobo enje od okupatora i njihovih saradnika, mislilo se i na otklanjanje uzroka koji su doveli do propasti Jugoslavije i teških stradanja tokom juna i jula. Ve 30. jula,

namjesto starih, od naroda odba enih i uništenih organa vlasti, formiran je jedan od prvih organa narodne vlasti u Bosni i Hercegovini — Narodno vijeće u Drvaru koje je preuzele sve zadatke oko organizovanja života i rada na oslobođenoj teritoriji.<sup>2</sup> Nekoliko dana kasnije formirana je jedna od prvih propagandno-obavještajnih institucija u NOR-u — Gerilski informacioni biro koji je već 3. avgusta izdati »Gerilac« prvi partizanski list u Bosni i Hercegovini.<sup>3</sup>

Na inicijativu lana CK KPJ Marka Oreškovića, koji se tih dana ustanka zatekao u Drvaru formirana je 19. avgusta od brojnih i dobro naoružanih ustaničkih jedinica na širem području Drvara i dijelova Like — Drvarska brigada. Brigada je odmah po svome formiranju imala osam bataljona i raspolažala sa preko 4000 pušaka i preko 200 automatskih oružja djejstvujući i uspješno na širokom području od Bihaća, Bosanskog Petrovca, na sjeverozapadu do Livna i Knina na jugu.<sup>4</sup>

Postojanje snažnog ustaničkog žarišta u široj okolini Drvara pospešilo je daljnji uspon i organizaciju u vršivanje ustanka u susjednim područjima, u Podgrme u, na Kozari, u Janju i Pljevi, oko Srba, Lapca, itd.

Uspjesi ustanka u Bosanskoj krajini, i naročito u okolini Drvara, doveli su u pitanje opstanak ustaškog režima u cijeloj ovoj oblasti. Usljedilo je prikupljanje većeg dijela oružanih jedinica NDH, ustaša i domobrana iz svih predjela NDH i njihovo angažovanje protiv ustaničkih u Krajini, Lici i Kordunu. Težište ove operacije NDH bilo je usmjereni prema Drvaru. Međutim, ona nije postigla postavljeni zadatak, ustankat se i dalje širio i snažio.

Polovinom avgusta izvršena je još jača koncentracija ustaških i domobraničkih jedinica i po etkom treće dekade avgusta povoden je još jedan veliki napad prema najsnažnijem središtu ustanka u Krajini — Drvaru. Poslije raz-

<sup>2</sup> Sjećanje Vase Trikića, prvog predsjednika Narodnog vijeća — Zbornik Sjećanja aktivista Jugoslovenskog revolucionarnog i radničkog pokreta — knjiga 7, Beograd, 1961, strana 18—22.

<sup>3</sup> Na prijedlog političkog komesara Drvarske brigade, 7. oktobra 1941., list je dobio ime »Bosanski partizan«.

<sup>4</sup> Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodilačkom ratu naroda i narodnosti Jugoslavije, tom IV, knjiga 1, dokument br. 77, strana 168—177, u daljem tekstu Zb. NOR IV 1 dok. 77 str. 168—177.

bijanja glavne kolone ustaško-domobranksih jedinica na Oštrelju 24. i 25. avgusta i ovaj napad je završen potpuno neuspjehom.<sup>5</sup>

Ni u drugim vojnim poduhvatima protiv ustanika u Podgrme u, Kozari i u drugim djelovima Krajine oružane jedinice NDH nisu imale zna ajnijih uspjeha. Ovakav razvoj doga aja u Bosanskoj krajini i premo ustanika nad postoje im kvislinškim jedinicama NDH, uznemirili su okupatore, Nijemce i Italijane. Kao i u Srbiji i u Crnoj Gori u pomo kvislinškom režimu pristupaju okupacione sile. Krajem avgusta iz garnizona u Dalmaciji kre u u pomo ustaško-domobranskim jedinicama Italijani, usmjeravaju i glavni udar prema Drvaru.<sup>6</sup>

Kad su se uvjerili da protiv narodnog ustanka ne mogu posti i efikasan obra un oružjem, Italijani su razvili živu propagandnu aktivnost, s ciljem da odvoje dio ustani ke mase od narodnooslobodila kog pokreta. U ovo me su, oslanjaju i se na ostatke srpske buržoazije koju je oslobođila i revolucionarni smisao ustanka smrtno uplašio, koristili sva raspoloživa i ve oprobana sredstva — vjersku netrpeljivost, strah od novih ustaških zlo ina, davanje raznih obe anja, pa i nekih vidova konkretne materijalne pomo i potkupljivanja pojedinaca.

Za vrijeme dok su Italijani pripremali reokupaciju slobodne teritorije, u zapadnoj Bosni naro ito su se akti-virali velikosrpski elementi u Kninskoj krajini, Lici i dijelu Bosanske krajine. Koriste i se rezultatima borbi u ustanku, oni su zajedno sa predstavnicima reakcionarnih snaga iz arugih krajeva poja ali svoje zahtjeve italijanskoj vlasti da anektira krajeve u kojima je planuo ustankak. Tvrdili su da je ustankak Usmjeren isklju ivo protiv ustaške Nezavisne države Hrvatske. U narodu su proturili vijesti o tome, kako bi otpor Italijanima bio obi an avanturizam i da snage ustanika nisu sposobne da im se odupru. Još 11. avgusta 1941. godine Stevo Ra enovi i drugi potpisali su navodno u ime ustanika sporazum sa Italijanima o nenapadanju.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Zb. NOR IV/1 dok. br. 50 str. 105 i Izvještaj poru nika Stjepana Vlaji a, Arhiv VII kutija 1. br. dok. 29/2.

<sup>6</sup> Arhiv Vojnoistorijskog instituta kutija 1, registarski broj 29/2 — u daljem tekstu ARHIV VII, k. 1, reg. br. 29/2.

<sup>7</sup> Zb NOR IV/1 dok. br. 13 str. 38—42.

Na Kninskom frontu su otvoreno djelovali protiv NOP-a pop Momilo uji, Živko Brković, Brane Bogunović, Lazo Tešanović i drugi.

Štab Drvarske brigade je na vrijeme i oštro reagovao na ove pojave i protiv nosilaca ove politike.

Na reorganizaciji jedinica i komandovanju štabu Drvarske brigade su pomagali španski borci Vlado Četković, Košta Nad, Vojo Todorović i Ratko Vujović, koji su se u to vrijeme zatekli u Drvaru. Za komandanta odbrane na pravcu Drvar — Grahovo, određen je Vlado Četković.

Već 31. avgusta Štab drvarske brigade, uz pomoći Marka Oreškovića, organizovao je konferenciju na kojoj je učestvovalo 30 delegata NOP odreda Bosne i Like u Drvaru.

Na ovoj konferenciji osuđena je politika Italijana, izdajničko držanje i ponašanje ideologa i organizatora etnika, njihova propaganda i saradnja sa Italijanima, te šverci, pljačka i samovolja pojedinih elemenata koji su se mjestimično pojavili na slobodnoj teritoriji.<sup>8</sup>

Na dan 1. septembra 1941. na narodnom zboru u Drvaru izabran je Narodnooslobodilački komitet za Bosnu i Liku, kao najviši organ vlasti na itavoj slobodnoj teritoriji, narodni sud i narodni tužilac, ime je sistem narodne vlasti još više razvijen i proširen.<sup>9</sup>

Devetog septembra otpočela je italijanska ofanziva na slobodnu teritoriju. Iz sastava 6. armijskog korpusa angažovane su divizija »Sasari«, sa sjedištem u Kninu i divizija »Bergamo«, sa sjedištem u Sinju, ojačane jednim artiljerijskim pukom i jednim bataljonom.<sup>10</sup>

Zahvaljujući saradnji popu uji, Bogunoviću, Brkoviću i Tešanoviću, Italijani su iz Knina preko Derala i iz Vrlike preko Uništa, 10. septembra zauzeli Bosansko Grahovo, a istovremeno su bez otpora ušli u većinu mjesta u Lici.

Utrnaestog septembra snage ustaničke držale su položaj na južnim padinama Bobare i Jadovnika, a 16. septembra Italijani su prešli u opšti napad na pravcu Grahovo —

<sup>8</sup> Zr NOR IV/l dok. br. 66 str. 147.

<sup>9</sup> Citirano sjećanje Vase Triki a.

<sup>10</sup> Arhiv V.I.I. k. 71. reg. br. 15/la—1. Raport komande Drugog italijanskog armije za drugu polovicu septembra 1941.

Resenovci — Drvar, i od Livna preko Glamo a u pravcu Drvara. U toku desetodnevnih borbi na položajima oko Plo a i Resenovaca, Italijani su imali preko 100 mrtvih i više stotina ranjenih vojnika. Uništeno je nekoliko kamiona i dva topa.<sup>11</sup>

Dvadeset petog septembra italijanska divizija »Sasari« sa 40 tenkova, uz podršku jake artiljerije i deset aviona probila je front ustanika i oko 13 asova sa prednjim dijelovima prodrla u Drvar koji je prije toga živio punih 61 dan u slobodi. Drvar je bio sav u plamenu. Gorjela je pilana, stovarište gra e, tvornica sanduka, tvorница celuloze i svi ostali industrijski objekti. Demolirana su sva željezni ka postrojenja i elektri na centrala. Spaljeno je 55000 m<sup>3</sup> rezane gra e i oko 700 vagona celuloze.

Ustani ke jedinice su se povukle na obronke planinskih masiva Jadovnika, Lunjeva e, Klekova e, Osje enice i Grme a. Štab Drvarske brigade u prvo vrijeme je bio u Osje enici, a potom je preko Boboljusaka i Jadovnika, nakon 7 do 8 dana stigao u s. Otaševac pod Klekova om. Italijani su zaposjeli sva mjesta u ovom dijelu Bosanske krajine i Like: Udbinu, Lapac, Srb, Bos. Grahovo, Glamo, Oštrelj, Bosanski Petrovac, Biha i Bosansku Krupu.

U mjestima koja su zaposjeli i najbližim selima oko njih, posebno tamo gdje je bio naseljen srpski živalj, Italijani su se ponašali kao zaštitnici Srba od ustaškog terora. Njihova propaganda imala je djelimi no djejstvo na jedan broj ustanika sa terena Drvara, Grahova i Bosanskog Petrovca koji su, dobivši obe anje da im se ne e ništa dogoditi zbog u eš a u ustanku, otišli ku ama, ali su zadržali oružje i nisu pristupili etnicima. Ovi ljudi su u prvo vrijeme živjeli po selima. Organizovali su osmantranje i postavljali zasjede prema neprijateljskim garnizonima, koji sem u sela koja su se nalazila neposredno oko gradova, nije smio zalaziti.

Zajedno sa Italijanima u Drvar su, pored ostalih, došli etni ki komandanti uji, Bogunovi i Tešanovi i povezali se sa Manom Rokvi em, Vladom Mora om i Ilijom Desnicom, koji su ranije, kao ustani ki komandanti, ispoljavali samovolju i šovinisti ki djelovali. Sada su za-

<sup>11</sup> Zb. NOR IV/1 dok. br. 193 str. 421—422.

jedno otpo eli sa pripremama za formiranje etni kog pu-ka »Kralj Petar II«<sup>12</sup>

Vojno-politi ko rukovodstvo ustanika brzo je predu-zelo potrebne mjere da onemogu i djelovanje Italijana i etnika za razbijanje ustani kih redova. Osnovni zadatak rukovodstva ustanika bio je da sa uva jedinstvo ustanika, povjerenje naroda koji se masovno odazvao pozivu KPJ na ustanak i da održi borce na okupu u jedinicama. Ve 13. d 14. oktobra radi toga je održana konferencija u selu Otaševac pod Klekova om na kojoj su prisustvovali i rukovodioci ustanka za Bosansku krajinu i partijski i vojni rukovodioci sa terena Drvara, Bosanskog Grahova i Bosanskog Petrovca. Kroz otvorene diskusije analizirana je situacija, iskrsla dolaskom Italijana, a posebno stanje u jedinicama. Sumirani su uspjesi postignuti u vrijeme ustanka i dvomjese ene borbe, a ukazano je i na propuste rukovodstva ustanka u dotadašnjem radu. Komunisti su otvoreno, samokritioki ocijenili svoje propuste i uspjehe. Formiran je i Okružni komitet KPJ za Bosanski Petrovac, Drvar i Grahovo.<sup>13</sup>

Na osnovu odluke Štaba NOP-a, odreda za Bosansku Krajinu, ve i broj partizanskih jedinica sa podru ja Drvara preba en je u Podgrme i prema Biha u da pomogne konsolidaciji tamošnjih partizanskih jedinica i da sprije i prodor Italijana na ovo podru je.

Na podru ju oko Drvara privremeno je data pred-nost politi ko-organizacionom radu, u jedinicama koje su ostale na ovom podru ju i sa narodom. Težište idejno-po-liti ke aktivnosti bilo je usmjereni na raskrinkavanje propagande italijanskog okupatora u narodu i protiv na-stojanja etni kih grupa koje su bile pod zaštitom itali-janskih garnizona da pridobiju jedan broj boraca za svoje jedinice. O uspjehu drvarske komuniste na ovom zadatku i potpunom neuspjehu etni kih vo a i agitatora, govorи injenica da se u etni ki puk »Kralj Petar II« koji

<sup>11</sup> Arhiv V.I.I. k. 82. reg. br. 50/2a—6. Raport komande 6. italijanskog korpusa.

<sup>13</sup> Arhiv V.I.I. k. 1997, reg. br. 3—11/8. Stenografski zabilje-žene izjave rukovodilaca ustanka na podru ju Bosanskog Petrov-ca i Drvara.

je tada formiran pod zaštitom italijanske vojske, sa cijelog drvarskog podruja uključno samo oko 50 ljudi.<sup>14</sup>

U vrijeme odlučujuće bitke partizanskih jedinica na širem području Drvara protiv udruženih jedinica italijanskih okupatora i njihovih saradnika na ostalim područjima Bosanske krajine, gdje su ranije oružane akcije bile nešto slabijeg intenziteta od onih oko Drvara, ustank se organizaciono, politički i vojni su srećivo i konsolidovalo, što je posebno karakteristično za Podgrme i Kozaru. Dobrom dijelom ovom je doprineo dolazak vojnog i političkog rukovodstva za Bosansku krajinu i brojnije grupe komunista iz Banje Luke i susjednih sreskih centara u ove krajeve. U ovo vrijeme ovdje je izvršena vojni ka reorganizacija ustaničkih jedinica, i stvoreni su odgovarajući uslovi za intenzivniji politiko-vaspitni rad među borcima i u narodu. U toku oktobra i novembra formirana su tri krajiška NOP odreda: prvi za Podgrme i šire područje Drvara i Bosanskog Petrovca, drugi za područje Kozare i treći za Janj, Pljevu, Manju i predjele centralne Bosne između Vrbasa, Save, Bosne i Vlaške. Istovremeno su na ovim područjima formirani okružni komiteti.

Zahvaljujući i dobro organizovanom idejno-političkom radu u partizanskim jedinicama i sa narodom na oslobođenoj teritoriji, koji su vodile partijska i skojevska organizacija u oslobođenoj selima, široko zasnovanom radu, kroz Italiju i Vaspitne družine, kulturno-umjetničke grupe, skupove i sastanke sa omladinom, i narodom, bitka za mase i njihovo pridobijanje za liniju NOP-a dobijena je u potpunosti na području 1. i 2. odreda već do kraja 1941. godine. Pokušaj Italijana da kombinacijom vojnih akcija i propagandom osuđete razvoj NOP-a na ovom području propao je u potpunosti. Partizani su na području ova dva odreda počeli da napadaju italijanske posade, što je znalo da zamisao italijanskog okupatora da propagandom i oružjem razbiji NO pokret na ovom području nije uspjela.

<sup>14</sup> Sjećanje Ilije Materica, jednog od organizatora ustanka u ovom kraju — »Ustanak naroda Jugoslavije» — Zbornik Vojno-izdavačkih zavoda, knjiga 3, Beograd 1963, strana 100—116.

Ne mire i se sa neuspjehom u zapadnim predjelima Krajine, okupatori i njihovi saradnici prenijeli su težište svoje akcije na strategijski vrlo važno područje, u predjelle centralne Bosne gdje, sticajem niza subjektivnih i objektivnih inilaca, NOP nije uspio jačati u vrsti svoje pozicije. Na ovom prostranom području do ustanka je djelovao mali broj seoskih organizacija KPJ i SKOJ-a, pa su pripreme za ustanak bile slabije izvedene nego na području Kozare, Drvara i okoline, pa i Podgrmeča. Već u toku ustanka ovdje je, sticajem okolnosti, ojačao uticaj pojedinih ustaničkih prvaka koji su naginjali etništvu, na primjer Uroša Drenovića<sup>15</sup>, Laze Tešanovića, Rade Radića,<sup>16</sup> Vukašina Maretića i drugih. U vrijeme obrauna sa italijanskim vojnom i propagandno-političkom ofanzivom u septembru i oktobru na području Drvara i okoline i djela Podgrmeča, nekoliko proetničkih opredjeljenih ustnika pobjeglo je iz tih krajeva ispred narodnog suda i sklonilo se u centralnu Bosnu, kao Lazo Tešanović, Pavle Mutić i drugi. Istovremeno su u centralnu Bosnu počeli da stižu u sve veći broju izaslanici Draže Mihailovića koji su upućivani u Bosansku krajinu, sa ciljem da šire etnički pokret.

Da bi se ovo stanje popravilo i poboljšali uslovi djeđovanja snaga NOP-a na području 3. odreda i u jugoistočnim područjima koja je držao 1. odred, Oblasno-političko i vojno rukovodstvo poduzimalo je niz mjera i konkretnih akcija. Jedna od njih bila je reorganizacija vojne i političke strukture NOP-a u cijeloj oblasti. Radi što uspješnijeg organizovanja i rukovođenja akcijama i političkim radom u jedinicama i u oslobođenim selima, u januaru 1942. izvršene su pripreme za podjelu teritorije i snaga 1. i 3. krajiskog NOP odreda i okružnih komiteta na području tih odreda, a po etkom februara 1942. završeni su poslovi oko ove reorganizacije. Na dijelu teritorije 1. krajiskog NOP odreda, oko Petrovca, Drvara i okoline

<sup>15</sup> Uroš Drenović, rezervni oficir bivše jugoslovenske vojske, zamjenik komandanta 3. odreda, prešao na stranu etnika i poginuo od bombe iz savezničkih aviona 1944. godine.

<sup>16</sup> Rade Radić, zamjenik političkog komesara, odnosno politički instruktur u štabu 4. odreda, prešao na stranu etnika i izvršio put u Štabu odreda, osuđen 1946. zajedno sa Dražom Mihailovićem na smrt.

gdje su u ovo vrijeme veoma efikasno djelovale jake partizanske jedinice i bio razvijen intenzivan politički rad u vojski i pozadini, formiran je 5. krajiški NOP odred, a istovremeno i Okružni komitet KPJ za drvarski okrug.

Podjela područja 3. odreda tekla je nešto sporije. I ovdje je uspješno izvršeno reorganizovanje novog 3. krajiškog NOP odreda na području od Ključa i Mrkonjić Grada na sjeveru, pa sve do blizu Livna i Kupresa na jugu, kao i organizovanje novog Okružnog komiteta za ovo područje. Međutim, formiranje 4. krajiškog odreda koji je zahvatao područje između Vrbasa, Save i Bosne sve do Vlašića i Travnika išlo je, iz pomenutih razloga sporo.

Formiranje okružnog komiteta KPJ za ovo područje i pokušaj organizovanjeg političkog rada sa narodom u oslobođenim selima izazvalo je pojedine proaktivacije etnika. Proetnike snage su se plašile posebno akcija NOP-a koje su imale narodnooslobodilački i revolucionarni smisao. Uporno su organima narodne vlasti suprotstavljali preživjele oblike vlasti iz vremena Kraljevine Jugoslavije, istupali protiv ravnopravnosti naroda, bratstva, jedinstva itd ...

Poslije sticanja vijesti iz isto ne Bosne o tamošnjem sporazumu između partizana i etnika i ovdje su etnički elementi počeli otvoreni da nastupaju. U prvoj polovini decembra Uroš Drenović je iznio zahtjev da se, po ugledu na isto u Bosnu, dozvoli formiranje etničkih jedinica i na području 3. odreda. Potom je na sastanku štaba 3. krajiškog NOP odreda, u kome je vršio dužnost zamjenika komandanta 10. decembra 1941. zatražio da se partizanski bataljon »Petar Kočić« nazove etnički. O ekviju i da će ustupcima uspjeti zadržati Drenovića i njegove prisustvite u borbi protiv okupatora, štab odreda je prihvatio ovaj Drenovićev zahtjev, iako je znao da je Drenović već ranije, od polovine novembra 1941. pokušavao da vodi tajne pregovore sa ustašama.<sup>17</sup> Drenovićev primjer slijedili su njegovi istomišljenici koji su počeli da stvaraju svoje etničke jedinice na području 3. odnosno 4. krajiškog NOP odreda. Tako je, u dogовору sa Drenovićem,

<sup>17</sup> Dušan Lukac, *Ustanak u Bosanskoj krajini, Vojnoizdavački zavod, Beograd 1967.* str. 326—328.

Lazo Tešanovi formirao etni ki odred na podruju izme u Vrbanje i Vrbasa, ja ine od oko 70 do 80 ljudi.<sup>18</sup> etni ka propaganda prodrla je po etkom 1942. i u druge jedinice 3. odreda, odnosno u vrijeme njegove reorganizacije u 3. i 4. krajiski NOP odred, ne štede i ni najbolje jedinice ovog odreda u Janju i Pljevi. Upravo u vrijeme reorganizacije 3. odreda, etnici predvo eni Drenovi em, Tešanovi em, Tomi em, Mar eti em, Lazi i em, Mitrovi em, Trivun i em i drugim, po inju sa sistematskim, potajnim rovarenjem i djelovanjem protiv NOP-a. Po njihovom nare enju presretani se partizanski kuriri, plijenjena povjerljiva partizanska pošta, ubijani kuriri, vršena tajna likvidacija saradnika i aktivista NOP po selima. U isto vrijeme sabotiraju se i ometaju sve mjere i akcije partizanskih komandi i partijskih rukovodstava, obavještavaju se okupatorske komande po sreskim centrima i usataše o namjerama i pokretima partizanskih jedinica i sabotiraju ugovorene zajedni ke akcije.

Tako je u Bosanskoj krajini krajem zime 1941/42, u vrijeme najve eg uspona NOP-a u ovoj oblasti, bilo na pomolu ra anje jednog novog opasnog neprijatelja u redovima samih ustanika. Dešavalо se to u trenutku kada je na poziv viših vojnih i politi kih rukovodstava iz Bosanske krajine trebalo da krene jedan kompletan proleterski bataljon u sastav Prve proleterske brigade i kada su partizanske jedinice ja ine oko osam hiljada boraca (naoružane sa preko 6560 pušaka, 163 puškomitraljeza, preko 40 teških mitraljeza i 15 topova i minobaca a), prema 12460 neprijateljskih vojnika (7650 Italijana, 850 Njemaca, 520 ustaša i oko 3400 domobrana), imali inicijativu u svojim rukama i izglede da ozbiljno ugroze okupacioni i kvisinski sistem na cijelom ovom podruju.<sup>19</sup>

Ocenjuju i pojavu etništva kao veliku opasnost za NOP, u onim krajevima gdje KPJ nije uspjela da obezbijedi siguran uticaj na selja ke mase, Oblasno partijsko rukovodstvo i Operativni štab (u formiranju) nastojali su da se na u putevi pridobijanja seljaka zavedenih etni kom propagandom za saradnju i u eš e u borbi protiv

<sup>18</sup> Arhiv V.I.I. — kutija 162. br. reg. 1/1—1, — Izvještaj Operativnog štaba za Bosansku krajinu od 5. 3. 1942. Glavnom štabu NOPO i DOV za Bosnu i Hercegovinu.

<sup>19</sup> Zb NOR IV/3 dok. br. 93 str. 273—291.

okupatora i ustaša. Krajem 1941. i u prva dva mjeseca 1942. održano je niz sastanaka partijskih rukovodstava i vojno-političkih savjetovanja na kojima su analizirani iskrslji problemi i traženi najbolji putevi za njihovo otklanjanje.

Na jednom od najznačajnijih savjetovanja komunista Bosanske krajine — Partijskoj konferenciji u Skender Vakufu od 21 do 23. februara kojom je rukovodio uro Pucar Stari, a na kojoj su pored partijskih rukovodilaca iz vojske i pozadine prisustvovali i svi komandanti partizanskih jedinica sa područja Bosanske krajine, glavna tema je bila pronalaženje puteva za otklanjanje i spremanje etničke izdaje i o uvanje jedinstva postojećih ustaničkih jedinica na liniji narodnooslobodilačke borbe. U esnici ovoga savjetovanja u svojim izvještajima i diskusijama otvoreno su i jasno govorili o stanju u njihovim jedinicama i na terenu. Istimeli su pozitivne primjere i rezultate rada i borbe i samokritički raspravljali o slabostima u dotadašnjem radu. Većina izlaganja o rezultatima i uspjesima jedinica i o uspješnom političkom radu sa načelom odnosila se na područja 1., 2., 5. i djelimično 3. krajiškog NOP odreda. Iznijeti su mnogi propusti, narođeno ito u organizovanju i sprovođenju političkog rada na djelovima teritorija 3. i 4. krajiškog NOP odreda. Većina diskutirana je među kojima i Danko Mitrov iznijela mišljenje da je politički rad na području 3. i 4. odreda zapostavljen i slab, posebno rad u selima u kojima se zapostavio i rad sa omladinom.

Opasnost od etničkog ekivanja je prema području 3. odreda, nego na teritoriji 4. Razlog za ovo bio je otvoreni proetnički rad Drenovića, dok se etnički vođe na području 4. odreda još nisu bile otvorene deklaracije za pretvaranje postojećih jedinica u etničke. Zato je u analizi, predložima i direktivnim zaključcima koje su iznosiли lanovi partijskog rukovodstva Bosanske krajine, više mjesto dato pojedinim jedinicama i dijelovima teritorije 3. odreda, nego 4. odredu. Mišljenja pojedinih oredskih rukovodilaca da se ide na radikalnije razaranje uvanja sa svima koji neće budu partizani, nije prihvateni i zauzeto je stanovište da se uz pojedinci politički rad pridobijaju poštenci borci koji žele da se u sastavu dobrotoljubivih odreda bore protiv okupatora, a da se

obra un povede samo sa klasnim i organizovanim neprijateljima koji rade po direktivama Draže Mihailovića i saradnji sa okupatorom.

U svakodnevnom politi kom radu sa borcima i narodom trebalo je govoriti o izdajni koj ulazi izbjegli ke vlade i njenog vojnog ministra u zemlji Draže Mihailovića, koji je prešao u otvorenu izdaju i saradnju sa okupatorom. Istaknuta je potreba što vršeg jedinstva naroda i šire, organizovanje i svestranije politike aktivnosti na cijeloj teritoriji, a posebno na području gdje se pojavit će opasnost od etničkog rovarenja, tj. na području 3. i 4. krajiškog NOP odreda. Tražena je u narednom presudnom razdoblju još veća politika i vojni ka odgovornost u svim jedinicama od voda do odreda, a posebno odgovornost rukovodilaca i lanova KPJ i SKOJ-a.<sup>20</sup>

U kompleksu novih zadataka i pojava aneksne vojne i politike aktivnosti na cijeloj teritoriji Bosanske krajine, neposredno poslije Konferencije izvršeno je formiranje, prvo vodova i eta, a zatim i Prvog proleterskog bataljona. Odmah poslije formiranja usledilo je njegovo angažovanje u centralnoj Bosni u cilju pomoći jedinicama 4. KNOP odreda protiv etničke izdaje.

<sup>20</sup> Zb NOR IX/1 dok. br. 35 str. 114—126.

## I Dio

### FORMIRANJE PROLETERSKOG BATALJONA BOSANSKE KRAJINE

U duhu Odluke CK KPJ i VS NOV i DOJ d Glavnog štaba NOV i DOJ za Bosnu i Hercegovinu, odnosno Operativnog štaba za Bosansku krajinu, po etkom februara 1942. prišlo se formiranju Proleterskog bataljona Bosanske krajine, koji je trebao da uđe u sastav 1. proleterske brigade kao njen sedmi bataljon. Već po etkom februara formirana je 1. proleterska (Kozarska) eta, a krajem februara 2. proleterska (Grmečka) eta i Drvarski proleterski vod.

#### *Formiranje Kozarske proleterske eta*

Kozarska proleterska eta formirana je 9. februara 1942. godine u selu Verići, nedaleko od Prijedora.

Već 2. februara počeli su iz obližnjih eta pristizati prvi borci. Izboru boraca poklonjena je naročita pažnja. Odabrani su mladi, zdravi i politički sigurni borci, između 18 i 25 godina, koji su se do tada istakli u borbama i koji su dobro rukovali sa oružjem. Pretežno su odabrani lanovi SKOJ-a, KPJ i kandidati za lanove KPJ. eta je popunjena iz prvih šest dotada postojećih partizanskih eta na Kozari. Nastojalo se da svako selo ima po nekoliko »svojih« proletera.

Odabran je 118 boraca naoružanih sa 110 pušaka, 8 puškomitrailjeza i 5 pištolja. Za komandira eta određen je Simo Ivanović, rudarski radnik iz sela Zuljevice, za političkog komesara eta Esad Midžić, student iz Pri-

jedora, a za zamjenika politi kog komesara Fadil Šeri . Za komandira prvog voda odre en je Branko Vukovi , rudarski radnik, drugog Mihajlo Ga i , zemljoradnik iz okoline Bosanske Kostajnice i tre eg voda Slavko Zrni , radnik iz okoline Bosanske Gradiške.

Na dan 9. februara eta se pripremila za smotru i o ekivala dolazak starješina iz Štaba 2. krajiškog odreda. Raport je predao komandir ete Simo Ivanovi . Smotru je izvršio Ivica Maruši Ratko.

Poslije smotre postrojenim proleterima obratio se Josip Mažar Šoša na elnik štaba 2. krajiškog NOP odreda<sup>1</sup>, i, pored ostalog, rekao: »Vaš borbeni put bi e dug i težak. Sem neprijatelja tu i e vas nevrijeme i glad, a i i ete tamo gdje bude najpotrebnije i najteže- Na Kozari ostavljate svoje majke, o eve, bra u i sestre, a oni koji su oženjeni i svoje žene i nejaku djecu. Ostavljate svoje domove i prijatelje. To vam kažem radi toga da oni drugovi koji to ne mogu podnijeti i ne osje aju se sposobnim da izdrže sve te napore, iza u iz stroja, ostanu u svojim jedinicama, ovdje na Kozari, i produže borbu, bez da smo im išta zamjeriti ...

Postrojeni borci se do tada nisu me usobno dobro poznavali. Osje ali su se ponosni što im je pripala ast da krenu na tako težak zadatak i što im se pružila prilika da se svrstaju u redove proleterskih jedinica, o kojima se pri alo me u kozara kim partizanima. Na poziv Šoše, da iz stroja iza u oni koji se osje aju nesposobnim, nije niko izašao, ve su svi krenuli na predstoje i zadatak.

Po završenoj smotri eta je izvršila pokret prema selu Bistrici, koje se nalazilo nedaleko od neprijateljskog uporišta u Omarskoj. Snijeg je bio dubok i otežavao je pokret, tako da je eta stigla u Bistricu tek krajem dana, 9. februara. Sutradan se eta pripremila za svoju prvu akciju — napad na ustaško uporište u Omarskoj, koje se nalazilo oko željezni ke stanice istog imena na pruzi Prijedor—Banja Luka. Pruzi i komunikaciji Zagreb—Sunja—Bosanski Novi—Prijedor—Banja Luka vojne vlasti NDH su pridavale poseban zna aj. Zbog toga komunikacija bila gusto posjednuta. Samo na relaciji Prijedor—

<sup>1</sup> Josip Mažar »Šoša«, proslavljeni krajiški komandant, narodni heroj, poginuo u borbama za oslobo enje Travnika 1944.

Banja Luka neprijatelj je organizovao uporišta u Kozaru, Omarskoj, Piskavici, Ivanjskoj, Mišin-Hanu, Zalužanima i Budžaku. Posade su bile me usobno dobro povezane. Na ovom dijelu pruge stalno je patrolirao oklopnji voz. Imaju i to u vidu, napad na pojedina uporišta ili jednovremeno na više njih, zahtjevao je dobru organizaciju i dovoljno jake jedinice, da bi akcija uspjela prije nego što neprijatelj interveniše iz Banja Luke ili Prijedora.

Pred po etak napada, u Omarskoj se nalazilo oko 40 ustaša i domobrana. Dubok snijeg otežavao je pokret jedinica i onemoguio razvijanje strelja kog stroja, pa su se partizani morali kretati u koloni po jedan. To je omoguilo neprijatelju da otkrije prikradanje uporištu i da se bolje pripremi za odbranu. Oko željezni ke stanice nalazilo se nekoliko manjih drveno-zemljanih bunkera, koji su bili povezani rovovima i ograma i bodljikavom žicom, iz kojih je neprijatelj na vrijeme organizovao precizan sistem puščane i mitraljeske vatre.

Komanda Kozarske proleterske ete nije imala potpunije podatke o neprijatelju i njegovom sistemu odbrane, niti je predvidjela mogunost intervencije neprijatelja iz susjednih uporišta.

U napadu su pored Kozarske proleterske ete, u estovale i Rakeli ka i Mari ka partizanska eta sa ukupno preko 250 boraca. Jedinice su krenule u odre eno vrijeme, ali su se zbog dubokog snijega i tamne noći kretale sporije i napad nije otputio jednovremeno i u planirano vrijeme.

Neprijatelj je to iskoristio i u toku borbe pružao vrlo jak otpor, sve do nailaska oklopног voza iz pravca Piskavice. Grupa boraca koja je dobila zadatak da poruši prugu nije imala eksploziva, a nije uspjela izvršiti zadatak pijucima i sjekirama. Voz je ipak zaustavljen, ali je otvorio vrlo jaku mitraljesku vatru po borbenom poretku jedinica. To je posadu uporišta još više ohrabril, pa je pružila još ja i otpor. Pošto je po elo svitati jedinice su u samu zoru povuene iz borbe i zauzele su pogodnije položaje, da u toku dana ne bi trpele nepotrebne gubitke.

Jedanaestog februara 1942. oko 9,00 sati ustaškom uporištu u Omarskoj stiglo je poja anje iz Prijedora.

Udruženim snagama neprijatelj je u toku dana u nekoliko navrata pokušavao da odbaci partizanske jedinice dalje od uporišta, ali u tom nije uspio. Veliki snijeg išao je u prilog partizanima. Neprijatelj je odbijen jakom mitraljeskom i puš anom vatrom. Oklopni voz i poja anje koje je stiglo vratilo se predve er u Prijedor. Naredne no i izvršen je ponovni napad koji je bio dobro organizovan i energi an. Neprijatelj je u toku borbe imao 6 poginulih, 8 zarobljenih i 16 ranjenih. Zarobljen je i šef stanice u Omarskoj, zaplijenjeno 14 pušaka, nešto municije i druge vojne opreme. Partizani su imali jednog poginulog i 5 ranjenih boraca, me u kojima je bio i Ostoja Tuki, borac Kozarske proleterske ete. Tuki je ru nim bombama osvojio dva bunkera i u njima likvidirao ustašku posadu. Ipak, glavnina posade je uspjela da se probije iz Omarske u Piskavicu.

Po završenoj borbi, Kozarska proleterska eta krenula je za selo Mari ka, gdje je održan zbor naroda ţoknih sela. U ime Štaba Kozarskog partizanskog odreda o ciljevima NOB-e i zadacima ete govorili su Josip Mažar Soša, komandir Kozarske proleterske ete Simo Ivanovi i komesar ete Esad Midži. Posebnu pažnju prisutnih privukao je govor komesara ete. On je, pored ostalog, rekao da e borba biti teška, duga i krvava, ali da e pobjeda biti na strani partizana. Posebno se založio za bratstvo i jedinstvo srpskog, hrvatskog i muslimanskog naroda, kao jedne od garancija pobjede partizana.

Narednog dana eta je nastavila put prema Vrbasu. Prvu no je prenoila u selu Jeli koj, a drugu u Goleši. Od Mari ke do Jeli ke borci su prevoženi saonicama.

Bilo je ve kasno kada je eta stigla u selo Goleši. Iako su ku e bile tjesne, borci su se nekako smjestili na podu od ilova e, a djeca i žene na krevetima, dok su doma ini proveli no u sušenju odje e i obu e proletera. Pri polasku iz sela, proleteri su isprati eni sa punim torbicama hrane i vojni kim uturicama rakije.

Ustaška uporišta u rejonima — Klašnice, Piskavice, Han-Kola, Novoselije, Krupa na Vrbasu i Kotor Varoši, predstavljala su sastavni dio spoljne odbrane garnizona u Banja Luci. Preko Krupe su održavane veze sa garnizonima u Mrkonji Gradu i Jajcu. Neprijatelj je u ovim

rejonima još 1941. locirao dovoljno jake jedinice, da bi mogle odbiti napade ustaničkih.

S obzirom na to da se Krupa nalazi neposredno u dolini rijeke, već od prvih dana ustanka ovo uporište je bilo esto izloženo neposrednim napadima partizanskih jedinica. Što je vrijeme više odmicalo, a pritisak jedinica 3. krajiskog odreda bivao sve jači, uporištu je prijetila sve veća opasnost. Zbog toga je komanda ustaške brigade iz Banja Luke, naredila da se posada uporišta 22. sata njija. 10. domobranskog puka i ustaše i oružnici povuku u Banja Luku, kako bi na vrijeme izbjegla neminovno uništenje.

Kada je počelo povlačenje neprijateljske posade, Kozarska eta se nalazila u selu Goleši. Komanda ete je to saznala od mještana. Odmah je naređeno prikupljanje boraca, ali je išlo sporo jer su kuće bile raštrkane. Dok su se borci prikupljali, na elnik štaba odreda i komandir ete upoznali su komandire vodova sa situacijom i izdali naređenje za pokret prema Vrbasu. Svaki od vodova dobio je zadatak gdje će postaviti zasjedu. Iako je snijeg bio vrlo dubok i bez pritine a do mjesta je bilo preko 15 kilometara, eta je to odstojanje prešla u kratkom roku i u najboljem redu, a proleteri su napor odlijeno izdržali.

U ranu zoru 14. 2. 1942. godine, dva voda su postavila zasjedu na okuci puta, 12 km južno od Banja Luke, a treći vod nešto južnije od sela Bare. Prilazanje cesti izvršeno je oprezno. Jedinice su išle u koloni. Sa puta su krenuli pored žive ograde i neopaženo zauzeli borbeni raspored.

Uskoro se cestom pojavila neprijateljska kolona. Vojnici su pored naoružanja nosili i druge stvari, što ih je još više opterećivalo. Kada je za elje neprijateljske kolone prošlo elje zasjede, otvorena je vatrica iz cjelokupnog naoružanja ete. Neprijatelj je bio iznenaden. Neprijateljski vojnici koji nisu izginuli od prvih plotuna počeli su skakati u korito rijeke, dok su se neki ubijali sopstvenim bombama. Neprijateljska jedinica je bila potpuno uništena. Poslije bitke eta je krenula preko sela Javorini u pravcu Celinca.

## *Napad na neprijateljsko uporište u Kotor-Varoši*

Štab 4. krajiškog odreda odlučio je po etkom februara 1942. da napadne neprijateljski garnizon u Kotor-Varoši.

Planom je bilo predviđeno da se garnizon u Kotor-Varoši, u kome su se nalazile ustaške jedinice, žandarmi i domobrani, jačine preko 320 vojnika, napadne na dan 12. februara. Uspostavljena je veza sa domobranskim poručnikom Muhamedom Redžićem, radi predaje garnizona bez borbe. Međutim, ustaše su ga otkrile. Optužen je zbog saradnje sa »komunistima«, smjenjen sa dužnosti i odveden u Dubicu, a kasnije u Jasenovac gdje je strijeljan. Umjesto 12. 2., napad je izvršen 19. 2. 1942. godine.<sup>2</sup> Obavešten od strane etnika o pripremama za napad, neprijatelj je reorganizovao svoju odbranu, što je bio jedan od glavnih razloga neuspjeha napada.

Sa Kozarskom proleterskom etom nalazio se i na elnik štaba 2. krajiškog NO partizanskog odreda Josip Mažar Šoša i jedna desetina 2. odreda sa minobaca kim odjeljenjem. Nišandžija na minobaca u bio je Stojan Pralica. Ocijenjeno je da bi mogla uslijediti intervencija iz Banja Luke. Zato su Crnovrška eta 3. bataljona i dio Jošava ke te 2. bataljona dobile zadatku da zatvore taj pravac i obezbijede napad. S tim u vezi, na dva dana prije po etku napada, Crnovrška eta dobila je zadatak da sa 40 boraca i 1 puškomitrailjezom posjedne položaje na lijevoj obali Vrbanje u visini Barakovca, a sa 20 boraca i dijelom Jošava ke te na desnoj obali Vrbanje.

Istovremeno, iz Crnovrške ete, po naređenju Štaba 4. NOP odreda upućeno je 11 boraca za popunu Kozarske proleterske ete.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Sem opšte zapovjeti za pripremu, nema sa uvanim ni naših ni neprijateljskih dokumenata. Iz opšte zapovjeti za pripremu napada vidi se da su u napadu u estvovale jedinice 2. bataljona 4. krajiškog NOPO, — Skendervakufska, Maslovarska i Jošava ka partizanska eta, a iz 4. bataljona e avska partizanska eta, kao i Proleterska kozarska eta. U napad je bila upućena i Prnjavorška eta 3. bataljona 4. odreda, ali usled velike daljine i dubokog snijega kasno je stigla i nije u estvovala u napadu.

<sup>3</sup> Naređenje Štaba 4. NOP odreda, od 16. februara 1942. Fotokopija je kod autora.

Kozarska proleterska eta dobila je zadatak da likvidira neprijatelja skoncentrisanog oko mosta na rijeci Vrbanji, u nekoliko utvr enih zgrada, betonskih i drveno-zemljanih bunkera. Dva puna dana pred po etak napada eta se nalazila u selu Vrani . I ostale jedinice odre ene za napad nalazile su se u neposrednoj blizini Kotor-Varosi.

Prema izjavama preživjelih boraca Kozarske ete, ljudi iz okolnih sela su za to vrijeme nesmetano odlazili u Kotor-Varoš, kupovali namirnice, duvan i so. To je omogu ilo neprijatelju da do e do podataka o pripremama za napad. Pored ostalog, neprijatelj je vrijeme od 12. do 19. februara iskoristio za reorganizaciju odrbrane i utvrivanje. Poja ao je budnost i utvrdio se na svim prilazima. Obezbijedio je takav sistem vatre koji je onemoguavao nesmetan prijelaz preko rijeke Vrbanje i duž puta preko brisanog prostora, do bunkera i utvr enih zgrada.

Planom napada bilo je predvi eno da sve jedinice otpo nu napad jednovremeno u 23,00 asa i da se uporište zauzme do zore narednog dana. Znak za po etak napada bile su dvije crvene rakete. Me utim, neke jedinice koje su morale gaziti dubok snijeg, a nisu imali ugažene prtine, zakasnile su i napad nije otpo eo jednovremeno.

Kozarska eta otpo ela je sa napadom u odre eno vrijeme. Ra unaju i na iznena enje prvi vod se privla io mostu oko koga je bilo nekoliko bunkera. Me utim, neprijateljski vojnici su blagovremeno otkrili podilazak voda i otvorili jaku puškomitralješku vatru. Otpo ela je borba oko samog mosta. Pošto frontalni napad nije uspio, obilaznim putem upu ena je jedna grupa boraca preko rijeke, sa zadatkom da uniše puškomitraljez sa druge strane. Pod zaštitom vatre grupa je stigla do polovine mosta, ali su dvojica proletera bili teško ranjeni. Pošto je mitraljeska vatra bila jaka, grupa se morala povu i, ne uspijevši da izvrši zadatak. Potom su drugi i tre i vod Kozarske ete dobili zadatak da pre u rijeku Vrbanju i napadnu neprijatelja sa druge strane. Voda je bila vrlo hladna, a rijeka nabujala. Pokušaj tre eg voda da zauzme most sa druge strane rijeke nije uspio. Tada je cijela eta zasuta jakom puškomitralješkom i pušanom vatrom. U isto vrijeme ni druge jedinice iz sastava 4. odreda, koje su napadale sa sjeveroisto ne strane, nisu

uspjele izvršiti zadatak. Veze izme u jedinica bile su vrlo slabe, a me usobno sadejstvo još slabije.

U takvoj situaciji komandir Kozarske proleterske ete naredio je da se eta povu e iz borbe. Drugi i tre i vod ponovo su pregazili rijeku i smjestili se u obližnje ku e, a prvi je ostao na položaju ispred samog mosta.

Pošto je most bio glavna prepreka na ovom pravcu napada, odlu eno je da ga napadne jedna jurišna grupa sastavljena, uglavnom, od rukovode eg kadra jedinica 4. odreda, koja je, tako er, pretrpjela veliki gubitak i nije uspjela zauzeti most.

Poslije toga obustavljen je svaki dalji napad i jedinice su se povukle na polazne položaje. U ovoj borbi jedinice 4. odreda imale su preko 50 mrtvih i ranjenih.<sup>4</sup> Me u poginulima su bili: politi ki komesar odreda Rade Li ina, zamjenik komandanta odreda Ratko Bro eta, zamjenik komandanta bataljona Dušan Koš ica, komandir ete Braco Radi , i drugi.

Neuspjeh u napadu na Kotor-Varoš negativno se odrazio na borce Kozarske ete i jedinice 4. odreda, a posebno je štetno djelovao na dalji razvoj narodnooslobodila ke borbe u srednjoj Bosni. Taj neuspjeh su etnici, koji su ustaškim vlastima prokazali pripreme za napad, maksimalno iskoristili za prcpagandu protiv lanova KPJ i rukovodioca narodnooslobodila kog pokreta a posebno protiv politi kih komesara optužuju i za žrtve pale u napadu na Kotor-Varoš. Po eli su da ubijaju naše kurire, da sprije avaju prolazak kroz »svoj teren« partizanskim jedinicama i vrše jak pritisak na simpatizere narodnooslobodila kog pokreta. Istovremeno su potpuno obustavili svaku borbu protiv okupatora, i orijentisali se za borbu protiv partizana. Uspostavili su još veze sa etnicima isto ne Bosne, a pod uticajem okupatora vršili su pripreme za sklapanje sporazuma sa ustašama protiv partizana.

Poslije neuspjelog napada na Kotor-Varoš, ustaše su sakupile zaplijenjeno partizansko oružje i leševe izginulih boraca i fotografisali ih u propagandne svrhe.

Za vrijeme napada na Kotor-Varoš, elina ka partizanska eta 2. bataljona 4. odreda izvršila je jak pri-

<sup>4</sup> Zb. NOR IV/4 dok. br. 117 strana 311.

tisak na ustašku posadu u elincu, koja se u toku no i uspjela probiti za Banja Luku bez gubitaka.

Poslije neuspjelog napada Kozarska proleterska eta, po nare enju Štaba odreda, stigla je u tek oslobo eni Celinac.

### *Borba na Lipovcu*

etni ki komandant Lazo Tešanovi bio je vješt u agitaciji na pridobijanju boraca za etnike.

Prije borbe na Lipovcu, koja se odigrala 5. III 1942. održan je sastanak sa Tešanovi em, kome su prisustvovali komandant 4. NOP odreda Danko Mitrov<sup>5</sup>, politi ki komesar 2. bataljona Niko Jurin i i komandir Skender-vakufske ete, uko Komljenovi . Na sastanku nije došlo do sporazuma sa Tešanovi em o zajedni koj borbi protiv okupatora i ustaša nego su se odnosi još više zaoštrili.

Poslije toga u Štabu 4. odreda održan je sastanak na kome je donesena odluka da se u Lipovac uputi Kozarska proleterska eta i jedan vod elina ke ete sa zadatkom da razoružaju etnike Laze Tešanovi a. Na ovaj zadatak sa Kozarskom etom pošli su tadašnji komandant operativnog štaba za Bosansku krajinu Mladen Stojanovi i komandant 3. krajiškog NOP odreda Danko Mitrov. Sa njima je pošao i Košta Na , koji je od skendervakuf-

<sup>5</sup> Danko Mitrov ro en u ur evcu u Podravini, 14. 03. 1919. godine (pravo ime Slobodan). Kao šesnaestogodišnji mladi , no sen ljubavlju prema slobodi potla enih naroda, 1936. odlazi u Gr ku, a odatle prelazi u Bugarsku, potom u Rumuniju, Ma arsku, Austriju, Svajcarsku, Francusku i najzad stiže u Spaniju, da se bori protiv fašisti kih nasrtaja, za slobodu španskog naroda. Dugo vremena morao je da ube uje ljude da je sposoban za borbu. U 19. godini postao je ratnik i vojni rukovodilac. Eio je tri puta ranjavan i uvijek u prvim borbenim linijama. Kao priznanje od republikanske španske vlade dobio je in majora španske narodne vojske.

U francuskim zatvorima oboleo je od skorbute, gde je od bolesti i zlostavljanja pogubio zube. Proleteri Prvog krajiškog proleterskog bataljona pod Dankovom komandom probili su posljednji obru neprijatelja 8. juna 1942. na Motajici. Nakon tri dana, 10/11. juna 1942. ubili su ga etnici u selu Sr evi , srez Prnjavor. Proglašen je za narodnog heroja.

ske konferencije preuzeo dužnost komandanta Operativnog štaba<sup>6</sup>.

Prije polaska za Lipovac iz sastava Kozarske ete upu en je vod Mihajla Go i a, ja ine 32 borca sa tri puškomitrailjeza u Bo ac, sa zadatkom da obezbijedi veze partizanskih jedinica iz zapadne Bosne sa jedinicama iz srednje Bosne, preko rijeke Vrbas. On više nikada nije došao u sastav ete, nego se kasnije, pošto je bio desetkovani u borbi sa etnicima oko emernice i u odbrani bolnice sa Udarnim bataljonom 2. krajiskog odreda, vratio na Kozaru.

Petog marta 1942. godine, eta je bez 3. voda krenula za Lipovac. Snijeg je bio visok i borci su se kretali u koloni po jedan, bez potrebnog odstojanja i borbenog obezbeđenja. Na elu kolone kretao se prvi vod, a za njim rukovodstvo, pa glavnina kolone.

Tešanovi je blagovremeno bio obaviješten o pokretu partizanske kolone. Odmah je naredio da etnici zapo-sjednu prozore osnovne škole u Lipovcu i pogodne položaje na ulazu u samo selo i da budno prate kolonu koja prilazi selu. Kada je elo kolone izbilo pred samo selo, iza kolone su se za ula dva pucnja. To je bio ugovoren etni ki znak za napad. etnici su otvorili vatru sa ela, lijevog boka i za elja, po dubini itave partizanske kolone. Ceta je primila borbu, ali ie itav dan ostala prikovana za prtinu u dubokom snijegu na kojoj se zatekla u momentu otvaranja vatre i trpila gubitke. Najve e gubitke pretrpio je prvi vod Branka Vukovi a, koji se kretao na elu kolone.

Pokušaj da se na juriš zauzmu etni ki položaji ostao je bez uspjeha. Snijeg je bio visok, a etnici koji su se nalazili u zgradici i rovovima oko nje imali su vrlo dobre uslove za osmatranje i otvaranje vatre. Tek na kraju dana, u prvi sumrak, eta je izvu ena iz borbe.

U ovoj borbi poginulo je 13 boraca Kozarske ete, a 8 je ranjeno. Prema neprovjerjenim podacima ranjeno

<sup>6</sup> Sve do Skendervakufske konferencije Stojanovi je bio komandant Operativnog štaba. Poslije konferencije, na dan 24. II 1942. iz Fo e su stigli Košta Na i Lepa Perovi i saopštili da je za komandanta postavljen Košta Na. Do tada su u štabu bili: Mladen komandant, Slavko Rodi zamjenik, Obrad Stišovi komesar, a Osman Karabegovi zamjenik komesara Operativnog štaba.

je i 9 boraca iz elina ke ete. Poginuli su: komandir ete Simo Ivanovi (bio teško ranjen, pa je uskoro umro) i borci: Mirko Burazer, Petar Bundalo, Smajo Ališi , Cvijo Stija, Dušan Marin, An elko enadija, Milojko Bokan, Pero Stojnic, Jovo Popovi , Rade Babi , Branko Favrilovi i Alekса enadija.

Me u teško ranjenim nalazio se i Mladen Stojanovi . Padom mraka svi ranjeni su izvu eni i upu eni u odredsku bolnicu, u selo Jošavka.

Prisutni rukovodioci i komanda ete potpuno su potcijenili etnike. Pretpostavliali su da Tešanovi sa svojim etnicima ne e smjeti pružiti otpor. Zbog toga nisu bile preduzete potrebne mjere obezbje enja. Kolona se kretala bez elnog i bo nih obezbje enja, bez odstojanja izme u boraca i tako upala u etni ku zasjedu. Još ve a greška bila je što je eta ostala cijeli dan na snijegu, prikovana na prtini i trpjela gubitke.

Pored vojni kog, to je bio i veliki politi ki neuspjeh. Neuspjeh na Lipovcu, poslije neuspjelog napada na Kotor-Varoš, još je negativnije djelovalo na borce Kozarske ete, a posredno i na borce eta 4. odreda.

Tešanovi se osilio i razvio još ve u propagandu protiv proletera i rukovodilaca NOP-a.

Po završenoj borbi eta je ponovo stigla u elinac, gdje se zadržala nekoliko dana na odmoru.

### ***Formiranje Grme ke proleterske ete***

Grme ka proleterska eta formirana je 27. februara 1942. u Srpskoj Jasenici u Podgrme u. U njenom stroju bilo je 123 borca sa 109 pušaka, 9 puškomitraljeza, 9 pištolja. U sastav ete ušli su borci Petrova kog, Sanskog i Krupskog bataljona, odnosno borci sa teritorije Bosanskog Petrovca, Sanskog Mosta, Bosanske Krupe, dijela Biha a, Bosanskog Novog i Klju a. U etu je ukliju eno i 8 boraca Prvog drvarskeg bataljona »Sloboda«, koji su se u to vrijeme nalazili u eti za obezbje enje pri Štabu Prvog krajiškog odreda.

Ve od 13. februara na osnovu nare enja Štaba 1. krajiškog NOP odreda, iz pojedinih eta borci su po eli pri-

stizati u Srpsku Jaseniku. Većina ih je stigla 20. i 21. februara. Komande eta nastojale su da odaberu najbolje borce, koji su se istakli u dotadašnjim borbama. Od 116 boraca, koliko je krenulo u sastav bataljona, bilo je 40 šumskih i 16 industrijskih radnika, 8 zanatlija, 7 službenika, 3 aka, 2 podoficira bivše jugoslovenske vojske i 40 seljaka. Među njima je bio 21 lana Komunisti ke partije Jugoslavije, 33 lana SKOJ-a i 21 kandidat za lana KPJ. U to vrijeme to je predstavljalo veliku snagu. Toliki broj angažovanih boraca teško je bilo izdvajati iz eta u kojima su veoma bili potreбni, radi daljeg širenja ustanka i idejne i borbene vrstine jedinica. Većina boraca javila se dobrovoljno za odlazak u proletersku etu. Svi su bili sretni i ponosni što im je ukazano povjerenje da budu svrstanici u proletersku jedinicu.

Komandiri eta su kompletirali opremu i naoružanje budućih boraca proleterske ete, uzimajući pojedine dijelove od boraca koji ostaju u odredu. Ni jedan od boraca nije postavljao pitanje zašto mora dati svoju pušku, šinjel, cipele ili drugi dio opreme drugu koji je odlazio iz sastava odreda, zato što su bili svjesni zadatka koji стоји pred ovom jedinicom.

Kako su borci pristizali u Jaseniku, tako su se i međusobno upoznavali, diskutovali o borbama i uspjesima svojih mati nih jedinica. Petrovani i Bišani hvalili su se prvim zaplijenjenim topom i prvim borbama sa Italijanicima, a Krupljani i Novljani uspjehom u borbama na Starom Mejdanu i Agiima, dok su Sanjani isticali da su oni prvi poeli borbu s Italijanicima. Hvalili su svoga komandanta Slavka Rodia i zamjenika komandanta Nikolu Karanovića, koji su se naročito istakli u borbi sa Italijanicima na Mednom Polju. Razgovori o borbi vodili su se do kasno u noći.

Kako više od polovine boraca nije ranije služilo vojsku, za vrijeme dok su se prikupljali, organizovano je nekoliko asova vojni ke obuke, iz pravila službe, stražarske i patrolne službe, rukovanja oružjem, korištenja prirodnih zaklona i prebacivanja sa jednog na drugi vatrene položaj. Vojnu nastavu su izvodili Ratko Marjanović i Drago Reljić. Pored toga, svakodnevno je izvođena politička nastava.

Formiranje ete trajalo je duže, pa je ona krenula na zadatak 20 dana poslije Kozarske. Nekoliko dana ljudstvo je ekalo na dolazak komandira ete Zdravka elara, koji je na ovu dužnost naknadno određen umjesto Milana Zorića, koji je prvobitno bio određen, ali je po odluci Štaba odreda zadržan u svom bataljonu. O promjeni odluke bili su upoznati svi borci ete. Kada je stigao, Zdravko elar je odmah pristupio formiranju ete. Iz štaba Prvog krajiškog odreda formiranju je prisustvovao zamjenik komesara odreda dr Moni Levi. Za komandira ete određen je Zdravko elar, za političkog komesara Avduša, za zamjenika komandira Joja Runi, (ujedno komandir 1. voda), za zamjenika komesara Redžo Terzića, za etnog ekonoma Mihajlo Bjelovuka, za bolničara Marko Šurića, za zastavnika Gojko Mrda, a za etnog kurira Dušan Marjanovića »Crljenac«.

Za komandire vodova, desetare i puškomitralsce određene su:

U prvom vodu Jovan Ruri »Joja« za vodnika, Ratko Marjanović, Dušan Mrda i edo Brkić za desetare; Pero Kecman »Mukonja«, Mirko Inić i »Šegan« i Božo Novaković za puškomitralsce.

Za komandira drugog voda nimenovan je Božo Šević, za desetare: Spasoje Marjanović, Miloš Bajić i uroš Anić, a za puškomitralsce: Vid Lićina, Ilija Vašelić i Žarko Banjac.

Za komandira treće vode nimenovan je Drago Ređić, za desetare: Dušan Lukić, Gojko Pašić i Rajko Špoljarić, a za puškomitralsce: Stevo Kovačević, Vlado Zorić i Miloš Majkić »Krljo«.

Pošto je komandir ete rasporedio borce po vodovima i desetinama, postrojena ete je iz dvorišta ušla u ionicu osnovne škole, gdje je primila proletersku zastavu i položila partizansku zakletvu. Zastavu su skrojile i izvezle djevojke sela Jasenice. Poslije ove sve anosti govorio je zamjenik komesara odreda dr Moni Levi.<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Borcima se Moni Levi obratio slijedeći riječima: »Druževi, vi ste od danas postali proleteri, položili ste zakletvu pod ovom proleterskom zastavom, ova zastava je simbol radničke klase. Ona je natopljena krvlju najboljih sinova i kćeri radničke klase, koji su se borili za ono zašto se i mi borimo, za slobodu, bolji i pravedniji život, za bratstvo i jedinstvo svih naših naroda«...

Na kraju govora doktor Levi je poželio mnogo uspješnih borcima, a preko njih Prvom krajiškom proleterskom bataljonu i borcima Prve proleterske brigade. Na upozorenje zamjenika politi kog komesara odreda da oni koji misle da ne mogu izdržati napore, javili su se Pane Atlagi, Marko Vu kovi, uro Dragi evi, oko ubrilo, Veljko Mandi i Praštalo... koji nisu krenuli sa etom, a sa Bravska je vraen Milan Joji, koji poslije drugog dana marša nije bio sposoban da produži pokret. Svi ovi drugovi kasnije su svrstani u Treću krajišku NO proletersku brigadu i borili se u njenim redovima do kraja rata.

Prvog marta 1942. godine eta je iz Srpske Jasenice krenula prema srednjoj Bosni. Bila je prava radost posmatrati kolonu od 116 odabralih boraca obu enih u vojni ke uniforme, i naoružanih sa 9 puškomitrailjeza, u kojoj se orila partizanska pjesma, pred kojom je lepršala crvena proleterska zastava sa srpom i ekiem u rukama visokog i snažnog Gojka Mrđe. Pred etom je koraao uvjek vedar i nasmijan njen komandir Zdravko Celar.

... »mi se danas borimo protiv okupatora naše zemlje i svih izroda naših naroda, koji su se stavili na stranu okupatora i koji se bore protiv našeg naroda. Vi krete u sastav Prvog krajiškog proleterskog bataljona, a Bataljon ide u sastav Prve proleterske brigade, koju je formirao naš Vrhovni komandant. Brigada se nalazi negdje u isto noj Bosni. Vaš put do Brigade je dug i težak. Na ovom putu vodi te borbu sa raznim neprijateljima — Nijemcima, Talijanima, ustašama i etnicima, a negdje sa svima zajedno, pa i ova teška zima i snijeg usporava e vaše kretanje. Uvjeren sam da te ovaj zadatok potpuno izvršiti. Dobro ste naoružani i ubjeli sam da te dostojno predstavljati Bosansku krajinu i njene borce. Mislim da nema veće asti za svakog od vas nego postati proleter i boriti se pod ovom crvenom zastavom sa srpom i ekiem kao simbolom radni ke klase. Ova proleterska zastava e sa vama pro i mnoge krajeve naše zemlje. Vi te na dijelu pokazati ko su stvarni borići za slobodu našeg naroda, a ko su izdajnici i saradnici okupatora. Drugovi proleteri, vaš put do ulaska u sastav Prve proleterske brigade bi e težak i naporan. Njega mogu izdržati samo oni drugovi koji su potpuno zdravi i svjesni zadatka koji je pred njih postavilo naše najviše vojno i politi ko rukovodstvo. Zato, svaki od vas koji misli da ne e mo i izdržati sve ove napore bilo iz kojeg razloga, slobodno se može javiti bez bojazni da e mu biti zamjereno. On bi samo otežao izvršenje zadatka koji stoji pred etom ako bi krenuo sa njom«.

Poslije desetodnevnog boravka, borci Grmeke proleterske ete krenuli su iz Jasenice. Rastajali su se sa narodom i omladinom koji su se okupili da ih isprate. Djevojke su borcima djelile darove koje su uvale za svoju udaju, daju i ih od svega srca i sa željom da ih sretne nose.

Put od 150 kilometara od Jasenice do elinca trajao je deset dana, sa zadržavanjem u pojedinim naseljima radi krađeg odmora i prenošta. Prva dionica marš-rute bila je Srpska Jasenica — Jelašinovac, druga Jelašinovac — Bravsko, treća Bravsko—Ribnik, četvrta Ribnik — a evica, peta a evica — Šurjan, šesta Surjan — Bočac, sedma Bočac — Javorani i osma Javorani — Celinač. Zbog visokih sniježnih nameta koje je trebalo savladati, marš je bio vrlo naporan. Eta je u svim selima dobro primljena. Domačini su iznosili za ručak i večeru najbolje što su imali, a ponegdje i rakiju. Nazdravljeni su za sretan put i nove pobjede. Prolazeći kroz sela između Ribnika i elinca proleteri su primjetili da su mještani, uplašeni zbog etničke propagande i da zato nerado stupaju u razgovor. Ali, i pored svega toga proleteri su uporno objasnjavali liniju narodnooslobodilačke borbe i isticali uspjehe partizanskih jedinica.

Šestog dana naveštaja je stigla u Bočac. Od boraca Kozarske ete borci su saznali o napadu etnika na Kozarsku proletersku etu u Lipovcu. Bili su iznenađeni kad su doznali da je ranjen Mladen Stojanović i da je poginuo komandir ete Simo Ivanović, sa još 12 drugova.

Prebacivanje preko rijeke Vrbas bilo je teško i teže, jer je vrlo sporo. Rijeka je nadošla, a eta je imala samo jedan dotrajanje amac, u koji je moglo stati pet do šest ljudi. Većina boraca, posebno Petrovani, nije znala da pliva, bojala se nadošle duboke mutne rijeke i okljevala je da odmah uči amac, pa je i to otežavalo prebacivanje. Ipak se sve dobro završilo i eta se u toku noći našla na drugoj strani Vrbasa bez gubitaka. Sve do Bočaca eta se kretala u koloni, sa malim odstojanjem između boraca i bez borbenog obezbjeđenja. Međutim, od Bočaca do elinca budnost je pojačana, eta se kretala sporije i opreznije sa isturenom prethodnicom i obostranim bočnim obezbjeđenjem. U celinac je stigla predvečer devetog

marta. Tu se zadržala etiri do pet dana na odmoru. Glavnina ete ostala je u Celincu, a manji dio smjestio se u Jošavku. Zatim je, 13. marta, eta preko Branešaca stigla u Vija ane i tu se zadržala dva do tri dana. U vija anima je 15. marta održan sastanak elije lanova KPJ na kome je raspravljanje o radu sa kandidatima i lanovima SKOJ-a, analiziran rad ete u pokretu od Jasenice do elinca i govoreno o narednim zadacima. Toga dana na sastanku je primljeno nekoliko drugova za lanove Komunisti ke partije Jugoslavije, a slijede eg dana održan je sastanak aktiva SKOJ-a, na kome je nekoliko drugova primljeno u Savez komunisti ke omladine Jugoslavije. Za sekretara SKOJ-a izabran je Mane Kecman.

U to vrijeme u Vija anima se nalazio štab 3. bataljona 4. krajiškog NOP odreda. Pošto je obaviješten o namjeri Nijemaca da isele svoje sunarodnike iz sela Sitneš, Brezovljani i Noži ko, komandant bataljona Novak Pivaševi donio je odluku da ih napadne i sprije i iseljavanje. Za izvršenje ove akcije odre ena je Grme ka eta i dio jedinica 3. bataljona. Oni su odmah krenuli na zadatak i poslije napornog marša neopaženo stigli do Noži kog. Potpuno su iznenadili i napali Nijemce. Poslije kratkotrajne borbe Nijemci su bili prisiljeni na povlačenje. Zaplijenjene su znatne koli ine hrane, nešto municije i zastava jednog SS bataljona.<sup>8</sup>

Po završenoj akciji eta se vratila u Vija ane i poslije dva do tri dana stigla u Celinac. Za obezbje enje prije-

<sup>8</sup> O tom događaju u izještaju zapovjedništva 3. oružni ke pukovnije u Banja Luci od 31. marta u Zborniku NOR IV/3 dok. 165, str. 579 piše: »18. ožujka 1942. godine vodstvo njemačkih mafnjina (Kulturbund) po elo je sa iseljavanjem njemačkih pripadnika iz sela Sitneš, Brezovljani i Noži ko, kotar Prnjavor za Windhorst (Nova Topola). Za izvršenje ovog zadatka pošlo je 150 njemačkih vojnika i 28 naših oružnika i domobrana. Kada su ovi došli u selo Noži ko, kotar Prnjavor, nastavili su sa iseljavanjem put anstva i njihove imovine. Komunisti, im su dobili obavještenje o ovom iseljavanju odmah su dobili pomoć od oko 500 naoružanih ljudi, koji su 20. ožujka tekuće godine izjutra sa svih strana napali na Njemačke i naše snage u selu Noži kom, prisilivši ih na povlačenje i obustavu iseljenja. Njemačka vojska prigodnim povlačenjem ostavila je pobunjenicima nekoliko kola, oružja i streljiva. Ovom prilikom poginuo je jedan njemački vojnik i dva su ranjena, dok na strani naših oružnika i domobrana nije niko povrijeđen!«

voza plijena od Noži kog do Vija ana odre ena je jedna desetina koja je kasnije stigla u sastav ete, te nije bila u stroju kada je prvi put postrojeno cjelokupno ljudstvo i formiran Proleterski bataljon.

### ***Formiranje Drvarskog proleterskog voda***

Drvarski proleterski vod formiran je 28. februara 1942. godine, u selu Boboljusci, 7 kilometara zapadno od Drvara. U njegov sastav ušlo je 15 boraca iz Prve drvarske, devet iz Crljiva ko-zaglavi ke, šest iz 3. kameni ke i sedan iz Grahovske ete Drvarskog bataljona »Sloboda«. Za komandira voda odre en je Dušan Bauk, a za politi kog delegata Savo Triki . Desetari su bili Ratko Malbaši , Branko Košpi , Milan Bojani i Mi o Mandi , a puškomitraljesci Obrad Košpi , Branko Tadi , Nikola Bokan i Mi o Mandi .

Kad je vod stigao u Lušci Palanku, pristupila su mu još dva borca Drvar ana, koji su se u to vrijeme nalazili pri Štabu Prvog krajiškog NO partizanskog odreda na omladinskom kursu. Po dolasku u Celinac vod je popunjjen sa još sedam boraca 4. krajiškog odreda, a nešto kasnije sa još pet Drvar ana, koji su se do tada nalazili u Grme koj proleterskoj eti.

Izbor ljudstva za popunu voda izvršen je na sli an na in kao i za Kozarsku i Grme ku proletersku etu na osnovu uputstva Vrhovnog štaba NOV i DOJ, za popunu proleterskih jedinica. Odabrani su politi ki svjesni, odani, zdravi i sposobni borci, koji su dokazali svoju hrabrost u prethodnim borbama, koji su mogli da izdrže i najteže ratne napore.

Borci za proleterski vod odabirani su na etnim konferencijama, na prijedlog komandi eta, pošto bi se o svakom od njih prethodno raspravljalo i na sastanku osnovne organizacije lanova KPJ. Odabrani su, uglavnom, mla i i neoženjeni drugovi.

Pored ispravnog oružja i odje ne opreme, svaki borac dobio je po dvije do tri bombe, po 100 metaka za pušku, i 300 metaka za puškomitraljez.

Po nare enju Štaba Prvog NO partizanskog odreda, Drvarski bataljon »Sloboda« je za popunu Proleterskog bataljona, trebalo da uputi 50 boraca, ali je pošlo svega 37, vjerovatno zbog toga, što je štab bataljona smatrao da e u sastav voda u i ve a grupa boraca koji su se nalazili pri Štabu Prvog krajiškog NO partizanskog odreda u Lušci Palanci.

Formiranju voda, ispred štaba bataljona prisustvovao je Ilija Materi, zamjenik politi kog komesara bataljona, koji je postrojenim borcima ukazao na zna aj formiranja proleterskih jedinica i na zadatke koji ih neposredno o ekuju. Od prvog dana formiranja, u vodu je vladala primjerna disciplina i drugarstvo.

Uslijed otežanih veza i sporosti vod je formiran sa izvjesnim zakašnjenjem. Posljednjeg dana mjeseca februara, oko 13 asova, po lijepom i sun anom vremenu vod je krenuo pravcem Martin Brod—Bjelaj—Krnjeuša i preko planine Grme, krajem tre eg dana marša stigao u Lušci Palanku gdje je bio smješten štab Prvog krajiškog NO partizanskog odreda.

Kad je vod stigao u Martin Brod, opštinski narodni odbor i omladina, na elu sa Jovom Relji em i Mi om Medi em, su mu priredili izvanredno srda an do ek. Borci su smješteni po ku ame mještana koji su se prosto natjecali ko e bolje smjestiti i ugostiti proletere. Nave e je pripremljen i izведен kulturno-zabavni program, na kome su proletari i omladina ostali do pola no i. Slian do ek narod i omladina pripremili su borcima proleterskog voda u selima Bjelaj i Krnjeuša. Vod je pri štabu odreda ostao tri dana. Ljudstvo se dobro odmorilo i pripremilo za dug i naporan put. U toku odmora u u ionici osnovne škole u Lušci Palanci zamjenik politi kog komesara odreda održao je sastanak sa borcima na kome je, pored ostalog, govorio o vojno-politi koj situaciji, stanju na savezni kim frontovima i u našoj zemlji, o zna aju formiranja proleterskih jedinica, kao i o zadacima voda i Proleterskog bataljona.

Pred postrojenim borcima pred polazak govorili su dr Moni Levi i komandir voda Dušan Bauk. Oko postrojenog voda se okupio narod — stariji ljudi, žene i omladina, dok su se svi odrasli muškarci ovog mjesta i okolnih sela nalazili u jedinicama na položajima.

Radi veće sigurnosti, na zajedni kom sastanku komande voda sa desetarima, kome je prisustvovao i dr Moni Levi, odlu eno je da vod rijeku Sanu prije e sjevernije od Sanskog Mosta, i da preko Bronzanog Majdانا i Han Kola (a ne preko Bravška i Ribnika, kuda je prije nekoliko dana krenula Grme ka proleterska eta) produži pokret, prije e rijeku Vrbas i kreće za elinac. Za vodi a do rijeke Sane odre en je Vid Simurdi koji se tada nalazio na dužnosti pri Štabu Prvog krajiškog NO partizanskog odreda.<sup>9</sup>

Na rijeci Sani kod sela Tranova, pet do šest kilometara sjeverno od Sanskog Mosta, vod je sa ekao urin Predojevi<sup>10</sup> sa svojom jedinicom, koja je obezbijedila nesmetan prijelaz voda preko rijeke Sane. Po prijelasku Sane vod je produžio pokret i preko sela Jeli ka i Bronzanog Majdانا poslije tri dana napornog marša stigao u Han Kola, 12 kilometara južno od Banja Luke, gdje ga je do ekao Milan Brankovi<sup>11</sup>, komandant Prvog bataljona 4. krajiškog NO partizanskog odreda. U selu Jeli ka omladina je pripremila srda an do ek drvarskim proleterima, a narod sela dobar ru ak. Od sela Jeli ke do Bronzanog Majdана vod se prebacio saonicama sa konjskom zapregom.

im su stigli u rejon Han Kola, borci su se smjestili po ku ama koje su se nalazile oko osnovne škole. U njima su zatekli samo starije ljude, žene i djecu, jer su se svi muškarci koji su bili soosobni za borbu nalazili u jedinicama.

Proleteri su pokušali da sa uku anima stupe u razgovor, ali to nije išlo lako, jer su se mještani ustezali. Starci, žene i djeca bili su uplašeni i nepovjerljivi. Jedino su se interesovali ko su proleteri, odakle su stigli i kuda dalje namjeravaju.

S obzirom na to da je vod bio razmješten u selu u kome se nalazio štab 1. bataljona 4. NOP odreda, borci

<sup>8</sup> Vid Simurdi , prije rata metalski radnik — livac, lan KPJ od 1941. poginuo kao komandant bataljona 10. krajiške brigade u borbi sa etnicima 1944. godine.

<sup>10</sup> urin Predojevi general-potpukovnik JNA u penziji, narodni heroj Jugoslavije.

<sup>11</sup> Milan Brankovi , komandant 1. bataljona 4. krajiškog odreda umro poslije rata kao potpukovnik JNA.

su, poslije napornog marša brzo ospali. Pred samu zoru, dok je Pero Rodi, jedan od boraca voda, bio budan i obukao opanke, stražar je opalio jedan, a zatim drugi metak. To je bio ugovoren znak za uzbunu, koji je odredio komandir voda. Borci su odmah izletjeli i zauzeli borbeni položaj. Branko Tadić, koji se nalazio na straži, obavjestio je komandu voda da je u neposrednoj blizini uočio pjesmu »Kralju Petre iako si dijete, uvaju te naše bajonete«, koju je pjevala jedna grupa boraca 1. bataljona, pri povratku sa položaja neposredno ispred same Banja Luke. Zbog pjevanja ove pjesme došlo je do prepirke između štaba bataljona i komande proleterskog voda.

Narednog dana u samu zoru vod je produžio pokret prema srednjoj Bosni. Rijeku Vrbas prešao je preko visećeg mosta koji se nalazio južno od sela Karanovac i u toku dana stigao na Veliki Ponir, pet do šest kilometara jugoistočno od Banja Luke. Položaj ispred voda, prema Banja Luci, držala je 1. eta 2. bataljona 4. krajiškog NO partizanskog odreda kojom je komandovao Karlo Roje<sup>12</sup>. U komandi ete i selu, borcima voda pripremljen je do ek, dobra ishrana i smještaj.

Utrina 20. marta po lijepom i sunčanom vremenu vod je produžio pokret. U ranim popodnevnim asovima borci voda su dobro raspoloženi i sa pjesmom stigli u elinac. Do ekali su ih komandir Grmečić, proleterske ete Zdravko Čelar i politički komesar Kozarske proleterske ete Esad Midžić. Malo kasnije stigli su i uro Pucar »Stari« — sekretar Oblasnog povjereništva KPJ za Bosansku krajinu, Osman Karabegović — politički komesar i Košta Nađ — komandant Operativnog štaba za Bosansku krajinu. Bili su veseli i raspoloženi i radovali se dolasku Drvarana, jer su nestrpljivo očekivali njihovo pristizanje.

Nave su komandir i politički delegat voda pozvani u Operativni štab, gdje su upoznati sa vojno-političkom situacijom u srednjoj Bosni, kao i sa stanjem u jedinicama 4. krajiškog NOP odreda. Upoznati su i sa napadom

<sup>12</sup> Karlo Roje, komandir 1. ete 2. bataljona 4. krajiškog odreda, poginuo maja mjeseca 1942. za vrijeme napada etnika na partizansku bolnicu na emernici.

etnika u Lipovcu, gdje je Prva proleterska eta pretrpjela velike gubitke, kao i sa neuspjelim napadom partizana na Kotor-Varoš.

Sutradan, 15. marta vod je izvršio pokret, zaposjeo položaj neposredno ispred rijeke Vrbanje, i zatvorio pravac koji od Banja Luke vodi za Celinac. Desno, na padinama Crnog vrha držala je položaje Crno vrška eta 3. bataljona, a lijevo, preko rijeke Vrbanje, 1. eta 2. bataljona 4. odreda.

Pred polazak na novi zadatak u sastav voda došli su: Karlo Jiral, Josip Pe ar, Franc Kravos, Danilo Stubelj, or e Jane ko i još dva druga, koji su do tada bili u sastavu jedinice 4. krajiškog odreda. Za vrijeme držanja položaja prema Banja Luci u sastav voda došao je Rade Janjuš, mesarski radnik iz Banja Luke i lan Komuni sti ke partije Jugoslavije.

Narednih nekoliko dana vod je u sadejstvu sa Crno vrškom etom 3. i 1. etom 2. bataljona 4. odreda odbio nekoliko napada ustaških i domobranskih jedinica koje su pokušavale da od Banja Luke preko Vrbanje i iz Slatine zauzmu Crni vrh i Ponir i prodru u Celinac.

Pri ulasku u sastav bataljona u vodu je bilo 47 boraca, sa etiri puškomitraljeza, 43 puške i 4 pištolja.

U Celinac su jednovremeno stigle Kozarska i Grme ka proleterska eta.

### *Formiranje Proleterskog bataljona Bosanske krajine*

Formiranju 1. krajiškog proleterskog bataljona, 25. marta 1942. godine, prisustvovali su najviši rukovodioci narodnooslobodila kog pokreta u Bosanskoj krajini: u ro Pucar »-Stari«, Osman Karabegovi , Košta Na , Lepa Perovi , zatim komandant i politi ki komesar 4. od reda, Danko Mitrov, Vojo Štupar, Novak Pivaševi , komandant 3. bataljona 4. odreda, kao i politi ki radnici ovog terena.

Tog dana u Celincu je bio zakazan narodni zbor na kome se okupio narod iz samog mjesta i okolnih sela, stari ljudi i žene, a posebno omladina.

Postrojenom bataljonu oko koga se okupio narod i omladina govorili su uro Pucar, Košta Nad i Esad Midži . Pucar je govorio o vojno-politi koj situaciji u svijetu, sa osvrtom na isto ni front; o narodnooslobodila kom pokretu u Jugoslaviji; ofanzivi okupatora u Srbiji i Crnoj Gori i posebno o etni kom pokretu. Košta Nad je detaljnije govorio o situaciji u isto noj Bosni i borbama koje su se u to vrijeme vodile izme u jedinica narodnooslobodila kog pokreta na jednoj i Nijemaca, ustaša i etnika na drugoj strani. Posebno je naglasio potrebu formiranja proleterskih jedinica kao revolucionarnog jezgra Narodnooslobodila ke vojske i zadacima koji stoje pred Proleterskim bataljom. Esad Midži je govorio o omladinskoj organizaciji, a posebno o zadacima omladine u partizanskim jedinicama. Na kraju se osvrnuo na držanje muslimana i Hrvata u tom kraju i pozao ih da se svrstaju u redove Narodnooslobodila ke vojske.

Poslije formiranja bataljona, nastalo je narodno veselje, a nave e je izведен kulturno-zabavni program. U opštem veselju naroda i boraca nastalo je me usobno nadmetanje Kozara ana, Grme lija i Drvar ana u bacanju kamena, skakanju i drugim »vještinama«. Grme lije i Drvar ani su se interesovali za rezultate borbi na Lipovcu i Kotor-Varoši, gdje su Kozara ka eta i jedinice 4. krajiškog odreda pretrpjeli velike gubitke i svi su se kao jedan zaklinjali da e osvetiti pale drugove.

U sastavu bataljona, prilikom formiranja, bilo je: 257 boraca naoružanih sa 239 pušaka, 20 puškomitraljeza i 15 pištolja. Svaki borac imao je po 100 metaka za pušku, a puškomitraljesci po 300 kao i 2 do 3 bombe.

U ovaj broj ura unato je i ljudstvo tre eg voda Kozarske ete koje se nalazilo u Bo cu, kao i 11 drugova koji su došli iz sastava Crnovrške ete 3. bataljona 4. odreda.

Za komandanta bataljona imenovan je Zdravko elar, a za politi kog komesara Esad Midži . Za zamjenika komandanta bataljona Joja Runi , koji je ujedno bio komandir Grme ke ete. Umjesto Esada Midži a za politi kog komesara Kozarske ete odre en je Fadil Šeri .<sup>13</sup>

<sup>13</sup> Fadil Šeri , politi ki komesar Kozarske proleterske ete, Proleterskog bataljona, poginuo 8. juna 1942. u borbi sa etnicima na Motajici.

Kada je formiran bataljon nije, kako je to bilo planirano, krenuo u sastav Prve proleterske brigade, koja je u to vrijeme, zajedno sa 2. srpskom proleterskom brigadom i Romanijskim NO partizanskim odredom, vodila teške borbe protiv daleko ja ih snaga Nijemaca i ustaša u jugoistočnoj Bosni, već je uslijed pogoršane situacije zadržan u srednjoj Bosni.<sup>14</sup>

*Stanje na području 4. krajiškog NOP  
odreda u vrijeme dolaska  
Proleterskog bataljona*

Po etkom 1942. kako smo to već rekli, NOP na području 4. krajiškog NOP odreda je počela da zahvata kriza. Rukovodstvo pokreta je inilo posebne napore da tu krizu zaustavi i osigura dalje napredovanje NOP i na ovom području.

<sup>14</sup> S obzirom na otežane kurirske veze, Glavni štab NOV i DOJ za Eosnu i Hercegovinu je tek 14. marta 1942. naredio Operativnom štabu za Bosansku krajinu da što prije uputi Prvi proleterski krajiški bataljon na Romaniju. U narenu se, pored ostalog, kaže: »Ukoliko već do sada niste formirali udarni Proleterski bataljon koji ulazi u proletersku brigadu, u inite to hitno. Vama je naređeno od Vrhovnog štaba NOV i DOJ da se taj bataljon mora stvoriti u najkratjem roku, a mi do danas nemamo nikakve izvještaje od vas o tome. Bataljon mora biti ja ine 250—300 boraca. Prilažemo vam Statut o formiranju proleterskih brigada. im bataljon bude formiran odmah ga uputite u pravcu Zeničkog bataljona (Pepelari) i im stigne dobiti zadatak. Ovdje je stvoren Prvi bosanski bataljon proleterske brigade iz ljudstva odreda »Zvijezda« i »Romanijskog«. Šire vidi Zb NOR IV/3 dok. str. 309—311).

Jednovremeno, Vrhovni štab NOV i DOJ naređuje Operativnom štabu za Bosansku krajinu da pripreme rušenju komunikacije Dobojsko — Sarajevo. Oznaju ovog komunikacijskog pravca u naređenu Vrhovnog štaba od 31. marta 1942. između ostalog piše: Jedinice za rušenje treba da imaju uporišta u neposrednoj blizini pruge. Za vas su pogodni pravci za rušenje Derventa — Dobojsko — Maglaj — Zepče. Odredima isto ne Bosne staviti ete u zadatku da ruše prugu na sektorima Dobojsko — Maglaj — Zepče — Zenica», itd. Na strani 175, »Proleterski bataljon uputite u sastav Prve proleterske brigade u pravcu Romanije«. To treba da bude odabran ljudstvo spremno da izvrši sve dobijene zadatke«.

Dvanaestog februara 1942. u selu Jošavka, u zgradi osnovne škole, održan je sastanak vojno-političkih radnika, kome su prisustvovali članovi Operativnog štaba za Bosansku krajinu, članovi Štaba 4. krajiškog NO partizanskog odreda, štabova bataljona, komandir i politički komesar obližnjih eta i članovi OK KPJ za srednju Bosnu. Na sastanku je izvršena analiza vojno-političke situacije u srednjoj Bosni i stanja u jedinica-ma odreda. Preneseni su i zaključci sa prethodnih sastanaka i postavljeni konkretni zadaci pred štabove bataljona i jedinice odreda u cjelini.

etvrti krajiški NO partizanski odred tada su sa injavala etiri bataljona. Prilikom formiranja u odredu je bilo: preko 1750 pušaka, 27 puškomitrailjeza, 7 teških mitrajljeza, jedan minobaca, kao i veći broj pištolja i ručnih bombi.<sup>15</sup> Pored toga, jedan broj boraca bio je naoružan lovačkim puškama.

Teritorija odreda bila je omeđena — istočno rijekom Bosnom, sjeverno Savom, zapadno Vrbasom, a na jug je išla do linije Jajce — Vlaši planina — rijeka Bosna.

Raspored jedinica 4. krajiškog odreda u to vrijeme je bio slijedeći:

*Prvi bataljon* se nalazio na lijevoj obali Vrbasa, sa zadatkom da u sadejstvu sa 2. bataljonom (desno) i 3. bataljonom 2. krajiškog odreda (lijevo) zatvori pravce koji iz Banja Luke izvode dolinom Vrbasa i prema Sitnici i Bronzanom Majdanu. Komandant bataljona bio je Milan Branković, a politički komesar Muhamed Kazaz.<sup>16</sup> Stab bataljona nalazio se na Han Kolima.

*Dругi bataljon* se nalazio na desnoj obali Vrbasa, sa zadatkom da u sadejstvu sa 1. bataljonom (lijevo) i 3. bataljonom (desno), sprečava prodor neprijatelja dolinom Vrbasa prema Krupi na Vrbasu i od Banja Luke preko elinca u pravcu Kotor-Varoši u kome je neprijatelj držao jake jedinice. Imljanska eta ovog bataljona štitila je slobodnu teritoriju sa pravca Turbeta. Komandant bata-

<sup>15</sup> Zb. NOR, IV/3 dok. br. 93, str. 282.

<sup>16</sup> Kazaz Muhamed, politički komesar 1. bataljona 4. krajiškog odreda, poginuo po etkom 1942. u borbi sa etnicima na Manjači.

Ijona bio je Miloš Dujić, a politički komesar Niko Jurinić. Sjedište štaba bataljona bilo je u Skender Vakufu. U sastavu bataljona bile su: Ponirska, Skendervakufska, Imljanska, Jošavačka i elinačka etna.

*Treći bataljon* je imao zadatku da sa svojom Crnogorskom etnom spriječi prođor neprijatelja od Klašnice prema Prnjavoru i od Slatine prema Crnom vrhu i uporno brani slobodnu teritoriju oko Crnog vrha, na kome su se tada nalazila skladišta sa većim kolijevkama minsko-eksplozivnih sredstava, artikala hrane i druge opreme. Prnjavorška i Motajčićka etna bataljona držale su položaje prema Prnjavoru i branile slobodnu teritoriju oko Vijaana i Ilrove, dok je Ljeskovovodska etna kontrolisala pravce koji od Dobojca i Dervente izvode prema Prnjavoru. Komandant bataljona bio je Novak Pivašević,<sup>17</sup> a politički komesar Adem Hercegovac. Sjedište štaba bataljona sve vrijeme bilo je u Vijaanu u školi.

*Četvrti bataljon* je imao zadatku da zatvori pravce koji iz rejonata Teslica i Doboja izvode prema slobodnoj teritoriji srednje Bosne. U sastavu bataljona bile su — Vručićka, Vlajčićka, Buletićka, Blatnička, Čećavščica, Rastuščica i Omladinska, dok je Pribinčićka etna bila etnička i priznavačka komandant Štaba 4. bataljona. Komandant bataljona bio je Novak Prodić,<sup>18</sup> a politički komesar Zivojin Preradović.<sup>19</sup> Sjedište štaba bataljona bilo je u Čećavci. Tu se nalazila i bataljonska ambulanta sa skladištem artikala i shranjevanjem, kao i novoformirana Omladinska etna.

Sjedište Štaba 4. krajiškog NO partizanskog odreda bilo je i u Lačevcu do napada na Kotor-Varoš 19. 2. 1942. godine, a potom u selu Donja Jošavka. Odredsko bolnica u kojoj je bilo oko 40 ranjenih i bolesnih boraca nalazila se u selu Gornja Jošavka. U njoj se nalazilo i 8 boraca Kozarske etne, koji su ranjeni u borbi na Lipovcu, kao i

<sup>17</sup> Novak Pivašević, komandant 3. bataljona 4. odreda, ubijen od etnika juna 1942. godine, narodni heroj.

<sup>18</sup> Novak Prodić, u početku ustanka komandir partizanske etne, potom komandant 4. bataljona 4. krajiškog odreda, 17. aprila 1942. prešao na stranu etnika i postao komandant etničke brigade, poginuo odmah poslije rata kao odmetnik.

<sup>19</sup> Zivojin Preradović, politički komesar 4. bataljona 4. krajiškog odreda, poginuo 17. aprila 1942. u borbi sa etnicima u Čećavci, za vrijeme napada etnika na 4. bataljon.

Mladen Stojanović, zamjenik komandanta Operativnog štaba za Bosansku krajinu.

Moralno-političko stanje i disciplina boraca u jedinicama odreda, u većini etničkih je bila dobra. Međutim, etnički elementi su negativno djelovali na jedan broj boraca u pojedinim partizanskim etama, kao i u narodu na terenu — širili su defetizam i nevjeru u narodnooslobodilački pokret, a posebno su napadali KPJ i njene rukovodeće kadlove.

Za razliku od perioda ustanka (avgust—novembar 1941.), kada su jedinice 3. NOP odreda izvodile vrlo uspješne akcije na području srednje Bosne i zauzele skoro sve neprijateljska uporišta između rijeka Bosne, Save i Vrbasa, pa sve do Jajca i Travnika, jedinice koje su ušle u sastav 4. odreda, prvi mjeseci 1942. godine, sem manjih akcija, nisu vodile znatne borbe sa okupatorom, ustašama i domobranima. Planiran je bio napad na ustaške garnizone u Prnjavoru i Klašnicama, ali se uslijed pristizanja pojačanja neprijateljskim garnizonima, te vremenskih neprilika, dubokog snijega i dekonspiracije oduševljalo od napada u oba slučaja.

Bilo je predviđeno da se od ljudstva sedam partizanskih etapa koje su se nalazile u sastavu 4. bataljona, radi uspješnijeg komandovanja, formira još jedan bataljon, da se svi kolebljivi rukovodioci i etnički elementi smještene sa dužnosti i na njihova mjesta postave borci koji su odani NOB-u; da se pojača politički rad u jedinicama i na terenu; da se smjelije priprema primanje novih lanova u organizacije KPJ i SKOJ-a i da se temeljiti na pristupu podizanju političke svijesti i teoretskog nivoa lanaštva.

Međutim, vrijeme je bilo isuviše kratko da se reorganizacija jedinica 4. odreda i zadaci koji su na savjetovanju 12. februara postavljeni sa uspjehom privede do kraja. Događaji su se razvijali mnogo brže. Poslije neuspjeha u napadu na Kotor-Varoš i u iznenadnoj nametnutoj borbi na Lipovcu, etnički su uspjeli da za kratko vrijeme unesu još veći razdor među borcima i posiju sumnju u ispravnost politike NOP-a, ne samo kod boraca, već i kod ionako zaplašenog naroda. Malobrojan, pun vjere u idealne i u narod, ali neiskusan da parira lukavstvu i podmuklju potezima etničkih kolovoza, politički kada u odredu i na terenu nije bio u stanju da se u tako kratkom

vremenu sa uspjehom suprotstavi etni koj propagandi i izvrši postavljene zadatke.

Dok su jedinice 3. odreda u kojima je bilo više lanova KPJ i SKOJ-a i u kojima je politi ki rad bio nešto bolji, zajedno sa politi kim radnicima na terenu, uz pomo udarnih bataljona 1. i 5. odreda uspjele da prebrode križu — to komandnom kadru jedinica 4. odreda i politi kom kadru sa terena srednje Bosne nije pošlo za rukom.

Razloge za ovaj neuspjeh, izme u ostalog, treba tražiti i u nastojanjima i upornosti neprijatelja da za sebe obezbijedi ovo strategijski i privredno zna ajno podru je.

Okupator i vlasti NDH pridavali su veliki zna aj te ritoriji srednje Bosne. Sa sjevera, dolinama rijeka Bosne i Vrbasa, preko Sarajeva i Mostara prema Jadranu, vode vrlo zna ajni komunikacijski pravci. Da bi obezbijedili nesmetanu plja ku prirodnih bogatstava iz dolina ovih rijeka i krajeva koji im gravitiraju Nijemci, i vlasti NDH su dislocirali jake jedinice za odbranu komunikacijskih vorova i pravaca i za manevar snaga i sredstava u oba pravca i prema teritoriji srednje Bosne koju okružuju ovi komunikacijski pravci.

Ja e jedinice locirali su u ve a mjesta i zna ajnije industrijske centre, kao što su: Banja Luka, Jajce, Travnik, Doboј, Zenica, Tesli i Derventa. One su imale zadatak da po svaku cijenu održe ove centre i uporišta izme u njih i da zajedni ki djejstvuju radi slamanja NOP-a i partizanskih odreda, prvo u srednjoj Bosni, a potom u Bosanskoj krajini.

U vrijeme formiranja Prvog krajiškog proleterskog bataljona, neprijateljske jedinice su bile raspore ene na sljede i na in:

*U Banja Luci* je bilo sjedište 1. domobranskog zdruga (korpusa) u ijem se sastavu nalazila i 10. domobranska pukovnija. Jedinice zdruga bile su locirane u Banja Luci, Topoli, Srpcu, Bosanskoj Gradiški i ve im mjestima u dolinama rijeke Une i Sane. Glavne jedinice bile su orijentisane za borbena djejstva prema Bosanskoj krajini. Komandant zdruga bio je pukovnik, a kasnije general Brozovi, tvorac i potpisnik svih sporazuma sa rukovodstvom etnika u srednjoj Bosni. Od polovine maja 1942. godine, pa sve do kraja Kozarske ofanzive, u Banja Luci

se nalazio i štab njema kog generala Stala, ije su jedinice juna — jula mjeseca 1942. godine zajedno sa ustaškim jedinicama u estvovali u ofanzivi na Kozaru.

*U Kotor-Varoši* je bila dislocirana 17. satnija 10. domobranske pukovnije, ja ine oko 200 vojnika, potom oko 100 doma ih ustaša i 25 žandarma — ukupno oko 325 vojnika.

*U Teslicu* je bilo sjedište 4. domobranske pukovnije. Njen komandant bio je pukovnik Binder, oficir bivše austrohrske i jugoslovenske vojske. U Tesli u je bilo sjedište i DOMDO bojne, kojom je komandovao bojnik Avdo Ferizbegović, ja ine 350 do 400 vojnika, mobilisanih, uglavnom, sa terena Tesli a i Tešnja. Ja ina Nijemaca, s obzirom na značaj industrije u ovom kraju bila je promjenljivog sastava, od voda do ete, zavisno od momentalne situacije. Ukupna ja ina neprijateljskih jedinica u garnizonu Tesli bila je preko 2100 vojnika.

*U Doboju* je bilo sjedište 4. domobranskog zbora, odnosno divizije. Jedinice divizije držale su pored ostalih i garnizone u Tešnju, Putnikovom brdu, Osje anima, Podnovljtu, Odžaku, Velikom i Malom Prnjavoru, Ceru, Kamenu, Kamenici, Rudanci i Johovcu.

*U Derventu* je bilo sjedište Štaba 3. domobranske pukovnije 4. divizije ije su jedinice bile rasporene na Bijelom brdu, Bosanskom Dubocu, Bosanskom Kobašu, Bunaru, Plehanu i Modranu. Držale su položaje na liniji: Ljupljanica — Kalenderovci, Eftigovo brdo — Bijelo brdo — Tromeja — Rabi — Derventski Lužani — Korra — Plehan — Modran i Begluci. Najja e uporište bilo je u rejonu same Dervente, operativnom voru koji je povezivao Brod sa Dobojem. U Derventi su bile locirane i njema ke jedinice, koje nisu bile nikad manje ispod jedne ete, potom ustaše i žandarmerija. U gradu je bilo preko 2500 neprijateljskih vojnika. Ove jedinice su imale zadatak da zajedno sa snagama koje su bile locirane južnije, brane komunikaciju u dolini rijeke Bosne i djejstvuju prema slobodnoj teritoriji srednje i isto ne Bosne.

*U Bosanskom Brodu* bile su locirane kombinovane njema ko-ustaške jedinice ja ine oko 500 vojnika, sa zadatakom obezbje enja rafinerije nafte. Glavni dio ovih

snaga sa injavale su jedinice 7. SS bataljona, koji je u svom sastavu imao osam eta.

*U Prnjavoru* je bila locirana domobraska satnija, pod komandom satnika Dejana Cerani a, ja ine oko 200 vojnika, sastavljena od doma eg ljudstva i nešto Li ana. Pored nje u Prnjavoru se nalazilo i oko 150 ustaša iz Hercegovine — iz okoline Lištice. Ukupno je bilo oko 350 vojnika.

*U selu Glogovac*, 5—7 km isto no od Prnjavora, bilo je oko 150 doma ih i oko 200 folksdoj era, dovedenih sa strane, koji su organizovali kružnu odbranu sela, ofanzivno dejstvovali prema slobodnoj teritoriji i vršili teror nad srpskim stanovništvom u okolnim selima.

*U Sipcu* i na položajima oko Lepenice bilo je oko 200 domobrana, manji broj doma ih ustaša i žandarma.

Na planini Motajici nalazili su se djelovi 7. SS bataljona, koji su, pored eksploatacije šume, vodili borbu protiv partizanskih jedinica. Logor i komanda bataljona bili su smješteni u selu Kaoci, na putu Srbac — Bosanski Kobaš.

Sve ove jedinice, sem lociranih u Osje anima i onih koje su se nalazile na lijevoj obali rijeke Vrbasa, bile su orijentisane prema jedinicama 4. krajiškog odreda i Proleterskog bataljona, odnosno slobodnoj teritoriji srednje Bosne. Ako se njima dodaju i jedinice iz garnizona Maglaj, Zavidovi i, Zep e, Zenica i Travnik, koje su povremeno djejstvovali prema slobodnoj teritoriji srednje Bosne, onda je ukupna snaga neprijatelja iznosila preko 20000 vojnika. Pa ipak, sve do izdaje etnika, po etkom 1942. sve te snage nisu uspjevale da ozbiljnije ugroze slobodnu teritoriju, koju su držale jedinice 3. odnosno kasnije 4. krajiškog NO partizanskog odreda.

Krajem decembra 1941. i po etkom januara 1942. na teritoriji srednje Bosne prebacuju se po direktivi etni - kog rukovodstva nekoliko oficira, žandarma, policajaca i drugih, me u njima Nikola Forkapa, Jovo Kiti, Dušan Duki, Ilija Mikašinovi, Maksim Teši, Pavle Radiši, Vasilije Šipka, Branko Kurija, Ratko Stojanovi, Strahinja ura i drugi.

Njihov zadatak bio je da se ubace u partizanske re - dove i razorno djeluju, a u pogodnom momentu da izvrše

prevrat u partizanskim etama i preuzmu komandu nad jedinicama.

Kada je Maksim Tešić, rodom iz sela Bilice kod Kotor-Varoši stigao u Stab 4. odreda koji se nalazio u selu La evcu, obratio se Radi Radiću slijedeći im riječima: »Stav više ekate, u Srbiji je sve gotovo, crveni su uništeni«.

Nikola Forkapa bivši gostioničar se odmah po dolasku iz isto ne Bosne, gdje je bio u etnicima Jezdimira Dangića, ubacio u ustaničke redove i postao komandir voda, a Jovo Kitić, predratni policajac, do epao se položaja komandira Vlajića u partizanske ete. Ilija Mikašinović, rezervni oficir došao je zajedno sa Forkapom i pristupio Motaji koj partizanskoj eti.

Sipka, Kurija, Stojanović i drugi koji su iz Beograda preko isto ne Bosne došli na teren Crnovrške ete odmah su otpoeli sa etničkim propagandom.

Već u početku ustanka u ustaničke ete uba en je i Franjo Rapo. On je u toku ustanka bio ustaški narednik u Blatnici i agent Gestapoa.

Novak Prodić, rezervni podoficir bivše jugoslovenske vojske u ustanku je postao komandir 4. avske partizanske ete, a kasnije i komandant 4. bataljona 4. krajinskog odreda. Sve do borbe na Kotor-Varoši dobro se držao, a potom se promijenio i sistematski neprijateljski djelovao.

Pored ovih, na terenu Srpsca razorno su djelovali pop Milan Babić, inačiči agent Gestapoa i Ljubo Bundalo, a u širem rejonu Blatnice Mirko Đelić, Mihajlo Mijić i drugi.

Međutim, najekstremnija grupa etnika, koja je odmah od početka ustanka otvoreniće djelovala bila je u rejonu Pribinje. U njima su se nalazili: Ilija Malić, Lazo Kostić, Teodor Arsenić, Simo Miladić, Spasoje Radić i poznati etnički koljac Savo Stanojević.

Tako je, već 14. februara 1942. Ilija Malić, komandir Pribinje etničke ete, koja je do tada priznavala partizansku komandu, proglašio svoju jedinicu za etnički bataljon »Petar Mrkonjić«. On je toga dana u »novoj ulozi« izjavio komandanta partizanskog bataljona koji se tada nalazio u selu La evcu da je »po naređenju Vrhovnog komandanta Draže Mihailovića formirao vojno- etnički bataljon«... i da je, »njegova nadležnost

prenesena na sve ete po ev od Crkvine, Blatnice, Pri-  
bini a, e ave, Pojezne, Rastuše, Buleti a i Vru ice»,  
iako su ove ete još za duže vrijeme pripadale 4. bataljonu  
4. krajiskog odreda.<sup>20</sup>

U periodu izme u dva rata na terenu srednje Bosne je bio razvijen etni ki pokret. Samo u srba koj i tesli - koj opštini bilo je preko 120 zakletih etnika. U Blatnici je 28. juna 1939. godine, na Vidovdan zakletvu položilo preko 30 etnika. U Tesli u je postojala etni ka eta koju je još 1921. formirao Pavle Radiši , samozvani etni ki vojvoda, koji je nakon okupacije Jugoslavije 1941. pobjegao u Srbiju. On se po etkom 1942. godine, po di- rektivi Draže Mihailovi a vratio u srednju Bosnu i raz- vio etni ku propagandu. Ve ina zakletih etnika sa te- ritorije navedenih opština, u toku narodnooslobodila ke borbe pripadala je etni kom pokretu Draže Mihailovi a i vodila borbu protiv partizanskih jedinica.

## **II Dio**

### **BORBE I POLITI KA AKTIVNOST PROLETERSKOG BATALJONA BOSANSKE KRAJINE U SREDNJOJ BOSNI**

U tako složenoj vojno-političkoj situaciji, posebno na sektoru 3. i 4. NOP odreda, Oblasni komitet Komunističke partije Jugoslavije i Operativni štab za Bosansku krajinu, na prijedlog Štaba 4. krajiškog odreda i Okružnog komiteta KPJ za srednju Bosnu, naredili su da će Proleterski bataljon Bosanske krajine zadržati na terenu srednje Bosne i pomogne Štabu 4. krajiškog odreda da konsoliduje stanje u jedinicama 4. odreda i na terenu Bosne, pa tek onda kreće u sastav Prve proleterske brigade.

Dok je vodio borbe u srednjoj Bosni, bataljon je djelstvovao isključivo na teritoriji koju su držale jedinice 4. odreda. Otud je i sudsudina boraca i rezultati borbi koje je u to vrijeme vodio bataljon, usko vezana za sudsudinu boraca i rezultate borbi jedinica 4. odreda. Bataljon je dobio zadatku da u sadejstvu sa jedinicama **4.** odreda i u saradnji sa političkim rukovodstvom sa terena sprije i dalje širenje i vojni ko organizovanje etnika i njihovog uticaja na ovom terenu i zaustavi osipanje partizanskih eta i kadrovske ih ojačanja; da razvije već u političku aktivnost i sa uva teritoriju srednje Bosne do pristicanja ja ih jedinica sa sektora 1., 2. i 5. krajiškog odreda, odnosno Kozare, Podgrme i Drvara. Zaključeno je da se poslije toga bataljon reorganizuje i popuni i uputi u sastav 1. proleterske brigade koja se u to vrijeme nalazila u jugoistočnoj Bosni, i vodila borbe sa njemačkim i ustaškim jedinicama.

Odmah poslije formiranja, jedinice bataljona krenule su iz elinca na borbene zadatke. Prva (Kozarska) i 2. (Grmečka) eta, bez jedne desetine, upućene su u Javo-

rane. Sa njima su krenuli komandant i politi ki komesar bataljona, kao i lanovi Štaba 4. NOO odreda. U Javoranima je održan zbor na kome se okupio narod iz okolnih sela. Na zboru su govorili komandant i komesar bataljona. Ve ina prisutnih otvoreno je osu ivala napad na partizane koji je izvršio Lazo Tešanovi sa svojim istomišljenicima. etnici Laze Tešanovi a su, 5. marta, na vrijeme pobjegli. Prebacili su se preko Vrbasa i spojili sa Manja kim etni kim bataljom Uroša Drenovi a.

Po završenom zboru, 1 kozarska eta krenula je prema Kotor-Varoši u selo Svinjare i smjenila na položajima Jošava ku partizansku etu 2. bataljona. Po završenoj smjeni Jošava ka partizanska eta upu ena je u elinac, i poslije jednodnevnog odmora krenula u Jošavku, sa zadatkom da se popuni ljudstvom, oružjem i municijom i obezbijedi štab odreda, Okružni komitet KPJ i SKOJ-a i odredsku bolnicu koji su se nalazili u tom selu.

Grme ka eta krenula je u Donju Jošavku. Narednog dana, u sadejstvu sa Crnovrškom etom 3. bataljona, odbila je napad ustaša i domobrana koji su sa pravca Vrbanje i Slatine, uz podršku artiljerije, ponovo pokušali da zauzmu Crni vrh i do epaju se skladišta opreme.

Drvarski proleterski vod, oja an jednom desetinom Grme ke proleterske ete, krenuo je prema Poniru. Posjeo je položaje na sjevernim padinama Ponira i, u sadejstvu sa 1. etom 2. bataljona, u naredna dva dana odbio napad jedne bojne ustaša koja je pokušala da prodre prema elincu.

Na dan 28. marta itav bataljon se našao u selu Donja Jošavka.

### ***Pokret za Maslovare i napad na etnike u Pribini u***

Pošto se prikupio, bataljon je bez zadržavanja krenuo pravcem: Ravna gora tt 451 — zatim grebenom Uzlomca — tt 638, spustio se u selo Teši e i preko sela Savi i i Gari i, nakon vrlo napornog marša, na kraju dana stigao u Maslovare, sa ciljem da razbijе novoformirani etni ki bataljon »Petar Mrkonji « u Pribini u i

u vrsti Blatni ku partizansku etu, u kojoj je prema dobijenim podacima došlo do sukoba izme u etni ki nastrojenih boraca i onih koji su stajali na liniji Narodnooslobodila kog pokreta. Sa bataljonom su pošli uro Pucar, Osman Karabegovi i Danko Mitrov.

Kad je elo bataljona izbilo u visinu Vrbanje došlo je do susretne borbe izme u desnokrilne pobo nice bataljona i ustaškog obezbje enja koje je držalo položaj na Savi kom brdu — tt 444. Ranjen je borac Drvarskog voda Dušan Miljevi, koji je upu en u bolnicu u Jošavku. Poslije kra e borbe ustaše su protjerane prema Vrbanji, a bataljon je produžio pokret.

U Maslovarama su Proleterski bataljon do ekali borci Maslovarske partizanske ete, na elu sa komesarom Idrizom Maslom,<sup>1</sup> potom omladina i narod okolnih sela. Svi su bili veseli i radovali se dolasku proletera. Naredne no i borci su se dobro odmorili. Prethodno im je pripremljena obilna hrana i udoban smještaj u radni kim barakama i obližnjim ku ama.

Sutradan je održan zbor na kome su govorili uro Pucar i Idriz Maslo. Pucar je govorio o vojno-politi koj situaciji. Posebno se osvrnuo na budu e zadatke koji stoje pred proleterskim bataljonom i jedinicama 4. krajiskog odreda i ukazao na potrebu poja ane budnosti prema neprijatelju. Maslo je na po etku istakao radost boraca njegove ete i naroda toga kraja, zbog dolaska Proleterskog bataljona i ukazao na opasnosti etni ke propagande koja se širi u okolini Maslovara.

Nave e je održana priredba u omladinskom domu, kojoj su prisustvovali mještani, omladina susjednih sela, borci bataljona i Maslovarske partizanske ete. Izveden je vrlo uspješan kulturno-zabavni program, koji su pripremili komanda Maslovarske ete i rukovodstvo omladinske organizacije.

Poslije jednodnevног odmora slijede eg dana, u prvi sumrak, bataljon je krenuo preko planine Borja za Pri bini . Kada je elo bataljona izbilo u rejon Solila naišlo je na etni ku zasjedu koja je opalila nekoliko metaka i pobegla. Na elu kolone kretala se Grme ka eta, potom

<sup>1</sup> Idriz Maslo, politi ki komesar Maslova ke partizanske ete. Ubijen od strane etnika 8. aprila 1942., u vrijeme pu a u eti.

Drvarske vode, a na za elju Kozarske ete. Vodi koga je angažovala komanda bataljona u Maslovarama bio je nesiguran i uplašen.

Poslije etni kog pucnja bataljon je produžio pokret prema Klupama, ali nešto sporije i opreznije. Kada je elo kolone izbilo u visinu Klupa, ve se nazirala zora. Komandant bataljona izdao je zadatke jedinicama:

— prvoj eti da krene desno i obuhvatnim dejstvom sa juga napadne etnike u Pribini u;

— drvarskom vodu da krene južnim padinama avke, obi e Pribini i pošto izbjige na cestu Pribini — Tesli, da napadne etnike sa isto ne strane, a sa jednom desetinom postavi zasjedu prema Gornjem Tesli u;

— drugoj eti da se kre e iza Drvarskog voda i kada izbjije u visinu Pribini a da napadne etnike sa sjeverne strane.

Na padinama avke, uz koje leži Pribini, bilo je još uvijek snijega, pa su se Drvarske vode i Grme ka etakretali sporije. Kada su sve jedinice stigle u visinu Pribini a ve se razdanilo, pa su komandiri jedinica ubrzavali pokret.

Jedinice su zauzele polazne položaje za napad na etnike. Prva eta napala je Pribini sa južne strane i presjekla eventualnu odstupnicu etnicima prema planini Borja.

Pošto je jedna desetina postavila zasjedu prema Gornjem Tesli u, Drvarske vode je napao na samo mjesto i upao u osnovnu školu. Sa malim zakašnjnjem napala je i Druga grme ka eta, pa je došlo do nesporazuma. Naiime, ne znaju i da je Drvarske vode upao u osnovnu školu, Tre i vod Grme ke ete, pod komandom Drage Reljija, osuo je vrlo jaku mitraljesku vatru po zgradji škole. Pošto iz zgrade škole nije pružan nikakav otpor, sve se završilo bez žrtava.

Me utim, bilo je kasno da se etnici iznenadno napadnu, jer su bili blagovremeno obavješteni o namjerama bataljona preko svojih agenata koji su došli iz Maslovare. Ubijena su tri, a zarobljeno sedam etnika koji nisu pružali otpor. Poginuo je etni ki ideolog Lazo Koštij. Zarobljenici su obavjestili komandu bataljona da su etnici još u toku no i pobegli preko sela Babi i u pravcu planine Borja. U zgradi osnovne škole zate eni su raz-

bacani dijelovi vojni ke opreme, a u susjednoj zgradi kazani sa zakuvanom hranom, koju bataljon nije koristio.

Odmah po ulasku bataljona u Pribini, Drvarski vod je uputio en u potjeru za etnicima. Sa vodom je krenuo i komandant 4. odreda Danko Mitrov, sa jednom desetinom boraca iz sastava odreda, na elu sa Savom Cerekovim<sup>2</sup>, koja se nalazila stalno u njegovo pratrni.

Kad je vod stigao u selo Babići, u centru sela su se okupili svi mještani, među kojima su bile i žene sa malom djecom u naružju. Jedan od vrlo razboritih mještana obavijestio je komandanta odreda da su etnici poslje pola noći stigli u njihovo selo, pokupili suvo meso i bijeli mrsi i pred sam dolazak voda pobjegli u pravcu sela Oraš.

Po izvršenom zadatku vod se vratio u Pribini. Pošto je ostao u selu, poslje izvjesnog vremena u Pribini se vratio i komandant odreda sa svojom desetinom.

Po ulasku u Pribini, 1. (kozarska) eta krenula je u selo Buleti, a 2. (grme ka) je zadržana u Pribini u. Ljudstvo se toga dana odmaralo i jedinice srećivale.

Narednog dana bataljon se prikupio u selu Buleti i oko osam asova preko planine Borja krenuo za Blatnicu. Buleti ka eta 4. bataljona 4. odreda nalazila se tada na položajima prema Gornjem Tesli u, u kome je bilo oko 30 ustaša. Kada je elo kolone izbilo u visinu Duge njive — na samom prevoju grebena — k. 883, naišlo je na etničku zasjedu, koja je pripravljala i pobjegla. Bataljon je produžio pokret i poslje podne stigao u Blatnicu. Dokala ga je manja grupa mještana, uglavnom, starijih ljudi, žena i djece i jedna grupa od 25 boraca Blatnike partizanske ete, u kojoj su Mihajilo Mijić i Mirko Delić, po direktivi Ilije Malića, prethodne noći izvršili udar i preveli glavninu ete na stranu etnika. Pošto su se uvjereni da proleteri ne pale sela i ne ubijaju nevine ljude, kao što su to etnici prethodnih dana govorili narodu i borcima pomenute ete, bataljonu se još u toku dana prikljucilo 15 do 20 boraca, koji su prethodne noći pobjegli. Sudaranje je po evo pristizati i narod okolnih sela.

U naredna dva dana Blatni ka eta je reorganizovana. Popunjena je sa 20 boraca Proleterskog bataljona.

<sup>2</sup> Savo Čreković jedan od organizatora ustanka u prnjavoranskom kraju, umro posle rata kao pukovnik JNA.

To je bila prva grupa boraca iz sastava proleterskog bataljona koja je određena za popunu jedinica 4. odreda. Pored proletera u sastavu ove ete ostala je i jedna desetina odabranih boraca iz jedinica 4. odreda koja je došla sa komandantom odreda, a u kojoj su pored ostalih bili Adil Alagić i Reuf Handanagi.

U eti je bilo oko 150 boraca i bila je podjeljena na etiri voda. Za komandira ete ponovo je određen Mihajlo Mijić<sup>4</sup>, za njegovog zamjenika Obrad Košpić. Za političkog komesara Lazo Vukić<sup>5</sup>, a za zamjenika Branko Trninić. Za komandire vodova određeni su Milan Vučićević, Gojko Lukač i Milan Torbica iz ranijeg sastava ete.

U Blatnici je održan zbor na kome se okupio narod okolnih sela i na kome su govorili Danko Mitrov i Osman Karabegović. Borci reorganizovane Blatničke ete položili su i zakletvu. Pošto je bila nedjelja, održano je i bogosluženje u seoskoj pravoslavnoj crkvi. Prisustvovao je i jedan broj boraca bez oružja. To je vrlo pozitivno djelovalo na raspoloženje naroda, posebno zbog toga što su etnički govorili narodu da proleteri zabranjuju bogosluženje i održavanje drugih vjerskih svečanosti. Stekao se utisak da je većina ljudi ovog kraja ostala privržena NOP-u i da će se situacija na ovom terenu ubuduće razvijati mnogo bolje.

Na osnovu odluke komesara Operativnog štaba i komandanta odreda, reorganizovana Blatnička ete privremeno je stavljena pod komandu Štaba Proleterskog bataljona. Ona je dobila zadatku da vrši izviđanje u pravcu rijeke Bosne i u sadežstvu sa Vrućicom i Vlajkom etatom 4. bataljona zatvara pravac koji iz Tescila preko sela Komušine vodi u Blatnicu. Osim toga, komandi ete izričito je naređeno da pojava političkih radnika sa borcima i narodom okolnih sela, da do maksimuma pojava političkih

» Mihajlo Mijić, komandir Blatničke ete, dva puta vršio je u Blatničkoj eti i pošto nije uspio pobjegao je etnicima. Poginuo je u borbi sa partizanima.

<sup>4</sup> Lazo Vukić, borac Kozarske proleterske ete, određen za političkog komesara Blatničke ete po etkom aprila 1942. Poginuo 17. aprila 1942. za vrijeme napada etnika na 4. bataljon 4. odreda u Češavici.

<sup>5</sup> Branko Trninić, borac Drvarskog proleterskog voda, određen za zamjenika političkog komesara Blatničke ete po etkom aprila 1942. godine. Poslije rata oficir Državne bezbjednosti.

ku i vojni ku budnost i održava redovnu vezu sa Štabom bataljona.

Dok se Blatni ka eta reorganizovala, ustaše i domobrani, ja ine 250 do 300 vojnika, izvršili su napad sa pravca Teslica i prodrli do ispred samog sela Blatnica, a da ih prethodno nije sprijeila Vlaji ka partizanska eta 4. bataljona, kojom je komandovao Jovo Kiti. Energi nim dejstvom Proleterskog bataljona, poslije kratkotrajne borbe, ustaše su natjerane na bjekstvo.

Poslije borbe Blatni ka eta sa dva voda posjela je položaje na liniji; selo Kruškovi i k. 601 — Špilja tt. 642, a druga dva voda ostala su u Blatnici da politi ki djeluju u narodu i pomažu u obavljanju poslova komande mjesta.

Zatim se Proleterski bataljon vratio istim pravcem u selo Buleti. Devetog aprila održan je narodni zbor u selu Buleti, na kome su govorili komandant 4. odreda i komandant i politi ki komesar Proleterskog bataljona.

Prije nego što je bataljon krenuo iz sela za politi-kog komesara Buleti ke ete odre en je Radmilo Stefanovi<sup>6</sup> iz sastava Kozarske proleterske ete.

### *Napad, na ustaško uporište u selu Rankovi i*

U popodnevnim asovima 9. aprila, u ku i Branka Sekuli a na Memi a brdu, donijeta je odluka da Proleterski bataljon i dvije ete 4. odreda napadnu ustaško uporište u selu Rankovi i, 6 km zapadno od Tesli a.

U selu Rankovi i nalazila se posada ja ine oko 60 ustaša i nekoliko pripadnika muslimanske milicije. Bili su naoružani jednim minobaca em, jednim teškim mitraljezom, sa dva puškomitraljeza i puškama. Posada je, kao istureno obezbje enje, štitila garnizon u Tesli u od napada partizana sa pravca planine Javorova. Na svim prilazima selu i na najpogodnijim položajima za borbu, posada je izgradila po nekoliko drveno-zemljanih bunara, koji su bili povezani rovovima i saobra ajnicama. Na

<sup>6</sup> Stefanovi Petra Radmilo, borac Kozarske proleterske ete, po etkom aprila 1942. odre en za politi kog komesara Buleti ke partizanske ete. Ubijen od strane etnika Ilike Mali a za vrijeme pu a 21. aprila 1942. godine.

glavnim prilazima, a posebno onim koji sa padina Javorove planine vode prema selu, postavili su i ogradu od bodljikave žice i protivpješadijske mine.

Na desnom krilu, sa pravca Teslica, napadao je Drvarska proleterski vod. Na pravcu Bubanj — k. 431, Kozarska eta; lijevo od nje, preko sela Graanica Grme ka, a potpuno na lijevom krilu Rastuška partizanska eta 4. bataljona. Na ovaj na in uporište je bilo opkoljeno. U isto vrijeme Buleti ka i e avska eta 4. bataljona držale su položaje prema Tesli u i obezbje ivale napad na uporište u selu Rankovi i.

Napad je otpo eo ta no u tri asa, 10. aprila 1942. godine. U toku napada po borbenom poretku jedinica, djejstvovala je neprijateljska artiljerija sa vatreñih položaja sa puta, 2 km zapadno od Tesli a. Jednovremeno je kružio avion »Potez 25«, mitraljirao položaje jedinica i bacio nekoliko svežnjeva bombi, od ega bataljon nije imao gubitaka.

U devet asova ustaška posada se predala i selo je bilo oslobo eno. Gubici neprijatelja su bili: 7 mrtvih i 20 zarobljenih ustaša, dok su pripadnici muslimanske miliçije pušteni. Zaplijenjeni su jedan minobaca , jedan teški mitraljez, dva puškomitraljeza i pedeset pušaka, etiri sanduka municije i nešto vojni ke opreme.<sup>7</sup> Partizani su imali dva lakše ranjena borca.

Akcija na Rankovi se pozitivno odrazila na politiko raspoloženje naroda u okolnim selima i u jedinicama Proleterskog bataljona i 4. odreda. Opozvane su laži etni ke propagande da se proleteri u srednjoj Bosni bore samo protiv etnika a ne i protiv ustaša i okupatora.

Po završenoj borbi narodu je govorio Osman Karabegovi . Pored ostalog ukazao je na potrebu da se svi pošteni Muslimani uklju e u redove NOP-a i da zajedno sa Srbima, Hrvatima i svim ostalim rodoljubima vode zajedni ku borbu protiv okupatora i doma ih izdajnika i da je to jedina garancija našeg daljeg opstanka. Posebno je osudio sve one koji vode bratoubila ku borbu, i na taj na in pomažu okupatoru, što dovodi do mržnje i me usobnog istrebljenja.

<sup>7</sup> Zb. NOR IV/4 dok. br. 101 str. 268.

Zatim je bataljon krenuo za e avu, gdje je stigao u sumrak istog dana. Na elu kolone kretala se Rastuška partizanska eta koja je nosila zaplenjeno oružje, kojim je sutradan naoružana omladinska eta 4. bataljona 4. odreda.

Tada se u Ce avi nalazio Štab 4. bataljona, Omladinska eta i bataljonska ambulanta sa ranjenim i bolesnim borcima. Cim je kolona stigla, borci Proleterskog bataljona razmjestili su se u prostorije osnovne škole i ku e oko nje, a Rastuška eta je poslije kra eg odmora produžila za selo Rastušu. Za razliku od ranijih mjeseta gdje su no ivali, s izuzetkom Maslovara, smještaj boraca Proleterskog bataljona u Ce avi bio je vrlo dobar. Do ekala ih je obilna i vrlo ukusna hrana.

Pošto su se odmorile, jedinice bataljona sutradan su krenule u više pravaca. Grme ka eta bez jednog voda krenula je za selo Kulaše, sa zadatkom da politi ki djeluje u narodu i prisustvuje zboru koji je tamo bio zakazan.

Štab bataljona i Kozarska eta ostali su u Ce avi. Drvarski vod bez jedne desetine krenuo je prema rijeci Bosni, sa zadatkom da izme u sela Velika Bukovica i Rudanka, 10 km sjeverno od Doboja, sa eka kurire iz isto ne Bosne i uspostavi vezu sa rukovodstvom NOP-a u isto noj Bosni.

Vod se u toku naredne no i sa kurirom iz isto ne Bosne, koji je bio upu en u Štab 4. odreda, vratio u e avu.

U me uvremenu iz Blatni ke ete nisu stizali kuriri, iako je komandi ete izri ito nare eno da sa štabom Proleterskog bataljona održava redovnu vezu. etnici su, me utim, presretali kurire i otimali im poštu, a neke od njih i ubijali. O tome su komandanta odreda i Štab bataljona obavijestili politi ki radnici sa terena. Došla je i obavijest da su u Blatni koj eti ponovno nastali sukobi, im je Proleterski bataljon napustio Blatnicu. Zbog toga je u Blatnicu upu en kombinovani vod proletera sastavljen od boraca Grme ke ete i Drvarskog voda, pod komandom druga Drage Relji a.

Kako je teklo previranje u Blatni koj eti, Obrad Košpi u svojim sje anjima, koje je napisao odmah poslije rata kaže:

»Stajao sam sa još dvojicom proletera, posmatraju i borce Proletersko" bataljona kako prolaze. Gledali smo za njima sve dok za elje nije zamaklo u šumu. Od ispra aja bataljona do povratka u Blatnicu prošlo je skoro dva sata. Kad smo došli na ivicu sela uli smo prepirku me u borcima, koji su ostali u selu, dok su ostali otišli na položaj. Tu su se nalazili politi ki komesar ete Vuki i komandir Mihajlo Miji. Vodili su vrlo žu nu raspravu. O emu se radilo?

Miji je bio pijan i odmah poslije odlaska Proleterskog bataljona stavio je kokardu. Jednom proleteru skinuo je kapu sa glave, otkinuo petokraku zvijezdu, bacio je u blato i pogazio. Cim sam stigao umiješao sam se u raspravu i rekao Miji u da to nije smio u initi. Miji je odgovorio da je kokarda njegov znak politi kog opredjeljenja i da ne e ni da uje za petokraku zvijezdu.

Nakon duge prepirke, koja je dugo trajala i koju su posmatrali borci i prisutni mještani, sa komesarom ete otišao sam u komandu ete, a Miji je ostao nasred sela, vi u i i psuju i. Preložio sam komesaru da sa Miji em razgovara im se otrjezni.

Toga dana i naredne no i Miji nije ni dolazio u komandu ete. Kad je tek slijede eg dana stigao, komesar ete ukazao mu je na njegovo štetno ponašanje, ali je sve bilo uzalud. Pošto je postupak Miji a ocijenio provokacijom i otvorenom izdajom, zamjenik komesara ete sazvao je sastanak lanova KPJ na kome je razmatrano držanje komandira Miji a. Na kraju sastanka rije je uzeo i komesar ete Vuki i uporno tražio da se Miji smjeni sa dužnosti komandira i postavi za zamjenika komandira ete. Prijedlog je jednoglasno usvojen, a ja sam na etnoj konferenciji odre en za komandira ete. Nisam bio raspoložen da primim ovu dužnost, ali sam je na insistiranje drugova prihvatio. Pošto mu je odluka saopštena, Miji je rekao da to ne priznaje, a zatim odmah otišao iz Blatnice.

Predložio sam da slijede eg dana sa dva proletera krenem u selo Jezero, Miji evo rodno mjesto, da bih saznao njegove namjere. Za pratioce sam uzeo politi kog delegata Rajka opi a i proletera Adila Alagi a. Pošto smo odmakli od Blatnice, sreli smo jednog dje aka od 13—14

godina. Kada nam je prišao primjetio sam da je uplašen. Naredio sam opis u da ga pretrese, i ovaj mu je u arapi našao pismo. U tom momentu etni ka patrola otvorila je na nas vatru. Pošto smo se sklonili pro itao sam pismo, nevješto pisano, u kome je, koliko se sje am, pisalo: »Dragi sine, ubaci bombu u komandu ete na te Turke i bježi ovamo gdje je mjesto svakom Srbinu. Sa nama je komandir Miji Mihajlo«. Pismo je bilo upu eno jednom borcu iz sastava ete.

Pismo sam dao Alagi u da ga pro ita, zatim i opisu. Obojica su bili uznemireni. Dje aku sam rekao da ide ku i i da se ubudu e ne bavi ovakvim poslom. Pri povratku su me obojica obasipali raznim pitanjima i, pored ostalog, pitali kakva je naša perspektiva u ovom kraju. Predlagali su da se što prije povuemo u sastav bataljona. opis je predložio da Miji u napravimo zasjedu i da ga ubijemo i sam se javio kao dobrovoljac. Odgovorio sam da individualna ubistva nisu sretno rješenje, da sa tim ne bi ništa postigli i daemo o tome razgovarati sa komesarom ete. Im sam došao u Blatnicu pismo sam predao komesaru i upoznao ga sa razgovorom koji sam vodio sa Alagi em i opis em. Komesar je bio jako neraspoložen. Zatim sam otišao na položaj ete na Nikoli a brdu.

Sutradan je došao Miji. Odmah me napao, rekao mi da sam ubica i postavlja mi razna pitanja kao na primjer: zašto je vojska pod oružjem ulazila u crkvu, zašto su Danko i Osman pušili u crkvi, zašto je održan zbor u crkvi itd. Rekao sam mu da je sve to laž, izmišljotina kojom se on služi u narodu i da smo se obojica u vrijeme reorganizacije ete nalazili zajedno i da u svemu što govori nema ni rije i istine.

U to vrijeme u rejtonu ete se pojavila jedna grupa etni ki orijentisanih ljudi koja je otvoreno djelovala. Na elu ove grupe bio je šef željezni ke ložionice kulturbundovac Duler, zatim Kozomara, žandarmerijski narednik u penziji i Zdravko Joti, bravari iz željezni ke radionice, rodom iz Pribini a, koji je esto odlazio u štab etni kog bataljona na savjetovanje kod komandanta Teodora Arsenija a, i drugi.

Trinaestog aprila krenuo sam sa etom, bez jednog voda, u pomo Vlaji koj eti, koja je u to vrijeme bila

partizanska. Obavješten sam da e 14. aprila njihove položaje napasti domobrani i legionari. Komanda Vlaji ke ete predložila je da ih zajedni ki sa ekamo. Pošto sam prijedlog prihvatio, naredne no i oko dva asa krenuli smo i zaposjeli položaj. U komandi Vlaji ke ete našli smo drugove Milu Kozar anina, politi kog radnika sa terena i Kokana Lipi a, sekretara u komandi Vlaji ke ete. Nešto kasnije stigao je i politi ki komesar ete Et hem Pobri .

Ceta je zaposjela položaj na isto nim padinama Cviji a visa, a Vlaji ka desno i lijevo od rje ice Gomjenice.

Pri polasku na zadatak Pobri mi je savjetovao da ne primimo frontalnu borbu i da dobro obezbijedim desni bok prema selu Komušini. Stigao je i komandir ete Jovo Kiti i nije dao nikakve primjedbe na raspored jedinica. im smo stigli na Cviji a brdo, razvili smo se u strelja ki stroj. Položaji su bili izvanredni i obrasli hrastovom šumom. Kad su domobrani u razvijenom strelja - kom stroju prišli na kratko odstojanje, naredio sam brzu paljbu. Pošto su bili potpuno iznena eni, domobrani su se dali u bjekstvo, a zatim sam naredio juriš. Na komandu »Juriš«, krenuli su samo borci koji su došli iz Proleterskog bataljona i nekoliko boraca koji su odranije pripadali eti. Pošto su primjetili da su partizani brojno slabi, domobrani su se snašli i zauzeli položaj u gustoj hrastovoj šumi, samo 20 metara od nas. Otpo elia je žestoka borba. Za to vrijeme stajao sam iza jednog hrasta i nišanio jednog domobranu. U tom momentu iz pozadine je opalilo nekoliko metaka, od kojih je jedan pogodio u hrast pored moje glave, tako da me je posula hrastova kora. Brzo sam se sklonio sa ovog mjesta. Borba je trajala oko 20 minuta i domobrani su se povukli. Za vrijeme ove borbe Vlaji ka eta nije opalila ni jednog jedinog metka, što sam poslije rekao komandiru Kiti u.

Poslije ove borbe prikupio sam etu i krenuli smo u selo Vlaji e. Za vrijeme odmora razgovarao sam sa drugovima Omerom Kopi em, Milom Kozar aninom i Kokanom Lipi em, kao i Alijom Ahmetagi em, kuvarom ete, koji su se isticali u prethodnim borbama i bili potpuno na strani narodnooslobodila kog pokreta. Za to vrijeme u komandi Vlaji ke ete uo sam vrlo bu nu diskusiju koja

se vodila izme u komandira ete Kiti a i komesara ete Pobri a. Nakon kratkog vremena Kiti je izašao i upitao me da li je u eti bilo mrtvih d ranjenih. Odgovorio sam mu da smo dobro prošli, a da njegova eta nije opalila ni jednog metka. Pripitao sam ga zašto je ljut, a on je odgovorio da je sa našom etom sve u redu, ali da je ljut na svog politi kog komesara »Tur ina« koji ga je napao. Sva a je nastala oko kola, konja, tri šiva e mašine i nekih dijelova odje e i obu e, koje je Kiti odvezao svojoj ku i, navodno zato što je to pripadalo nekom »šokcu«. Rekao sam mu da to nije smio u initi, da je komesar ete u pravu. Nagovarao sam ga da konje, kola i oplja kane stvari vrati, na što je odgovorio da bi to bilo sramota i da to ne e u initi usprkos svome komesaru.

Za to vrijeme Miji je okupio oko 60 boraca objašnjavaju i svoj politi ki stav, što je etu podijelilo na dva dijela. U me uvremenu je stigao jedan kombinovani vod proletera, kojim je komandovao Drago Relji, komandir 3. voda Grme ke ete. im je stigao obavijestili smo ga o stanju u eti i situaciji na terenu. Dogovorili smo se da postrojimo cijelu etu i da razoružamo sve nesigurne borce. eta se postrojila u dvije vrste. U jednoj vrsti stajali su borci koji su pripadali Miji u, a u drugoj svi koji nisu prihvatali etni ku komandu, uklju uju i i borce koji su došli iz Proleterskog bataljona. Jednom vrstom komandovao je Miji, a drugom ja.

Postrojavanje je izvršeno pod izgovorom da se vrši smotra boraca, naoružanja i odje e, a stvarna namjera bila je da razoružamo politi ki nesigurne borce. Na moju komandu »k nozi«, po unaprijed pripremljenom dogovoru svi borci iz naše vrste uperili su puške na »gottovs«, a drugoj vrsti nare eno je da odloži oružje.

Oduzetim puškama, naoružali smo omladince iz šireg rejona Blatnice, koji su bili politi ki sigurni.«

### ***etni ki pu u Jošavci***

im je elo Proleterskog bataljona — poslije kratkog odmora u e avi krenulo na nove zadatke, komesar Operativnog štaba, komandant 4. odreda i štabovi Proleter-

skog bataljona i 4. bataljona 4. odreda obavješteni su o pu u u Jošavci, 12 dana poslije ovog gnušnog zlo ina kao o po etku ustaške ofanzive na Crni vrh i o prelasku Maslovarske ete na stranu etnika.

Odmah je održan zajednički sastanak, na kome je procjenjena situacija i riješeno da komandant 4. odreda sa po jednim vodom iz Kozarske i Grmeke ete kreće za Jošavku, a da ostale jedinice Proleterskog bataljona, im se prikupe, odmah krenu u istom pravcu.

Kada je kolona proletera stigla u selo Branešće, Danko je obavješten da su etnici, odmah poslije pokolja napustili Jošavku, i krenuli glavninom prema Uzlomcu, a manjim djelom prema Crnom vrhu. Tako će je obavješten da mu je stradala porodica i zapaljena kuća.

Cim su se prikupile, i ostale jedinice bataljona su krenule u pravcu Jošavke. Kada su stigle, ocijenjeno je da nema nikakve potrebe sa »iš enjem« Jošavke, jer su etnici već bili pobegli.

Prije napada na Operativni štab, štab 4. odreda, Okružni komitet KPJ, Okružni komitet SKOJ-a i bolnicu, u Jošavci su bile smještene slijedeće ustanove:

— u osnovnoj školi u selu Gornja Jošavka bila je smještena bolnica 4. krajiškog NO partizanskog odreda, u kojoj se nalazilo preko 30 ranjenih i bolesnih boraca iz sastava jedinica 4. odreda i Proleterskog bataljona. Među njima su bili i borci Prve kozarske proleterske ete, koji su ranjeni u borbi sa etnicima na Lipovcu.

Rukovodilac bolnice bila je dr Danica Perović, a neposrednu brigu o ranjenicima i bolesnicima vodila je Marija Voljska, medicinska sestra, rodom iz sela Dubrava.

U zgradama žandarmerijske stanice, koja se nalazila na oko 300 metara zapadno od zgrade osnovne škole, bio je privremeno smješten Operativni štab za Bosansku krajину. Tih dana u Jošavci su boravili komandant Operativnog štaba Košta Nađ, na elnik štaba Milan Linić, kao i nekoliko kurira i pomoćnog osoblja. U momentu izvođenja puča u štabu se nalazio samo na elnik štaba sa pomoćnim osobljem.

U crkvenoj zgradi, u selu Donja Jošavka bili su smješteni Stab 4. odreda, OK KPJ-e i OK SKOJ-a za srednju Bosnu. U Štabu 4. odreda tada se nalazio samo

Rade Radi, do tada zamjenik politi kog komesara, odnosno politi ki instruktor. Dan uo i pu a u Štabu odreda nalazio se i komandant Operativnog štaba Košta Nad i spremao se za obilazak jedinica. Prije no što je Košta krenuo, Radi ga je zadržavao da ostane još koji dan. Me utim, Košta ga nije poslušao i krenuo je iz Jošavke 30. marta nave e, uo i samog pu a, bez obzira što mu potkiva koji je radio u odredskoj radionici nije htio potkovati konja, pravdaju i to nedostatkom materijala.

Za vrijeme pu a u zgradi štaba odreda nalazili su se sekretar Okružnog komiteta KPJ za srednju Bosnu, Rajko Bosni, i sekretar OK SKOJ-a za srednju Bosnu, Željko Bari, kao i Leda Karabegovi, raniji politi ki komesar Buleti ke ete i još 5 omladinskih rukovodilaca.

U ku i Danila Vukovi a, u selu Gornja Jošavka, koja je udaljena od zgrade škole oko 1200 metara, preko rijeke Jošavke, na samoj ivici hrastove šume, zvane Miljakovac (u narodu Smiljakovac), ležao je teško ranjen Mladen Stojanovi, zamjenik komandanta Operativnog štaba. On je u ku u Vukovi a prenesen iz škole na dva do tri dana pred sam pu, radi efikasnijeg lije enja. O ranjenom Mladenu starale su se dr Danica Perovi, Marija Voljska, porodica Vukovi i jedan kurir koji je bio stalno uz Mladenu.

Neposredno obezbje enje navedenih ustanova vršili su borci Jošava ke partizanske ete, sa po jednom desetinom u selu Gornja i Donja Jošavka. Glavnina ete, poslije odlaska Proleterskog bataljona za Maslovare, upu ena je ponovo prema Kotor-Varoši. Zaposjela je položaje od potoka Bosanska do potoka Ruska, na jugozapadnoj ivici sela Bilice i sela Teši i. Do polaska na položaj, glavnina ete bila je smještena u zaseok Ivankovi i. Radi je esto obilazio ovu etu. Na dva do tri dana prije pu a razgovarao je pojedina no sa oko 30 boraca i zajedno sa tadašnjim politi kim komesarom ete Petrom Aleksi em pripremao ih za izvršenje pu a a da o tome komandir ete Stojan Simi<sup>8</sup> ništa nije znao, jer se u to vrijeme nalazio na položaju.

Neposredno pred napad, 31. marta oko 22 asa, prema sje anju preživjelih ranjenih i bolesnih boraca u bol-

<sup>8</sup> Stojan Simi, komandir Jošava ke partizanske ete prije pu a u Jošavci. Nosilac Partizanske spomenice 1941. godine.

nicu je došao Petar Aleksi , politi ki komesar Jošava ke ete i razgovarao sa ranjenicima i bolesnicima. Raspitivao se ko je od bolesnih i ranjenih boraca rukovodilac, ko su lanovi KPJ, a ko lanovi SKOJ-a, šta su po nacionalnosti, odakle su rodom, šta su po zanimanju i tako dalje. Napustio je bolnicu pola asa prije pono i. U isto vrijeme, borci Jošava ke ete koji su bili na obezbje enju, posakrivali su oružje ranjenih i bolesnih boraca, koje se nalazilo u hodniku zgrade u soškama, a da ovi, s obzirom da su bezbrižno ležali, a neki i spavalni, nisu to primjeli.

Pošto je ocjenio da je Proleterski bataljon udaljen od Jošavke na 40 do 50 km, a da u neposrednoj blizini nema drugih partizanskih jedinica koje bi intervenisale, Radi se odlu io da dugo pripremani pu izvrši no u izme u 31. marta i 1. aprila 1942. godine, odmah poslije pono i.

Izveli su ga borci koji su bili na obezbje enju i jedna dobro pripremljena desetina, sastavljena od okorjelih etnika, koja je ranije upu ena na položaj i, po unapred utvr enom planu, stigla na lice mjesta. Jednovremeno su napali na bolnicu, oba štaba i sjedište rukovodstva OK KPJ i SKOJ-a. U specijalno odabranoj desetini za izvršenje pokolja, pored ostalih, bili su Dragutin Antoni , zvani Dragica iz Jošavke i Slavko Jungi iz sela Junge kod Celinca.

Prema do sada utvr enim podacima, za vrijeme pu a poginulo je 15 drugova. Iz sastava Proleterskog bataljona poginuli su: Jovo Biga, Pero Stojni , Dušan Miljevi i Dušan Luki . Zamjenika komesara Grme ke ete Redžu Terzi a teško je ranio nožem jedan etnik, ali je on uspio isko iti kroz prozor zgrade sa drugog sprata i sa Marijom Voljskom pobje i za Vija ane. Lazo Rodi , borac Drvarskog voda, lakše ranjen uspio je da se sam probije iz opkoljene zgrade i slijede eg dana se u selu Branešći stao sa desetinom sa kojom se nalazio komesar odreda Vojo Stupar.

Za vrijeme pu a Mladen Stojanovi ležao je u ku i Danila Vukovi a na oko 1200 metara od bolnice.

Danilo Vukovi je o tom doga aju u razgovorima obavljenim sa njim 1970. i 1980. godine ispri ao:

»Te no i etnici su opkolili i moju ku u u kojoj je ležao Mladen. Ispred ku e nije bilo stražara. Kada su stigli, lupali su na vrata i pozvali me da im otvorim. Ne znaju i o emu se radi, onako bunovan, otvorio sam vrata. U ku u su upala šestorica etnika. Me u njima sam prepoznao Dragutina Antoni a iz Jošavke i Slavka Jungi a iz sela Junge kod elinca. Jednovremeno sam uo puš anu paljbu oko škole u kojoj se nalazila bolnica. Kurira su odmah odveli, a meni zabranili da izlazim iz ku e. Potom su trojica etnika ušli u sobu u kojoj je ležao ranjeni Mladen, a ja sam ostao u ulaznoj prostoriji.

Razgovor koji su etnici vodili sa Mladenom, u poetku nisam dobro uo i razumio. Sto je vrijeme više odmicalo glasovi su bili ja i razumljiviji, a etnici sve bu-niji. uo sam i pretnje.

Poslije izvjesnog vremena naglo su se otvorila ulazna vrata ku e. U prostoriju u kojoj sam se nalazio upao je Milan Li ina sa pištoljem u ruci i htjeo da u e kod Mladena. U po etku sam bio zburnjen, ali sam se brzo snašao i uhvatio Li inu za ruku i rekao mu da ne ulazi u sobu kod Mladena, jer se tamo nalaze tri etnika. Da bi zaplašio etnike Li ina je opalio nekoliko metaka iz pištolja kroz tavanicu ku e. Nije pucao kroz sobna vrata boje i se da pogodi Mladena. etnici su odgovorili vatrom kroz sobna vrata, ali ga nisu pogodili. Pošto je ocjenio da Mladenu ne e mo i pomo i, niti je imao na koga da se osloni, Li ina je napustio moju ku u, i preko njive zvane »Barna luka«, pošao prema školi. Li ina je prešao rijeku Jošavku i naišao na etni ku zasjedu. Na upozorenje etnika nije stao, ve je ispalio nekoliko metaka iz pištolja. etnici su otvorili brzu paljbu i ubili ga na mjestu zvanom Bajr.

im je Li ina napustio moju ku u, etnici su vršili još ja i pritisak na Mladena. Nagovarali su ga da pri e etni-kom pokretu i da lije i njihove ranjenike. Nudili su mu visok položaj. Mladen je sve njihove prijedloge sa prezirom odbijao. Govorio im je vrlo staloženo i razborito da se okanu izdajni ke politike. Pošto ga nisu mogli ubjediti oduzeli su mu oružje, kratki italijanski karabin i pištolj i napustili moju ku u.

Na dan prvog aprila u prvi sumrak, kod Mladena su ponovo došla 4 etnika, koje je predvodio Stanko Vrho-

vac. Rekli su mu da ga vode u etni ku komandu. Pošto je Mladen bio nepokretan ranjenik, etnici su ga zamotali u aršav, stavili ga na ebe i iznijeli iz ku e. Na izlasku iz ku e, Mladen mi je rekao da ne zatvaram vrata i poželio mi laku no . Bilo mi je vrlo teško rastati se sa Mladenom, jer je bio drag ovjek. Bio sam ubije en da e ga etnici ubiti, ali mu zaista u takvoj situaciji nisam mogao ništa pomo i.«

U vrijeme kada su etnici iznosili Mladena, u ku u Vukovi a stigla je i dr Danica Perovi . Sva ala se sa etnicima, psovala i nazivala ih srpskim ustašama. Plakala je i po nekoliko puta uzviknula: »Nedajmo ga, ubi e ga, znam da e ga ubiti.«

I zaista, etnici su Mladena odnijeli i ubili na ivici njive, oko 200 metara od Danilove ku e. Odmah zatim jedan od u esnika u ovom zlo inu, vratio se i rekao: »Mladen je ubijen«, a zatim je pokazao na Danicu i rekao: » im dobijemo nare enje do i emo da i tebe ubijemo«. Tako je rekao i otiašao, pri a Nada Mažar, koja se u tom momentu našla sa Danicom.

Drugog aprila mještani su našli mrtva tjela Mladena Stojanovi a i Milana Li ine, koji je bio u grabu pored puta, kod mosta na rijeci Jošavci, samo u donjem vešu.

etnici su im naredili da oba tijela odnesu negdje i zakopaju, tako da im se nikada ne saznaju grobovi. Mještani su još istog dana oba tijela odvezli saonicama i pokopali ih na lijevoj obali Konjskog potoka, na 80 metara od uš a u Smiljevski potok. Pošto se mjesto gdje su tijela zakopana nalazi na velikoj strmini i u gustoj šumi, oba tijela pokopana su u polustoje em položaju.

Prema do sada utvr enim podacima, u grupi koja je ubila Mladena nalazili su se etnici — zlikovci Trivun Moravac iz sela Šarinci, opština Prnjavor, Vaso Radujkovi iz Jošavke, zaseok Grabovnik i Stanko Vrhovac iz sela Kokari, opština Prnjavor.

U zgradji žandarmerijske stanice pohvatani su Rajko Bosni , sekretar OK KPJ i Zeljko Bari , lan OK KPJ, Leda Karabegovi , i još 5 omladinskih rukovodilaca. Iste no i odvedeni su u selo Skatavici i poubijani u šumi na Ravnoj gori, 500 metara sjeverno od tt 541, dok je Leda Karabegovi ubijen odmah im su krenuli prema Skatavici, pored samog puta, oko 100 metara daleko od crkve.

Poslje pu a, još u toku no i, grupa preživjelih boraca Proleterskog bataljona i 4. odreda, koja je izbjegla pokolj, uspjela je pobje i prema Crnom vrhu i spojiti se sa borcima Crnovrške ete, gdje im je ukazana ljekarska pomo. Usput su nosili teško ranjenog druga Milana Budimira,<sup>9</sup> borca Kozarske proleterske ete.

Nakon dva dana svi ranjeni i preživjeli borci, koji su stigli u Crnovršku etu, preba eni su u Vija ane u odredsku ambulantu na lije enje.

Tako se završio ovaj gnujni etni ki zlo in koji je pripremio i izvršio Rade Radi po nalogu svojih naredbo-davaca i u sporazumu sa ustašama iz Banja Luke. U ovom zlo inu ugasili su se životi najistaknutijih partij-skih, vojnih i omladinskih rukovodilaca ovoga kraja — vjernih sinova naših naroda, koji su pali u borbi za slobodu, za bratstvo i jedinstvo naših naroda i narodnosti, za novu socijalisti ku Jugoslaviju.

etnici su odmah poslje pu a u Jošavci sa jednom grupom krenuli prema selu Branešci, sa namjerom da pobiju Dankovu porodicu. Kada su stigli, u Dankovoj ku i zatekao se komesar odreda Vojo Stupar, sa jednom desetinom boraca. Otpo ela je borba koja je trajala 4. asa. Desetina sa Stuparom se na kraju uspjela probiti iz obru a i povesti Dankovu majku Maru, suprugu Nadu i njenu majku Mariju, sestru Zoricu i njeno nejako dijete. Prilikom proboga poginula su dva etnika, a jedan je teško ranjen. Zatim su etnici ubili Dankova oca i babu i zapalili ku u i sve pomo ne zgrade.

Nekoliko dana poslje pu a u Jošavci, grupa etnika krenula je iz Jošavke preko sela za Crni vrh, sa ciljem da i u Crnovrškoj eti 3. bataljona izvede prevrat. Kada je stigla, do ekana je jakom puškomitrailješkom vatrom i natjerana na bjekstvo.

### *Napad ustaša i etnika na Crni vrh*

etvrtog aprila ustaše su otpo ele intenzivno izvi a-  
nje prema slobodnoj teritoriji oko Crnog vrha, i slabim  
jedinicama, na više mjesta, vršile pritisak na 1. etu 2. i

<sup>8</sup> Milan Budimir, borac Kozarske proleterske ete, teško ra-  
njen za vrijeme pu a u Jošavci, umro 1981. kao pukovnik JNA.

Crnovršku etu 3. bataljona 4. odreda. Ustaška avijacija izvi ala je na pravcima Banja Luka — Kotor-Varoš i Klašnice — Prnjavor.

Od 8. do 12. aprila kombinovane snage ustaša, domobrana i žandarma napadale su na Ponir i duž komunikacije Banja Luke — elinac.

Cilj napada bio je da se razbiju i odbace jedinice 2. i 3. bataljona sa komunikacije Banja Luka — Kotor-Varoš, zauzme Crni vrh i Ponir i uspostave direktni kontakt sa jedinicama u garnizonu Kotor-Varoši.

Opštim planom djejstva Štaba 10. domobranske pukovnije predvi eno je da se izbjije na liniju: Novoselije — Karanovac — Muslimanski Celinac — selo Vudine k. 384 — Veliko brdo — Stjepan glava k. 387 stanica Drago aj. U napadu su bile angažovane slijede e neprijateljske jedinice:

- prva bojna 1. pješa ke pukovnije bez 35. ete;
- prva i 2. satnija Banjalu ke doknadne pukovnije;
- 22, 26, 28. i 31. satnija 10. pješa ke pukovnije;
- jedna eta Pripremne ustaške pukovnije;
- jedna satnija dobrovjoljaca, pod komandom Zvonka Jovi a;
- jedna satnija 3. oružni ke pukovnije;
- jedna bitnica 75 mm, iz sastava 8. topni kog sklopa, 3 oru a i
- jedno odjeljenje sastava 2 aviona banjalu ke brigade — ukupno preko 1.500 vojnika.

Napad je otpo eo 8. aprila u ranu zoru. Glavni udar izvršen je na Ponir. Do 10 asova toga dana 1. bojna 1. pješa ke pukovnije ovladala je selom Veliki Ponir. Međutim, protivnapadom 1. ete 2. bataljona 4. NOP odreda, napad 22. i 31. satnije je odbijen. Zarobljena su 2 domobrana i zaplijenjena 2 konja i sanduk mina za minobaca. Neprijatelj se zadržao na brdu Kov in i na koti 557 i otpo eo sa utvr ivanjem.

Jednovremeno, ustaše su napadale na lijevo krilo Ponirske ete 2. bataljona. Poslije kra e, ali vrlo žestoke borbe, ustaše su se dale u pani no bjekstvo. Povukle su se i 22. i 31. satnija sa brda Kov in i kote 577.

Poslije ovog neuspjeha, neprijatelj je izvršio pregrupisavanje i obnovio napade. Razvila se žestoka borba

koja je trajala nekoliko asova. Prva i elina ka eta nisu izdržale napad daleko nadmo nijih jedinica i ustaše su na kraju dana, 13. aprila, prodrle u elinac, produžile nastupanje i spojile se sa jedinicom u garnizonu Kotor-Varoš.<sup>10</sup>

Na ljevom krilu, na pravcu Klašnice sve do 14. aprila, pritisak ustaša je bio ograni en. Borci Crnovrške ete uspjeli su zadržati položaje na liniji: Pej inovi a brdo — ardag — Kara — selo Jaružani — selo Duki i.

Poslije prodora u Kotor-Varoš, neprijatelj je doveo svježe snage, izvršio ponovno pregrupisavanje svojih jedinica i težište napada usmjerio na lijevo krilo. Glavni udar namio je pravcem: Klašnice — seio Hrvani, a pomo ni preko Slatine i sela Kadinjani na Crni vrh.

Cilj neprijatelja je bio da se brzim prodorom u pravcu sela Hrvani spoji sa jedinicama koje su u isto vrijeme napadale duž puta od Prnjavora prema selu Potoani i na taj na in za svoje korištenje oslobođi komunikaciju Klašnice — Prnjavor, a potom, zajedno sa jedinicama koje su ostale u elincu i duž puta Banja Luka — Kotor Varoš, izbaciti partizane iz šireg rejona oko Crnog vrha.

U napadu je u estovalo 2500 neprijateljskih vojnika koji su podržani vatrom artiljerije i dejstvom dva aviona.

Pošto je bio obavješten o namjerama ustaša i etni ka Stab 3. bataljona 4. NOP odreda uputio je u pomo Crnovrškoj eti Prnjavoru etu bez jednog voda, koji je ostao na položajima prema Prnjavoru.

etrnaestog aprila u ranu zoru otpo eo je opšti napad na Crnovršku i Prnjavoru etu. U toku dvodnevnih borbi neprijatelj je uz podršku artiljerije i minobaca a, zauzeo k. 271 — selo Boškovi i — k. 242 — Rulihovo brdo — tt 250 — Gradište tt 242 i na lijevu obalu potoka Crkvina.

Petnaestog aprila iz Kotor-Varoši je preba ena jedna satnija ustaša, kao pomo kombinovanim jedinicama koje su napadale duž puta Klašnice — Hrvani.

U takvoj situaciji komandant 4. odreda i Stab Proleterskog bataljona odlu ili su da se Proleterski bataljon što prije ubaci u borbu i u sadejstvu sa 3. bataljom raz

<sup>10</sup> Zb. NOR IV/4 dok. br. 126. str. 326—327.

bije neprijatelja i odbrani slobodnu teritoriju oko Crnog vrha i na taj način uspostavi prvobitni položaj koji je držala Crnovrška eta.

U momentu donošenja odluke za napad, Štab 4. odreda i štabovi bataljona nisu imali potpune podatke o jačini neprijateljskih jedinica na frontu.

U to vrijeme Proleterski bataljon se nalazio u rejonu Vija ani — Branešci — Dubrava.

Pošto je bila najbliže neprijatelju, Prva kozarska eta upu ena je odmah u borbu preko sela Cetojevići, lijevo od položaja Crnovrške ete. U prvom jurišu odbacila je neprijatelja na njegove polazne položaje u rejonu sela Jaružani.

Grme ka eta uba ena je na desno krilo borbenog rasporeda na odsjeku između Gradišta i Roličova brda k. 250, u pravcu sela Carda ani.

Drvarski vod ojačan grupom minera iz sastava 4. KNO partizanskog odreda neopaženo je uba eno u između 18. i 19. aprila u pozadinu neprijatelja u rejon arada. Dobio je zadatak da spriječi podilazak svježih neprijateljskih jedinica preko mosta na Vrbasu u Klašnicama i da po mogunosti poruši most, sprečiti avaju i tako neprijateljsko povlačenje nakon odstupanja sa fronta.

Ljubštvo Proleterskog bataljona, uslijed prethodnih dana nih borbi i pokreta bilo je veoma zamorenog. Napad je otpočeo u etiri sata 19. aprila. Prvog dana vođena je žestoka borba sa promjenljivim rezultatom. Jedinice Proleterskog bataljona, Crnovrška i Prnjavorška eta 3. bataljona 4. KNOP odreda zauzele su nekoliko povoljnijih položaja. Na desnom krilu, Grme ka i Prnjavorška eta zauzele su Roličovo brdo, dio sela Carda ani i k. 210. im je otpočeo opšti napad, Kozarska i Crnovrška eta su u prvom naletu zauzele selo Jaružani i k. 211 na kosi u selu Kadinski. Naročito su žestoke borbe vođene za selo Arđane. Grme ka i Prnjavorška eta zauzele su Davidovići, Gradište i Roličovo brdo. U toku dvodnevnih borbi ovi položaji su nekoliko puta prelazili iz ruku u ruke. Rijetko su se napadi i protivnapadi. S obzirom na izrazitu nadmoćnost neprijatelja, svi pokušaji Grmeke i Prnjavorške ete da zauzmu selo Arđane nisu imali i odbacile neprijatelja prema Klašnicama, nisu urodili plodom. Žestoke borbe vodile

su i Kozarska i Crnovrška eta, na lijevom krilu, za selo etojevi i i Kadinjani. Ispresjecan teren i slaba vidljivost i pošumljenost terena otežavali su borbu.

Između 11—13 asova jedinice su se izmješale. Međutim, energija nim napadom Kozarske i Crnovrške ete neprijatelj je bio prisiljen da se povuče na polazne položaje.

Poslije kraja vremena neprijatelj se pregrupisao i ponovo krenuo u napad. Uz podršku artiljerije i avijacije poslije više asovne borbe zauzeo je pomenuta sela i obe ete nabacio na sjeverozapadne padine Crnog vrha. Svi pokušaji neprijatelja da kroz masiv Crnog vrha produlji nastupanje ostali su bez uspjeha.

Narednih dana borbe su nastavljene, ali jedinice Proleterskog i 3. bataljona 4. odreda nisu uspjеле da potisnu neprijatelja i uspostave prvobitne položaje, koje je držala Crnovrška eta. Neprijateljske jedinice bile su daleko nadmoćnije, a front napada veoma širok. Borba je postepeno jenjavala i na kraju prestala, a neprijatelj se užurbano utvrdio na dostignutoj liniji gdje je zadržan.

Im je Drvarske vođstvo stigao u rejon ardane po ekipi rovove za kružnu odbranu. Od mještana ije su kuće bile najbliže, komanda voda dobila je nekoliko krampona i lopata. Posao nije išao lako i jednostavno zbog toga što jedan dio boraca nije navikao na ukopavanje, pa je nerado kopao rovove. Osmatrajući su postavljeni prema mostu na Vrbasu i Klašnici, kao i prema selu Kadinjani i brdu Kara, s ciljem da prate svaki ma i najmanji neprijateljski pokret. Mještanima koji su se zatekli u selu zabranjen je odlazak u susjedna naselja. Zene, starci, pa i djeca ne samo da nisu imali namjeru da »izdaju« proletere, ve su ih redovno obavještavali o svim i najmanjim neprijateljskim pokretima.

Bez obzira na njihove prijedloge, i opasnost koja je zaista prijetila, vođstvo je za sve vrijeme dok su jedinice vodile borbu za selo arda anu, Bošković, Kadinjane i Jaružane ostao na istim položajima, pojava budnost i utvrdio se.

Oko 11 asova primješana je kolona domobrana, jačine oko 60 vojnika, koja se krećala od Pejčinovića brda, preko Vapošića, prema položaju voda. Kada je kolona iz-

bila na ivicu šume oko 350—400 metara od položaja voda, do ekana je mitraljeskom vatrom i neprijatelj se povukao u šumu. Poslije nekoliko minuta na ivici šume pojavili su se jedan oficir i trojica domobrana sa bijelim platnom uzdignutim na jednoj motki. Pozvali su starješinu jedinice na razgovore, na sredinu ledine koja je djelila partizane i domobrane. Na razgovore je pošao politi ki delegat voda i dva borca. Im su došli u kontakt, domobranski oficir je tražio bezuslovnu predaju, navode i da će u protivnom partizani biti uništeni. Zahtjev je kategorički odbijen.

U vrijeme dok su trajali razgovori, vodila se žestoka borba u selima Kadinjani, Cardani i Boškovići. Domobraska trojka se vratila neobavljen posla. Tek što je stigla na ivicu šume, gdje su domobrani držali položaj, desetar Mi o Mandi ispalio je puškomitralješki rafal i ranio domobranskog oficira koga su domobrani uvukli u šumu.

Poslije ovog susreta sa neprijateljem nekoliko boraca Proleterskog voda zahtjevalo je s obzirom na tešku situaciju, da se vod što prije probije u sastav bataljona. Komanda voda je zahtjev odbila i naredila dalje ukopavanje i poja anu budnost. Oko 13 asova iznad položaja voda nadlijetali su prvo jedan, a potom drugi neprijateljski avion — »FP-2« i »Potez 25«. Posljednji je mitraljirao položaje voda i izbacio nekoliko svježnjeva bombi, ali žrtava nije bilo. Poslije ovoga došlo je do ponovnog zahtjeva jednog broja boraca da vod napusti položaje i kreće u sastav bataljona.

Što je vrijeme više odmicalo puš ana i mitraljeska vatra na frontu je sve više jenjavala, da bi pred sumrak potpuno prestala.

Sve do pada mraka vod nije uznemiravan. Pošto je ocijenila da glavne jedinice ni naredne no i ne će uspjeti potisnuti neprijatelja, komanda voda je naredila pripremu za pokret. Prije polaska odabran su pouzdani vodi i, kako bi se vod sa što manje žrtava probio do glavnine bataljona.

Pokret je otpočeo oko 23 asa padinama grebena, paralelno sa putem Klašnice — Rolihovo brdo. Na planou, južno od Davidovića brda, našao je na vatrenе položaje jedinica prate ih oru i neprijatelja, ije se ljudstvo

pri nailasku voda razbježalo. Vod je produžio pokret, prebacio se preko puta Klašnice — Hrvaši i u samu zoru stigao u selo Devetine.

Kod škole u s. Devetinama nalazili su se politički komesar Operativnog štaba Osman Karabegović i članovi Štaba Proleterskog bataljona. Iznenadili su se, ali istovremeno i obradovali dolasku voda. Smatrali su da je vod razbijen. Komandi voda ozbiljno su zamjerili što jedinicu još prethodne noći nije povukla u sastav bataljona. Komanda se uporno branila svojom procjenom da će glavnina naših snaga ipak potisnuti neprijatelja.

U borbama za Crni vrh ustaše i domobrani nemilosrdno su trošili municiju, dok su borci Proleterskog i 3. bataljona morali štedeti svaki metak.

Gubici neprijatelja u borbama oko Crnog vrha su ostali nepoznati. Prema priči anju mještana neprijatelj je u nekoliko navrata prikupljaо ranjene i poginule i u seoskim kolima dovozio ih do previjališta, da bi ih u toku noći preko Slatine, a ne preko Klašnica, odvozio u Banju Luku.

Gubici Proleterskog i 3. bataljona bili su mali. Poginuo je puškomitrailjezac Mrda Dušan, a lakše su ranjeni komesar Grmečić, te Avdo Cuk i komandir 3. voda Božo Šević, kao i borci Vukobrat Veselko i Lazo Rodić iz sastava Drvarskog vojske.

Dok su Proleterski i 3. bataljon 4. odreda vodili borbe oko Crnog vrha, dio Prnjavorške ete koji je ostao na položajima, odbio je napad ustaša, koji su 12. aprila nastupali u pravcu Muslimanske Lišnje.

Još u toku borbe, komesar Operativnog štaba, Štab 4. odreda i Proleterskog bataljona obavješteni su da su etnici 17. aprila u četvrti napali na Štab 4. bataljona, omladinsku etu i ambulantu sa ranjenicima. Oni su procijenili i da će dalji napad na ustaško-domobranske jedinice i zadržavanje bataljona na položajima oko Crnog vrha bez izgleda na veći uspjeh. Naredili su da se jedinice Proleterskog bataljona i Prnjavorške ete još u toku noći i neprimjetno izvuku iz borbe, a da Crnovrška etna ostane na položajima.

Karakteristično je da su se u toku naredne noći na svoje prvobitne položaje, koje su držale još od početka

ustanka na liniji: Grabovski Potok — Jasenovac — lijeva obala rijeke Turjanice povukle i ustaško-domobranske jedinice. To je Crnovrška eta iskoristila i naredne no i posjela svoje ranije položaje, koje je držala od po etka ustanka do 27. maja, kada je bila prisiljena da ih napusti.

Poslije napuštanja položaja jedinice su se okupile u selu Devetine, gdje je za narod okolnih sela održan zbor. Muškarci, žene i djeca bili su oduševljeni hrabroš u boraca. Zahvaljivali su im što su ih spasili ustaške najezde i pokolja koji su o ekivali.

Poslije zbora Prnjavorška eta je krenula prema Prnjavoru da posjedne svoje ranije položaje, a Proleterski bataljon za Vija ane. Usput su održani zborovi u selu Potoani i Muslimanskoj Lišnji, sa oko 500 mještana, posebno omladine koja je borcima Proleterskog bataljona priredila impresivan do ek. Bataljon se potom okupio u selu Mravu.

### *Sporazumi etnika i ustaških vlasti o saradnji u borbi protiv partizana*

Poslije borbe na Lipovcu, a naro ito poslije pu a u Jošavci, Řadi i njegovi saradnici još više su se aktivirali. Oni su održavali vrše me usobne veze, saraivali sa etnicima u isto noj Bosni, na Trebavi, Ozrenu i Zvijezdi, tražili neposredniju saradnju sa ustašama u borbi protiv jedinica 4. odreda i Proleterskog bataljona. Prema utvrrenom planu prešli su na neposredne akcije u partizanskim etama 4. odreda i preko svojih saradnika vršili pritisak na borce ovih eta za prelazak na njihovu stranu.

Služili su se mnogim lažima i intrigama, kao što su:

- da su komunisti Jugoslavije gori od Rusa i da su prvi otpeli bratoubila ku borbu;
- da se partizani pod vodstvom komunista bore iskljuivo protiv etnika, a ne i protiv okupatora, ustaša i domobrana,
- da je NOP u Srbiji i isto noj Bosni potpuno razbijen, da kralj Petar želi da dođe na njihov teren, ali da mu to komunisti ne dozvoljavaju;

— da komunisti ne vjeruju u boga i da svugdje gdje to mogu zabranjuju religiozne obrede u pravoslavnim crkvama, da ne poštuju svoje ro ene itd.

Njihove laži išle su tako daleko da su ak izmislili i to, kako su proletari ea komandantom 4. odreda oplja - kali zlato u ku i nekog seljaka i tome sli no.

Preko pisama koja eu upu ivali pojedinim borcima u partizanskim etama, preko letaka, koje su proturali na terenu i poziva lanovima partizanskih porodica oni su vršili pritisak na borce da pristupaju etnicima, služe i se, pri tom, svim mogu im lažima.

Tako, na primjer, 31. marta 1942. godine na sastanku kome su prisustvovali ljudi iz sela Kožuha, Civija, Bušleći a i Poturice, etni ki propagator Milan Marić je izjavio da su ga poslali Jezimir Dangić i Stevan Bočić, sa zadatkom da na ovom terenu organizuje isto vojne etničke jedinice i nemilosrdno uništava komuniste, a da sa ustaškim vlastima izbjegava svaki sukob. Rekao je da Dangić i Bočić vode sa sobom veliki broj Bosanaca, koji su pod terorom ustaša prebjegli u Srbiju, da svi nose automate i voze 10 topova. Rekao im je i da je njemački guverner za Srbiju odredio Dangića i za komandanta etnika u Bosni, a Bočića i za komandanta pozadine.<sup>11</sup>

Vijest o nailasku Dangića i Bočića sa Bosancima i to-povima, brzo se prenijela na teren centralne Bosne. Ona je negativno djelovala na i onako zaplašen narod, pa i na borce u jedinicama 4. odreda.

Ustaškim vlastima, a posebno njihovim oružanim formacijama etnički su pružili mogunost da se uz njihovu saradnju, i sadejstvo u borbi protiv partizana, oslobole neposrednog pritiska na Banja Luku, koja je bila značajna politička, vojna i administrativna centra u Bosanskoj krajini i od strane jedinica 2. krajiškog odreda sa lijeve, a 4. odreda i Proleterskog bataljona sa desne obale Vrbasa.

Još dok je pripremao put u Jošavci, Rade Radić je potajno održavao veze sa ustaškim vlastima u Banja Luci. Odmah poslije putovanja u Jošavci otisao je na zajednički sastanak etničkih rukovodilaca koji je održan u selu Opsje kom, 5 km istočno od Celinca. Na sastanku je utana-

<sup>11</sup> Zb. NOR IV/3 dok. br. 165, strana 583.

en zajedni ki plan dejstva etnika protiv jedinica 4. odreda i Proleterskog bataljona na terenu srednje Bosne, a Radi je odre en za komandanta.

Ve 4. aprila poslije sastanka u Opsje kom Radi se sastao sa domobranskim generalom Brozovi em u Banja Luci, gdje su razgovarali o saradnji u borbi protiv partizana i NOP-a u cijelini.<sup>12</sup>

Sporazumom je utvr eno da e:

— » etni ke postrojbe sudjelovati dobrovoljno u suzbijanju i uništavanju komunisti ko-boljševi kih bandi, zajedno sa ostalom oružanom snagom nezavisne države Hrvatske, pod opštim zapovjedništvom zapovjednika oružane snage, pri emu e zapovjednici etni kih postrojbi zapovjedati svojim postrojbama« i da,

— » etni ke postrojbe mogu izvoditi samostalne potrebne akcije protiv partizana, no o ovome e na vrijeme izvestiti zapovjednika Hrvatske oružane snage«.

Radi ev prisni saradnik Uroš Drenovi , 28. aprila 1942. godine, u nedelju održao je sastanak sa komandantom 3. ustaške pukovnije, pukovnikom Šimi em i predstavnicima ustaške vlasti u Mrkonji Gradu. Toga dana potpisani je sporazum izme u etnika i ustaša o zajedni koj borbi protiv jedinica 3. i drugih partizanskih odreda. Još tada se u Mrkonji u nalazio dio etni kih jedinici sa Manja e, a druge su bile u selima: Kuli, Rogoljama i Trijebovu. Pored Drenovi a sastanku su prisustvovali etni ki komandant Todi , Mitrovi , Peraica Vasi , Branko Bojandi i Jovo Boži , a izgleda i Lazo Tešanovi i Mar eti .<sup>13</sup>

I na desnoj obali rijeke Bosne odvijale su se sli ne pojave, kao i u srednjoj Bosni. Došlo je do sporazuma izme u ozrenskih i trebavskih etnika i komande domobranske divizije u Doboju.<sup>14</sup>

Trinaestog maja došao je u Banja Luku Lazo Tešanovi i preko generala Brozovi a ugovorio sastanak sa us-

<sup>12</sup> Arhiv. I.I. kut. 60, reg. br. 42/2/33.

<sup>13</sup> Mrkonji je u po etku ustanka bio oslobo en, a zatim su ga zaposjeli Italijani. Poslije izvjesnog vremena ustaše su ponovo došle u Mrkonji i uspostavile svoju vlast. Italijani su napustili Mrkonji i оформили svoje garnizone u Ca evici i Klju u. U Mrkonji u su ostali samo etnici i domobrani. Sire vidi Zb. NOR IV/4 dok. br. 10 str. 270—271.

<sup>14</sup> Zb. NOR IV/4 dok. br. 133, strana 347.

taškim vlastima. Sastanak je održan istog dana u 18 a-sova i na njemu je postignuta puna saglasnost o daljoj borbi protiv jedinica 4. odreda i Proleterskog bataljona.<sup>15</sup>

Što je vrijeme više odmicalo neposredna saradnja ustaša i etnika bila je sve vrša. Oni su zajednički i jednovremeno izvodili akcije protiv jedinica 3. i 4. odreda i Proleterskog bataljona. Došlo je i do novih sastanaka i potpisivanja sporazuma između predstavnika ustaške vlasti i etničkih komandanata. S tim u vezi u izvještaju Vrhovnog oružanog zapovjedništva NDH, pored ostalog, se kaže:

»22. maja vojni su u Banja Luci pregovorili sa novom skupinom etnika. Pregovori su uspješno završeni i etnici su navodno 23. maja u okolini Skender Vakufa (20 km sjeveroistočno od Jajca, a 15 km od Kotor Varoša), već vodili akciju protiv partizana«.

U vezi sa ovom akcijom štab 2. domobranskog zbora (korpusa) ovu vijest dopunjava i saopštava: »Prema izvještaju sklopljen je 24. maja u Banja Luci sporazum sa vojskom etničkih bataljona »Obilic« Tešanovićem sa prostora: Rijeka Vrbas — Jajce — Skender Vakuf — Borje planina — Prnjavor (oko 16 km južno od Banja Luke), a vojnički Radić sa istog podjela ponovo je ponudio saradnju«.

Na ovom sastanku došlo je do konkretnog dogovora između Tešanovića i komande ustaške brigade u Banja Luci o zajedničkom napadu na slobodnu teritoriju Crnog vrha.

Istovremeno, komanda vojno-etičke jedinice iz Šiprage sarađivala je sa ustašama iz Turbeta i Travnika. O tom događaju u jednom izvještaju komandira ove jedinice zapisano je: »Primio sam 400 komada metaka koje mi je poslala preko vas pukovnija iz Travnika«. U istom izvještaju komandir jedinice naglašava potom da mu je »ova municipalija došla u pravo vrijeme kada je vodio borbu sa komunistima u petak na Kobiljoj glavi, dok su ostali komunisti pobegli u Cemernicu«, i dalje »pošto smo u ponedeljak stigli u Cemernicu, u saradnji sa gospodinom Tešanovićem napali smo ih i sve pohvatili«. »Šaljem vam 400 komada amuura«.<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Arhiv V.I.I. reg. br. 13/1-2-10.

" Arhiv V.I.I. reg. br. XX—853.

I u rejonu Teslica dolazi do neposredne saradnje etnika sa domobranskom komandom u Tesli u. Komandant etni kog bataljona »Tankosi« Teodor Arseni 23. juna 1942. godine u pismu zapovjedniku 4. pješadijske pukovnije, pukovnik Binderu, izme u ostalog, piše: »Pre uzeo sam sve mjere da uništим oko 150 proletera na najpogodnijim položajima, koji namjeravaju da se prebace iz rejona Vu jaka prema Savi, pa zato molim zapovjednika da mi izda izvjesnu koli inu municipije, ali najmanje dva sanduka... i da e mu poslije borbe »poslati izvještaj o rezultatima«, a ako ne do e do borbe da e mu »vratiti municipiju«. Potom dodaje: »Gospodinu zapovjedniku je poznato da ni jedna borba sa komunistima nije bila bez mog u eš a i da je moj bataljon bio prvi koji je poveo borbu sa komunistima« i da e mu kroz nekoliko dana »poslati izvještaj o komunistima u Tesli u«, jer sada prikuplja i sre uje podatke o njima.<sup>17</sup>

Komandant Ozrenskog etni kog odreda Cvijetin Todić, ma e raniji komandant 2. bataljona Ozrenskog partizanskog odreda ponudio je i postigao saradnju sa ustašama. U depeši koju je poslala komanda 4. domobranske divizije iz Dobaja, 6. aprila 1942. u 11 asova Ministarstvu hrvatskog domobranstva saopšteno je: »etni ka komanda Ozren, vjerovatno pritisnuta od strane seljaka, radi obrane zemljišta nudi pregovore. Mišljenja sam da bi se zgodnim politi kim poduhvatom mogla posti i satisfakcija. Oni e uvjete predati 9. ovog mjeseca. Razgovore sam vodio ja li no, a od etni ke strane prisutna dva jugoslovenska etnika. Pripadaju komandi majora Boška Todorovića. Isposlujte da na pregovore do e opunomo ena osoba od vlade. Osje a se jaka želja za mir«. Depešu je poslao domobrani pukovnik Artur Gustović, koji je kasnije unaprije en u in ustaškog generala. Nešto kasnije došlo je do zajedni kog sastanka ustaša i etnika, na kome je postignut i potpisani sporazum.

U zapisniku sa tog zajedni kog sastanka predstavnika vlasti NDH sa jedne i komandanta etni kih odreda sa Ozrenom i Trebave, koji je održan 28. maja 1942. godine u selu Lipac, izme u ostalog zapisano je:

»ETNICI PRIZNAJU VRHOVNIŠTVO NEZAVISNE DRŽAVE HRVATSKE I KAO NJENI DRŽAVLJANI IZ-

<sup>17</sup> Arhiv V.I.I. k. 163. reg. br. 10/2 i k. 225, reg. br. 8/4

**RAZUJU LOJALNOST I ODANOST NJENOM POGLAVARU, POGLAVNIKU I PRIVRŽENOST NEZAVISNOJ DRŽAVI HRVATSKOJ«, i dalje,**

— Pod ta kom 6. »Streljivo u koliko to situacija bude zahtjevala izdavati e hrvatske državne vlasti etni kim postrojbama«.

— Pod ta kom 7. »etnici koji budu ranjeni u borbi sa partizanima mogu se lije iti u bolnicama i ambulanta ma kao i ostali pripadnici oružane snage NDH«.

— Pod ta kom 8. »Pripadnicima etni kih postrojbi priznati e se nagrade i odlikovanja ukoliko se istaknu u borbi protiv partizana«.

U ostalim ta kama zajedni kog sporazuma govori se o tome da e se udovicama i siro adi, iji hranioci padnu u borbi protiv partizana, dodijeliti potpora od strane NDH; da e se etni kim porodicama pružiti mogu nost zaposlenja, svim izbjeglicama povratak ku ama, kao i mogu nost povratka ljudi koji su odvedeni u ustaške logore, da e se omogu iti kretanje dobara na teritoriji koju drže ustaše i etnici itd.

Dvadeset i petog juna 1942. godine održan je sastanak rukovodilaca osam etni kih odreda sa terena srednje i isto ne Bosne kome su, pored ostalih, prisustvovali: pop Savo Boži , Lazo Tešanovi , Cvjetin Todi , Rade Radi , zastupnik Drenovi a i drugi. Sastanku su prisustvovali i predstavnici Njemaca i NDH. Na sastanku je potvr ena potreba još vrš e saradnje etnika sa ustašama i Niemcima i odlu eno da se i dalje vodi žestoka i uporna borba protiv partizana. Na sastanku je Rade Radi izabran za komandanta svih etni kih odreda u Bosni. Na toj dužnosti ostao je sve do septembra 1943. godine, kada je po Narredbi VK DM obrazovana etni ka komanda zapadne Bosne, a Radi odre en za politi kog organizatora etni kog pokreta u pozadini.

U razdoblju od februara do polovine jula 1942. godine, srednjo-bosanski etnici, pod komandom Rade Radi a izvršili su veliki broj zlo ina. Prema njegovom izvještaju od 15. 9. 1942. godine, koji je poslao kapetanu Dragoslavu Ra i u, s tim da ga pošalje Draži Mihailovi u, samo u tom periodu, etnici su u srednjoj Bosni poubijali preko 60 rukovodilaca i najuglednijih lanova Komunisti -

ke partije Jugoslavije i na stotine partizana i boraca Proleterskog bataljona.<sup>18</sup>

Stradali su istaknuti rukovodioci: Mladen Stojanović, Zdravko Celar, Danko Mitrov, Esad Midžić, Novak Pivašević, Idriz Maslo, Milan Radman, Rajko Bosnić, Miloš Dujić, Brano Morača, Karlo Roje, Osman Pobrić, Željko Barić, Adil Alagić, Petar Gajić, Stanko Lekić, Živojin Preradović, Ziba Galijašević, Duško Brković, Edhem Karabegović, Leda Ajša Karabegović, Reuf Handanagić, Božo Tatarević, Mujka Silajdžić, Nevenko Gazibarić, Drago Zivanić i drugi.

Samo iz Proleterskog bataljona, na terenu srednje Bosne za tako kratko vrijeme poginulo je 78 boraca.

Dok su etnički komandanti potpisivali sporazume sa Njemcima i ustašama i dosledno ih sprovodili u borbi protiv partizana, ubijajući i najbolje sinove srpskog, hrvatskog, i muslimanskog naroda, ustaške vlasti su punile zloglasni logor u Jasenovcu ženama, starcima i nejakom djecom i podvrgavali ih najvećim mukama, ubijali ih i spaljivali.

### *Napad na štab etvrtog bataljona i Omladinsku etu 4. KNOP odreda u Čeavu*

Kad je proleterski bataljon poslije borbe na Rančkovu ušao u Čeavu, komandant 4. odreda i štabovi Proleterskog i 4. bataljona obavještene su da je komandir ete Mihajlo Mijić još jednom pokušao da izvrši prevrat u Blatni koj je eti i proglašio je etnički komitet. Zahvaljujući tome što se u sastavu ete nalazilo 20 proletera i što se većina boraca, prvenstveno omladinaca, nije sa tim složila, Mijić nije uspio. Umjesto Mijića, borci su na prijedlog komesara ete Laze Vukovića, za komandira ete izabrali Obrađa Košpića, zamjenika komandira ete, dok su ostali članovi komande ete ostali isti. Da bi sprječio dalje previranje u toj jedinici štab bataljona naredio je da eto odmah kreće za Čeavu u sastav bataljona, a da jedan vod sa zamjenikom komesara ete ostane na položajima prema Komušini.

<sup>18</sup> Arhiv V.I.I. kutija 260. reg. br. 42/2/33.

etnici su neprekidno pratili pokret Proleterskog bataljona. im je bataljon krenuo prema Crnom vrhu, da pomogne jedinicama 3. bataljona 4. odreda, Radi je naredio da se prikupe sve do tada pridobijene ete i krenu prema Ce avi, sa ciljem da razbiju 4. bataljon 4. odreda, ije se sjedište nalazilo u Ce avi.

S obzirom na to da je komandant 4. bataljona Novak Prodi bio predratni i zakleti etnik, i da je komandir Vlaji ke ete bio Jovo Kiti , Radi je u svom poduhvatu uspio. Pod izuzetno jakim pritiskom etni ke propagande, oštih mjera i terora koje su etnici vršili prema lanovima KPJ i SKOJ-a, kao i onim borcima koji su vrsto stajali na liniji narodnooslobodila kog pokreta — borci Buleti ke, Vlaji ke i Ce avske ete popustili su i ove ete su se jedna po jedna svrstavale pod etni ku komandu. Ostale su još jedno vrijeme Rastuška, Ljeskovovodska i Vru i ka eta. Bez obzira na pritisak komande borci Vru i ke ete odbili su naredbu Radi a da pre u na stranu etnika i priznaju njegovu komandu.

Za vrijeme prevrata u Buleti koj eti, etnici su ubili politi kog komesara ete, Radmila Stefanovi a, borca Kozarske ete, koji je 9. aprila bio odre en za komesara Buleti ke ete.

Dok su Proleterski i 3. bataljon 4. odreda vodili borbe sa ustaško-domobranskim snagama, oko Crnog vrha, etnici su u ranu zoru 17. aprila napali na Stab 4. bataljona, ambulantu sa ranjenicima, omladinsku etu i glavninu Blatina ke ete, koja je tek pristigla u e avu po nare enju komandanta Proleterskog bataljona. Razbili su ove jedinice i poubijali sve ranjene i bolesne drugove. U toj borbi poginuo je 21. borac.<sup>19</sup>

Iz jedinica 4. odreda poginuli su:

Zivojin Preradovi , politi ki komesar 4. bataljona, Osman Pobri , sekretar štaba 4. bataljona i još 4 druga.

Iz sastava Proleterskog bataljona poginulo je 14 boraca i to: Lazo Vuki , komesar Blatni ke ete, Gojko Luka , komandir voda u Blatni koj eti, Branko Deli , desetar i puškomitr aljezac i borac, David Milijevi , iz

<sup>19</sup> Zb. NOR IV/4 dok. br. 101. str. 264—270.

Drvarskog voda, Milan Glušica, Marko Jajčanin, Boško Nikolić i Mojsije Golić, iz Kozarske proleterske ete; Ostoja Jakovljević, Lazo Grubor, Jošo Solomun, Božo Balaban, Veljko Balaban, Božo Stupar iz Grmeke proleterske ete.

Komandir Blatničke ete Obrad Košpić i politički komesar Omladinske ete Braco Preradović, pohvatani su sa još 6 drugova u opkoljenoj zgradi osnovne škole pošto su prethodno na vratima zgrade i prozorima ubili 14 etnika.

Ohrabreni ovim uspjehom 21. aprila etnici su razbili 3. vod Blatničke ete koji je držao položaj prema Komušini. Zarobili su Branka Trninača, zamjenika komesara ete, Milana Vukovića, komandira voda, Rajka Čopića, političkog delegata i još 10 boraca rodom iz Blatnice, koji se za vrijeme previranja u Blatničkoj etničkoj redovama.

Kako je tekao napad etnika na štab 4. bataljona i jedinice u Čepićevi Obrad Košpić u svojim sjećanjima govori:

»Petnaestog aprila stigla je jedna desetina iz sastava Proleterskog bataljona sa naređenjem komandanta bataljona, u kome je, koliko se sjećam, stajalo slijedeće: »Po dobijanju ovog naredjena odmah krenite sa etom, bez jednog voda, za selo Čepićevu. Zamjenik komandira i zamjenik komesara ete neka ostane na položaju sa jednim vodom. U Čepićevu se stavite pod komandu četvrtog bataljona i isturite pojačane patrole prema Pribiniću, odakle postoji mogunost da vas napadnu etnici. O našem pokretu na terenu dobit ćete obavještenje od štaba četvrtog bataljona.«

Postrojili smo etu od 120 boraca i podjelili je na dva dijela: u dijelu koji je išao za Čepićevu bilo je 28 proletera i 46 boraca iz ranijeg sastava ete, a u Blatnici je ostalo 42 boraca, od kojih 7 proletera.

U prvi sumrak krenuli smo za Čepićevu. Išao sam na selu Kolone, a komesar ete na selo Čepićevu. No je bila tamna, a pokret vrlo naporan i težak, tako da smo narednog dana u praskozorje stigli nedaleko od sela Ukrinice i naredili kući odmor. Stajao sam pored kolone i usput brojao borce. Utvrđio sam, da od 76 boraca koji su krenuli iz Blatnice nedostaje 24, o čemu sam izvjestio komesara koji je posumnjao u ovaj podatak. Ponovo smo prebrajali borce i utvrdili da su dezertirala 24 borca, među kojima i Mile Marić, etnička truba. Poslije kraćeg odmora krenuli smo dalje. Stigli smo do rijeke Ukrinice po kojoj je i selo nazvano Ukrinica. Na riječi je napravljen kolski most, koji je postao poznat po kobnoj sudbini kurira, ne samo Proleterskog bataljona,

nego i drugih jedinica 4. krajiškog odreda koje su etnici na njemu poubijali.

Oko 10 asova 16. aprila stigli smo u e avu.

Postrojio sam etu i predao raport komandantu bataljona Prodi u, koji je ovaj raport vrlo hladno primio. Na pitanje gdje da postavim obezje enje odgovorio je da za to nema nikakve potrebe, jer se na položajima oko sela nalaze borci iz sastava njegovog bataljona. Pošto su ru ali borci su se smjestili u prostorije osnovne škole i odmarali se. U 16 asova otišao sam u štab bataljona. Zatekli smo politi kog komesaru Živu Preradovi a, studenta prava, sina prote Jovana Preradovi a. Uznemireno je rekao da je situacija bila dobra sve dok se tu nalazio Proleterski bataljon, ali da je nadalje loša i svakog trenutka treba o ekivati napad etnika. Kad ga je politi ki komesar ete Vuki upitao odakle su ti etnici, odgovorio je: »Iz Pribini a, Buleti a i Vlajia. Na naše pitanje da li e e avska partizanska eta iz njegovog bataljona pružiti etnicima otpor, slegao je ramenima. Predložio sam da sa ljudstvom ete posjednem položaje na eki a glavici, nedaleko od škole i seoske crkve, sa ira se komesar bataljona i politi ki komesar ete Vuki nisu složili.

O ekivali smo komandanta bataljona Prodi a, ali on nije došao. Približavala se no , a komandant bataljona nije ostavio nikakve znake raspoznavanja. Razgovarali smo o mogu nosti povezivnja sa Proleterskim bataljonom i odmah utvrdili da je to za takvo kratko vrijeme nemogu e. Bio sam veoma zabrinut što smo u rejonu Blatnice ostavili 3. vod sa zamjenikom politi kog komesara ete Trnini em i delegatom voda op em.

O ekuju i komandanta 4. bataljona Prodi a izgubili smo dragocjeno vrijeme, ali on nije došao. Ponovo sam predložio da napustimo školu i zauzmemmo položaj na padinama avke, ali ni ovaj prijedlog nije prihva en. Zatim smo sva trojica ustali, pozdravili se i rastali. Na rastanku nam je komesar bataljona rekao da ostanemo u školi i ako do e do borbe sa etnicima da je privatimo, jer drugog izlaza nemamo.

Od štaba bataljona do škole bilo je oko 150 metara. Pala je no . Ponovo sam razgovarao sa komesarom ete i predlagao mu da napustimo školu, ali mi je on odgovorio da komesar bataljona bolje pozna situaciju na terenu i da napuštanje škole ne dolazi u obzir. Kad smo došli pred zgradu škole stražar nam je rekao da nas je prije nekoliko minuta tražila jedna djevojka i da je odmah otišla. Me utim, djevojka Mira Jotanovi , politi ki radnik sa terena ponovo je došla. Rekla nam je, pored ostalog da e nas u toku no i napasti etnici i da borci e avske partizanske ete ne e pružiti otpor. Zahvalili smo joj se na objašnjenu i zamolili je da nas ubudu e obavještava o svim promjenama, kako bismo mogli na vrijeme preduzeti potrebne mjere.

Pozvao sam dežurnog ete i naredio mu da udvostru i stražu, i poja a budnost. Pošto nisam mogao zaspati, u toku no i nekoliko puta sam sa dežurnim ete obilazio stražu. Posebno me zabiljejavalo što smo raspologali sa vrlo molom koli inom muni cije. U toku obilaska nismo ništa primjetili. Pred zoru sam otišao u školu i legao pored komesara, da malo odspavam. U tom mo

mentu dežurni je upao u sobu i komandovao: »Diž se, opkoljeni smo!« Proverio sam po sobama da li su se svi vojnici spremili i komandovao: »Vojnici za mnom!« Prvi sam izletio. Tom prilikom je etni ki puškomitraljez sa prozora crkve osuo brzu paljbu prema izlaznim vratima. Za mnom je pojuralo nekoliko proletera, pa su pojedinci do ekani paljbom izginuli ili ranjeni. Odmakao sam se od zgrade škole i zauzeo pogodan položaj. U tom trenutku dočarao je komandir voda Luka i obavjestio me da je komesar ete Vuki teško ranjen na vratima škole. Nosili smo ga nekoliko metara, ali pošto je bio teško ranjen u stomak i nije mogao izdržati bolove zamolio nas je da ga ostavimo. Teško ranjen, skoro neučinim glasom je rekao: »Komandire, sino si bio u pravu, uvaj ljudstvo«. U tom momentu sa eki a glavice osula je još ja a puškomitraljeska paljba. Ranjen je komandir voda Luka u obe noge, i pao je kao pokosjen. U isto vrijeme rafalom je pogoden i teško ranjen komesar ete, koji je zatim izdahnuo. Sa svih strana školu je obasipala jaka mitraljeska i pušana vatra. Desetar i puškomitraljezac Branko Deli, pošto je izletio iz zgrade škole, zauzeo je veoma povoljan vatreći položaj, tako da mu nije pribila nikakva opasnost ni sa jedne strane. Deli je sprečavao etnicima prilaz školi do poslednjeg metka, i na kraju se ubio vlastitim pištoljem.

U tom momentu dočarao je Vojin Grbi, ina e borac Proleterskog bataljona i rekao: »Komandire pobiše nas oni iz školske zgrade koji »isu htjeli izletiti na tvoju komandu, oni što su došli sa nama iz Blatnice«.

U takvoj situaciji krenuo sam sa Vojinom prema školi. Iza jednog dryveta opalo sam dva poslednja metka sa mesta odakle je stalno dejstvovao etni ki puškomitraljez. Na vratima škole doveo da izginemo od svoje braće, a zatim su mene i Vojina neki etnici udarali kundacima. Jedan od njih udario me je kundakom u stomak i onesvijestio me. Brzo su mi skinuli odjeću i obuću i obukli neko staro pocjepano odjelo, a zatim su me svezali. Isto su u inili i sa Vojinom. Malo kasnije doveli su i Milana Torbicu, sa još 4 boraca koje su povhatali. Tek, nakon ovog događaja etnici su izvršili opšti juriš i kroz nekoliko minuta upali u prostorije škole. Uslijedilo je pravo batinjanje i mu enje, u kome se posebno isticao neki etnik koga su zvali Savo brandonja, ina e mesar, rodom od Graanice. Tukao nas je ime je stigao — kundakom, pesnicom i gazio nogama, a udarci su bili nepodnošljivi. Naročito se okomio na mene i Vojina. Me utim, mi smo udarce muški podnosili.

(Oko 9 asova odveli su nas i prislonili uza zid crkve. Pored nas je prolazila kolona etnika, a stražar je svakom od njih posebno naglašavao da sam ja zarobljeni komandir ete. Rijetko koji je od starijih etnika prošao, a da nas nije udario, kao što je vrlo rijedak »lu aj bio da nas je udario neko od mlađih etnika.

Posmatrao sam kolonu, trpio udarce i jedva se držao na nogama. U koloni etnika prepoznao sam jednog bivšeg borca Blat-

ni ke ete, koji je bio osu en za plja ku i ubistvo doma ina Muslimana, pa je uspio pobje i sa streljanja. Kad je naišao pored mene, opovao mi je majku i rekao da e me u toku no i oderati kao jarca. Prkosno sam odgovorio i upitao ga da li e mi bar malo kože ostaviti na tijelu. Tek tada je nastalo pravo batinanje. ali su ga u tom sprije ili mla i etnici, tako da se ono najgore nije desi. Na za elju etni ke kolone zapazio sam i Mirjanu Ignjatovi. Bila je opasana i naoružana pištoljem i bombom. Pošto me je prepoznala opalila mi je šamar, koji mi je bio teži od svih etni kih udaraca. Ona se u etnicima bavila isklju ivo prostituticom, Kad je prolazila pored poginulog Vuki a i Luka a, Ignjatovi ka je svakom od njih opalila po dva metka u glavu iz svoga pištolja, a zatim uzvknula da e se tako suditi svakom komunisti.

U zatvoru su nas etnici ponovo tukli i maltretirali, a naroito se u tome isticao Savo »bradonja«. U momentu najžeš e tu e, kad je bilo prisutno nekoliko etnika, u zatvor je došao komandant etni kog bataljona »Kara or e«, Teodor Arseni i komandir, sada etni ke Vlaji ke ete, Jovo Kiti. Arseni je bio ljut i odmah je istjerao etnike koji su nas tukli. Postavio je svoju stražu i zabranio etnicima da nas tuku. Za vrijeme kratkog bojavka me u etnicima, zaklju io sam da je Arseni eva rije bila zakon, ne samo za etnike, nego i za etni kog komandanta za srednju Bosnu, Radu Radi a.

Sutradan, u školu su došla dva naoružana etnika, koji su me odveli na saslušanje. U etni kom štabu ekao nas je Franjo Rapo. Rapo je bio iskusna u saslušavanju komunista i postavljao mi je razna pitanja kao na primjer, koliko sam i kakvih knjiga pro itao iz oblasti marksizma, od kada sam lan KPJ, koji su drugovi iz sastava bataljona lanovi KPJ, koliko u Proleterskom bataljonu ima boraca, sa koliko je puškomitrailjeza naoružan itd. Raspitivao se o Danku, Osmanu, Zdravku, Esadu i drugim rukovodiocima. Pošto sam odgovarao negativno i neprecizno, o igledno ljut zbog mog ponašanja, prišao mi je i rekao da u sve priznati kad mi on bude skakao u stomak. U tom momentu u prostoriju su ušli lanovi vojno- etni kog suda u kome su bili: Radi Rade, Lazo Tešanovi i Teodor Arseni, Radi i Tešanovi su zauzeli svoja mjesta, dok Arseni o ito ljut nije htio da sjedne na svoje mjesto. Pošto ga je Radi upozorio da je odre en za lana prije kog vojnog suda, Arseni mu je odgovorio da on ne želi da sudi sitnim ribama. On ho e da sudi Danku, Osmanu, Zdravku, Esadu i drugim. Zatim je napustio prostoriju. Radi je pozvao Kitica, pa su odmah otpo eli sa saslušavanjem. Uzeli su mi generalije, a zatim mi je Radi postavljao ista pitanja kao i Franjo Rapo. Osim toga upitao me je koja je to djevojka prije napada etnika razgovarala sa komesarom ete Vuki em. Pošto sam odgovorio da ne znam ništa o ženi o kojoj se interesuje. Rapo mi je dobachio da u to ipak re i da se spremim za batine. Bio sam riješio da izdržim i najteže muke. Potom su mi naredili da pre emo u drugu prostoriju. U dvorištu škole ula se neka galama. Neko od etnika je glasno vikao: »Držite Tur ina pobježe«, a zatim su opalila dva puš ana metka. Ponovo sam pozvan u prostoriju gdje

**su mi saopštili da sam oslobo en. Zatim su me stražari ponovo odveli u školski zatvor. Na putu od popove ku e do zatvora, naišli smo na mrtvog Osmana Pobri a, sekretara u štabu 4. bataljona. Tom prilikom jedan etnik koji me sprovodio rekao mi je da ga udi zašto Osman nije na vrijeme pobjegao. Zao mi je što nisam doznao ime toga etnika. Bio je pošten ovjek.**

**U zatvoru se nalazilo još nekoliko pohvatanih proletera i boraca naše ete. Pošto je bio jako bolestan Milana Torbicu su puštali iz zatvora.**

**Nakon izvjesnog vremena u zatvor su ušli Todor Arseni i Jovo Kiti . Tom prilikom Kiti mi je naredio da se Vojin Grbi i ja spremimo i sa njim krenemo za Vlaji e, gdje sam raspore en u Vlaji ku etni ku etu.«**

Kada je otpoela borba, a potom i juriš na zgradu škole u kojoj su se nalazili štab bataljona i Blatni ka eta, grupa od 14 proletera i omladinaca, na elu sa urom Ani em, iz Grme ke proleterske ete probila se na suprotnu stranu od ulaza u zgradu škole, krenula prema planini Javorovoj i spojila se sa patrolom Mi e Stankovi a, koja je prije napada upu ena na izvi anje u pravcu Pribini a. Brzo su se dogovorili, obrnuli front i napali etnike sa le a, kako bi pomogli drugovima koji su još uvjek davali otpor iz zgrade škole i neposredne okoline. U ovoj grupi, pored Ani a, nalazili su se: Rade Mirkovi , Ostoja Kova evi , Stole Ožegovi , Dušan Radujko, Milenko Šurlan, Bogdan Solomun, Svetozar Šepa, svi iz sastava Proleterskog bataljona, i još šest omladinaca iz Blatni ke ete. Oni su kasnije, pod komandom ure Ani a, došli u sastav bataljona u Vija ane i izvjestili štab bataljona o napadu etnika na e avu.

Komandir Prnjavorške ete Stevo Samardžija, im je uo za napad etnika na e avu, krenuo je sa svojom etom bez jednog voda 18. aprila u pomo 4. bataljonu, ali je ve bilo kasno. Kad je stigao do Kulaša, Prnjavorška eta se vratila na svoje stare položaje.

Pošto su razbile štab i jedinice 4. bataljona u Cevi, etni ka Pribini ka i Vlaji ka eta krenule su u Blatnicu i 21. aprila napali na 3. vod Blatni ke ete, koji je ostao na prvobitnim položajima na Nikoli a brdu. U sukobu sa etnicima poginuli su: Stevan Sekuli , borac Grme ke proleterske ete, Reuf Andanagi , Košta Sopi i Adil Alagi , borci Drvarske vode.

O tome kako su etnici poslije kraeg vremena razoružali ostatak 3. voda Blatni keete Branko Trnini kaže:

»Pošto je eta napustila Blatnicu, a kurirska veza bila prekinuta, dogovorio sam se sa opiem i Vukojeviem da krenemo u sastav ete prema e avi. Prikupili smo vod i spremili se za pokret. Me utim, oko pola no i jedan od stražara rekao mi je da je ku a opkoljena od strane etnika.

U tom momentu u ku u je ušao Obrad Košpi, koji je po nare enju etnika rekao da predamo vod bez borbe, jer smo u suprotnom biti poubijani. Košpi je bio izmrcvaren i isprobijan. im je prenio poruku etnika odmah je napustio ku u. Bilo mi je jasno o emu se radi. Probudio sam ljudstvo i rekao da smo opkoljeni. Naredio sam borcima da odviju osigura e sa bombi i pripreme se za probor iz etni ke blokade. Istovremeno sam objasnjavao na in probora. U tom momentu nekoliko boraca podiglo je puške na gotova i uperili ih u mene, psuju i me najpogrđnjim rije ima. Rekli su mi da su oni Srbi i da ne mogu ubijati svoju bra u. Potom su razoružali najprije mene, pa onda opia i Vukojevi a i još dvojicu proletera. Poslije toga su pozvali grupu etnika koja je ušla u ku u i povezala nas, a potom nas otjerali u e avu i strpali u zatvor. Vezali su nam i noge i ruke.

Nešto kasnije došao je jedan od etni kih komandanata sa kokardom na šubari i velikom bradom. Ispitivao nas je jesmo li Srbi, odakle smo, da li smo lanovi KPJ, a rekao nam je i da smo zavedeni. Kad je pošao svakom od nas je opalio po dva šamara. Pred samu zoru u zatvor su došla dvojica etnika i naredili stražarima da nas potpuno skinu. Zatim su nas tukli naizmjeni no, tako da smo od batina postali sasvim plavi. Stavliali su nam pripaljene cigarete u nozdrve i pekli o ne kapke.

Poslije pet do šest dana provedenih u e avi kod nas je ponovo došao etni ki komandant koji je dolazio prve no i, sa trojicom drugih etnika i naredio im da nas odvežu, da napune puške i da nas sprovedu u glavni etni ki zatvor u Jošavku. Na putu od e ave za Jošavku, snijeg još nije bio potpuno okopnio. Odjednom smo u pravcu našeg pokreta uli borbu, mitraljeski rafali odjekivali su sve bliže i ja e.

Prasak eksplozivnih dum-dum metaka u neposrednoj blizini uplašio je i nas i naše sprovodnike. Pošto smo se kretali strmim padinama, etnici su polijegali u kanal, iznad puta, i naredili nam da legnemo, što smo i u inili, ali smo legli na donju stranu puta.

Kako je na tom mjestu bila gusta jelova i smrekova šuma, a ispod nas se prostirala strmina, pogledali smo se i sporazumjeli da bježimo niza šumu! Kad smo po eli bježati jedan od etnika je povikao: »Stoj ne bježi«, ali nije ni metka opašio. etnici nisu počušali da nas gone i hvataju. Kad smo malo odmakli, krenuli smo polu lijevo i zašli u gusto šumu, sakrili se i prekrili lisnatim granjem. Pošto nismo poznavali teren, a ni situaciju u obližnjim selima, u tom gušaru smo ostali nekoliko dana. Za to vrijeme upali smo korijenje i trgali pupove sa rasvjetanog drve a i jeli. Bili smo strašno izmrcvareni i pregladnili. Pošto nismo više mo-

gli izdržati, poslije nekoliko dana krenuli smo u nepoznatom pravcu. Stigli smo na kraj šume i na daljini od oko dva kilometra ugledali jedno selo. Na ivici šume dvojica mališana uvali su ovce. Sakriveni u žbunu, pozvali smo jednog od njih. Izme u ostalog rekao nam je da u selu nema nikakve vojske. Rekli smo mu da smo pobegli sa strijeljanja od ustaša i da smo potpuno gladni, goli i bosi. Zamolili smo ga da ode u selo i od svojih uku ana i komšija donese nešto od odjeće i obuće. Dje ak je otišao i za nepun sat vratio se i donio troje starih cipela, tri džempera, troje hlače, tri košulje i tri para arapa. Donio je i dva kuruzna hljeba.

Obukli smo se i malo okrijepili kukuruznim hljebom. Pošto se ve bilo smrklo vratili smo se u šumu na isto mjesto i sa ekali narednu zoru. Poranili smo, zaobišli selo i usput susreli jednu stariju ženu koja je vodila natovarenog konja. Zaustavili smo je i upitali u kom se pravcu nalazi Skender Vakuf. Pokazala nam je pravac i rekla za koje vrijeme možemo tamo stići. Producili smo pokret i pred sam mrak stigli u neposrednu blizinu Skender Vakufa. Od jedne djevojke smo saznali da se u Skender Vakufu nalaze partizani. Producili smo i došli u komandu mjesta. Drugovi su bili veoma iznenađeni. Preno ili smo u Skender Vakufu i slijedeći dan onako iscrpljeni, sa jednim kurirom upućeni smo u partizansku bolnicu u Cemernicu. Politički komesar bolnice Niko Jurin i vrlo lijepo nas je primio i omogućio nam da se presvremo, nahranimo i odmorimo.

U bolnici smo ostali oko 15 dana. Poslije toga, etnici su izvršili napad na bolnicu, razbili zaštitnicu i poubijali veći broj ratnikova i bolesnika. Ubili su i drugaricu Ajšu Karabegoviću rukovodioca ove bolnice. Pukim slučajem mi smo uspjeli pobijediti, a da nas etnici nisu primjetili. Drugu noć nakon napada na bolnicu došli smo u Bočac, sa namjerom da pređemo rijeku Vrbas i produžimo za Krajinu. U samu zoru pošli smo prema rijeci. Kretali smo se na rastojanju od 50 metara jedan od drugog. Kad smo došli na oko 40 metara blizu rijeke naišli smo na etničku zasjedu. Jedan od etnika je užviknuo: »Stoj, ne mrdaj!« Još nije bilo svanulo. Ja sam se nalazio na lijevom krilu u neposrednoj blizini jednog vrbaka na samoj obali Vrbasa. Brzo sam uteo u vrbak i pritajio se. Copi i Vukojević su išli pravo na zasjedu. Nisu mogli pobijediti ili se sakriti, pa su ih etnici pohvatili. Ubrzo je svanulo. Nalazio sam se svega oko 80–100 metara od njih. Posmatrao sam šta se sve zbiva i utvrdio da se u grupi nalazi 6 etnica naoružanih puškomitrailjezom i sa 5 pušaka. Na samoj obali bio je privezan jedan stari amac. Etnici su glasno vikali i psovali opis i Vukojevića. Odjednom su dvojica od njih potrgli noževe i zaklali obojicu proletera onako gladne i izmrcvarene, a njihova tijela bacili u nabujali Vrbas. Im su to u inili, spremili su se i otišli istim putem koji smo nas trojicom došli. Itav dan sam ostao sakriven u ovom vrbaku i nisam smio da izamisljam. U toku noći krunun sam na <sup>7</sup>Rd Drema brdu i naišao na jedno selo u koje nisam smio ući. Pritajio sam se u jednoj gustoj živici pokraj puta u neposrednoj blizini sela. Kad je svanulo naišao je i jedan ovjek sa lopatom, grabuljama i fesom na glavi. Kad je prošao kraj mene,

ja sam mu se javio. Iznena en rekao mi je da se u selu nalazi nekoliko stotina etnika i da tu logoruju ve 15 dana. Rekao mi je da se što bolje sakrijem i da se nikom živom ne pokazujem. Zamolio sam ga da mi donese nešto hrane. Poslije izvjesnog vremena došao je i u jednoj maloj torbi donio pola hljeba, flašu mlijeka i malo sira. Rekao mi je da su etnici zaklali nekoliko volova, da kuvaju velike koli ine hrane i da se spremaju za pokret. Ostao sam na istom mjestu i oko 16 asova istog dana, ovaj pošteni ovjek, ponovo je došao i rekao da su etnici napustili selo. Predložio mi je da do em u selo i da e me on dobro zamaskirati dok ne nai u partizani. Ostao sam u selu kod ovog ovjeka, ije ime nažalost nisam pribilježio, niti zapamlio, desetak dana, sve do nailaska Udarnog bataljona koji se vra ao iz srednje Bosne za Bosansku krajinu.

Poslije druge neprijateljske ofanžive na isto nu Bosnu u kojoj su u estvovalo jake njema ke i ustaške jedinice i poslije napada etnika na Štab Majevi kog NOP odreda u februaru 1942. godine, etni ki elementi na Ozrenu i Trebavi ispoljavali su znatnu aktivnost i otvorenije su djelovali protiv NOP-a, posebno protiv lanova KPJ koji su organizovali i rukovodili ustankom. Oni su se povezali sa svojim istomišljenicima u srednjoj Bosni i po eli se dogovarati o zajedni kom dejstvu protiv partizanskih jedinica u srednjoj Bosni, 4. NOP odreda i Proleterskog bataljona. Preko Ozrena i Trebave su tako er, u srednju Bosnu dolazili emisari Draže Mihailovi a koji su u jedinicama 4. NOP odreda razorno djelovali nastoje i da pojedine ete prevedu na stranu etnika.

Veze i saradnja etnika Rade Radi a u srednjoj Bosni sa etnicima Cvijetina Tadi a na Ozrenu i Trebavi bile su neposredne i mnogo vrš e nego što se tada pretpostavljal. Oni su usklaivali svoja dejstva na desnoj i lijevoj obali rijeke Bosne. Tako su etnici Cvijetina Todi di a izvršili pu u Ozrenskom NOP odredu, i napali štab Odreda i 1. bosanski udarni bataljon, sa kojim se nalazio komandant Glavnog štaba NOP odreda za BiH Svetozar Vukmanovi Tempo, u selu Brezicima, 18. aprila 1942. samo jedan dan poslije napada etnika Rade Radi a na Štab 4. bataljona 4. NOP odreda u e avi.

Pošto su razbili Ozrenski NOP odred i 4. bataljon 4. NOP odreda etnici Rade Radi a i Cvijetina Tadi a su povezali svoje teritorije, uspostavili neposrednije kon-

takte i krenuli u široku vojni ku i politiko-propagandnu ofanzivu, sa ciljem da unište ostatke 4. NOP odreda, Proleterskog bataljona i aktiviste NOP na Ozrenu, Trebavi i u srednjoj Bosni.

Ovakav razvoj događaja je kod neobaviještenog naroda stvorio nedoumicu i strah od etničkih represalija.

To je bio prelomni momenat u razvoju situacije na teritoriji 4. NOP odreda, što je negativno djelovalo na borce preostalih jedinica 4. NOP odreda i na njegov dalji opstanak.

### ***Dolazak Udarnog bataljona***

Partijsko rukovodstvo i Operativni štab za Bosansku krajinu ocjenili su da je situacija na području Kozare, Podgrme a i Drvara u drugoj polovini aprila i po etkom maja dobra i da se sve više poboljšava. Jedinice 1, 2. i 5. odreda bile su pokretne, dobro organizovane i sposobne za borbu kako protiv okupatora, tako i protiv domaćih izdajnika. Izvodile su vrlo uspješne akcije na svim sektorima i sadejstvovali sa jedinicama Banije i Like.

Ishrana i snabdjevanje boraca i jedinica, kao i snabdjevanje naroda u pasivnim krajevima oko Drvara, Bosanskog Grahova i Bosanskog Petrovca, Glamoča, Kupresa i Kulen Vakufa, bili su dobro organizovani, jer se hrana donosila karavanima iz rejonja Podgrme a.

Organizovane su i komande mjesta u svim većim mjestima koje su pod svojom komandom imale i naoružane teritorijalne jedinice za obezbjeđenje pozadine. Normalno je tekla popuna operativnih jedinica, prvenstveno iz redova omladine.

Uspješno je radila organizacija Antifašisti kog fronta žena. U svim ovim poslovima naročito su se isticale organizacije SKOJ-a i omladine, koje su bile udarna snaga u svim akcijama koje su organizovali organi narodne vlasti — NO odbori i komande mjesta.

Slična situacija bila je u svim susjednim rejonima u Lici i Baniji. Sadejstvo sa jedinicama i saradnja sa organima vlasti na ovim terenima bila je veoma dobra.

Na drugoj strani ocjenjeno je da je stanje na podruju Manja e, oko Jajca, a posebno u srednjoj Bosni mnogo lošije i da se situacija u tim rejonima usled naglog rasta plime etni kog pokreta odvija nepovoljno. S tim u vezi odlu eno je da se na taj teren što prije upute ja e partizanske jedinice sa Kozare, Podgrme a i Drvara, kako je to ve ranije bilo predvi eno. Po direktivi VS NOV i POJ i nare enju Glavnog štaba za Bosnu i Hercegovinu formirani su u tu svrhu udarni bataljoni u 1, 2. i 5. NOP odredu. To su bile brojno jake, dobro naoružane i brzo pokretne jedinice popunjene najboljim borcima. Udarni bataljoni 1. i 5. odreda upu eni su na sektor Manja e i Jajca, odnosno Glamo a da pomognu jedinicama 3. odreda i sadejstvuju partizanskim jedinicama na podruju Di nare i oko Livna.

Udarni bataljon 2. odreda sa Kozare formiran je 4. aprila 1942. godine u selu Mari ka. Bataljon je broao preko 300 boraca naoružanih izme u ostalog i sa 17 puškomitraljeza. U bataljonu su bile dvije ete. Komandant bataljona je bio Miloš Siljegovi , komandiri eta Ranko Šipka i Rade Kondi , a politi ki komesari eta Rade Ba Si i Milan Vukovi . Zadatak bataljona bio je da pomogne jedinicama 4. odreda i Proleterskog bataljona, u bor bama protiv okupatora i ustaško-domobranskih snaga, da razbije etnike i stabilizuje stanje na ovom terenu i jedinicama 4. NOP odreda do dolaska ja ih partizanskih jedinica.

Pošto je bio obavješten o pokretu Udarnog bataljona prema srednjoj Bosni komandant 4. odreda poslao je 18. aprila izvještaj Operativnom štabu za Bosansku krajinu o grupisanju etnika na Uzломcu i skrenuo pažnju na poja anu budnost. To su bili etnici iz Pribini a i Jošavke ja ine preko 350 vojnika naoružanih sa 6 puškomitraljeza i jednim minobaca em.<sup>20</sup>

Za vrijeme dok su Proleterski i 3. bataljon 4. odreda vodili borbu sa ustaško-domobranskim jedinicama oko Crnog vrha Udarni bataljon 2. odreda bio je u pokretu preko Manja e i Vrbasa prema srednjoj Bosni. Osamnaestog aprila u jutarnjim asovima bataljon je stigao u Skender Vakuf, odakle je poslije kra eg odmora produžio za

<sup>20</sup> **Zb. NOR IV/4 dok. br. 100. str. 260—264.**

Maslovare. Za sve vrijeme njegovog pokreta preko Maja e, Vrbasa i dalje prema srednjoj Bosni, etnici su ga u stopu pratili i za njima pripucavali.

Pri pokretu za Maslovare bataljon je u ambulanti u Borju našao dva bolesna proletera i još dva druga bolesnika sa dvije drugarice. Neposredno pred dolazak bataljona iz Maslovara, je pobegla etni ka komanda mjesta sa jedinicom koja je vršila njeno obezbje enje. Prije toga na planini Borja, etnici su pod komandom Stanka eni a, upali u partizansku bolnicu, u kojoj je bilo nekoliko ranjenih i bolesnih partizana. Oni su opljala kali bolnicu i poubijali ranjenike i bolesnike.

Pošto su bili obavješteni o pokretu Udarnog bataljona, etnici su se prikupili u rejonu Snjegotina, sa ciljem da ga razbiju prije nego se spoji sa Proleterskim bataljom. Poslije kra eg odmora Udarni bataljon je iz Maslovara preko Uzlomca krenuo prema selu Vija ani, gdje se u to vrijeme nalazio Proleterski bataljon.

U susret Udarnom bataljonu upu en je 3. vod Grme ke ete. Me utim, vod se nije susreo sa Udarnim bataljonom, zato što se ovaj kretao drugim pravcem nego što se prepostavljalo. Tako su Udarni bataljon i 3. vod Grme ke ete iz dva razli ita pravca u isto vrijeme stigli u Vija ane.

Pošto je 26. aprila razbio etnike, bataljon je produžio pokret, na kraju dana stigao u Vija ane i spojio se sa Proleterskim bataljom. Dolazak Udarnog bataljona unio je više optimizma koji je zavladao ne samo kod Štaba odreda, ve i kod štabova i boraca Proleterskog i 3. bataljona 4. odreda.

U izvještaju sekretara Oblasnog komiteta KPJ za Bosansku Krajinu o tom pokretu, stoji slijede e:

» etnici su se dobro maskirali, pritajili i neopazio provjeravali sastav i ja inu Udarnog bataljona... Pošto nismo znali za njihovo koncentrisanje preno ili smo u blizini sela Kara sa jednom etom, dok smo drugu poslali radi preno išta u samo selo. Iste no i naša straža zarobila je jednog etni kog kurira koji je izjavio da e nas etnici napasti u zoru slede eg dana. Cijelu no o ekivali smo napad sa poja anim stražama. Sutradan uju-

tro oko 8 asova etnici su otvorili vatru na naše položaje. Borba je trajala do 19 asova. Neprijatelj koji se nalazio na dominiraju im kotama i boljim položajima doveo nas je u tešku situaciju, jer je, sem boljih položaja koncentrisao protiv nas oko 400 pušaka, 7 puškomitrailjeza i jedan minobaca. U borbi smo imali 15 ranjenih, od kojih dva teško i 5 poginulih. Svi ranjenici nalaze se u bolnici u Vija anima. Nakon dolaska u Vija ane održali smo sastanak i odlu ili da se oba bataljona objedine i napadnu etnike koji su se poslije Šnjegotine — borbe — koncentrisali u rejonu Gornja Jošavka—Uzlomac» ... »Odmah nakon našeg napada na bande uputi smo reorganizovani Proleterski bataljon u njegovu brigadu. Mislim da će to trajati 10—15 dana«.<sup>21</sup>

Dan kasnije Štab 4. odreda je preko Operativnog štaba za Bosansku krajinu, od Glavnog štaba za Bosnu i Hercegovinu dobio novo nare enje, da se Prvi proleterski bataljon odmah uputi u rejon Zenice, gdje će ga sa ekati veza, Manojlo Popi, komesar Zeni kog odreda sa grupom boraca. Popi je imao zadatku da pomogne Proleterskom bataljonu oko prebacivanja preko rijeke Bosne.<sup>22</sup>

Glavni štab za Bosnu i Hercegovinu u to vrijeme planirao je da od jedinica 1. krajiškog proleterskog bataljona i 1. i 2. bosanskog udarnog bataljona 1. maja 1942. godine formira 3. (bosansku) proletersku udarnu brigadu u Srednjem, 20 km sjeverno od Sarajeva.<sup>23</sup>

Na ranije primljeno nare enje za pokret u isto nu Bosnu, komesar Operativnog štaba Osman Karabegovi i komandant 4. odreda Danko Mitrov su 24. aprila 1942. godine odgovorili: »Mi ne možemo napustiti ovaj teren sa Proleterskim bataljonom, jer nas sa svih strana napadaju, koliko hrvatska vojska, toliko i etni ke bande. Domobrani napadaju od strane Crnog vrha, sa pješadijom, artiljerijom i avijacijom. etnici su nas napali sa Borja (napali su i zauzeli Štab 4. bataljona i ubili 30 drugova). Mi držimo još samo teritoriju 3. bataljona i to samo teritoriju triju eta (Crni vrh, Prnjavor, Motajica), ukupno oko 20 sela. Mislimo da bi bilo vojni ki i politi ki

<sup>21</sup> Isto.

<sup>22</sup> Zb. NOR IV/4 dok. br. 95, strana 274.

<sup>23</sup> Zb. NOR IV/4 dok. br. 63, str. 171—176.

vrlo loše ako bismo potpuno napustili ovaj teritorij i miemo ga braniti dok ga poslednji od nas bude držao, ili dok ne primimo drugo narene od vas.«<sup>24</sup>

Pošto se ljudstvo Udarnog bataljona poslije vrlo naporanog marša i borbi odmorilo, oba bataljona su krenula prema Šnjegotini, sa ciljem da razbiju etnike koji su se utvrdili na liniji: Gornja Jošavka — Šnjegotina. Prema obavještenju na ovim položajima bilo je preko 400 etnika sa sedam puškomitrailjeza i jednim minobacačem.

Im su stigli, oba bataljona su se razvili za borbu. Na desnom krilu prema Gornjoj Jošavci napadala je Grmečka eta, a na lijevom Kozarska, dok je Drvarski vod napadao na centru borbenog poretka. U Vija anima je radi obezbjeđenja bolnice i skladišta hrane ostao jedan vod Grmečke ete. Udarni bataljon napadao je na lijevom krilu Proleterskog bataljona.

U prvom sudaru etnici su pružili vrlo jak otpor. Nalazili su se na mnogo povoljnijim položajima na sjevernim padinama Uzlomca. Borili su se za svaki položaj. Proleteri su osvajali jedan po jedan objekat. U strelnja kom stroju Drvarskog voda nalazio se i uro Pucar. To je proleterima ulijevalo još veću snagu i vjeru u pobjedu.

Poslije dva-tri sata borbe, etnici su popustili i postepeno se povlačili kosom prema Skatavici i grebenu Uzlomca. Borba je trajala cijeli dan i etnici su bili prisiljeni da se povuku. Etnički gubici bili su 13 mrtvih i više ranjenih. Na našoj strani, jedan borac je teže, a jedan lakše ranjen. Poslije ove borbe oba bataljona vratiла su se u Viju.

Im je okončana borba sa etnicima prema e avu je krenula Grmečka eta, sa zadatkom da tamo napadne etnike. Sa njom su pošli komandant bataljona Zdravko Čelar, komandant 3. bataljona 4. odreda Novak Pivašević, i Kojo Joti koji je do prije izvjesnog vremena bio politički komesar Ljeskovovodske partizanske ete. Usput su obavješteni da su etnici napustili e avu i krenuli prema Rastuši i Ljeskovim Vodama.

<sup>24</sup> Zb. NjOR IV/4, dok. br. 87, strana 234.

U Ljeskovim Vodama proletere je sa ekala postrojena Ljeskovovodska etnička eta koja je do prije izvjesnog vremena bila partizanska. Cetu je postrojio komandir Risto Lazarević, na zahtjev Koje Jotića, koji mu je prethodno poslao pismo kao starom poznaniku i bivšem komandiru partizanske ete, i rekao mu da preda raport Zdravku Čelaru, komandantu Proleterskog bataljona što je ovaj i u inio.

U Ljeskovim Vodama sutradan je održan narodni zbor, na kome su govorili Zdravko Čelar, Novak Pivarić i Kojo Jotić. Okupilo se nekoliko stotina muškaraca, žena i omladine i zbor je potpuno uspjeo. Poslije zbora oko 150 asova Grmečke ete sa oba komandanta i Ristom Lazarevićem vratila se za Vija ane, a Kojo je ostao na terenu.

Dok su se borci oba bataljona odmarali, 27. aprila u Vija anima je održan zajednički sastanak, kome su prisustvovali članovi Pucar, Osman Karabegović, komandanti 2. i 4. odreda Obren Stišović i Danko Mitrov i Stab Proleterskog bataljona. Pretresana je situacija na terenu srednje Bosne i u preostalim jedinicama 4. odreda. Zajednički su i jednoglasno zaključili, da se u prvo vrijeme objedine dejstva Proleterskog i Udarnog bataljona u borbi protiv etnika, da se u vrste preostale ete iz sastava 4. odreda i o iste od politički nesigurnih boraca a popune novim borcima sa terena srednje Bosne i borcima koji su već bili stigli u Bočac na putu sa Kozare za srednju Bosnu. Pošto se ovi zadaci izvrše da se reorganizovani Proleterski bataljon uputi u sastav 3. (bosanske) proleterske brigade, koju Glavni štab za Bosnu i Hercegovinu, usled pogoršane situacije nije uspio formirati u to vrijeme.

Sve do 6. maja jedinice Proleterskog i Udarnog bataljona nisu vodile borbu sa jačim etničkim jedinicama. Međutim, manje grupe etnika koje su svakodnevno u toku noći upadale u okolna sela oko Vijaane, u kojima je cijeli narod vrsto stajao na liniji NOP-a, ubijale su aktiviste i simpatizere NOP-a, te su jedinice oba bataljona bile angažovane da ih progone.

Glavnina Proleterskog bataljona krenula je prema selu Lišnja i Potocima da razbijaju etnike koji su se grupisali oko Potocima. Sa bataljom je krenuo i komandant 4. odreda. Etnici su protjerani prema Hrvatsku. U Liš-

nji je održan veliki narodni zbor, na kome se okupio narod susjednih sela. I u Poto anima je održan narodni zbor. Po izvršenom zadatku glavnina bataljona vratila se u Vija-

ane.

Jedna eta Udarnog bataljona krenula je prema selu

Kulaši, a druga prema selu Dubravi. Sa Udarnim bata-

ljonom su bili uro Pucar i Obrad Stišovi.<sup>25</sup>

U jedinicama i sa narodom na terenu je razvijena puna politika aktivnost, sa ciljem da se parira jakoj etni koj propagandi. Na dan 1. maja kod osnovne škole u selu Mravi a održan je zbor, kome su prisustvovali i borci oba bataljona. Na zboru se okupio narod okolnih sela. Narod ovoga kraja još od po etka ustanka, bez obzira na nacionalnu pripadnost i etni ku propagandu, bio je na strani NOP-a. Na zboru je govorilo nekoliko drugova. Posebno je bio zapažen govor komesara Proleterskog bataljona Esada Midži a. Bio je to vatren govor, ija je snaga izvirala iz mladosti i odanosti NOB-u i revoluciji. Govorio je o prazniku rada, Prvom maju, bratstvu i jedinstvu i pozvao narod da se odupre etni koj propagandi i krvoprolju, a borce oba bataljona da zajedni kim naporima uine sve kako bi sprije ili dalje osipanje jedinica 4. odreda i suzbili etni ku propagandu »do dolaska ja ih snaga sa Grme a i Kozare«.

Jednovremeno, 1. maja održan je politi ki zbor u Ljeskovim Vodama, na kome se okupilo još više naroda, nego na prethodnom, a posebno omladine. O zna aju Prvog maja — praznika rada, govorio je Kojo Joti , potom je nastalo narodno veselje. U toku veselja stigao je kurir iz sela Stanari, koga je poslao Jovo eki i obavijestio Koju da je u Stanare stigla velika grupa etnika i predložio Koji da se skloni iz Ljeskovih Voda. Kurir je ovu vijest prenio i na neke svoje poznanike, kao i grupu partizana koja se nalazila u pratnji Koje. Cim je pro itao pismo, Kojo se popeo na govornicu, produžio govor i zamolio narod da se što prije i bez ikakve panike ra iz e ku ama, zato što može do i do borbe izme u etnika i partizana. Potom se narod razišao, a Kojo je sa grupom boraca iz svoje pvatnje krenuo za selo Pojeznu u kome se nalazio jedan vod Ljeskovovodske partizanske ete,

" Obrad Stišovi , komandant 2. krajiškog odreda na Kozari.  
Narodni heroj.

pod komandom Ljube Radića, koga etnici do tada nisu bili razoružali. Iako su bili naklonjeni NOP-u borci ovog voda nisu bili politi ki potpuno sigurni. Cim bi doznali da se primi u etnici stavili bi kokarde, a im bi se oni odmakli ponovo su stavljali petokrake. Tada su Koju sa ekali sa petokrakim zvjezdama na kapama. Osnovni zadatak ovog voda bio je da štiti okolna sela od estih ustaških ispada.

Joti je prikupio pouzdane podatke, došao u Vija-anje i obavijestio komandanta 4. odreda da se na prostoru sela Stanari, Ljeskove Vode i Pojezna prikupljaju jake etničke jedinice i da se utvrđuju na brodu Krnjin.

Na drugoj strani i u isto vrijeme etnici su bili vrlo aktivni. Ohrabreni uspjesima koje su do tada postigli, 1. maja 1942. održali su zbor u Čepavi, na koji su pod pritiskom vrlo jake propagande, okupili narod i omladinu okolnih sela. Na zboru je govorio Rade Radić. Pored ostalog, on je pozvao narod na pomognu etnicima u borbi protiv komunista, a od etnika zahtijevao da se što vrše zbiju oko svog rukovodstva i razbiju Proleterski bataljon i ostatak jedinica 4. krajiškog odreda.

Poslije toga etnici su krenuli prema rijeci Bosni i Derventi. Držali su zborove u svim selima. Na stranu etnika prešla je i Rastuška partizanska eta.

### ***Borba na Krnjinu i Pojezni***

U vezi sa obavljenjem o grupisanju etnika, nareneen je pokret oba bataljona u pravcu Pojezne. Udarni bataljon je krenuo preko sela Kulaša prema Krnjini. Sa njim su krenuli uro Pucar, Osman Karabegović i Obrad Stišović. U istom pravcu krenuo je Proleterski bataljon, sjevernije od Ljubića. Drvarski vod ostao je na položajima i zajedno sa Prnjavorском etom zatvarao pravac prema Prnjavoru, a sa jednom desetinom obezbijeo i vao ambulantu sa ranjenicima u selu Vijaani.

Po pristizanju bataljona iznad Krnjina je kružio jedan avion, ali nije mitraljirao niti bombardovao. Kada su bataljoni stigli u rejon Ljeskove Vode, Osman Karabegović i Kojo Joti krenuli su u selo Stanare i Buko-

vicu. Tog dana prije podne održan je zbor u selu Stanari, a poslije podne u selu Velika Bukovica, na kome je govorio Osman Karabegovi. On je naro ito isticao injenicu da etnici Radi a nisu nikakvi nacionalni borci kao etnici iz balkanskih i iz prvog svjetskog rata, nego obi ne sluge okupatora i izdajice naroda. Na oba zbora okupila se velika masa naroda.

Re eno je da e se naredni zbor, za koji dan održati u Pojezni.

Narod, a posebno omladina masovno su dolazili na ove zborove. Vjerovatno zbog toga da uju i jednu i drugu stranu kako bi se mogli lakše opredjeljivati u tako složenoj politi koj situaciji, u kojoj su esto stradali i nedužni ljudi, prije svega aktivisti i simpatizeri NOP-a koje su etnici i u ovom kraju na zvijerski na in ubijali.

Poslije ovih zborova, 4. maja glavnina etnika okupila se u širem rejonu Pojezne, a sutradan su održali zbor u selu, na kome je govorio Rade Radi. Pred početak zbora razoružali su vod Ljeskovovodske ete, u kome je bilo preko 60 boraca. Cim su stigli u Pojeznu po eli su da kopaju rovove. Utvrivali su naro ito uži rejon sela na oko 400—500 m oko crkve i škole.

Istovremeno druga grupa etnika utvrivala se na Krnjinu, 4—5 km južno od Pojezne.

U toku dana na jugozapadnim padinama Krnjina došlo je do žestoke borbe izme u jedinica Udarnog bataljona i etnika. Odmah poslije prvog sudara Udarni bataljon je potisnuo etnike prema grebenu brda. etnici su vrsto zaposjeli liniju: Baneta—k. 339—Kolen k. 331—Kamenje —k. 316,—Odstopna glava tt 339—Ljeskove Vode. Međutim, iako su pružili žilav otpor, posle kratkotrajne borbe, etnici su postepeno odstupali. To je uznemirilo Radu Radi a koji je u to vrijeme govorio u Pojezni, pa je svoj govor, prema prijanju preživjelih mještana, završio konstatacijom kako partizani hoće, po svaku cijenu, da ometaju etnike u njihovoj »plemenitoj akciji«, da ne dozvoljavaju kralju Petru da dođe u Jugoslaviju i kako im ne daju da u miru održavaju zborove i kažu »pravu istinu« o tome ko se bori za slobodu naroda.

Dok je Udarni bataljon vodio borbu na Krnjinu, u rejon Kamen k. 331 pristigao je i Proleterski bataljon i

odmah uba en u borbu. Posle kratkotrajne borbe etnici su se dali u bjekstvo. Pošto su se u neredu povukli, prešli su rijeku Ilovu, spojili se sa etnicima koji su prisustvovali zboru u Pojezni i u toku no i izme u 5. i 6. maja posjeli položaje na desnoj obali rijeke Ilove na liniji: desno od potoka Dražanj k. 225—Plekovi a kosa k. 169—most na Ilovi, desnom obalom rijeke Osinja—zaseok Šekali i—Brezova ka kosa— k. 228 i dalje prema Ceranskom klancu. Ispred ovih položaja, na desnoj obali Ilove ostavili su slabije borbeno obezbje enje.

U toku no i obe strane vršile su pripreme za predstoje u borbu. etni ku grupaciju u kojoj je bilo preko 850 etnika, sa injavali su etnici Tisova ke, Joševa ke, Celina ke, Javoranske, Maslovarske, Pribini ke, Blatni ke, Vlaji ke, Buleti ke, Rastuške i Ljeskovovodske etni ke ete. e avska i Vru i ka etni ka eta nalazile su se na »svom« terenu i nisu u estvovale u ovoj borbi.

U toku no i 5/6. maja 1942. u svim etama Proleterskog i Udarnog bataljona izvršene su pripreme za predstoje u borbu.

Šestog maja u ranim asovima u dolini Ilove spuštala se magla. Tek kad se dobro razdanilo sa komandirima eta i vodova izvršeno je kratkotrajno izvi anje i precizirani zadaci na terenu. Potom su jedinice krenule u napad. Borba je po elu oko 9 asova 6. maja, za prve višove koji su se nalazili na desnoj obali Ilove, na kojima etnici nisu pružili ja i otpor. Glavne etni ke jedinice bile su koncentrisane u rejonu k. 319 oko škole i crkve u selu Pojezni—k. 209 i Mladenovom brdu k. 258. Namjera etnika bila je da puste Udarni i Proleterski bataljon da pre u rijeku, a potom da obuhvatnim dejstvom izvrše protivnapad i na taj na in razbiju Proleterski i Udarni bataljon u dolini rijeke i nanesu im što ve e gubitke.

Borbu je otpo eo prvo na desnom krilu Udarni bataljon. Njegovi prednji dijelovi zauzeli su most na Ilovi u selu Jelanjska i potisli etnike uz kosu koja se proteže grebenom po sredini sela Osinja. Tada su u borbu stupili djelovi Proleterskog bataljona, koji su potisli etnike i zauzeli most na Ilovi u rejonu k. 145, i lijevim obuhvatom nastupali prema k. 202 koju su etnici uporno branili.

Pošto su oba bataljona prešla Ilovu, otpo eli je borba za pojedine visove, koja je, što je vrijeme brže odmicalo, bivala sve žeš a. Oko 14 asova etnici su suzili front, uporno brane i centar sela oko crkve i seoske škole. Dok je Udarni bataljon vršio jak pritisak na lijevo krilo etnika, zaobilazio ih i prodirao prema Mladenovom brdu, Proleterski bataljon je vodio žestoku borbu na užem rejonu sela oko crkve i škole.

Drvarska proleterska vod prešao je rijeku Ukrinu, 2 km sjeverno od Simi a brda, i im je stigao uba en je u borbu. U prvom jurišu razbio je etnike na pravcu nastupanja.

Tada je nare en opšti juriš. Kod etnika je nastala pometnja, po eli su da popuštaju i djelimi no da odstupaju. Svi pokušaji etni kih komandanata da ih oružjem, silom i prijetnjom zaustave nije uspio.

Rade Radi se sve vrijeme borbe nalazio kod crkve u centru sela. Pored njega je bila i etni ka zastava visoko uzdignuta na jednoj trešnji. U kriti nom momentu na kosi koja vodi prema Mladenovom brdu, kod etnika je nastala gužva. Proleteri su ve bili ovladali dijelom kose. Tada je Radi zajedno sa svojim štabom napustio komandno mjesto. Zahvaljuju i nesnalažljivosti jedne desetine Drvarskog Proleterskog voda, koja nije znala o kome se radi, Radi je pobjegao sa svojim saradnicima svega na 50 metara ispred proletera.

Kad je Udarni bataljon izvršio desni obuhvat, a Proleterski zauzeo klju ne položaje, u etni kim redovima je nastala pometnja, pa su se povla ili u više pravaca. Brojno najja a grupa, u kojoj je bilo oko 250—300 etnika, odstupala je preko sela Crne i Zrni a prema rijeci Bosni. Nju je gonio Udarni bataljon sve do mraka i nanio joj znatne gubitke. Druga grupa, brojno nešto slabija, bježala je na sjever preko sela Cerani. Nju je gonila Grme ka proleterska eta. Tre a grupa od preko 150 etnika bježala je preko sela Osinje prema rijeci Ukrini i selu Drijenu. Ovu grupu gonila je Kozarska proleterska eta. Gonjenje etnika prestalo je tek na kraju dana, kada su jedinice oba bataljona, po nare enju komesara Operativnog štaba i komandanta 2. krajiskog NOP, zadržane na dostignutoj liniji. Drvarska vod, po nare enju komandanta bataljona zadržan je u selu Pojezna.

Prema izjavi mještana etnici su imali dosta mrtvih i ranjenih koje su odvozili prema rijeci Bosni. Ta analiza nije utvrđena.

Iz Proleterskog bataljona poginuo je Pero (Mile) Rodić Peruka, a ranjeni su Slavko Zrnić, komandir, Kozarske proleterske eute, Filip Filipa Volf, Mirko Lazara Balaban i Pero Mile Zdjelar. Nisu utvrđeni podaci o gubicima Udarnog bataljona.<sup>26</sup>

Narednog dana borci oba bataljona dobro su se odmorili, o istili i podmazali oružje, oprali i okrpili pocijepane djelove obuće i odjeće. Održani su i etnički sastanci, na kojima su isticane dobre i loše strane prethodnih borbi i poimeni no istaknuti borci koji su se istakli u prethodnoj borbi sa etnicima. Politički komesarji su informisali borce o događajima na svjetskim frontovima i o situaciji na bojištima širom naše zemlje.

Organizovana je vrlo dobra ishrana boraca. Mještani Okolnih sela, kao da su se natjecali u tome koje će borcima Proleterskog i Udarnog bataljona donijeti bolju hranu.

Sedmog maja u Pojezni je održan narodni zbor, na kome je govorio uro Pucar. Okupilo se mnogo naroda, akcijski iz udaljenih sela. Velike zasluge za okupljanje naroda i pripreme zbora imali su Boško Hadžić, prvi predsjednik Opštinskog NO odbora, a kasnije i vije-

**Po završenoj borbi dogodio se zanimljiv slučaj, o kome Branko Vuković, u to vrijeme komandir voda Kozarske eute, u knjizi: »Prvi krajiski proleterski bataljon«, na strani 64. kaže: »Dva rođena brata gledala su se preko nišana. Dok je Jovo, nišandžija na minobaca u bio borac 3. bataljona 4. odreda njegov brat Dušan bio je na drugoj strani sa etnicima. Dušan je pozivao Jovu da pobegne etnicima i jamčio da mu se neće ništa desiti, a odmah zatim odjeknuo bi puškomitralski rafal. Pošto nije dobio odgovor nakon nekoliko minuta Dušan bi ponovo pozivao Jovu, i govorio mu: »Eježi k nama i spasi glavu, mi ubijamo samo muslimane i katolike, a vama Srbima ne emo ništa, mi tražimo Osmana, Redžu, Esada, Avdu i druge komuniste, miemo njih pobiti a vas pustiti«. Pošto mu je to dosadilo, Jovo je tražio одobrenje da ispali samo jednu minu i u utku Dušana. Pošto je dobio odobrenje, pod uslovom da ne smije promašiti, Jovo je opalio jednu minu. Ispaljena mina izgubila se u vazduhu, pa je izgledalo da je Jovo prebacio. Me utim, za koji trenutak, mina je eksplodirala pored samog drveta oko koga su se bili okupili etnici. Nastao je jauk među etnicima, a Jovo je uzviknuo — »etnici to vam je uradili evdanski poklon od partizanskog nišandžije Jove«.**

nik AVNOJ-a i Kojo Joti . Pristizale su kolone ljudi, žena i omladine iz svih pravaca u lijepoj narodnoj nošnji. Kao da su se natjecali, svi su nosili velike koliqine hrane — pe ene janjce, suho meso, pite, kajmak, sir i ostalo, pa ak i oraše, lješnike i suve šljive.

Zbor je otvorio Jakov Star evi , predsjednik Sreskog NOO i dao rije Bošku Hadži u koji je pozdravio Pucara, Karabegovi a, Stišovi a i komandni kadar oba bataljona. Zatim je govorio uro Pucar.

O tom zboru odmah poslije rata Kojo Joti je napisao: »Govor koji je drug uro Pucar Stari odžao na Pojezni ostao mi je u dubokom sje anju i to nikada ne u zaboraviti.-« On je izme u ostalog rekao: »Mi pozivamo sve one koji imaju imalo poštenja, da pucaju u okupatora i ustaše, a ne na nas koji smo pošli da tu emo te zlotvore koji su nam oteli slobodu i ubijaju naš narod, našu djecu i plja kaju našu zemlju. Od njih ništa više ne tražimo. Treba im to otvoreno re i da im to poru uje sin ove zemlje i lan Komunisti ke partije Jugoslavije, koja je povela ovaj narod i narodnooslobodila ku borbu-. Bile su to iskrene i poštene rije i izre ene u to vrijeme okupljenom narodu i narod ih je tako shvatio«.

Izdajnici su brzo i u ovom kraju, ve poslije nekoliko dana, pokazali svoje zlo ina ko lice. Prva žrtva bio je predsjednik Sreskog NOO Jakov Star evi . Poslije zloina nad Jakovom, narod je još bolje shvatio rije i ure Pucara Starog izre ene na zboru u selu Pojezni. Ali, ni ovaj ni zlo ini koje su kasnije po inili etnici, nisu mogli pokolebati narod ovog kraja, niti zataškati pravu istinu. Narod je uvidio na ijoj je strani istina, ko su istinski borci za slobodu, a ko izdajice naroda i okupatorske sluge.

Pošto se ljudstvo odmorilo i nahranilo, a jedinice sredile, u toku no i 7/8. maja bataljoni su napustili Pojeznu. Proleterski bataljon prešao je rijeku Ukrinu i u rano jutno izbio u selo Strpci, zaseok Ruževci. Drvarska vod, pošto je njegovo ljudstvo bilo najodmornije postavljen je kao borbeno obezbje enje prema selu Glogovac, u kome je bilo oko 450 naoružanih folksdoj era, od ega preko 200 doma ih. Vod je posjeo položaje na samom grebenu kose na desnoj obali potoka koji se ulijeva u

xijeku Ukrinu. Na drugoj strani potoka, na odstojanju od jedan kilometar na kosi, koja se proteže paralelno sa potokom, bilo je borbeno obezbje enje folksdoj era. Glavnina bataljona nalazila se iza grebena.

Pošto je toga dana bila nedjelja, kod katoli ke crkve u Glogovcu okupilo se dosta naroda. Štab bataljona razmatrao je mogu nost da napadne Glogovac. Preovladalo je mišljenje da to ne ine zbog naroda koji je došao u velikom broju na vjerski obred, pa bi neprijateljska propaganda to koristila kao partizanski napad na narod i to u vrijeme kada se on moli bogu. Osim toga oslobo eni Glogovac, za koji bi sigurno pale velike žrtve ne bi mogli držati duže u svojim rukama, jer bi jaki neprijateljski garnizoni iz Dervente i Prnjavora mogli brzo intervensati.

Naredne no i bataljon je izvršio pokret i stigao u selo Mravi u — Donje Vija ane. Udarni bataljon prešao je rijeku Ilovu i preko Kulaša u isto vrijeme stigao u Gornje Vija ane.

Poslije neuspjeha u borbi na Pojezni, nastala je sva a me u etni kim komandantima. Najve a grupa preko 250 etnika koja je odstupala prema rijeci Bosni odvojila se i krenula<sup>27</sup> preko Pribini a i Maslovara za Šiprage i dalje za Manja u.

U Šipragama se ova etni ka grupa razdvojila na dva djela. Manji dio krenuo je prema mjestu Perla i 15. maja razoružao dio Imljanske partizanske ete, sa kojom se nalazila Travni ka partizanska grupa i Mjesni komitet KPJ za Travnik, na elu sa sekretarom Äbidom Loli em.

Ve a grupa krenula je iz Šipraga prema emernici. Kad je stigla opkolila je partizansku bolnicu (na mjestu koje se zove Šljepura), u kojoj je bilo oko 35 ranjenih partizana, me u kojima i 6 iz Proleterskog bataljona. Bolnicu je obezbje ivala Skendervakufska partizanska eta i 3. vod Kozarske proleterske ete koji je još ranije ostao u Bo cu i prije pristizanja etnika samoinicijativno došao da poja a odbranu bolnice.

<sup>27</sup> Arhiv V.I.I. Mikrofilm IRP BiH rolna 1/592.

Na jedan dan prije okruženja iz bolnice je odnesen teško ranjeni komesar 2. bataljona 4. odreda Niko Jurinić, tako da se nije zatekao u bolnici.

Kad su stigli etnici u prvo vrijeme nisu smjeli da napadnu bolnicu. Opkolili su je sa svih strana i nekoliko dana držali u blokadi. U bolnici se nalazio i komandir 1. ete 2. bataljona Karlo Roja.

Pošto su ocijenili da će etnici uskoro preći u napad, malobrojna odbrana sa laksim ranjenicima i bolesnicima odlučila se na probaj. Osim boraca koji su davali obezbeđe enje, prilikom probaja, iz obrute a se uspjelo izvući samo nekoliko ranjenih i bolesnih, a ostale, zajedno sa osobljem bolnice, etnici su zarobili, poklali i poubijali, a bolnicu oplja kali.

Pored ostalih etnici su, poslije zvјerskog mučenja, ubili i upravnika bolnice, Ajšu Karabegović. Od boraca iz sastava Proleterskog bataljona poginuli su: Boško Latinović i Nikola Šur a Bursa. Pošto se nekako probio iz obrute a nije mogao izdržati bolove, teško ranjen Karlo Roje izvršio je samoubistvo da ne bi pao etnicima u ruke. Etnici su u to vrijeme ubili i poznatog bosansko-hercegovačkog književnika Hasana Kika.

Posle ovog zvjerstva ova grupa etnika prebacila se preko Vrbasa i spojila sa Drenovim etničkim bataljonom na Manjaču.

### *Povratak Udarnog bataljona u Krajinu*

Poslije borbe na Pećezni borce oba bataljona obuzeo je veliki optimizam, posebno Proleterskog. Za borce Grmečke i Drvarskog voda ovo je bila druga pojedinačna borba u kojoj su etnici potpuno razbijeni. Svi su bili uvjereni da će se uspješno obrati unati sa etnicima i nadali su se da će bataljon uskoro krenuti u sastav Proleterske brigade.

Poslije jednodnevnog odmora glavnina Proleterskog bataljona krenula je sjeverozapadno od Prnjavora prema selu Ilovi, sa ciljem da u vrsti Motajni ku partizansku etu. Sa Proleterskim bataljonom krenuo je i komandant 4. krajiškog NOP odreda.

Udarni bataljon ostao je u Vija anima i progonio manje grupe etnika koje su se kretale u selima južno od Vija ana i pripucavale.

Kad je Proleterski bataljon kod sela Lišnja prešao preko puta Prnjavor—Klašnice i elom kolone izbio u visinu Mramora k. 287, susreo je patrolu Motaji ke partizanske ete, koja je obavijestila komandanta 4. odreda i štab Proleterskog bataljona, da je u Motaji koj eti došlo do rasula. Jedan od boraca ove patrole bio je i Ljubo Podgorac.<sup>28</sup> Naime, u to vrijeme u rejonu Derventa—Bosanski Kobaš—Ilova nalazio se etni ki bataljon (u narodu nazvan dobrovolja ki), pod komandom Nikole Forkape, ja ine, od 120—150 vojnika. U vrijeme dok su Proleterski i Udarni bataljon vodili borbu na Pojezni, 6. maja Forkapa je sa jednom etni kom etom došao u Motaji ku etu. Pod njegovim pritiskom ve ina boraca ove ete se pokolebala, skinula petokrake zvijezde sa kapa i prišila kokarde. Komandir ete Milan Pivaševi, ina e ro ak Novaka Pivaševi a, komandanta 3. bataljona, i pored velikog nastojanja, nije uspio da sa uva jedinstvo boraca svoje ete, pa pošto su mnogi prišli etnicima on se odvojio sa 30 boraca i napustio orle, mjesto gdje su se nalazili.

Kada je primljena ova vijest obustavljen je pokret Proleterskog bataljona prema Ilovi, pa se on, nakon izvjesnog vremena, vratio istim putem u Vija ane. Za vezu sa Milanom Pivaševi em upu en je 3. vod Grme ke ete, sa nare enjem komandanta 4. odreda da sa grupom preostalih 30 boraca iz Motaji ke partizanske ete odmah do e u Vija ane. Pivaševi je naredbu dobio i rekao da to ne e u initi, jer se plašio odgovornosti za rasulo u Motaji koj eti. Poslije izvjesnog vremena i ova grupa boraca se razišla ku ama.

Za vrijeme zadržavanja u Vija anima, dok su se borci odmarali i pripremali za nove pokrete i borbe, održan je sastanak na kome su prisustvovali lanovi partijskog i vojnog rukovodstva sa terena srednje Bosne i 4. partizanskog odreda, lanovi štabova bataljona i komandant 2. kozarskog odreda. Sastankom je rukovodio

<sup>28</sup> Ljubo Podgorac, borac Motaji ke partizanske ete, pukovnik JNA u penziji.

uro Pucar Stari. Izvršena je analiza vojno-poldti ke situacije i ocijenjeno da je stanje na sektoru 4. odreda vrlo teško i kritično i da treba raditi brzo i energično, kako bi se zaustavio dalji razvoj etničkog pokreta u srednjoj Bosni. Bilo je mnogo govora i o Prvom krajiškom proleterskom bataljonu.

O tome u ediciji »Kozara« knjiga 4. na str. 30. Obrad Stišović, politički komesar kozarskog odreda koji je prisustvovao tom sastanku iznosi: »Sve analize su nam govorile da su etničke bande na ovom terenu brojne i vrlo jake. Vjerovali smo da će se oni ponovo okupiti i napasti partizanske snage koje ostanu na ovom terenu imajući Udarni i Proleterski bataljon. Isto tako smo bili uvjereni da će okupator i ustaše sve u inicijativi da ih ponovo okupe, naoružaju i posalju u borbu protiv partizana. Bili smo mišljenja da u takvoj situaciji snage 4. partizanskog odreda neće moći same da se odupaju duže vremena etničkim snagama, bez neke jačine pomoći sa strane. Zbog toga je na sastanku i bilo najviše prijedloga koji su se svodili na sljedeće: da sve jedinice 4. odreda skupa sa Proleterskim i Udarnim bataljonom krenu preko Uzlomca u pravcu Maslovara i Skender Vakufa i da ukoliko tamo stignu naše jedinice sa Podgrme, kako je to ranije bilo zatraženo od Operativnog štaba za Eosansku krajinu, da sa njima ponovo dođu u srednju Bosnu. Ukoliko iz Podgrme a naše jedinice ne bi stigle mi bismo svi skupa krenuli na Kozaru da se tamo odmorimo i oporavimo. Na Kozari bi bila formirana jedna jača jedinica, jača brigada, pa bi se sa njom jedinice 4. odreda vratile na teren srednje Bosne. Proleterski bataljon bi se reorganizovao, popunio novim ljudstvom i oružjem i zatim pošao u sastav Proleterske brigade. Ovakav prijedlog podržavala su rukovodstva oba bataljona i jedan broj drugova sa terena 4. odreda, kao i neki drugi borci (me u kojima i pisac ovih redova).

Napuštanju srednje Bosne, ma i za kratko vrijeme, najoštiri je suprotstavio Danko Mitrov komandant 4. partizanskog odreda koji je izjavio da će ostati sam na terenu odreda, ak i ako svi drugi odu. Nikakva ubjedivanja ni objašnjenja nisu pomogla, pa je na kraju zaključeno sljedeće: da oba bataljona sa jedinicama odreda nastave gonjenje etnika uz Uzlomac do Maslovara, da se tamo povežemo sa partizanskim jedinicama koje smo ostavili na terenu Kotor Varoši i da provjerimo da li su stigla pojačanja iz Podgrme. Ukoliko tamo budu stigle nove partizanske jedinice iz Podgrme a da se sa njima spoje snage 4. odreda i skupa vrati na teren Vija ana. Ukoliko ne budu stigla pojačanja iz Podgrme a da se Proleterski bataljon sa jedinicama 4. odreda vrati iz Maslovara u Vija anu, a Udarni bataljon da nastavi pokret za Kozaru«.

O povratku jedinica u Bosansku krajinu, do polaski Udarnog bataljona bilo je još grupnih i pojedinačnih razgovora među rukovodiocima koji su prisustvovali ovom

sastanku. Danko je ostao vrlo uporan i branio je svoj stav i zahtijevao da se Proleterski bataljon i dalje zadrži u centralnoj Bosni. Nije pomoglo ni ubjeivanje od strane Pucara i Karabegovića, niti pak od strane komandanta i politika koga komesara Proleterskog bataljona koji su dobro poznavali svoj bataljon i cijenili situaciju u srednjoj Bosni, insistirali da se i Proleterski bataljon zajedno sa Udarnim vratim u Bosansku krajinu.

U to vrijeme Udarni bataljon, sastavljen od jedinica Prvog krajiškog NOP odreda, jačine oko 650 boraca i 70 puškomitrailjeza, nalazio se na sektoru Trećeg NOP odreda i vodio je borbu protiv Drenovjevića etnika na Manja i u okolini Jajca. Jednovremeno za popunu 4. odreda sa Kozare je uputeno oko 160 boraca. S tim u vezi u izvještaju od 30. aprila 1942. sekretar Okružnog komiteta za Kozaru, Boška Šiljegovića, uručio Pucaru Starom, pored ostalog, piše: »Pozadinska eta od 60 drugova stigla je na teren etvrtog odreda i sada se nalazi u selu Slivnoj. Istovremeno smo dobili pismo od komandanta 4. odreda u kome nas obavještava o situaciji na terenu ovog odreda i traži od nas 150 svjesnih i dobrih boraca koje će naoružati zarobljenim oružjem od etnika. Mi smo odmah uputili stotinu omladinaca u pravcu etvrtog odreda, računajući da će sa onih 60 drugova iz pozadinske ete biti zadovoljena potreba druga Danka.

Mi smo obavješteni od omladinaca koji su se ovamo vratili bolesni iz Bočice da su svi naši omladinci upućeni na teren 4. odreda drugu Danku, nalaze u Bočici nezaposleni, nezbrinuti i prepusteni skoro sami sebi. Ako je to tako mi smatramo da je to vrlo štetno i politički nezgodno da odlične omladince u njihovom prvom zadatku demoralisemo nestaranjem o njihovom smještaju i ishrani. S obzirom da se tada nalaziš sa našim Proleterskim bataljonom, a Mara i Košta sa Grmečićima, mi prepostavljamo da su tvrdnje ovih omladinaca vrlo vjerovatne. Zato te o ovome svemu obavještavamo da bi poduzeo potrebne mjeru«.<sup>29</sup>

Iz ovog pisma se vidi da uslijed pogrešne situacije na sektoru srednje Bosne i slabih veza sa Operativnim štabom za Bosansku krajinu, Štab 4. odreda nije bio

<sup>29</sup> Zb. NOR IV/4 dok. 113 str. 303—304.

obaviješten o ovoj grupi boraca niti pak o prisustvu Udarnog bataljona 1. krajiškog odreda sa Grme a na Manja i.

Sedamnaestog maja oba bataljona krenula su preko Snjegotine i Uzlomca prema Skender Vakufu. Na sjevernim padinama Uzlomca na liniji Gornja Jošavka—Šnjegotina, pred nailazak Udarnog i Proleterskog bataljona, položaje su zaposjeli etnici. Poslije dvo asovne borbe etnici su prinu eni da odstupe prema Jošavci. Oba bataljona su preko Uzlomca produžili pokret prema selu Gari i. Prvi se kretao Udarni, a zatim Proleterski bataljon. Kada je elo Udarnog bataljona prešlo rijeku Vrbanju, a Proleterski izbio na greben Uzlomca i elom kolone se spustio u selo Gari i, nare eno je da se Proleterski bataljon zaustavi i zadrži, sve dok za elje Udarnog bataljona ne pre e rijeku Vrbanju i, dok se glavnina Udarnog bataljona ne do epa dominantnih položaja na lijevoj obali rijeke.

Tada su se od Proleterskog bataljona oprostili uro Pucar, Osman Karabegovi i Obrad Stišovi. Prilikom rastanka uro Pucar je pored ostalog ukazao na potrebu da se Proleterski bataljon što bolje drži, a da e oni najhitnije uputiti ja e jedinice u srednju Bosnu da pomognu Proleterskom bataljonu i jedinicama 4. NOP odreda.

O procjeni situacije u srednjoj Bosni u to vrijeme i ostanku Proleterskog bataljona na tom terenu, Osman Karabegovi je napisao: »Sa tog stanovišta, upu ivanja novih snaga iz Bosanske krajine kao poja anje u srednjoj Bosni valja posmatrati i odluku da Prvi krajiški proleterski bataljon ostane u srednjoj Bosni. Tu odluku smo zajedni ki donijeli Danko Mitrov, uro Pucar, Zdravko Celar i ja. Ona je o igledno konceptijski bila prevazi ena i zbog toga je imala dalekosežne posledice. Kada smo tu odluku donosili mi nismo znali za pripremu akcije na Prijedor niti za prisustvo Krajiškog udarnog bataljona na Manja i (Grme ki).« O svom boravku sa Proleterskim bataljonom u srednjoj Bosni Karabegovi dalje kaže: »Za vrijeme mog dvomjese nog boravka u tom bataljonu zbližili smo se i sprijateljili... Bataljon su sa injavali najbolji mladi i naših ustani kih krajeva — cvijet krajiške omladine. Zadivili su me svojom pri-

rodnom bistrinom, brzim politi kim sazrijevanjem i razumijevanjem najvažnijih politi kih stanja u narodno-oslobodila koj borbi... Radovao me je njihov optimizam i duboka vjera u pravednost borbe i pobjedu revolucije. U estim razgovorima objašnjavao sam im razliku izme u seljaka u etni kim formacijama, od kojih su mnogi pisilno mobilisani ili zavedeni, i etni kih vo a i oficira, ukazuju i im na izvjesne prenagljenosti u postupku sa seljacima, kakvih je me u pojedinim borcima proleterima bilo.

Drugarstvo i uzajamno pomaganje u svakoj prilici, demokratski odnosi i vedro raspoloženje bili su osnovna pokreta ka snaga bataljona. Poznavao sam od ranije komandanta bataljona Ždravka Celara, koji je pripadao predratnoj generaciji naprednih studenata i bio politi ki aktivan u svom petrova kom kraju. Njegov autoritet nije bio nametnut, stekao ga je poštovanjem i privrženoš u boraca. Poslove je obavljao mirno, sa blagim osmijehom na ilcu. Za dva mjeseca, koliko sam boravio u bataljonu niko se na njega nije požalio, pljenio je srda - noš u i dobrotom, ni im ne pokazuju i da se razlikuje od drugih. Svoje komandantske dužnosti obavljaо je krajnje savjesno. inilo mi se da je i politi ki komesar Esad Mi ži, tako e, student prava, li io po mnogo emu, a posebno po ponašanju, poštenju, obrazovanosti i idejnoj vrstini na svog komandanta. I on je pripadao generaciji predratnih naprednih studenata, razvijao se i sazrijevalo u radni kom demokratskom pokretu Prijedora i okoline.

Iako veoma preuzimljivi i savjesni u radu, obojica su se u svakodnevnom životu poistovje ivali sa borcima, razumijevali ih, pomagali im da shvate i lakše prebrode mnoge li ne krize i traume, koje su kod pojedinaca bile izazvane udaljenoš u od svog rodnog kraja i svojih najbližih, da lakše trpe oskudicu u hrani i odijelu, da podnose napore dugih pješa enja i teških borbi sa udruženim neprijateljem i da razumiju složene društvene i politi ke prilike u srednjoj Bosni. Borci su im uzvrali povjerenjem i ljubavi-«... »Zavolio sam kroz taj život borce-proletere« ... »Osjeao sam se prijatno u njihovom

društvu. Imao sam posebno povjerenje u Zdravka i Esada«.<sup>30</sup>

O tom rastanku zapisao je i Obrad Stišovi : »Sa ovoga puta duboko su mi se urezale u sje anje rije i komandanta i politi kog komesara Proleterskog bataljona Zdravka elara i Esada Midži a. Oni su tvrdili da im se bataljoni razdvoje i oni vrate iz Maslovara na teren Vija ana da e ih odmah napasti etnici, a da im se oni s obzirom na odnos snaga teško mogu sa uspjehom oduvrijeti. Nama nije žao dati život za slobodu, ali nam je žao da glupo ginemo, mi smo nare enje izvršiti ali se nikada više ne smo vidjeti. Nažalost, njihova su se predvi anja ubrzo i ostvarila«.<sup>31</sup>

Iz sastava Proleterskog bataljona, sa Udarnim bataljonom vratio se na Kozaru 15 ranjenih, bolesnih i iznemoglih boraca, kao i jedan broj boraca 4. NOP odreda. Sa njima je pošao i Stevo Samardži , komandir Prnjavor-ske ete 3. bataljona 4. KNOP odreda.

Iz Kozarske proleterske ete posli su: Mihajlo Ga i , komandir ete, Mile Me ava i Milan Budimir.

Iz Grme ke ete: Redžo Terzi , zamjenik politi kog komesara ete, Stevo Kova evi , Lazo Zori , Miloš Tadi , Milan Agbaba, Rade Oubrilo, Dušan Mar eta i Ljuban Krneta.

Iz Drvarske vode: Lazo Rodi , Milan Bubonja, Veskko Vukobrat i Miloš Mar eta.

Poslije odlaska Mihajla Ga i a, za komandira Kozarske ete odre en je Slavko Zrni — komandir voda iste ete.

Došlo je do odre enih promjena i u Drvarskom proleterskom vodu. im je okon ana borba sa ustaško-dinobranskim jedinicama oko Crnog vrha, štabovi 4. odreda i Proleterskog bataljona donijeli su odluku, da Drvarski proleterski vod popune sa još nekoliko odabranih boraca iz sastava Crnovrske i Prnjavor-ske ete 3. bataljona 4. NOP odreda i preimenuju ga u Drvarsku (Tre u) etu, Proleterskog bataljona Bosanske krajine. O tome da je ova eta formirana u izvještaju komandanta 4. odreda,

<sup>30</sup> Osman Karabegovi , Krajina na putevima revolucije. Vuk Karadži str. 98 i 198. Beograd, 1978.

<sup>31</sup> »Kozara«, Zbornik sje anja, Vojnoizdava ki zavod, 1977, knjiga 4. strana 30.

kojeg je poslao Operativnom štabu za Bosansku krajinu, pored ostalog, stoji da novoformirana eta broji 100 boraca.<sup>32</sup>

Me utim, uslijed novonastale situacije, izazvane prije svega napadom etnika na Štab 4. bataljona i Omladinsku etu 4. odreda na dan 17. aprila 1942. u Čeavi, kao i brzog pokreta jedinica u tom pravcu — tada nije došlo do pomenutog preimenovanja — tako da je Drvarske proleterske vod preimenovan u Drvarske proleterske etu, tek u drugoj polovini maja, poslije borbe S3 etnicima na Pojezni (6. maja), odnosno poslije odlaska Udarnog bataljona 2. krajiškog odreda iz srednje Bosne za Kozaru.

Osim boraca koji su do tada došli u sastav voda, za vrijeme boravka bataljona u Vija anima i na Previji, u sastav Drvarske ete došlo je po nekoliko odabranih i politi ki sigurnih boraca Crnovrške i Prnjavorške ete 3. bataljona 4. odreda. Nekoliko dana kasnije u sastav Drvarske proleterske ete, iz Grme ke proleterske ete prekomandovani su: Miloš Bajić, Ilija Vašalić, Gjoko Trninić, Rudi Poje i Milan Bosnić, ina e Drvarani, koji su u sastav Drvarske proleterske voda trebalo da u u još prilikom njegovog formiranja. Sa sobom su donijeli i jedan puškomitraljez.

Poslije ove popune u Drvarske proleterskoj eti bilo je 87 boraca, 7 puškomitraljeza i 81 puška.<sup>33</sup>

Prije nego što je preimenovan u Drvarske proleterske etu, pored 47 boraca koliko ih je bilo u stroju voda na dan 25. marta, kada je formiran Proleterski bataljon — do preimenovanja u etu, pored gubitaka i slanja boraca u Blatničku etu — vod je povremeno popunjavan borcima iz sastava jedinica 4. odreda (iz Crnovrške i Ljeskovovodske ete i pojedina nim dolaskom boraca), tako da je redovno u svom sastavu imao 50 do 60 boraca sa 5 puškomitraljeza.

Za komandira ete odre en je Savo Trikić, a za politi kog komesara ete Boško Vukobrat. Za zamjenika komandira Dušan Bauk, ujedno komandir prvog voda, a za zamjenika politi kog komesara ete Pero Trninić.

<sup>32</sup> Zb. NOR IV/3 dok. br. 81. strana 220.

<sup>33</sup> Arhiv V.I.I. k. 163-a. reg. br. 2/16.

Za komandira drugog voda Ratko Malbašd , a za komandira trećeg voda Branko Košpi.<sup>34</sup>

Po odlasku Udarnog bataljona Proleterski bataljon se preko Šnjegotine vratio u Viju ane. Rastanak sa Udarnim bataljonom ostavio je mu an utisak na borce Proleterskog bataljona. Partijskoj i skojevskoj organizaciji i komandnom kadru bataljona trebalo je mnogo truda da smiri borce, posebno neke od njih, i da ih ubjedi u pravilnost opstanka u srednjoj Bosni, u takvoj situaciji, jer ni oni sami nisu bili do kraja ubjeđeni u ispravnost ove odluke.

injenica je ipak da ni jednomjesečni boravak i borbe Udarnog bataljona, zajedno sa Proleterskim u srednjoj Bosni, nisu hitnije izmjenili situaciju, ali je podstavljen proces diferencijacije u narodu, što su kasnije događaji o ito potvrdili.

Odlaskom Udarnog bataljona situacija se na terenu srednje Bosne naglo pogoršala. U preostalim jedinicama 4. odreda nastalo je još veće previranje, a u narodu, pometnja i neizvjesnost. Jedina realna snaga za borbu protiv etnika u to vrijeme na cijelom terenu srednje Bosne bio je Proleterski bataljon sa Štabom 4. NOP odreda,

<sup>34</sup> U vrijeme dok se Proleterski bataljon nalazio u srednjoj Bosni i vodio borbe, pri Štabu 4. odreda formiran je jedan vod sastavljen od provjerenih u borbi i politički sigurnih boraca, pod komandom Save Cerekovića. Sve vrijeme dok se Proleterski bataljon nalazio u srednjoj Bosni, ovaj vod se nalazio pri Štabu odreda ili pak u pratnji komandanta. U po etku je bilo predviđeno da ovaj vod uče u sastav Proleterskog bataljona. Međutim, sticajem raznih okolnosti, a prije svega uslijed naglog obrta događaja i pogoršane vojno-političke situacije na teritoriji 4. odreda, ovaj vod nije nikada ušao u sastav Proleterskog bataljona, kao samostalna jedinica bataljona ili pak u sastav jedne od eta Proleterskog bataljona.

Prvenstveni zadatak ovoga voda bio je da obezbije uje štab odreda ili pak da izvršava specijalne zadatke, koje mu je avao isključivo komandant odreda Danko Mitrov, odnosno pojedini članovi štaba odreda. U vrijeme kada se komandant odreda kretao sa Proleterskim bataljonom, vod se nalazio u njegovoj pratnji. Im bi se komandant odreda odvojio od Proleterskog bataljona, sa njim bi pošao i ovaj vod odabranih boraca.

Borci ovog voda 4. odreda, kao i Motajići i Crnovrška gerilска grupa, 8. juna 1942. godine, zajedno sa Proleterskim bataljom, učestvovali su u napadu na ustaško domobransko uporište u Donjoj Lepenici, kao i u borbi sa etnicima i Nijemcima na planini Motajici.

•Crnovrška i dio Prnjavorske ete 3. bataljona 4. NOP odreda — znatno oslabljene radi osipanja kolebljivih boraca, dio partijsko-politi kog 'kadra i boraca iz sastava jedinica razbijenog 4. bataljona 4. KNOP odreda, ja ine oko 350 boraca.

U izvještaju komandanta Operativnog štaba za Bosansku krajinu, Vrhovnom štabu NOV i DOJ od 11. maja 1942. u vezi sa odlukom o povratku bataljona u Vija ane, pored ostalog, piše: »Proleterski bataljon vratio se iz Maslovara na prnjavorški teren u cilju prikupljanja žita i uspostavljanja veze sa Tempom i brigadom koja je po zvani nim obavještenjima bila u isto noj Bosni.<sup>35</sup> I ovo nedvosmisleno ukazuje na injenicu da su veze izme u štaba 4. odreda i Operativnog štaba za Bosansku krajinu bile vrlo rijetke, a da Operativni štab za Bosansku krajinu u to vrijeme nije mogao izraziti neposredniji uticaj na stanje na sektoru 4. odreda. Zbog toga je došlo do pre-vremenog povla enja Grme kog udarnog bataljona sa Manja e.«

Vrijeme od 20. do 31. maja jedinice su provele u Vija anima i okolnim selima. Na visovima oko sela, u kojima su se nalazile jedinice Proleterskog bataljona, etnici su no u palili vatre i na taj na in demonstrirali svoje prisustvo. Skoro svakog dana vo ene su manje borbe oko Vija ana sa grupama etnika, a naro ito žestoka borba vo ena je na grebenu — Hrva ani tt 330 i Viješala k. 236. Osim pomenutih mjesta etnici se nisu upuštali u ja e okrsaje. Za to vrijeme Drvarska eta Proleterskog bataljona držala je položaje na Tabli u selu Mravi a prema Prnjavoru sa Prnjavorском etom 3. bataljona 4. KNOP odreda koja je držala položaje na Vu ijaku i Drenovi, odakle ustaše i domobrani nisu ispoljavali aktivnost, dok se Crnovrška eta 3. bataljona na-lazila na svojim starim položajima i branila Crni vrh.

U drugoj polovini aprila i u maju mjesecu, došlo je do vrš ih veza i saradnje izme u etnika i organa NDH. Radi i Tešanovi su sve eš e kontaktirali li no ili preko svojih predstavnika sa predstavnicima vlasti NDH u Banja Luci. Dvadeset petog maja postignut je sporazum

<sup>35</sup> Izvještaj Operativnog štaba za Bosansku krajinu od 11. maja 1942. Vrhovnom štabu NOV i DOJ.

izme u Laze Tešanović i komandanta ustaške brigade u Banja Luci o napadu na Crnovršku etu.

Od 22. aprila do 27. maja Crnovrška eta je uspješno odbijala napade ustaša i domobrana na Crni vrh. Međutim, 27. maja otporeo je napad na položaje ete sa svih strana. Ustaše su napadale sa pravca Slatine i Klašnica, a Tešanović sa oko 500 etnika sa leđa. Sa Tešanovićem su kao vodi i bili gestapovci Sveti Aleksi i Mane Ivanković.

Dan prije napada Milan Radman, sekretar Okružnog komiteta KPJ za srednju Bosnu, predložio je komandi ete da se sa etom povodom u Vlajkanje, jer je dobio obavještenje da će eta biti napadnuta zajedno s nagašima ustaša i etnika. Međutim, komanda ete nije ozbiljno shvatila ovo upozorenje, ali je ipak, no u između 26. i 27. maja povukla etu sa isturenih položaja, na povoljnije za odbranu u rejonu sela Devetina. Pošto je neprijatelj bio izrazito nadmoćniji, eta nije izdržala. U kritičnoj situaciji komandir ete, sa oko 20 boraca bio je opkoljen kod crkve u selu Kadanjani. Poslije dvoasovne borbe, pošto je ocjenio da neće izdržati, naredio je proboj. Grupa se probila i preko Devetina krenula u pravcu Hrvatske.

Kada je Štab Proleterskog bataljona obavješten o namjeri etnika da napadnu Crnovršku etu, izvršio je pokret sa bataljonom, sa ciljem da pomogne Crnovrškoj eti. Kozarska i Grmečka eta krenuli su preko sela Gajevi, brda Gusak k. 335 i Jugova brda k. 279, a Drvarska eta kao lijevokrilna kolona preko sela Vršani i Crkvine u pravcu velike okuke puta u selu Hrvatske.

Po izbijanju na cestu koja spaja selo Hrvatske i selo Milanković i došlo je do susretne žestoke borbe. Namačni etnici su blagovremeno otkrili pokret bataljona i posjeli položaje na desnoj obali potoka Lužani, koji se proteže paralelno sa cestom. U prvom okršaju Grmečka i Kozarska eta potisle su etnike sa prvih položaja, ali su etnici pružili vrlo žilav otpor na mnogo povoljnijim položajima, sjevernije od okuke puta, na kosi koja vodi prema brdu Hrvatske k. 230—k. 202.

U isto vrijeme ja i grupa etnika koja se kretala od sela Kokori u pravcu Jugova brda, potpuno je zaobišla

Drvarsку i Grme ku etu i napala ih s le a, dok je grupa etnika, pod komandom Ljube Bunala napala Kozarsku etu sa desnog boka sa pravca sela Prisjek, preko k. 228.

Poslije dvo asovne borbe etnici su razbijeni i otpoeli su odstupati u više pravaca.

Grupa od 22 boraca Crnovrške ete, sa komandirom Ostojom Tešanovićem, zvanim »Male«, koja se probila iz etničkog obrana, u selu Hrvatima spojila se sa Proleterskim bataljonom. Ti borci su raspoređeni po jedinicama bataljona. To je bila posljednja borba Crnovrške ete koja je branila područje Crnog vrha i vrlo uspešno politički djelovala u selima na tom području još od prvih dana ustanka i odolijevala pritisku ustaša, domobrana i etnika.

U ovoj borbi, osim malog broja boraca Crnovrške ete, ogromna većina nije se predala etnicima, iako je to Tešanović očekivao. Jednostavno su se razili na sve strane i svaki od njih snalazio se kako je znao i umio, u novonastaloj situaciji.

Lazo Tešanović je još u toku dana obavijestio komandu banjaluka da ustaške brigade da su njegovi etnici napali i ubili 120 partizana Crnovrške ete, da su zaplijenili dosta oružja i podjelili ga stanovništvu Jošavke.<sup>36</sup>

### *Boravak Proleterskog bataljona na Previji*

Daleko brojniji, sa dobro organizovanom obavještajnom službom, uz svestranu pomoć okupatora i ustaša, etnici su ograničeni uslove daljeg opstanka, na in borbe i političko djelovanje Proleterskog bataljona u srednjoj Bosni. Još su više pojačali propagandu protiv Proleterskog bataljona i njegovog štaba, a glavna meta u toj propagandi bili su lanovi KPJ. Rukovodstvo Štaba određeno i Proleterskog bataljona održavalo je političke zborove u selima Vijačani, Lišnju, Potočima, Dubravi, Branješima i drugih mjestima. Govorili su narodu o novonastaloj situaciji i ukazivali na izdajničku i bratoubi-

<sup>38</sup> Arhiv V.I.I. k. 54, reg. br. 14/1—8.

la ku politiku etnika. Zborovi su bili dobro posje eni, ali je narod ipak bio zaplašen.

Poslednju sedmicu maja mjeseca jedinice Proleterskog bataljona bile su raspore ene u širem rejonu sela Vija ani. Glavnina bataljona prikupila se na Previji. To je brdo koje se nalazi na kosi, koja se od Ljubi a spušta jugozapadno prema selu Vija ani, na uš u Sabanjske rijeke u Ukrinu. Sa bataljom su se nalazili lanovi Štaba 4. odreda, sa jednim brojem boraca i vojnopolitičkih rukovodioca iz jedinica bivšeg 4. bataljona, Prate i kod Štaba odreda i lanovi OK-a KPJ.

Drvarska eta Proleterskog bataljona i Prnjavorska eta 3. bataljona 4. KNOP odreda držale su položaje prema Prnjavoru, one iste koje je Prnjavorska eta 4. odreda držala još prvih dana ustanka. Skoro svakodnevno, Drvarska eta vodila je borbu protiv slabijih etni kih grupa, koje su sa pravca Poto ani i Kojin Hana uz nemirali bataljon.

U takvoj vojnopolitičkoj situaciji glavnina bataljona se prikupila na Previji, otpoela je da kopa rovove i utvrđuje se za kružnu odbranu. Organizovala je izvi anje u svim pravcima. No u su postavljane zasjede na eventualnim pravcima nastupanja etnika. Maksimalno je pojava budnost u svim jedinicama.

Istovremeno, štab bataljona je obavješten da se ja etni ke jedinice prikupljaju na široj prostoriji sela Josavka, Šnjegotina i Hrva ani. Istureni etni ki dijelovi bili su u neposrednom borbenom kontaktu sa jedinicama Proleterskog bataljona, na koje su povremeno pripucavali. I dalje su palili još veće vatre na okolnim visovima i demonstrirali svoju prisutnost.

Za vrijeme boravka na Previji, štabovi odreda i Proleterskog bataljona preko političkih radnika i aktivista sa terena bili su redovno obavještavani o stanju u okolnim selima, na širem području oko Vija ana.

Na dan 27. maja izašla je iz Banja Luke i došla u štab Proleterskog bataljona Žaga Umi evi, lan Okružnog komiteta KPJ za srednju Bosnu. Dva dana ranije iz Banja Luke je izašla i jedna grupa lanova KPJ i odmah

raspore ena po jedinicama bataljona. U ovoj grupi bili su drugovi: Vinko Markoti, or e Pstrocki, Sabahudin Bušatlija Budo, Lutvo Hajdaragi, Zdravko Ruži i Mirko Vrani. Kada ih je tako opremljene za rat primjetio Biš anin Trivo Kora, poznat po svojoj dosjetljivosti, uzviknuo je: »Evo gospode — evo i slobode«, doveđe i njihov izgled u vezu sa skorim završetkom rata. Ali, i oni su se za koji dan morali lišiti »sredstava li ne higijene« i zajedno sa Trivom Kora em i drugim guliti bukovu koru na Motajici da bi ublažili neutoljivu glad.

Sto je vrijeme više odmicalo etni ke jedinice su se sve više približavale Vija anima. Kretali su se u većim grupama po okolnim selima i povremeno napadali na isturene jedinice bataljona. Vršili su jak pritisak na stanovnike okolnih sela, plja kali i ubijali pripadnike i simpatizere NOP-a. Preko svojih jataka prikupljavaju podatke o rasporedu jedinica bataljona.

Pošto je od etnika dobila podatke o rasporedu jedinica u Vija anima, ustaška komanda iz Banja Luke naredila je bombardovanje iz aviona. Nadljetali su prvo jedan, a potom drugi avion. Jedan od njih bacio je svežanj bombi i mitraljirao u dva navrata. Od dejstva aviona poginula su dva, a ranjena 3 borca. Među ranjenim bio je i proleter Kerim Dizdar, borac Kozarske proleterske ete. Bio je teško ranjen u stomak, tako da su mu se vidjela crijeva. Ležao je pored ranjenog komandira ete Slavka Zrnića. Prije nego što je izdahnuti pozvao je komandira »da mu zapjeva jednu proletersku pjesmu«. Pjevajući, teško ranjen, drugi Dizdar je izdahnuo.

Kod boraca je zavladala neizvjesnost i želja da se nešto radi. Postavljali su pitanje zašto se toliko zadržavaju na Previji i predlagali da se nekuda krene.

Za proteklih nekoliko dana održane su etne konferencije i pojam politički rad sa borcima. Održano je nekoliko sastanaka u štabu bataljona sa komandama ete. Pojedinim sastancima prisustvovali su i lanovi Štaba 4. odreda.

*Odluka za povratak Proleterskog bataljona  
na Kozaru i pokušaj prebacivanja  
preko rijeke Vrbas*

Posljednji zajednički sastanak održan je 29. maja 1942. li Vija anima. Njemu su prisustvovali članovi OK KPJ za srednju Bosnu, partijska grupa Štaba 4. odreda, članovi partijskog biroa Proleterskog bataljona, sa komandantom bataljona i, partijska grupa Štaba 3. bataljona 4. odreda. Sastankom je rukovodio sekretar OK KPJ Milan Radman. Kao i na prethodnim sastancima, analizirana je vojno-politička situacija na sektoru 4. odreda i stanje u Proleterskom bataljonu.

Na početku sastanka Radman je u najkraćim crtama iznio situaciju na terenu srednje Bosne. Zatim je govorio o stanju u Proleterskom bataljonu, i mjerama, koje treba preduzeti kako bi prebrodili tešku situaciju, koja je nastala odlaskom Udarnog bataljona. Naime, sve do odlaska Udarnog bataljona, borci Proleterskog bataljona nisu postavljali pitanje povratka u Krajinu. Njihova osnovna želja sve vrijeme boravka u srednjoj Bosni bila je da krenu u sastav Proleterske brigade. Oni tada nisu znali da je VS NOV i DOJ, na prijedlog Operativnog štaba za Bosansku krajinu, promijenio odluku o upućivanju bataljona u sastav Prve proleterske.

Od 4. NOP odreda ostalo je svega oko 70 boraca. Borci Proleterskog bataljona naučili su na stalne potrebe i akcije, pa im je duži boravak na Previji teško padao. Tražili su da nekuda krenu. Neki su zahtijevali da se vrate u Bosansku krajinu. Nisu mogli prihvati objašnjenje da se Udarni bataljon, pored ostalog, morao vratiti i zato što su »njegovi borci bili jako premoreni, pocjepani i gladni i da im treba odmor«, a da oni ostaju u srednjoj Bosni, pogotovo što su znali da se Udarni bataljon nalazio svega mjesec dana na ovom terenu, a oni preko etiri mjeseca.

Govoreći o potrebi zadržavanja Proleterskog bataljona na ovom terenu Radman je, pored ostalog, rekao:: »Time emo zadržati izvjesne etničke snage i sprijeći koncentraciju etničkih snaga protiv Kozare i Grme a,

što bi uslijedilo povla enjem Bataljona sa ovog tere-na» ...

Zatim su svi prisutni u estvovali u diskusiji, koja je na momente bila vrlo žu na. O stanju i procjeni situacije na sektoru 4. odreda i moralno-politi kom stanju u Proleterskom bataljonu bilo je veoma opre nih mišljenja. Kada je bilo govora o ve izraženom ja em grupisanju etnika oko Jošavke u Snjegotini i oko e ave, o njihovoj ja ini i eventualnim namjerama, komandant 4. odreda je rekao: »Nije ta no mišljenje o koncentraciji etnika i njihovoj snazi koja bi nas mogla uništiti«. Tvrđio je da situacija nije kriti na, da su se Stari i Osman složili da bataljon ostane u srednjoj Bosni. Naveo je rije i Drenovi a koji je rekao: »Imamo još nešto neprijateljskih snaga u 4. odredu i kad njih likvidiramo, onda smo zajedni ki napasti Kozaru«. »Naš je zadatak da ih zadržimo «, rekao je Mitrov.

Pošto je na dan prije ovog savjetovanja održan sastanak bataljonskog biroa, prisutni rukovodioci Proleterskog bataljona izmijenili su zaklju ke sa tog sastanka. Tvrđili su da su borci bataljona od stupanja u njegove redove, u toku etvoromjese nih borbi i danono nih pokreta na sektoru 4. odreda jako iscrpljeni. Uslijed neredovne ishrane neki su oboljeli i malaksali; ostavljanje boraca u nesigurnim jedinicama 4. odreda i žrtve bataljona na Lipovcu, Jošavci, Blatnici, a posebno u e avi mogle su se izbjje i, brzo raspadanje jedinica 4. odreda, odnosno prijelaz kompletnih eta na stranu etnika, negativno su uticali na borce. Na neizvjesnost je uticalo i slabo poznavanje situacije na Manja i, odakle su stizale kontradiktorne vijesti. Ve ina od onog, što im je od dolaska na ovaj teren obeano i re eno nije ostvareno, kao na primjer: u sastav bataljona nije se vratio tre i vod Kozarske proleterske ete sastavljen od 32 borca koji su ostali u Bo cu, nisu stigli borci sa Grme a i Kozare niti iz jedinica 3. odreda za popunu bataljona; dugo se otezalo sa formiranjem tre e ete, iako su za to postojali uslovi; govoreno im je da idu u sastav Prve proleterske brigade, a da do toga nije došlo. Od ukupnog broja koji su bili u stroju, prilikom formiranja bataljona ostalo je svega nešto više od polovine itd.

lanovi bataljonskog biroa KPJ smatrali su da je pozitivno što se borci interesuju za vojno-političku situaciju i što traže od svojih starješina da ih ta no obaveštavaju o svim promjenama, jer su borci na to naučili, a posebno u vrijeme dok se sa njima nalazio komesar Operativnog štaba i sekretar Oblasnog komiteta KPJ.

Cijenili su da će etnici im se srede i ponovo prikupiti napasti bataljon, a da su jedinice bataljona, s obzirom na odnos snaga suviše male da bi se bez velikih žrtava mogle oduprijeti etnicima. Predložili su da se, prije nego što padne odluka o daljem angažovanju Bataljona, upoznaju lanovi KPJ u bataljonu, pa tek onda da se odluči.

Na kraju su predložili da Štab 4. odreda sa preostalim dijelom iz jedinica i Proleterski bataljon krenu južno u rejon emernica—Jajce—Imljani i s osloncem na 3. odred vode borbu sa etnicima do pristizanja novih jedinica sa Grmeča i Kozare, koje su obe ali uputiti Stari i Osman, a potom da se zajedno sa njima vrate na ovaj teren.

O pripremama neprijatelja za ofanzivu na Kozari koja je počela deset dana kasnije — 10. juna 1942. godine, starješine i borci Proleterskog bataljona tada nisu ništa znali. Međutim, iz diskusije komandanta odreda dalo se zaključiti da je štab odreda o tome nešto znao.

Bilo je govora i o razdvajanju bataljona na male gerilske grupe koje bi se borile u pozadini etnika. Svi prisutni iz Proleterskog bataljona, nisu se složili sa ovim prijedlogom, već su zahtjevali da bataljon, ukoliko mora ostati na terenu srednje Bosne, dejstvuje kao cjelina.

Razmatrana je mogunost da se napadnu neprijateljska uporišta u Srpcu, Lepenici i Glogovcu pa se odustalo od te namjere.

Međutim, lanovi Okružnog komiteta KPJ i lanovi štaba 4. odreda ostali su uporni pri svojoj procjeni i zahtjevali su da bataljon ostane u srednjoj Bosni. Ipak je poslije dužeg odmora i diskusije pala odluka da se »bataljon povuče sa ovog terena«.

Stoji injenica da je u Proleterskom bataljonu kao i u svim novoformiranim jedinicama bilo određeni slabosti kao na primer:

— formiranje eta, koje su ušle u sastav 'bataljona trajalo je dugo. Od formiranja 1. kozarske e-te 9. februara 1942. do okupljanja jedinica, da bi se formirao Proleterski bataljon, prošlo je 48 dana, iako su Vrhovni štab NOV i DOJ i Glavni štab za Bosnu i Hercegovinu insistirali da se Proleterski bataljon Bosanske krajine što prije uputi u sastav 1. proleterske brigade. Za sve vrijeme bataljon nije bio formacijski kompletan. Iz Drvarskog bataljona »Sloboda« upu eno je svega 37 boraca, iako je štabu bataljona nare eno da pošalje 50. Vjerovatno je štab bataljona ra unao da e ovaj broj boraca Štab 1. krajiškog odreda nadoknaditi borcima Drvar anima, koji su se tada nalazili u zaštitnici štaba 1. odreda u Podgrme u. Me utim, oni su ušli u sastav Grme ke ete. Na borce iz Vakufske ete Petrova kog bataljona ekalo se preko 10 dana. Osim toga, Štab 3. NOP odreda nije u sastav bataljona uputio 50 boraca kako mu je bilo nare eno. Planirano je da se od boraca Drvarskog proleterskog voda i ovih boraca formira Tre a proleterska eta još po etkom marta.

— U bataljonu i etama nisu bili formirani radni vodovi ili odjeljenja koja bi se starala o ishrani boraca i održavanju odje e i obu e. Bataljon nije posjedovao tovarne konje sa kazanima za kuhanje hrane, niti alat i pribor za opravku i održavanje, sa odgovaraju im brojem zanatlija. Zbog toga je ishrana boraca predstavljala veliki problem, bez obzira što je kraj, u kome se bataljon nalazio bio vrlo bogat. Osim toga, pri štabu bataljona i komandama eta nije bilo ni priru nog sanitetskog materijala, pa je lije enje boraca i pružanje i minimalne lječarske pomo i bilo jako otežano. Ishrana boraca dok je bataljon bio u centralnoj Bosni vršena je, uglavnom, prikupljanjem suhe hrane po selima u koja su jedinice pristizale. Prikupljan je hleb, sir, kajmak, slanina i dr, a o kuhanoj hrani nije bilo ni govora, sem za kratko vrijeme zadržavanja u Vija anima.

— Uslijed slabe i neredovne ishrane naglo je opadala fizi ka snaga boraca, što je negativno djelovalo na njihovo raspoloženje, pogotovu što je ishrana u mati nim jedinicama iz kojih su borci došli bila mnogo bolja i or-

ganizovanja, bez obzira što su se neki od njih nalazili u vrlo siromašnom kraju.

— Već od početka maja borci su dobili vaške, pa je prijetila opasnost od izbijanja zarazne bolesti, a jedan broj boraca ostao je bez donjeg veša, a neki od njih i bez obuće. Zbog toga su komande eta bile prisiljene da organizuju snabdijevanje prikupljanjem na terenu.

injenica je da štab bataljona i komande eta, usled svakodnevnih borbi i danono nih pokreta jedinica ovim pitanjima nisu stigli da posvete više pažnje. Oni nisu uspjeli da preko štaba, 4. KNOP odreda, štabova bataljona i komandi eta iz sastava odreda sa više uspjeha rješavaju ove probleme. Mjere koje su u tom pogledu preduzimane posebno preko štaba 3. bataljona 4. KNOP odreda, dok se bataljon nalazio u selu Vija anima nisu mogle znatno izmjeniti situaciju i poboljšati stanje u tom pogledu.

Štab Proleterskog bataljona i komande eta uvjek su rađali na politiku svijest, mladost i izdržljivost proletera što je dobro ali ne i dovoljno. Ovakvali su da će se stanje u tom pogledu ipak popraviti, do tega nije došlo sve dok se bataljon nalazio na terenu srednje Bosne.

— Za sve vrijeme boravka u srednjoj Bosni bataljon nije bio u prilici da zaplijeni veće kolije municipije, izuzev u borbama na Rankoviću, Crnom vrhu i nešto na Pojezni. Do napada na Lepenicu, sa izuzetkom borbe na Pojezni i Karađorđevo, etnici se nisu upuštali u odlučujuće borbe sa Proleterskim bataljonom, ali su ga zato stalno pratili, postavljali zasjede i pripucavali, razvlačili na taj način snage bataljona i prisiljavajući ga na veći utrošak municipije i gubljenje vremena. Osim toga, jedan broj boraca, i pored upozorenja od strane štaba bataljona i komandi eta nije znao da štedi municipiju, posebno oni koji nisu služili vojsku, pa je i to povećalo nepotreban utrošak municipije.

— Politički rad sa borcima odvijao se pod vrlo teškim uslovima, prije svega zato što nije bilo vremena.

ete su najčešće bile podjeljene na vodove i desetine koje su dejstvovali samostalno i bile u potjeri za etnicima, na zasjedi, u izviđanju i tako dalje. Politički rad svodio se, uglavnom, na kratkotrajne etne i vodne kon-

ferencije. Sve do polovine maja, kada je kona no saopšteno da bataljon ne ide u sastav Prve proleterske brigade, borci su postavljali pitanje: zašto ve jednom ne kreće. I poslije ovog saopštenja jedan dio boraca postavljao je pitanje ispravnosti zadržavanja bataljona na sekotoru 4. odreda, kada odredske jedinice, jedna po jedna prelaze na stranu etnika. Tek na kraju, kada su se jedinice 4. odreda po ele naglo osipati, borci su shvatili da je stanje na ovom terenu kritično i da treba tražiti neko bolje rješenje. Prirodno je da je i ovo uticalo na raspoloženje boraca.

— Štab bataljona nije bio samostalan u donošenju odluka u izvođenju borbenih dejstava. Skoro sve vrijeme sa bataljom se kretao komandant 4. odreda, a esto i cijeli štab odreda. To je sputavalo inicijativu štaba bataljona. Ali, i pored toga što je sve ovo uticalo na raspoloženje boraca i moralno-političko stanje bataljona u cjelini, štab bataljona i komanda ete uvjek su raunali na moral boraca koji je zaista bio na visini.

Do napada na neprijateljski garnizon u Kotor-Varoši, jedinice 4. odreda držale su položaje prema neprijateljskim garnizonima Banja Luci, Kotor-Varoši, Doboju, Derventi i Prnjavoru i prvih mjeseci 1942. nisu izvodile veće akcije. Izveden je samo demonstrativan napad na Klašnice, a od planiranog napada na Prnjavor, se odustalo zbog velikog snijega i hladnoće. Jedinice odreda nisu rušile prugu i puteve u dolinama rijeke Bosne i Vrbasa, iako su VŠ NOV i DOJ i Glavni štab Bosne i Hercegovine to izričito narevali i na tom insistirali.

Štabovi bataljona i komande eta u 4. KNOP odredu bili su udaljeni od položaja svojih jedinica i nalazili se u stalnim sedištima komandi, pa zato nisu mogli vršiti neposredan uticaj na svoje jedinice. Cete su bile vezane za svoje teritorije i stalne položaje. Ljudstvo odreda se natajalo i bilo zaparalo i vezalo isključivo za svoja sela. Politik rad sa borcima nije bio na potrebnoj visini, posebno u nekim etama.

\*

**Kako je OK KPJ za srednju Bosnu cijenio situaciju, stanje u partijskoj organizaciji na terenu i moralno-političko stanje u Proleterskom bataljonu, saime su se slagali i lanovi štaba 4.**

odreda, najbolje se vidi iz izvještaja kojeg je Okružni komitet poslao dva dana kasnije, 1. juna 1942. godine Povjereništvu KPJ za Bosansku krajinu.

»Po etkom maja ete koje su još tada bile partizanske poljule su se radi brojnog poveanja etnika i njihovog djelovanja preko etničkih raspoloženih ljudi u njima samim. Etnici su se grupisali i postavili sebi kao glavni zadatak borbu protiv Proleterskog bataljona, koji se tada nalazio na ovom sektoru i protiv naših istaknutih drugova. Dok su nastojali da poljuljaju partizanske ete i jednovremeno podvrgnu svojoj komandi došavši na njihov teritorij sa velikim snagama. Tako su pridobili etu u Vittkovcima, Dobojsku etu u Ljeskovim vodama, ali poraz etnika u sudaru sa protiv etničkim bataljonom na Krnjinu poljuljao je etnički raspoložene elemente i od njih su se neki nedisciplinovano povratili na svoje stare položaje prema ustaško-domobraničkim snagama. Samo jedna veća grupa etnika otišla je u pravcu Skendera i izvršila napad na Cemernicu i Bočac koji je uspio. Osim tih etnika koji se, uglavnom, nalaze u Jošavci, Češavi, Pribini u, Buleti u i Blatnici postoji još jedna grupa etnika na terenu Illove i to naoružanih oko Željez pod komandom Forkape. Istina ti etnici još nisu nigdje napali na naše drugove, ali su u zadnje vrijeme i oni u sporazumu sa ustašama«...

... »Motaji ka eta se raspala jer je imala slab kadar, a i samo ljudstvo nije bilo raspoloženo za borbu protiv etnika. Ipak jedan dio ljudstva je izbjegao ispred etnika tako da na ovom terenu danas postoji samo jedna eta i to Prnjavorška koja je pod našom komandom«...

... »Kod Proleterskog bataljona koji je ostao na ovom sektoru pojavila se kako me u vojnicima, tako i kod samog bataljonskog biroa malodušnost, smatraju i svoje snage slabijim da bi se mogli uspješno boriti protiv etnika i, zahtjev za napuštanje ovog terena i odlazak na Kozaru. Koliko god je OK zajedno sa komandnim kadrom 4. odreda smatrao da nije takva ni politika na vojni ka situacija na ovom terenu, da bi bilo potrebno taj teren napustiti ipak je bataljonski biro Proleterskog bataljona odlučio da napusti teren i Proleterski bataljon ga je napustio 1. 6. 1942. godine.«

»Mi smatramo da je svako napuštanje ovog terena sabotaža u pravcu NjOB-a, jer mislimo da nastavljuju i borbu na ovom terenu dajemo mogunost svim poštenim borcima koji se danas nalaze u etničkim redovima, a i ostalim seljacima da se okupe oko nas kao jezgro NOE-a na ovom terenu. Budući da su naše vojne snage na ovom terenu jako male mi smo odlučili da preemo na našu gerilsku borbu. Međutim, naše ljudstvo sa kojim sada raspolaćemo ima poštenih boraca iz prijašnjih partizanskih eta i to Crnovrške, Motajice, Dobojske, Maslovarske, Skenderske i dvojica iz Jošavaće. Mi smo odlučili da to ljudstvo u gerilskim jedinicama teorijsko-politički osposobimo da postane borbeno politički svjesno jezgro oko kojeg bi se kupili svi pošteni borci, a kojem bi pridolazili vojnici iz etničkih eta. Mi smo to postigli i na taj način što smo u svaku njihovu jedinicu metnuti bar jednog politički svjesnog druga, tj. teoretski izgrađenog koji na sebe pri-

ma dužnost da stvarno ospособи ljudstvo gerilske jedinice da postane borbeno, disciplinovano, politi ki svjesno jezgro.

Sadašnja politi ka situacija stoji u znaku pribiranja etni kih snaga. Njihove pojedine male grupice odme u se od komandi i vrše plja ku, te e na taj na in od sebe odbiti seljaštvo. Ujedno sporazum etni kog vodstva sa ustašama izaziva kod nekih etni kih boraca neraspoloženje prema vodstvu, dok selja ke mase na izrazito etni kim terenima momentalno se slažu sa sporazumom ustaških i etni kih vo a, jer se nadaju da e im tim sporazumom biti zagarantovan miran život. Mi nemamo sumnje da c srpske selja ke mase ovog kraja sa simpatijama gledati u one koji i dalje budu uništavali ustaše. Što se ti e Muslimana ovoga kraja oni e uvijek sa simpatijama gledati i pomagati nastavak borbe protiv etnika. Isto tako ukrajinske, a naro ito poljske mase koje se nalaze pod ustaškom vlasti bolje gledaju na naš pokret nego na etnike, ali još uvijek nisu voljni da nas aktivno pomažu. To bi bila, uglavnom, ocjena politi ke situacije i rasploženja masa na ovome terenu, ali treba spomenuti da na ovom sektoru ostaje prnjavoraska eta, pod vodstvom druga Novaka Pivaševi a kao dobrovoljka ka eta.

Što se ti e stanja u partiji na ovom sektoru stvar stoji ovako.

I sada postoji stalna grupa štaba odreda koja broji etiri lana KPJ. Oni e i dalje ostati kao štabna grupa pri gerilskoj jedinici. Osim toga ostaje na ovom terenu cjelokupan OK. Tu je i drugarica Mala »Zaga« (Zagorka — Zaga Umi evi — Mala, primjedba autora), koja je 27. maja došla na ovaj teren, koja je ušla aktivno u rad kao lan OK. Od Crnovršana koji su ostali na ovom terenu postoje dva partijca, a ostali su sa Proleterskim bataljonom otišli za Kozaru. Od partijaca Motaji ke ete koji su izmakli ispred etnika i odvojili se od nas nema ni jednog sa nama. (To su: Ljubo Jankovi , Dragan Milanovi i edo Miki , primjedba autora). Na ovom terenu postoje dva lana iz bataljonske štabne grupe. U Prnjavoroskoj eti je bilo 6 partijaca, a jednog od tih kao nedostojnog izbacili smo iz partije. Na sektoru Ljeskovih Voda postoje dva partijca«.

U pozadini gdje je djelovala Vitkova ka eta nalazi se jedan partijac koji drži sastanke sa dvojicom pripravnika. Na sektoru Motaji ke ete postoje tri partijca sa kojima se dosada nije skoro ništa radilo. To je krivica sekretara OK koji nije posvetio dovoljno pažnje partiskom radu u pozadini. U pozadini Prnjavoriske ete postoje dva partijca.

Stanje omladinskog pokreta na terenu 4. odreda je slijede e: OK SKOJ-a nije ponovo formiran, jer se usled ove situacije itavog odreda nije imao ta an i potpun pregled rada. Od kadra omladinskih radnika ostala su etiri druga. Sva etiri druga bi e u gerilskim jedinicama u kojima e raditi na omladinskom radu i održavati veze sa omladinom u pozadini i politi ki je podizati. Danas možemo ra unati sa 20 sigurnih omladinaca organiziranih u SKOJ, koji e biti glavno jezgro u omladinskom radu i gerilskim jedinicama«.

Na kraju Radman je predložio da se umjesto njega, za sekretara Okružnog komiteta imenuje Zaga Urni e-vi Mala.<sup>37</sup>

Cim je sastanak završen komandant Proleterskog bataljona izdao je nare enje za pripreme jedinica i pokret prema Vrbasu. Sve patrole i zasjede koje su se nalazile na terenu povu ene su u sastavu svojih eta.

Iznovi štaba odreda i OK KPJ i ljudstvo koje se nalazilo u pravnji štaba odreda, podijeljeno je na etiri ge-rilske grupe.

Prvu (Motaji ku) grupu sa injavali su: Danko Mitrov, Vojo Stupar, Dušan Bojanić, Zaga Umičević, Lazo Vidović, Božo Tatarević, Savo Marić, Drago Čajevac, Milutin Určević, Vid Babić, orče Pstrocki, Drago Žunić Žuna i Nevenko Gazibarić, koja je imala zadatku da dejstvuje na prostoru Prnjavor — Kobas — Srbac. Komandir Danko Mitrov, politički komesar Vojo Stupar, u grupi su bili još i Drago Živanić Luna i Savko Gazibarić. Oni su kao kuriri poslani od Voje Stupara sa Motajice do Vida Nježića u Vija ane.

Drugu (Crnovršku) grupu sa injavali su: Milan Radman, Miloš Pejić, Nikola Uručić, Veljko Bundoš, Drago Karasijević, Duško Lenardić, Božo Popović, orče Gajić, Nedeljko Savić, Milivoje Štečović i Gojko Jakovljević. Zadatak grupe bio je da dejstvuje na prostoru Klašnice — Crni vrh — Jošavka, komandir grupe Milan Radman.

Treću (Krnjinsku) grupu sa injavali su: Adem Hercegovac, Edhem Pobrić, Kojo Jotić, Boško Hadžić, Mira Jovanović, Branko Larić, Stevo Golubović, Nikola Borojević i Mišo Sparavalo. Zadatak grupe bio je da dejstvuje u rejonu: Teslić — Tešanj — Dobojski — Derventa. Komandir grupe Kojo Jotić, komesar Adem Hercegovac.

Četvrту (Kotorvarošku) grupu sa injavali su: Mile Trkulja, oku Perović, Duško Josipović, Ankica Budić, Nenad Božić, orče Popović i Luka Radetić. Zadatak grupe bio je da dejstvuje u rejonu: Maslovare — Skender Vakuf — Korištanji. Komandir grupe Mile Trkulja, komesar Duško Josipović.

<sup>37</sup> Prepis izvještaja kod autora.

Prednost ovakvog sastava grupa bila je u tome što su svi njeni borci dobro poznavali teren koji im je dodijeljen, ljude i prilike na terenu.

Prije polaska bataljona prema Vrbasu, komandant bataljona uputio je borce Kozarske ete Nikolu uka i Pendu Vidovi a, kao dobre poznavaoce terena i prilika u dolini rijeke, sa zadatkom da ispitaju situaciju, prikupe podatke o neprijatelju i amce za prebacivanje bataljona preko Vrbasa.

Prvog juna bataljon je 'krenuo prema Vrbasu. Kada je elo kolone izbilo u Muslimansku Lišnju, štab bataljona obavješten je da se u Poto anima u rejonu Kojin Han, zaseok Milanovi nalazi ve a grupa etnika. Pošto se uvjedio da su podaci ta ni, komandant bataljona je naredio Drvarskoj eti, koja se nalazila na za elju bataljonske kolone, da krene ulijevo i napadne etnike sa južne strane. Glavnina bataljona krenula je prema zaseoku Milanovi preko sela Puri i, razvila se i napala etnike duž komunikacije od sela Puri i prema selu Poto ani.

Poslije kratkotrajne, ali vrlo oštре borbe, etnici su odstupili prema selu Hrvani. Zatim je glavnina bataljona produžila pokret prema Vrbasu pravcem: Jasik k. 310 — Oštra Glava tt 299 — Makorevac tt 213 — Šeškovci. Drvarska eta u ulozi lijeve pobo nice krenula je iz sela Poto ani kosom koja se proteže paralelno sa potokom Lužani i usput razbila još jednu grupu etnika, koja se nalazila u rejonu tt 230 — Hrvani, produžila pokret i spojila se sa glavninom bataljona u rejonu raskrsnice puteva u isto nom dijelu sela Prosjek.

Pošto je izbio u rejon sela Seškovci bataljon je prenio i tu ostao narednog dana. Borce je obuzelo veliko raspoloženje i svi su jedva ekali da se prebace preko Vrbasa i krenu prema Kozari.

Štab bataljona je o ekivao dolazak kurira Vidovi a i uka, koje je ranije uputio u izvi anje. Me utim, njih su etnici zarobili. Bez obzira na to, bataljon je u prvi sumrak krenuo prema Vrbasu i stigao na obalu rijeke. Komandant bataljona obavješten je od strane mještana da su etnici prethodnog dana uhvatili uka i Vidovi a i da su odvukli sve amce, koji su se nalazili nekoliko kilometara nizvodno i uzvodno od sela. Ipak su mještani sela Otoka

sakrili jedan amac i stavili ga na raspolaganje bataljonu,. U amac je moglo da stane svega 10—12 boraca.

Odmah potom otpo elo je prebacivanje preko rijeke, ali je teklo vrlo sporo. Rijeka je bila nabujala i stoga vrlo brza. No je bila tamna. Prebacivanje je otpo ela prvo Kozarska eta, zato što je jedan dio njenih boraca bio rodom iz Lijev a polja, koji su poznavali ljude i prilike ovog kraja. im su preba eni prvi dijelovi, komanda Kozarske ete uputila je patrole prema cesti Topola — Klšnice, sa zadatkom da izvide cestu i prikupe podatke o neprijatelju. Kada je glavnina Kozarske ete preba ena, ve je bilo svanulo. Trebalо je prebaciti još glavninu bataljona preko rijeke i prevaliti me uprostor od rijeke do puta, dužine oko 10—12 km, a to je zahtjevalo mnogo vremena.

Kada se ve razdanilo i sunce visoko pojavilo, mještani su obavjestili štab bataljona da je prijelaz preko puta za Kozaru nemogu, zato što su prethodne no i na ovu dionicu puta pristigle nove njema ke i ustaške jedinice. Skoro u isto vrijeme vratidle su se i patrole koje je uputila komanda Kozarske ete i potvrdila navode mještana. Prema obavještenju jednih i drugih cesta je bila stvarno posjednuta. U rejonu Topola i Bosanski Aleksandrovac nalažio se ve i broj raznovrsnih vojnih vozila i artiljerijskih oru a na motornu vu u. Bile su to nove njema ke, domobranske, i ustaške jedinice koje su zauzimale polazne položaje za ofanzivu na Kozaru, koja e po eti 10. juna 1942.. godine.

U takvoj situaciji štab bataljona je naredio da se obustavi dalje prebacivanje preko Vrbasa i da se jedinice štoprije prikupe na desnoj obali rijöke, u rejonu sela Seškovci.

Za vrijeme odmora, održan je kratak sastanak štaba bataljona sa komandama eta. Poslije kratke procjene situacije donijeta je odluka da bataljon krene prema Ot-po ivaljci — i da u narednim danima osloncem na Motajicu, bataljon dejstvuje u trouglu sela Ilova, Kobaš i Srbac.

Za vrijeme odmora u selu Šeškovac na borbeno obezbije enje bataljona pripucala je grupa etnika, koja je, kako smo kasnije doznali, došla istim putem kojim i bataljon. O ito je, da su etnici pratili pokret bataljona iz ne-posredne blizine.

Slijede eg dana bataljon je krenuo za Otpo ivaljku, gdje je stigao no u izmje u 3. i 4. juna 1942. godine. Ljudstvo je bilo veoma zamoren. Pomisao na neuspjeh prebacivanja bataljona preko Vrbasa negativno je djelovao na raspoloženje boraca. Na putu za Otpo ivaljku iza bataljonske kolone, uslijed velikog umora, izostali su borci Kozarske ete Mile Bjelajac i Ljubo Petkovi, koji su više nisu vratili u jedinicu.

im je bataljon stigao na Otpo ivaljku susreo se sa štabom 4. odreda Motaji kom, i Crnovrškom gerilskom grupom. I jedni i drugi su se obradovali ovom susretu. Postavljeno je kružno borbeno obezbije enje.

Sutradan je održan sastanak štaba odreda sa štabom Proleterskog bataljona. Na sastanku je odlu eno da se bataljon, Motaji ka i Crnovrška gerilska grupa za prvo vrijeme zadrže na ovom terenu i da ispitaju ja inu, sastav, naoružanje i raspoloženje neprijatelja u garnizonima D. Lepenica, Srbac i Bosanski Kobaš. Nakon toga je trebalo napasti jednu po jednu neprijateljsku posadu na ovim uporištima, kako bi se na taj na in zaplijenila izvjesna koli ina municije, u kojoj se oskudijevalo.

Bataljon i obe gerilske grupe zadržali su se na Otpo ivaljci dva dana. Tada je dezertirao borac Grme ke ete Miloš Majki Krljo, sa puškomitraljezom i otiašao etnicima i preko njega su etnici dobili informacije o stanju u Proleterskom bataljonu.

U toku boravka na Otpo ivaljci ljudstvo se donekle odmorilo, jedinice sredile. Za vrijeme smotre utvr eno je da borci raspolažu vrlo malim koli inama municije, te da je i radi toga potrebno što prije napasti garnizon u Donjoj Lepenici.

Narednog dana bataljon i obe grupe krenuli su u pravcu sela Rakovac. Rijeku Poveli prešli su na Pašinom mostu koji je bio djelimi no porušen, te je trebalo izvršiti male opravke. Potom su preko sela Sr evi i 6. juna oko 13 asova stigli u selo Rakovac. Ovo selo bilo je nastanjeni stanovništvom poljske nacionalnosti, koje su etnici 12. maja 1942. do temelja spalili. Žitelji sela živjeli su u zemunicama. Bez obzira na to, borce su dobro do ekali i nahranili.

Odmah po dolasku u selo, jedinice su postavile kružno borbeno obezbjedenje prema Lepenici na brdu Gradina (č. 220) i prema Kraljevcu (č. 349), koje su držali etnici Njegosovićevi, i Janji kovom visu. Prema izjavama Voje Stupara na ovim položajima on i Danko uspostavili su vezu sa jednom grupom Forkapinih etnika. Tom prilikom etnici su se korektno ponašali i rekli da im ne smeta prisustvo Proleterskog bataljona na »njihovom terenu« i da ga neće ometati u izvođenju akcija.<sup>38</sup>

### *Borba na Motajici*

Jedna od najznačajnijih, a svakako i najteža borba na ratnom putu boraca Prvog krajiškog proleterskog bataljona bila je borba na Motajici.<sup>39</sup>

Motajica je planinski masiv koji se nalazi na desnoj obali Save i desnoj obali Vrbasa, na utoku Vrbasa u Savu, sa vrlo strmim sjevernim padinama. Nju okružuje bogat ravni arski i brežuljkasti prostor. Najviši vrh na Motajici je 652 m, od koga S3 paralelno sa rijekom Savom proteže greben koji se blaži spušta, isto što i prema Bosanskom Kobašu i zapadno prema Srpcu. Sa grebena planine, prema jugu proteže se nekoliko izrazitih kosa koje se skoro paralelno spuštaju prema putu koji vodi o Šrpsku prema Prnjavoru. Planina je gusto pošumljena, pitoma i vrlo bogata vodom. Od grebena prema rijeci Savi na sjever i Lepenici

<sup>38</sup> Miladin Jeftić, rodom iz sela Otpočivaljke tvrdi da je po naređenju Danka, samo u toku jednog dana, dva puta odlazio kod Forkape i nosio mu pisma koja je slao Danku, i obratno. Jeftić je to rekao Ljubi Novakoviću u odmah po završetku rata, kada je Novaković po službenoj dužnosti prikupljao podatke o borbi na Motajici. Šta je sve rečeno u obostranim pismima i porukama koje je nosio Jeftić nije se moglo utvrditi. Injenica je da je na sastanku koji je održan u štabu bataljona, komandant bataljona rekao komandirima eta da se u rejonu Ilova — Pasjaka Pravda nalazi dobrovolja ka vojska, koja ne priznaje komandu Rade Radića i da je njen komandant Forkopa obećao da neće ometati jedinice Proleterskog bataljona u toku napada na ustaška uporišta.

<sup>39</sup> O borbi na Motajici praktično ne postoji dokumentacija, a ono što ima veoma je oskudno. Postoji domobranska bojna relacija za mjesec maj i juni banjaluka kog zdruga u kojoj se kaže da je napad njemačkih bataljona kulturbuntovaca i etničkih oddreda na Proleterski bataljon otkončan 8. juna 1942. godine, da je tom prilikom bataljon raspršen, mnogi zarobljeni i ubijeni, a da gubitaka kod etnika i Njemaca nema. (Zb. NÖR IV/6 dok. br. 144).

prema jugu te e ve i broj poto i a. Južno od Motajice u gusto naseljenim selima, sve do puta Klašnice — Prnjavor — Derventa i oko same planine živi stanovništvo više nacionalnosti — Srbi, Hrvati, Muslimani, Poljaci, Slovaci, esи, Italijani, Rusi, Rusini Nijemci, Ukrajinci, Maari, Romi, Romani (Karavlaši) Jevreji i drugi, što je posebno obilježje ovog kraja. Svi su oni, posebno iz redova nacionalnosti, izuzev Nijemaca i Maara, u toku rata bili privrženi NOP-u. Kasnije je u ovom kraju formiran jedan partizanski bataljon sastavljen od boraca poljske nacionalnosti, koji se borio u sastavu partizanskih NO brigada.

Za vrijeme zadržavanja Proleterskog bataljona na Ot-po ivaljci odlu eno je da se napadne ustaško uporište u Donjoj Lepenici. To je bila zajedni ka odluka štaba odreda i štaba Proleterskog bataljona. Podaci o ja ini posade u ovom uporištu u raznim izvještajima iz tog vremena se razlikuju. Kre u se od 60—120 domobrana i nekoliko žandarma. Posada je imala zadatku da kao istureno borbeno obezbje enje štiti nesmetan saobra aj u dolinama rijeke Vrbasa i Save i put Srbac — Prnjavor. Osim toga, da pomaže Njemcima u mobilizaciji ljudi i konjskih zaprega oko sje e i izvla enja drveta sa Motajice.

Na Motajici se nalazio dio jedinica 7. SS »Princ Eugen« bataljona (folksdoj eri), a u Srpcu ustaše, oružnici i domobrani ja ine oko 150 vojnika.

Prvenstveni cilj napada na uporište u Donjoj Lepe-nici bio je da se razoruža posada i bataljon snabdije oružjem i municijom. Poslije toga je trebalo u što kra em roku protjerati neprijateljske posade iz Srpca i Bosanskog Kobaša i na taj na in obezbijediti ve i manevarski prostor. To bi omogu ilo i popunu bataljona novim borcima i stvorilo povoljnije uslove za politi ko djelovanje.

Sedmog juna izme u 21 i 22 asa jedinice su krenule iz sela Rakovac, prema uporištu u D. Lepenici.

Desna kolona, Grme ka eta prešla je cestu Ilova — Lepenica, i produžila grebenom Babi a brdo tt 205 preko sela Stojkovi a u pravcu Japaga tt 260, sa zadatkom da obuhvatnim djejstvom sa sjeveroistoka napadne na uporište. Vodi ove ete bio je Dušan Vu kovi , rodom iz sela Donja Lepenica.

Srednja kolona Kozarska eta, bez jednog voda, krenula je putem Rakovac — Donja Lepenica, prešla potok Blatnjak, sa zadatkom da napadne na uporište grebenom

Crkvenog brda, i sadejstvuje Grme koj eti. Vodi ove ete bio je Mirko Smiljani, rodom iz sela Donja Lepenica.

Lijeva kolona, Drvarska eta spustila se u dolinu rijeke Lepenice, prešla Carevu upriju i posjela položaje u vinogradima, sa zadatkom da sprije i eventualno odstupanje neprijatelja prema Srpcu, a dijelom jedinica da sadejstvuje Kozarskoj eti. Prvi vod ove ete kojim je pošao i komesar ete Boško Vukobrat, dobio je zadatak da se neopaženo provu e u pozadinu neprijatelja i posjedne položaj na Jovi i a brdu, s tim da jednu desetinu isturi na okuku puta u visini naseobine Šitneš-trg, da zatvori pravac Srbac — Donja Lepenica i sprije i eventualnu intervenciju neprijatelja sa pravca Srpsca. Vod je krenuo ranije i neopaženo zaposjeo predvi ene položaje.

Sve jedinice stigle su na vrijeme i posjele polazne položaje za napad.

Grupa ranjenih i bolesnih boraca iz sastava Proleterskog bataljona i 4. odreda ostavljena je u selu Gornja Lepenica na Smiljani a brdu. Za obezbije enje ranjenika odre ena je grupa boraca iz sastava pratnje Štaba 4. odreda, pod komandom Save erekovi a.

Me utim, pošto je prethodnog dana dobio pismeni ultimatum od strane komandanta 4. odreda da se preda i blagovremeno obaviješten o pokretu bataljona od strane etnika, neprijatelj je napustio uporište i povukao se prema uš u Vrbasa u Savu i Srbac. Ostavio je samo slabije borbeno obezbije enje koje je pri nailasku jedinica Proleterskog bataljona opalilo dva do tri kratka puškomitrailjeska rafala i pobeglo. Time je napad na uporište izgubio smisao, jer nije postignut cilj da se neprijatelj razoruža i Proleterski bataljon snabdije municijom i oružjem.

Prilikom upada jedinica u selo u zgradi škole u kojoj su bili smješteni neprijateljski vojnici na eni su prijavljeni kazani sa hranom, razbacani dijelovi vojni ke opreme, kreveti sa posteljinom i nešto malo municije.

Pošto su neprekidno pratili kretanje Proleterskog bataljona, etni ki komandanti su blagovremeno obaviješteni o neuspjelom pokušaju Proleterskog bataljona da se prebaci preko Vrbasa, njegovom boravku na Otpo ivaljci i pripremi za napad na D. Lepenicu, pa su odlu ili da

ga napadnu i razbiju im im se ukaže pogodna prilika, U tom smislu su grupisali ja e jedinice oko puta Klašnica — Prnjavor — Derventa i nešto sjevernije. Prema Proleterskom bataljonu uputili su Borjanski etni ki odred, u ijem su se sastavu u to vrijeme nalazile slijede e jedinice:

— prvi bataljon »Mrkonji « sastava: Jošava ka, Crnovrška, Vrbaska, Ilovska i Carevogorska eta. Komandant Dušan Novakovi ;

— drugi bataljon, odnosno odred »Obili « sastava: Tisova ka, Javoranska, elina ka, Skendervakufska i Lipovljanska eta. Komandant Lazo Tešanovi ;

— tre i bataljon »Kara or e« sastava: Maslovarska, Prva i Druga pribini ka, Buleti ka, Vlaji ka i Blatni ka eta. Komandant Ilija Mali .

— etvrti bataljon »Voja Tankosi « sastava: Ce avska, Ljeskovovodska i Rastuška etni ka eta. Komandant Boško Ga i , rodom iz e ave.

Ukupno 1350 do 1550 etnika.

Nije potpuno utvr eno da li je ovakav sastav etnika u estvovao u napadu na Proleterski bataljon. Pretpostavlja se da neke od navedenih eta nisu u estvovale, bar ne kompletne. Nije bilo nikakvog razloga da na položajima prema ustaškim garnizonima ostavljaju bilo kakve jedinice, jer su etnici ve do tada, potpisali sa ustašama sporazum o me usobnom nenapadanju i za borbu protiv Proleterskog bataljona i partizana uopšte.

Forkapini etnici nisu u estvovali u napadu kao zasebna formacija. Kad su etnici stigli u Illovu, ljudstvo jedne Forkapine ete raspore eno je za vodi e po kolonama i etama koje su napadale Proleterski bataljon.

U isto vrijeme dok je Proleterski bataljon podilazio i opkoljavao neprijateljsko uporište u Donjoj Lepenici, etnici su izme u 7. i 8. juna nastupali u više kolona za Proleterskim bataljonom. Glavna kolona sastava, bataljoni »Kara or e« i »Tankosi « kretala se iz rejona Illove preko Milankovi a raskrš a prema selu Dragojevi i i brdu Bojanovac k. 310. Dio jedinica iz ove kolone produžio je pokret i u toku no i posjeo visove na kosama koji se sa vrha Motajice spuštaju prema Donjoj Lepenici. To su i Visovi k. 490, Kamenita glava k. 473, Mramorje k. 276 i

obansko brdo k. 362. etnici su cijenili, da se Proleter-ski bataljon, kada bude okružen i napadnut, ne e probijati na jug u ravni arski kraj, ve prema Motajici, što» je vojni ki ispravno.

Jedna eta njema kog 7. bataljona SS »Princ Eugen« zaposjela je položaje jugoistc no od Babina groba k. 257 i k. 321. Štab ovog bataljona nalazio se u selu Kaoci..

U ranu zoru, glavnina ove kolone, ja ine preko 600 etnika krenula je od Milankovi a raskrs a preko zaseoka Nikoli i, Gornje Lepenice, Rudine, zaseoka Stojkovi i, Donje Lepenice u pravcu Japage k. 260, da desnokrilnim obuhvatom napadne Proleterski bataljon sa padina Motajice.

Druga grupa etnika manje brojna sastavljena od nekoliko eta nastupala je sa juga, preko sela Srebi i i rijeke Lepenice, sa ciljem da napadne proletere uz crkvenu kosu u pravcu crkve i Jattaga, i da vrše i lijevokrilni obuhvat sadejstvuje glavnoj koloni.

Iz ovakvog rasporeda i ja ine etni kih jedinica može se zaklju iti da je njihova zamisao bila da dijelom jedinica još u toku no i zaposjedne kose koje vode prema grebenu Motajice i da sprije i eventualni probor Proleterskog bataljona u tom pravcu. Glavnim jedinicama sa sjeveroistoka i pomo nim sa jugozapada trebalo je okružiti Proleterski bataljon u rejonu crkve i sjevernije i u sadejstvu sa Njemicima razbiti ga i uništiti u rejonu sela.

Neposredno pred napad etnika raspored jedinica Proleterskog bataljona bio je: Grme ka eta, Motaji ka i Crnovrška gerilska grupa okupljene na platou crkvene kose sjeverno od crkve. Kozarska eta nalazila se oko crkve i škole i nešto južnije. Drvarska eta — drugi i tre i vod na brdu vinograd, prvi na Novakovi a brdu sa jednom desetinom u rejonu Sitneš trg. Iznovi štaba odreda, Štab Proleterskog bataljona i komandiri proleterskih eta u tom momentu nalazili su se izme u Grme ke i Kozarske ete.

Za taj dan bio je zakazan narodni zbor, pa su u obližnja sela upu ene patrole da obavijeste narod, da u štovem broju do e u Donju Lepenicu. Neuobi ajeno su se oglasila i crkvena zvona u okočnim selima i lavež pasa.

Organizovano je prikupljanje hrane u najbližim zaseoeima, a jedan dio boraca uslijed velike zamorenosti prilegao je da se odmori. Cim je svanulo etnici su kao i obi no po eli pripucavati.

Oko 6 asova 8. juna 1942. otpo eo je opšti napad etnika uz zvuke vojni kih truba. Pošto je Grme ka eta bila sva na okupu, komandant bataljona naredio je komandiru ete da odmah uputi jedan vod na raskrsnicu puteva južno od Japage i prihvati borbu sa etnicima, a da sa cijelom etom krene za prvim vodom, sa zadatkom da zaustavi etnike koji su se preko zaseoka Stojkovi i kretali prema raskrš u puteva južno od sela Japage.

Istovremeno, osmatranjem je primje ena još jedna ja a kolona etnika koja se kretala od Smiljani a brda prema zaseoku Stojkovi i. Nekoliko minuta kasnije primje ene su kolone etnika koje su se kretale putem od sela Rakovac prema Donjoj Lepenici i preko sela Sr evi a i rijeke Lepenice u pravcu crkve. U prvom momentu vjerovalo se da se radi o slabijim jedinicama i staroj praksi etnika da prate bataljon i za njim pripucavaju. Nastala situacija je nagnala da se brzo odustane od takve procjene. Prema pravcima pokreta etni kih kolona procijenjena je i njihova namjera — da okruže i napadnu bataljon i da situacija nalaže da treba raditi brzo i vrlo energi no, jer je vrijeme brzo odmicalo.

Štabovi 4. odreda i Proleterskog bataljona zajedni ki su donijeli odluku da se bataljon orijentiše prema grebenu Motajice. Brzo je formiran borbeni poredak sastava: glavnina bataljona Grme ka i Kozarska eta, drugi vod Drvarske ete i obe gerilske grupe. Zaštitnicu su obrazovali tre i vod Drvarske ete, dio boraca Kozarske ete, i jedna desetina Grme ke ete. Sa ovom grupom nalazili su se: komandant bataljona i komandir Drvarske ete. Cim je borba otpo ela komesar bataljona otišao je u Grme ku proletersku etu.

Na elu probaja bila je Grme ka eta, prvi vod Kozarske, i obe gerilske grupe, dok su drugi vod Kozarske i drugi vod Drvarske imali zadatak da odbijaju napade etnika sa bokova.

im je primje en pokret etnika upu eni su kuriri prvom vodu Drvarske ete, sa zadatkom da se odmah po-

vu e u sastav ete, ali su se brzo vratili neobavljeni posla. Zbog toga je prema ovom vodu krenuo zamjenik komesara ete Pero Trnini sa dva kurira koji tako e nije uspio uspostaviti vezu sa prvim vodom. Jedva je izbjegao etnicima i vratio se u sastav ete.

Za vrijeme dok se glavnina probijala crkvenom kosom prema Japagama, zaštitnica je sa uspjehom odbijala napad etnika sa južne strane. U kriti noj situaciji komandant odreda i komandant Proleterskog bataljona dogovorili su se da komandant odreda ide na elo grupe za proboj, a komandant bataljona sa zaštitnicom.

Pošto etnici nisu bili potpuno zatvorili obru sa pravca Srpca, komandant bataljona i komandir Drvarske ete o ekivali su da e se prvi vod samoinicijativno probiti u sastav ete, do ega nije došlo. Prijedlog da se zaštitnica kre e brže za glavninom, komandant bataljona je kategoriski odbio, zato što je procijenio da e glavnina izdržati napad sa bokova, a prvi vod Drvarske ete uspjeti da se probije i do e u sastav bataljona. Htjeo je po svaku cijenu da sa eka ovaj vod što je i normalno. Me utim, pritisak etnika bio je još žeši, posebno na desni bok bataljona, a prvi vod još nije bio stigao. Kad je glavnina bataljona izbila elom kolone u visinu Japage i vodila žestoku borbu, etnici su ubacili svježe jedinice preko zaseoka Stojkovi i i odsjekli zaštitnicu, u kojoj se nalazilo oko 30 boraca pod komandom komandanta bataljona. U isto vrijeme potpuno je odsjeen prvi vod Drvarske ete i bio prisiljen da se probije preko s. Kriškovci prema jugu.

Prvi pokušaj zaštitnice da se probije i spoji sa glavninom bataljona nije uspio. Napravljen je još jedan vrlo energičan pokušaj, ali bez uspjeha. U toku juriša poginulo je i ranjeno nekoliko boraca. Ostatak grupe, na elu sa komandantom bataljona, zaposjeo je položaje na jednom vrlo pogodnom visu južno od Japaga i odbijao napad etnika. Grupa je tada bila više nego prepovoljena.

U to vrijeme u rejonu k. 273 i na Mramorju k. 216, sjeverno od Japaga glavnina bataljona i obe gerilske grupe vodile su vrlo žestoku borbu. Praštale su bombe na sve strane i uli uzvici »naprijed« Krajišnici, juriš proleteri!«

Po nare enju komandanta bataljona ostatak grupe boraca koja se nalazila u zaštitnici pripremio se za ponovni proboj iz obru a za glavninom. Karakteristi no je da etnici u tom momentu nisu vršili jak pritisak na opkoljenu grupu. Vjerovatno su o ekivali da e se grupa probijati za glavninom bataljona, i da se tada sa njom obraunaju. Me utim, po nare enju komandanta bataljona grupa se na juriš i bez gubitaka probila u sasvim drugom pravcu, odvojila se od etnika i krenula sjeveroisto no, prešla Stojkova ki potok, i produžila pokret prema obanskem brdu. Kad su borci ove grupe bili uvjereni da su se uspješno probili, da su van dometa etnika i kretali se prema obanskem brdu naišli su na dobro pripremljenu, vrlo jaku i maskiranu etni ku zasjedu, Vlaji ku etni ku etu, koja ih je na kosi južno od obanskog brda jednostavno pohvatala. Svaki pokušaj da se u tom momentu ma šta u ini ostao je bez nade na usniesh. etnici su se maskirali oko složenih redova iscijepanog drveta, pripremljenog za izvoz i debelih stabala. Iznenadili su se kad im je komandanat bataljona rekao: »Ja sam Zdravko elar«. Svezali su ga zajedno sa komandirom Drvarske ete, a zatim cijelu grupu odveli u štab Nikole Forkape koji se nalazio u rejону Milankovi a raskrš a.

U ovoj grupi nalazili su se: Zdravko elar i njegov kurir Dušan Marjanovi , Savo Triki , Pero Trnini , Živko Stojanovi , Jovo Dobrijevi svi iz Drvarske ete. Zatim Božo Sevi , Mi o Došenovi , Tomo Rakovic i Mihajlo Bjelovuk, iz Grme ke ete, ukupno 10 drugova.

Jednovremeno, dok je vo ena najžeš a borba u rejonu Japage, od glavnine je odsje en dio prvog voda Grmekke ete, sa kojom se nalazio komesar bataljona Esad Midži i komandir voda Ratko Marjanovi . Probijaju i se prema Visovima sudario se sa jednom etom 7. SS Princ Eugen bataljona. Oko 20 boraca probilo se kroz njegove redove i došlo u sastav bataljona na Gradinu; dok su komesar bataljona Esad Midži i komandir voda Ratko Marjanovi sa grupom boraca odstupili. Pošto su izgubili vezu sa bataljonom oni su sutradan pošli prema emernici. U ovoj borbi zarobljeni su: Ibro Saki , zamjenik komesara Grme ke ete i borci Božo Obradovi i Mirko Balaban. Saki je otjeran u logor u Norvešku, a Obradovi i Balaban u logor na Sajmištu gdje su preživjeli rat.

Tek što je za elje glavnine izbilo u rejon kote 260, odbilo juriš etnika i odoljevalo paklenoj paljbi, elo glavnine naišlo je u rejon kote 273 na organizovanu zasjedu i nove položaje etnika. Ponovo se prołomio uzvik »juriš proletari!« i svaki je osjetio da se naišlo na novu prepreku i na nove teško e. Za sve vrijeme juriša i paklene paljbe, etni ka vika, dranje i psovka nisu prestajali. Me u etnicima je bilo i veoma grlatih, pa su im proletari uzvraли, te je dolazilo do komi nih scena, što je u ovakvom vatrenom paklu izazvalo smjeh. U tom opštem metežu dovoljno je bilo uo iti kada borac Ostoja Brki ubija jedno gove e, koje je poplašeno jurilo zajedno sa etnicima, što je unijelo posebno raspoloženje. ak i po završetku proboga, to se nije zaboravilo, pa su Ostoji prebacivali što gove e, koje je ubio nije donio da se pripremi dobra veva. Ovaj doga aj ušao je i u bataljonski »Vrabac« i ovjekove en u stihovima: »Zvižde meci, lete strele, naš Ostoa ubi tele«.

Neprijatelj je u rejonu k. 273 brzo odabio en, a bataljon se probijao dalje. Me utim, pošto su odabio eni sa prvobitnih položaja etnici su se vrlo brzo sre ivali i jurišali na bokove i za elje bataljona. Bili su vrlo drski i u napadima uporni. Nisu dozvoljavali proleterima bilo kakav predah. Borci bataljana vra ali su im istom mjerom. Iako je trpilo gubitke bataljon je prodirao dalje. U toku te borbe njegova glavnina je bila borbeno sre ena i proletari su znala ki, hrabro i uporno tupili oštricu napada etnika koji su napadali sa bokova i pozadine.

Samo što je za elje izbilo u rejonu k. 273, negdje oko 10 asova, došlo je do ponovnog žestokog sudara eli bataljona sa svježim etni kim jedinicama u rejonu Mramorje k. 276. Poslije nekoliko obostranih juriša proletari su slomili otpor i probijali se ka k. 294. Pošto je ovladao rejom k. 294 bataljon je prodirao dalje i trpilo bo nu vatru. Po izbijanju na zaravan ispred kote 324 nastupilo je izvjesno zatišje. Ali, ubrzo se sru io na njih pravi uragan iz više automatskog oružja. Vatru je otvorila jedna eta 7. njema kog SS bataljona »Princ Eugen«. I ovom prilikom došla je do izražaja snalažljivost i samoinicijativa boraca. Naime, puškomitraljezac Vid Li ina koji je govorio njema ki jezik, iskoristio je to i Nijemcima na

njihovom jeziku komandovao prekid paljbe i upozorio ih da ne pucaju. I zaista vatru je za kratko vrijeme prestala. To su proleteri iskoristili, malo se sredili i produžili napad. Me utim, Njemci se nisu dali prevariti, brzo su uveli da su izgubili dragocjeno vrijeme i nastavili su sa paklenom paljbom.

Bataljon je izbio na zaravan ispred Visova <sup>tt</sup> 490. O ekivalo se da na Visovima nema neprijateljskih jedinica. Me utim, u toku no i 7/8. juna etnički su jedinicama nepoznate ja ine zaposjeli Visove <sup>tt</sup> 490 i organizovali položaje, u tri uzastopne linije. Konfiguracija zemljišta omoguila im je da istovremeno sa sve tri linije otvore vatru. Posjedaju i Visove etnički su želeli da sprije e izvla enje bataljona ka Gradini <sup>tt</sup> 652.

Na zaravan se probilo oko 100 boraca Proleterskog bataljona i borci Motaji ke i Crnovrške grupe. Probili su se tako e i štab 4. krajiškog odreda, Milan Radman sekretar OK KPJ i Zaga Umi evi Mala, lan OK KPJ. Od rukovodioca Proleterskog bataljona na zaravan su se probili Huso Hodži, zamjenik komesara bataljona, Jovan Runi komandir, Avdo uk politi ki komesar i Drago ReIji komandir voda Grme ke ete, te Branko Vukovi i Miloš Trifunovi, komandiri vodova Kozarske ete i Branko Košpi, komandir 3. voda Drvarske ete.<sup>40</sup> U gotovo bezizlaznoj situaciji, bez štaba bataljona, s opasnoš u da budu odba eni ka rijeci Savi i uništeni, komandant 4. krajiškog odreda Danko Mitrov preuzeo je komandu nad bataljom. Nedvoume i se, pošto vremena za razmišljanje nije bilo, Danko se obratio okupljenim borcima slijede im rije ima: »Drugovi, znam da nemamo dovoljno municije, pa ipak probiti se mcramo. Municipu ne smijemo štediti. Ranjene i poginule drugove pokupi smo pošto razbijemo etnike. Više puta dok sam se borio u Španiji, bio

<sup>40</sup> Po etkom maja 1980 godine autori su, sa grupom oficira, ina e preživjelih boraca Proleterskog bataljona, koji su se za vrijeme boravka bataljona u srednjoj Bosni nalazili na komandnim dužnostima u bataljonu, od desetara do komandira ete, obišli sva mjesta i položaje na kojima je Proleterski bataljon vodio borbe, rekonstruisali sve borbe i doga aje na licu mjesta i konsultovali preživjele mještane i rukovodioce NOP-a sa terena iz tog perioda. Najviše vremena utrošili su na rekonstrukciji borbi na Motajici. O svim važnijim doga ajima razgovarah su i sa izvjesnim brojem preživjelih boraca bataljona.

sam u sli noj situaciji, ali je sve dobro prošlo«. Sa uzvikom »napre proleteri« pozvao je borce na juriš. Dankovo držanje i hrabrost ispoljena u ovim trenucima ulivala je snagu i uvjerenje borcima u uspjeh. Zaorilo se gromovito »ura — naprijed, proleteri«. U prvom naletu probijena je prva linija neprijateljske odbrane. Iznena eni silinom juriša etnici su isko ili iz druge i treće linije rovova i jurnuli na proletere, nastoje i da se kroz strelja ki stroj proletera probiju ka Njemicima. Došlo je do borbe prsa u prsa, u kojoj je poginuo veći broj etnika. Bataljon je zauzeo Visove t t 490, na kojima se zadržao kraće vrijeme, da bi se borci malo odmorili, prikupili ranjene i sahranili poginule borce. Na Visovima je organizovana odbrana na brzu ruku.

Borba za Visove t t 490 bila je poslednja i najteža borba koju je bataljon vodio u srednjoj Bosni do prelaska u Slavoniju. U žestokom okršaju koji nije trajao duže od 10 minuta junak su poginuli proleteri: Ratko Malbašić, Rade Mirković, Brane Desnica, Marko Šurić, a teže su ranjeni Drago Reljić i Vlado Zorić.

U jurišu na Visove borac Grmečki teže Rade Mirković iako teže ranjen, nastavio je da juriša sve dok nije ponovo pogoden u grudi. Pao je smrtno ranjen, uzvikujući: »Drugovi, uzmite proletersku zastavu koja se nalazi u mom rancu i pozdravite moju majku i kažite joj gdje sam i kako poginuo«, a zatim odmah izdahnuo.

Poslije kraće zadržavanja na Visovima t t 490 bataljon je nastavio pokret i u popodnevnim asovima izbio u rejon Gradine t t 652, i organizovao kružnu odbranu, jer se nije imalo kuda dalje odstupati.

### *Boravak na Motajici i prelazak bataljona u Slavoniju*

Sekretar partijskog biroa proleterskog bataljona Huso Hodžić okupio je lanove partije i saopštio im da u toku noći i oni i lani SKOJ-a drže stražu, a da se ostali borci odmaraju. Prva noć na Gradini protekla je mirno. Im je svanulo upućeno su patrole u više pravaca da pronađu izvore vode. Jedna patrola pronašla je izvor na oko 400—500 metara, sjeverozapadno od Gradine.

### 9. juni — drugi dan na Gradini

Na prijedlog sekretara partijskog biroa, oko 8 asova održan je sastanak sa svim lanovima Partije koji su se zatekli na Gradini. Sastankom je rukovodio sekretar Okružnog komiteta Milan Radman. Na sastanku je izvršena kritika analiza događaja koji su se odigrali prethodnog dana u kojima je bataljon pretrpio velike gubitke, izgubivši više od polovine boraca i skoro sav komandni kadarski. Lanovi KPJ su postavili pitanje budnosti i odgovornosti rukovodećeg kadra, koje je dovelo do toga da se bataljon nađe u tako teškoj situaciji i nesmotrenosti oko prikupljanja etničkih jedinica i pripreme napad na bataljon. Odgovor nisu mogli dati komunisti iz štaba bataljona, pošto je cijeli štab izginuo, a ni lanovi štaba 4. krajiskog NOP odreda i Okružnog komiteta KPJ.

Na sastanku je zatraženo da se pristupi reorganizaciji bataljona i izboru novog komandnog kadra; da se ostane na Gradini nekoliko dana i da se prikupe borci koji su se eventualno probili iz obredu i lutali po šumi tražeći vezu s bataljom; da se u više pravaca upute patrole koje će prikupiti podatke o neprijatelju i uspostavi veza sa zaostalim borcima; da jedna grupa boraca pođe ponovo u rejon Visovići i provjeri da li su svi poginuli borci sahranjeni, te ako nisu, da to uine, da se uputi izvidnica u pravcu sela Gornja Lepenica, izvide neprijateljske jedinice i ispita mogunost proboda bataljona prema Prnjavoru. Pošto je dobro poznavao teren, u izvještaju je pošao i Danko Mitrov sa jednom desetinom boraca i s puškom-mitraljezom.<sup>41</sup>

<sup>41</sup> Prema izjavi Dušana Radujka, koji je bio u sastavu patrole, dok su se spuštali južnim padinama Motajice preko Jovanovog brda kota 561, blizu sela Dragojevići, patrola je naišla na etnički civila koji su sahranjivali poginule partizane. Danko ih je upitao koga sahranjuju, a oni su mu odgovorili: »sahranjujemo komunisti ke bandite«. Na pitanje da li ima još poginulih i zarobljenih partizana, odgovorili su: »svi zarobljeni partizani su pobijeni, a me u njima i partizanski komandant Zdravko Čelar, a žena komandanta Danka Mitrova zarobljena je«. Pored ostalog, rekli su da se etnički nalaze u svim selima, a jedan od njih rekao je da je još ostao neuhvatljivo u samom Dinku Mitrovu, ali da ni on ne je dugo. Zbog prisustva etničkih u blizini, u selima neposredno uz planinu Motajicu nismo mogli nabaviti hranu. Pri povratku, u

Toga dana na Gradinu je došlo još oko 25 boraca koji su za vrijeme probaja bili odsje eni.

Pošto su pristigle sve patrole koje su bile upu ene za vezu i pronalaženje eventualno odsje enih grupa ili pojedinih boraca i kako ovi nisu više pristizali, tog dana je ustanovljeno da se do tada na greben Motajice probilo ukupno 117 boraca iz Proleterskog bataljona. Od toga: iz Prve kozarske ete 20, iz Grme ke ete 76 i iz Drvarske ete 21. Pored boraca Proleterskog bataljona na grebenu Motajice našli su se i borci Motaji ke i Crnovrške gerilске grupe.

Tako e je utvr eno da su u borbi na Motajici poginuli: Ratko Obrada Malbaši , komandir drugog voda Drvarske ete, Rade Jovana Mirkovi , bataljonski zastavnik, Ilija Dane Ožegovi , Marko Sime ūri , Dušan Jovana Jandri , Branko ure Desnica, Božo Spasoja Novakovi , Gojko Sime Paši , Nikola Stojana Bjelovuk, ūro Stanika Vujatovi , Branko Batas, Stanko Grubljevi , Svetozar Lea i emil Rizvakovi , dok su Fadil Seri , komesar Kozarske ete i Vlado Vitjuk uhva eni posle borbe u selu Lišnja, od strane etnika i streljani.

Te ve eri pristupilo se reorganizaciji bataljona. Grmek ka eta ostala je u prvočitnom sastavu, dok su Kozarska i Drvarska, pošto su pretrpjeli velike gubitke spojene u jednu. U svakoj eti formirana su po dva voda, a vodovi po dvije desetine. Svaka desetina imala je po jedan puškomitrailjez. Sastav komande Grme ke ete ostao je ne-promijjenjen. Za komandira prvog voda odre en je edo Brki , a za vršioca dužnosti komandira drugog voda, umjesto ranjenog Draga Relji a, odre en je Dušan Repaji . Na po etku probaja ranjen je komandir Kozarske ete Slavko Zmi . Za komandira novoformirane ete odre en je komandir prvog voda Kozarske ete Branko Vukovi , a za politi kog komesara Niki a Joji , iz sastava Drvarske ete.

Te ve eri štab bataljona nije odre en, jer se još uvi jek pretpostavljal da su još živi komandant i politi ki komesar Zdravko elar i Esad Midži i da e do i u sastav

**šumi smo našli jednu krma u sa nekoliko odraslih prasadi, koje smo uspjeli dotjerati na Gradinu. Prasad su odmah zaklana, a borci su meso pekli bez soli i jeli.-«**

bataljona. Patrole koje su upuene u više pravaca, uspjele su da pronađu izvještaj broj boraca i dovedu ih u sastav bataljona. U borbi za Visove zarobljeno je nekoliko etnika, od kojih su dobijeni podaci da su znaci raspoznavanja za 8. juna bili Sablja — Sarajevo, te pomoć u istih 10. juna zarobljena su još dva etnika koji su izjavili da su etnici tog dana prije podne u selu Rakovcu strijeljali komandanta Proleterskog bataljona Zdravka Čelare i još dva borca.

#### 10. juni treći dan na Gradini

Na prijedlog Huse Hodžića, sekretara partijskog biroa bataljona, u 8. asova ponovo je održan sastanak članova Partije, kome je prisustvovao sekretar OK Milan Radman i članovi Štaba 4. odreda. Pošto nije bilo izgleda da će se komandant i komesar vratiti u bataljon na sastanku su razmatrana pitanja izbora rukovodstva bataljona i preduzimanje mjera za probaj sa Motajice.

Uzimajući u虑e Husa Hodžića je predložio da se za komandanta bataljona izabere dotadašnji komandir Grmek, te Jovan Runi, a za političkih komesara dotadašnji komesar Grmek, te Avdo Šuk. Prijedlog Hodžića jednoglasno je prihvaten. Međutim, uzimajući u虑e Jovan Runi Joja, koji je mnogo volio i cijenio Zdravka, sa kojim je bio u bliskom srodstvu, osjećajući veliku tugu i potištenost zbog pogibije Zdravka, izjavio je: »Možda sam kao komandir te mogao više učiniti da spasim Zdravka. Ovoga momenta mi je teško da zauzmem njegovo mjesto, zato predlažem da se za komandanta izabere Branko Vuković, komandir kozarsko-drvarske čete koji je sinoć izabran na tu dužnost. Branko je hrabar, dobroga poznajem. Kao komandir Prvog voda Kozarske čete postizao je uvijek dobre rezultate u borbi. I ovoga puta se probio na Motajicu sa svojim vodom« članovi Partije jednoglasno su prihvatili prijedlog Jovana Runi a i za komandanta bataljona izabrali Branka Vukovića. Umjesto Vukovića za komandira Kozarske čete izabran je Branko Košpić iz Drvarske čete. Za komandira prvog voda Kozarsko-drvarske čete određen je Miloš Bajić i za komandira drugog voda Stevo Bajić. Oba iz Drvarske proleteriske čete.

Po drugoj ta ki dnevnog reda utvr eno je da se neprijatelj nalazi u svim selima ispod Motajice i da e seteško do i do hrane da je namjera neprijatelja da gla u prinudi proletere na predaju, da bi proboj zbog nedostatka municije, vodio bataljon u velike gubitke i da zbog toga treba ispitati sve mogu nosti izvla enja u pozadinu neprijatelja. Sekretar OK Milan Radman predložio je da se radi nabavke hrane bataljon podijeli u manje gerilske grupe, da svaka grupa za sebe nabavlja hranu u obližnjim selima, a u slu aju da nai e na neprijatelja da iznenadno otvori vatru na njega, nanese mu gubitke i na brzinu se povu e u šumu, da zborno mjesto za sve gerilske grupe bude Gradina, gdje bi se stalno nalazio jedan broj boraca za vezu.

Radmanov prijedlog podržali su lanovi Štaba 4. krajiskog NOP odreda, dok lanovi partije Proleterskog bataljona nisu prihvatali da se bataljon razbije u gerilske grupe.

Na ovom sastanku Danko Mitrov je izjavio: »Poslije sastanka ja u sa dva-tri druga krenuti u pravcu Skender Vakufa, da preko svojih saradnika uspostavim vezu sa snagama koje nam idu sa Grme a u pomo . Drug Stari i Osman prilikom rastanka, obe ali su da e im stignu na Kozaru ili Grme odmah poslati na ovaj sektor ja e snage. Oni su to u inili. S tim snagama ja u uhvatiti vezu i sa njima krenuti u pravcu Motajice. Ovdje treba ostati još nekoliko dana dok se ja ne vratim«. Danko je ovo tako uvjerljivo govorio da su proleteri prihvatali njegovo obrazloženje, dok lanovi Štaba odreda i OK nisu povjerovali u takvu mogu nost i zadržavali ga da ne krene.

O odluci da se ostane na Motajici brzo su saznali i os tali borci. Danko još nije ni krenuo, a me u borcima je zapo eli bu na rasprava. Jedna manja grupa govorila je da ne e više trpjjeti glad i da e napustiti Motajicu. Oko ove grupe po eo se okuuljati još jedan broj boraca. Zapijetila je opasnost da do e do cijepanja bataljona. Vidjevši do ega može dovesti, iskusni revolucionar, stari lan partije Huso Hodži pozvao je edu Brki a, komandira prvog voda Grme ke ete. Poslije kra eg razgovora Brki se vratio i pozvao borce svoga voda da stanu u stroj, a zatim se obratio ostalim borcima rije ima: »Ko je

za kolektivni proboj sa Motajice, neka stane u stroj«. Njegovom pozivu odmah su se odazvali lanovi partije i SKOJ-a, koji su i ranije bili protiv cijepanja bataljona. Grupa koja je tražila da se bataljon podijeli na manje grupice i da na taj način traži izlaz iz ove teške situacije, oborene glave i posti eno laganim korakom prišla je i stala u stroj sa ostalim borcima. Od tog momenta bataljon je bio jedinstven u svakom pogledu. Istovremeno ovo je bio odgovor drugu Radmanu i Štabu 4. krajiskog NOP odreda da Proleterski bataljon nema namjeru, niti hoće da se razbijaju u gerilske grupe. Veliku ulogu da se o uva jedinstvo Proleterskog bataljona imali su lanovi KPJ sa Avdom ukom i Husom Hodžićem. Poslije ovog, održana je konferencija, na kojoj su svi borci upoznati sa odlukom lanova Partije.

Tom prilikom rečeno je da je komandant bataljona Branko Vuković sa grupom boraca počeo u selo Nova Ves, oko 8 kilometara od Gradine, radi nabavke hrane i prikupljanja podataka o neprijatelju. Borcima je naređeno da nastave sa uređenjem položaja. Zatim je komandant bataljona sa jednim vodom otišao u selo Nova Ves, prenosaо uniformu kapetana bivše jugoslovenske vojske i obukao je. Od mještana je dobio obavještenje da se u selu nalaze etnici, a ubrzo se i susreo sa njima. Koristeći uniformu obratio im se riječima: »Gubite mi se s očiju, dok vas nisam sve pobio. Dok mi vodimo borbu sa komunistima, vi ovdje jedete i pijete«. Poslije ovoga etnici su se povukli iz sela, a Branko je prikupio nešto hrane, slanine, pasulja, krompira, projinog brašna i izvjesnu količinu hljeba i sa prikupljenom hranom vratio se na Gradinu. Poslije podne Danko je u pratnji tri borca krenuo u pravcu Skender Vakufa.

#### 11. juni — četvrti dan na Gradini

Izjutra su upućene dvije patrole u selo Kaoci i selo Vlaknica radi prikupljanja hrane i podataka o neprijatelju i po povratku izvjestile su da se u selu Vlaknici nalaze etnici, a u selu Kaoci Njemci, što ih je sprječilo da nabave hranu. Zbog toga je bataljon ostao cijelog dana bez hrane. Izgladnjeli borci jeli su mladi list, ljuštili koru sa drveća, sisali sok ispod nje, pa su ubrzo osjetili bolove u stomaku. Usljed nedostatka hrane i štete ekivanja vijesti od

Danka, borce je sve više hvatala nervoza i nestrpljenje. Istog dana oko 17 asova iznenada se na Gradinu vratio jedan borac iz Dankove pratnje i obavijestio Milana Radmana i Voju Stupara da je Danko poginuo u selu Srdevi i, od etnika koji su tu postavili zasjedu.

Milan Radman i Vojo Stupar odmah su upoznali štab bataljona sa pogibijom Danka i naredili da se borcima o tome ne govori. Dogovoren je da se sa pogibijom Danka upoznaju samo lanovi KPJ. Održan je partijski sastanak, na kome je sekretar partijskog biroa Huso Hodži konstatovao da je Dankovom pogibijom propao pokušaj uspostavljanja veze sa jedinicama koje je trebalo da do u u pomo bataljonu i da sada pred lanovima Partije stoji odgovornost za dalju sudbinu bataljona. Naglasio je da komunisti ne smiju dozvoliti da bataljon izgine i da oružje ne smije pasti u ruke neprijatelju, već da se mora na i rješenje i izlaz iz postojeće situacije. Na sastanku je voena vrlo živa diskusija. Bilo je više prijedloga o izvlačenju bataljona iz okruženja. Komunisti Grmeke su predložili da se bataljon probije u pravcu Skender Vakufa, a zatim preko rijeke Vrbasa i Manja e produži pokret za Grmeke, ili pak da se probije između Dervente i Prnjavora preko planine Borja i sela Koričani izbjegne na rijeku Vrbas između Jajca i Donjeg Vakufa, a potom da se preko Vrbasa prebaci na sektor 3. krajiškog NOP odreda. Smatrali su da bi na ovom pravcu bataljon imao najmanje gubitaka. Komandant bataljona Branko Vuković, nije se složio ni sa jednim od navedenih prijedloga zbog toga što su boričari raspolagali sa vrlo malo municije. Predložio je da se bataljon probije preko rijeke Vrbasa i Lijevaca polja na Kozaru, zato što je ovaj pravac mnogo kraći od predloženih. Milan Radman je i dalje ostao pri svom ranijem prijedlogu da se bataljon podijeli u gerilske grupe, ostane na Motajici i sa eka dolazak ja ih jedinica sa Kozare i Grmeke.

Prijedlogu Radmana suprotstavio se politički komesar bataljona Avdo Šuković. On je istakao da bi takav prijedlog bio prihvatljiv, da su boričari Proleterskog bataljona sa terena srednje Bosne i da više poznaju ovaj kraj i narod koji bi im pružio i više pomoći. Rekao je da je narod ovog kraja zaplašen zvjerstvima i terorom etnika,

pa i oni koji bi htjeli da pomognu proleterima to ne smiju. Veći dio naroda srednje Bosne je trenutno na strani etnička. Kao potvrdu iznio je primjere kako su u selu Teši i i Buleti i civilni zaklali proletere Grmeke te Milana Landupa i Radmila Stefanovića, zamjenika politi kog komesara Kozarske te.

Komandir Grmeke te Jovan Runi predložio je da se ispita mogunost prelaska preko rijeke Save u Slavoniju. Na ovu ideju kako je sam rekao povukla ga je izjava proletera Luke Kljkovića koji je sa još dva borca poslje proboga kod sela Donja Lepenica izbio na desnu obalu rijeke Save i na lijevoj obali osmotrio nekoliko amaca. Predložio je da sa Kljkovićem i još nekoliko boraca pođe u izvještaj i ustanovi da li se amci još uvijek nalaze na istom mjestu i koliko ih ima, ko su ljudi koji ih koriste, da li su to civilni ili vojnici i da li bi se mogli upotrebiti za prebacivanje bataljona. Ukoliko se utvrди da se amci mogu iskoristiti za prebacivanje, da se bataljon privremeno prebaci u Slavoniju, gdje bi se borci odmorili i snabdijeli municijom, a potom se vratili na ovaj sektor ili na Kozaru. Kroz diskusiju je zaključeno, da bi se ovakvim postupkom postiglo iznenađenje, jer neprijatelj ne očekuje probog bataljona na tom pravcu, s obzirom da rijeku Savu smatra nepremostivom preprekom za bataljon. Poslije duže diskusije odlučeno je da se prihvati prijedlog Jovana Runića, da se on na rijeku uputi u izvještaj. Tako je odlučeno da se uputi patrola u selo Brusnik, sa ciljem da obezbijedi hranu za izglađnjene i iscrpljene borce;

#### 12. juni — peti dan na Gradini

Oko 80 asova komandir Grmeke te sa nekoliko odbanjenih boraca i Kljkovićem krenuo je u izvještaj rijeke Save. U isto vrijeme jedna grupa od 17 boraca, sa komandirom voda Dušanom Repajićem krenula je u selo Brusnik, sa zadatkom da prikupi hranu i podatke o neprijatelju. Spuštajući se sjeveroistočnim padinama Motajice preko kote 333 stigla je do prvih kuća u selu Brusnik. Iznad sela ostavljen je 7 boraca sa puškomitrailjezom, sa zadatkom da obezbijede izvlačenje boraca koji su sišli u selo ako budu napadnuti od neprijatelja. Dobiveni su podaci da se u donjem delu Brusnika na drumu nalaze etnički. Borci su na brzinu prikupili malo pasulja, kukuruza, pšenice i hleba.

Jedna doma ica vidjevši ih gladne iz vatre je izvadila još nedovoljno pe en hleb i poklonila im ga. Kada su se borci vratili na Gradinu žito i ostale namirnice su 'istresli na jedno ebe zajedno ih premerili porcijama da bi se ta no utvrdilo koliko svakom borcu pripada. Milan Bojani<sup>42</sup> koji je u bataljonu bio poznat zbog svoje stroge pravinosti bio je izabran da izvrši raspodjelu. Žito nije imalo u emu da se lcuva sem u porcijama a tre ina boraca bila je bez porcija. Oni koji nisu imali priklju ili su se onima koji su ih imali pa su svoje sledovanje zajedno kuvali. Brzo je planulo 40—50 vatri i žito je bilo skuvano. Neki su brali koprivu i dodavali u porcije da bude više hrane. Ve ina boraca je jela jednom kašikom da neki nebi pojeo više, a drugom ostalo manje. Posle svakog zahvatanja kašika je kružila okolo. Pojedini borci, plaše i se da kašikom ne zahvate suviše hrane i da im zbog toga nebi bilo zamijereno od strane drugova, zahvatili su jedva po pola kašike. Tako su opominjani od svojih drugova i terani da zahvate hranu i po drugi put. Sutradan 13. juna borci su se spremali za dalek i težak put bez hrane, a u pokretu 14. i 15. juna proleteri su totalno gladovali.

Predve e se vratio i komandir Grmeke ete Runi Jovan i izvjestio komandu bataljona da se na obali rijeke nalazi 3 do 4 amca na istom mjestu, gdje ih je ranije video Luka Kljeković, da se kod amaca nalazi grupa ljudi, da rijeka Sava, na mjestu gdje se nalaze amci, pravi krvinač uvu enu u Slavonsku stranu i da je ta krvina udaljena od komunikacije oko 1 kilometar, pa je mjesto veoma pogodno za prijelaz, zbog toga što je udaljeno od komunikacija. Naređeno je da se ovaj rejon tokom cijelog dana osmatra dvogledom sa osmatračice, koja se nalazi na samom vrhu Gradine.

Na osnovu prikupljenih podataka, izvještajem rijeke i osmatranjem, 12. juna uveče održan je sastanak sa la-

<sup>42</sup> Milan Bojanić, u KPJ od 1941. godine, bio je u svom rođnom Drvaru poznat kao dobar sportista a u bataljonu su ga cjenili po njegovoj skromnosti i drugarstvu. On se sa devet drugova dobrovoljno javio da prepliva Savu i doveze amce za prevoz bataljona. Oni su se 13. juna 1942. uveče bacili u nabujalu Savu sa oružjem, preplivali je, zarobili neprijateljsku posadu, oteli amce, prevezli ih na desnu obalu i tako omoguili da u najkritičnijem momentu bataljon se prebaci u Slavoniju.

novima partijskog biroa bataljona, kome su prisustvovali Milan Radman, sekretar OK, Zaga Umi evi , Vojo Stupar, politi ki komesar 4. krajiškog NOP odreda, Duško Bojani zamjenik komandanta 4. krajiškog NOP odreda, i komandir Grme ke i Kozarske ete.

Poslije svestrane analize i procjene situacije odlu eno je da se bataljon privremeno, no u 13/14. juna prebaci preko rijeke Save u Slavoniju.

Dogovoren je da se ova odluka saopšti borcima samo na as prije polaska, kako bi se izbjegla svaka mogu nost da prelaz bude otkriven U slu aju da bataljon bude otkriven u toku prebacivanja, dijelovi koji budu preba eni preko Save, treba da sa ekaju jedan dan u šumi pored rijeke drugi dio bataljona koji bi se prebacio naredne veeri. Ako se nebi uspio prebaciti da se povuku na Motajicu, a oni koji su ve preba eni da nastave pokret u pravcu slavonskih planina. Predvi eno je da se u prvom talasu prebaci Kozarsko-drvarska eta.

### 13. juni — poslednji dan na Gradini

U samo svanu e upu ene su dvije patrole prema rijeci Savi. Jedna sa zadatkom da osmatra predvi eno mjesto prelaza, prati sve promjene i obavještava, a druga da se spusti u blizinu sela Vlaknica i provjeri koliko je vremena potrebno bataljonu da sa Gradine stigne do komunikacija.

Odlu eno je da prebacivanje otpo ne u prvi sumrak 13/14. juna Po završenom sastanku otpo ele su neposredne pripreme za prebacivanje. Izvršen je izbor 16 pliva a koji su se dobrovoljno javili i imali zadatku da preplivaju Savu i do vezu amce na desnu obalu. Održani su sastanci lanova KPJ i SKOJ-a. Svakom od njih precizirani su zadaci i mjesto gdje e se nalaziti za vrijeme pokreta ka rijeci i prebacivanja preko rijeke.

Komandant bataljona je oko 15 asova postrojio bataljon, saopšto odluku o prebacivanju i naredio da se borci pripreme za pokret kroz jedan sat. Upozorio je borce i starješine da e prelaz rijeke i put do slavonskih planina biti veoma naporan, da moraju izdržati, da za vrijeme pokreta mora vladati stroga disciplina. Odredio je i zborni mjesto u slu aju da bataljon bude otkriven i prisiljen na

povla enje prema Gradini. Naredio je da se ranjeni borci drugovi Vlada Zori i vodnik Relji, ukoliko ne budu mogli pješa iti nose i da se ne smiju ostaviti.

### *Poslje borbe na Motajici*

Poslje neuspjelog napada na Lepenicu i borbe na Motajici, još istog dana u popodnevnim asovima, dok se Proleterski bataljon nalazio na vrhu Motajice, etnici su u selu Donja Lepenica održali zbor.<sup>43</sup> Okupili su ljudi iz okolnih sela. U toku zbora stigla su prvo etiri, potom još jedan njemački oficir u automobilima. Im su stigli zapitati su: »Je li ovo kraljeva vojska?« Pošto su dobili potvrdan odgovor estitali su etnicima na uspjehu u borbi protiv komunista i na saradnji. Dogovorili su se da se svi ranjeni etnici prebace u bolnicu u Srbac na lije enje.

Po završenom zboru održan je sastanak u popovojku i koja se nalazila u blizini crkve u selu Donja Lepenica, na kome su, pored etničkih komandanata, bili prisutni i Njemci. Potom su etnici naredili Radovanu Miki u etniku da ih zajedno sa Nijemcima vodi na Ravno brdo (u narodu Smiljani a brdo), sa namjerom da Nijemcima pokažu pobijene i zarobljene. Prije nego su sa Nijemcima došli na Ravno brdo, etnici su prethodno postreljali ranjene i bolesne, koji su pred polazak Proleterskog bataljona u napad na Lepenicu ostavljeni na Ravnom brdu. Kada su stigli etnici su se pred Nijemcima pohvalili kako dobro nišane i kako su u toku borbe na Motajici ga ali komuniste isključivo u glavu.

Naime, prema izjavi Dušana Smiljanića, inačica rodom iz sela Donje Lepenice, etnici su 7 proletera uhvatili u njihovom dvorištu. Tu se našao i Jovo Kiti koji je za vrijeme borbe na Motajici komandovao etnicima. Jednog od uhvatača je upitao: »Je si li ti Srbin, koju slavu slavisti?« Proleter mu je ponosno odgovorio: »Sta se to tebe ti čuti?« Zatim je upitao i ostale. Pošto su ovi šutjeli, Kiti je potegao pištolj i uzviknuo: »Vi ite živio kralj Petar«. Proleteri su i dalje šutjeli, a Kiti je bijesan i raz-

<sup>43</sup> Izjava Dušana Smiljanića, rodom iz sela D. Lepenica.

jaren pozvao etnika Doku Jovi i a i naredio mu da zarođljene vodi u etni ki štab. Kad su krenuli, Jovi i ih je požurivao. U pratinji nekoliko etnika pohvatani proleteri su krenuli prema jednom pošumljenom gaju (Smiljevi a Gaj). Odmah potom ulo se nekoliko kratkih puškomitralskih rafala. Nakon izvjesnog vremena Jovi i se vratio sa grupom etnika i raportirao Kiti u da je jedan partizan pobjegao. Kiti je naredio Dušanu Smiljani u da uzme lopatu i pokopa streljane.

Nedaleko od mjesta gdje se nalazio Kiti, ležala su tijela dvojice partizana. Bili su to leševi dva brata Sime i Ilije Stijkovića, boraca 4. krajiškog odreda.

Na zahtjev komandanta Proleterskog bataljona pohvatanu grupu proletera koji su se nalazili u zaštitnici, etnici Vlajići te odveli su u Forkapin štab koji se nalazio na kosi između zaseoka Brani i Dragojevići.

Istog dana u prvi sumrak grupa proletera, na elu sa elarom sprovedena je u selo Rakovac, strpana u podrum jedne zgrade i zatvorena. Prije nego što su pošli etnici su ih vezali dva po dva, a komandanta bataljona i komandira Drvarske te zajedno. Na putu od Šmiljani do brda prema Rakovici proleteri su primijetili kako etnici zakopavaju pobijene. Toga dana streljali su i komandira voda Blatnići te Milana Torbicu, inačice borca Drvarske te. Devetog juna navečer etnici su u selo Rakovac doveđeni Savu Črekovića sa nekoliko pohvatanih boraca koji su pripadali jedinicama 4. KNOP odreda i strpali ih u zatvor. Poslije izvjesnog vremena koje je proveo u zatvoru elar je odveden u etničku komandu, koja je bila smještena u susjednoj stambenoj zgradbi. Kad se elar vratio sa saslušanja bio je raspoložen. Razgovarao je sa drugovima i između ostalog rekao im je da ih etnici neće postrijeljati. Po njegovom ponašanju prema izjavama preživjelih proletera koji su bili sa njim u zatvoru moglo se zaključiti da je optimistički raspoložen u vezi daljeg ishoda boravka u etničkom zatvoru. Sutradan je ponovo odveden na saslušanje i kad se vratio bio je jako blijed, iscrpljen i zabrinut. Od etnika je doznao za rezultate borbe na Motajici koji su najvjerojatnije bili prikazani u najcrnjem svjetlu.

U toku 9. juna etnici su se prikupili u selu Rakovac. Oko 10 asova 10. juna, uz fanfare i muziku postrojili su se na jednoj poljani, nedaleko od zgrade škole. Oko etnika se okupio narod, koji su oni doveli iz okolnih sela. Potom su iz zatvora izveli svezanog komandanta bataljona Zdravka elara, politi kog delegata Franju Nanuta i proletera Salija Nadžiselimovi a, borce Proleterskog bataljona. Izveli su i ostale zarobljene, ali nepovezane.

Franjo je bio banjaluci ak i lan Komunisti ke partije Jugoslavije, a Salih kurir u štabu bataljona, radnik iz Kotor-Varoši i lan KPJ. Jedan od etni kih starješina (Ljubo Cekelja) pro itao je presudu etni kog vojnog prijekog suda, kojom su Celar, Nanut i Hadžiselimovi osu eni na smrt strijeljanjem. U presudi je, pored ostalog, posebno naglašena izdaja srpstva. Z ravku je dozvoljeno da govori. Potpuno staložen, on je na po etku govora rekao da ne priznaje etni ki sud, osudio etnike za bratobubila ku borbu i izdaju narodnooslobodila kog pokreta. Obra aju i se narodu on je rekao da e istorija pokazati ko su narodne izdajice, ga je na kraju uzviknuo: »Živjela KPJ«. im je Zdravko po ec da govori narod se uskomešao. Jedni su odobravali strijeljanje, a drugi su bili o ito iznena eni ovakvim postupkom. I etni ki stroj se ustala sao, a neki od postrojenih etnika su i glasno protestovali. Pošto je to primjetio. Kiti je naredio odjeljenju da izvrši presudu.

Zdravko je stajao u sredini, a, oko njega su bili Franjo i Salih, me usobno povezani konopcem. Pala je komanda »pali«. Od prvog plotuna pala su oba borca pored Zdravka, a Zdravko koji još nije bio pogoven, uzviknuo je: »Pucajte izdajnici! U etni kom stroju i me u masom naroda nastala je još ve a gužva. Uzrujan zbog takvog prizora Kiti je naredio izvrsiocima presude da pri u bliže, a zatim je ponovio komandu: »pali«. Pošto je plotun ponovo ispaljen, Zdravko je pao. Tek tada je nastala još ve a gužva me u etnicima i u narodu, koji se prosto razbježao na sve strane . Postrojeni po nižim jedinicama etnici su sa mjesta streljanja odvedeni u raznim pravcima.

Grupa pohvatanih proletera stajala je sa strane i posmatrala etni ki ceremonijal, okružena etnicima koji su je uvali. Bio je to jeziv i potresan prizor. Teško im je bilo pomiriti se sa injenicom da su izgubili svog voljenog

komandanta i drugove Franju i Saliha, kao i sa saznanjem neizvjesnosti opstanka, jer su me u etnicima kružile prije kako ih vode na strijeljanje u Jošavku. Nije bilo teško zaključiti zašto su se etnici odlučili da strijeljaju jednog Srbinu, jednog Hrvata i jednog Muslimana. Bio je to atak na bratstvo i jedinstvo naših naroda, za koje je već dotada palo mnogo života i prolivena krv i za koje su se Komunisti ka partiji Jugoslavije i narodnooslobodila ki pokret u cjelini, dosledno borili. Grupa proletera im je im se ukazala prilika, još istog dana, dali su zavjet jedan drugome da će osvetiti Zdravka, Franju i Salihu<sup>44</sup>.

Poslije strijeljanja Zdravka i drugova, oko 13 asova kolona etnika, pod Kitićevom komandom krenula je preko Vija ana u Jošavku. Prisiljena od strane etnika sa ovom kolonom kretala se i veća grupa ljudi, žena i djece. Na prolazu kroz Vija ane okupila se veća grupa etnika i narod okolnih sela. Bilo je to 12. juna 1942. godine. Toga dana etnici su prisilili ostatak Prnjavorške partizanske vojske na predaju i uz veliki ceremonijal razoružali jednog po jednog borca, tako da je i posljednja jedinica 4. krajiškog odreda prestala da postoji. Jedan broj ovih boraca ostao je sa etnicima, dok je drugi otišao svojim kućama. Pošto je Proleterski bataljon 1. juna 'krenuo' prema Vrbanju, štab 4. KNOP odreda ovu etvu proglašio je bio dobrovoljni kom.

Cim je kolona stigla u Jošavku proleteri su zatvoreni u podrum zgrade osnovne škole. Dvadeset i prvi jun

<sup>44</sup> Decembra mjeseca iste godine 3. bataljon, 3. krajiške brigade, kojim je komandovao Savo Trikić držao je položaj prema ustaškom garnizonu u Tesliću u pred sam napad na to uporište. O namjeri Kitića da zajedno sa domobranima napadne 3. bataljon se a od planine Borja komandanta 3. bataljona je blagovremeno obavijestio Savo Čreković, komandir jedne partizanske grupe, koja je djelovala u pozadini etnika. Treći bataljon 3. krajiške preduhitrio je etnike i domobrane, obišao ih sa leđama i bojkovačima i potpuno iznenadio. U toj borbi poginuo je Jovo Kitić, 31 etnik i oko 30 domobrana. Zarobljeno je 6 etnika i 10 domobrana koji su razoružani i poslati u Stab 3. krajiške brigade. Zaplijenjeno je dosta oružja i municije, a kod Kitića pun ranac raznih novčanica — kruna, dinara, lira. Ranac je nosio jedan etnik koji se nalazio u pratinji Kitića. Tako je Kitić a i njegove etnike stigla zaslužena kazna za zloine koje su po iniciji nad partizanima i narodom u Srednjoj Bosni. Zb. NOR-a Tom IV knjiga 9. dok. br. 3 str. 17.

u Jošavci je održan sastanak etni kih komandanata, kome su prisustvovali i etni ki predstavnici isto ne Bosne — sa Trebave, Ozrena i Zvjezde, a 24. juna održan je narodni zbor. Ovom zboru prisustvovali su i predstavnici ustaške komande iz Banja Luke, natporu nik Štjepan Kova evi sa dva pratioca i Franjo Rapo, gestapovac i predstnik ustaša u etni kom štabu za srednju Bosnu. Na zbor je pristigao i Mile Rodi , koji je putovao kao delegat etni ke vrhovne komande na rad na teren Bosanskog Grahova.<sup>45</sup>

Usput je navratio u Jošavku i prisustvovao sastanku etni kih rukovodilaca. Na prijedlog Radi a etni ki komandanti saglasili su se, da sa Rodi em za Bosansku krajinu po u i pohvatani proleteri. Namjera Rodi a bila je da ih pridobije na stranu etnika kao »hrabre borce, dobre i plemenite Srbe«.

Poslije zbora Rodi je sa grupom proletera u pratnji šestorice etnika, sa kojima je stigao iz isto ne Bosne i jednom desetinom Radi evih etnika iz sastava Jošava ke etni ke ete, krenuo pored Celinca za Javorane na mjesto gdje se nalazio štab Laze Tešanovi a. Kada su stigli proleteri su u etni kom zatvoru na Javoranima zatekli još jednu grupu svojih drugova. Naime, za vrijeme borbe na padinama Motajice odsje eni prvi vod Drvarske ete, sa komesarom ete Boškom Vukobratom samostalno se probijao na jug i u toku dva dana preko Crnog vrha prešao put Banja luka — Celinac i krenuo prema Bo cu, u namjeri da prije e Vrbas i probije se prema slobodnoj teritoriji. Usput je presretan, a i gonjen potjernim grupama etnika. Kada je izbio na prevoj izme u Osma e i emer nice, naišao je na dobro pripremljenu etni ku zasjedu. Poslije kratkotrajne borbe vod je razbijen. Tada su zarobljeni: Mi o Mandi , Vojin Bosni i Milan Triki , dok su se komandir voda Dušan Bauk, desetar Nikola Bokan i Jovo Sopi uspjeli probiti. Ostali borci ovog voda, koji su poslije razbijanja Crnovrške ete raspore eni u Drvarsku,

<sup>45</sup> Mile Rodi , u ustanku komandir Semizova ke partizanske ete kod Sarajeva. Za vrijeme etni kog pu a na Romaniji i Zvjezdi prešao na stranu etnika. Kasnije odre en za predstavnika etni ke vrhovne komande za Bosansku krajinu i Liku i upu en na teren Bosanskog Grahova. Došao na slobodnu teritoriju i razorno djelovao, brzo otkriven i osu en na smrt.

prilikom pokreta preko Crnog vrha napustili su vod i otišli svojim kuama. Bauk je prešao Vrbas i krenuo za Bosansku krajinu. Negdje na sjevernim padinama Manja e uhvatili su ga etnici i odveli u zatvor u Mrkonji Grad.

Pošto su se odvojeno probili, i neznaju i za komandira voda Nikola Bokan<sup>46</sup> i Jovo Sopi pošli su prema Vrbasu, sa namjerom da se prebace i produže za Bosansku krajinu. Pošto Sopi nije znao plivati, Bokan je pokušao da ga plivaju i prenese preko Vrbasa. Rijeka je bila nabujala i brza, pa zbog toga Bokan nije uspio. Teško ranjen u toku plivanja (od strane etnika) Sopi se otrgao i nestao u talasima nabujale rijeke, dok je Bokan preplivao, probio se kroz etni ku teritoriju preko Manja e i došao u Krajinu.

Tako se 24. juna 1942. u Javoranima u zatvoru kod etnika našlo 16 boraca iz sastava Proleterskog bataljona — 6 iz Grmeke, 6 iz Drvarske i Branko Tubi, zamjenik komandira Kozarske ete.

im je Rodi sa šestoricom pratileaca i grupom proletera iz Jošavke stigao u Javorane sastao se sa Lazom Tešanovićem. Poslije dužeg razgovora i žu ne rasprave koju su mogli uti i proleteri, grupa je u pratnji jedne desetine Tešanovićih etnika i 2 posebna kurira krenula prema Boču, prešla Vrbas i drugog dana stigla u selo Stupari, 2 km zapadno od Mrkonjića. Grupa Tešanovićih etnika vratila se sa Vrbasa, a Rodi sa 6 pratileaca 12 proletera i 2 vodi a produžio prema Mrkonjiću. im su stigli u selo Stupari, Rodi je otišao u Mrkonjić, održao sastanak sa Drenovićem i jednim domobranskim oficirom, a potom se poslije nekoliko asova vratio. Sa njim je stigao jedan od Drenovićih saradnika. Tako er su sa Rodi em stigli Dušan Bauk i Jovo Rodi, ina e politi ki komesar jedne partizanske ete, koji je prije toga uhvaen u borbi kod Glamoča i doveden u ustaški zatvor. Bauk je bio u etni kom zatvoru i nije znao za Jovu Rodicu koji se nalazio u zatvoru kod ustaša.

<sup>46</sup> Nikola Bokan, rođen 1914. u Drvaru, industrijski radnik u KPJ od 1941., zamjenik komandanta 13. Kraljevskih brigada, major, poginuo u borbi na Eanju Luci, januara 1944. Narodni heroj.

Na putu od Mrkonjića do arđaka Rodi je govorio Bauku, Triki u i Jovi Rodi u da je član Partije i partizan i da se do slobodne teritorije probija kao navodni etnik. Pokazivao je i neka dokumenta sa potpisom Tempa i Uglješa Danilovića, koja je vadio iz prepunog ranca koji mu je nosio li ni pratičac. Međutim, ovi mu to nisu povjerovali i u međuvremenu su se dogovorili da Rodi a i njegovu pratnju razoružaju.

Poslije podne oko 18 časnika grupa je produžila pokret pokraj sadašnjeg jezera, Lisine, 1567 i sela Gerzovo i narednog dana stigla u selo Došlovo, 2 km sjeverno od arđaka. Tu je prenošila i narednog dana krenula za arđak. Na arđaku je sa ekak jedan etnički major, im su se sastali nastala je sva a između Rodi a i tog majora. Rodi je namjeravao da kreće odmah dalje, a major je uporno insistirao da ga zadrži, jer se na drugoj strani planine nalazila slobodna teritorija i partizanske jedinice.

U to vrijeme na arđaku je živila porodica Kele evići, rodom iz Drvara. Prepoznavši neke proletere domaćih je nahranila kukuruznim hlebom, kajmakom i mlijekom.

Poslije dvoasnove i vrlo buđene rasprave grupa je na uporno insistiranje Rodi a krenula prema selu Vasi i, tri kilometra južno od Mliništa. Na putu za ovo selo iz pratnje Rodi a pobjegla su etiri etnika. Ostao je samo on i njegov li ni pratičac, inačice mornarički narednik bivše jugoslovenske vojske, a dvojica od njih bacili su oružje. Proleteri su to koristili i dogovorili se da u pogodnom momentu razoružaju Rodi a i njegovog pratioca.

Kad je grupa izbila na put Mlinište — Glamoč, neposredno ispred sela Vasi i primjećena je od strane jedinica 5. krajiškog odreda koje su otvorile mitraljesku vatru. Sa druge strane, iz pravca pokreta ove grupe, desno i lijevo etnici su uzvratili istom mjerom i osuli mitraljesku vatru. U tom momentu pobjegao je još jedan etnik i bacio oružje. Proleteri su to iskoristili, preuzeли komandu, skrenuli u lijevo, prešli put Mliništa — Glamoč i u toku dana grupa je stigla u selo Poljice. Bila je na slobodnoj teritoriji.

Mještani su iznenađeni dolaskom ove grupe, a posebno prisustvom Rodi a koji je nosio dugačku bradu, ki an-

ku i redenike sa obe strane, dok je na zahtjev proletera kokardu skinuo. Sa sumnjom su gledali u pocjepane, izgladnjele i malaksale proletere. Grupa je prenoila u selu Poljice. U toku no i predsjednik seoskog odbora obavijestio je Stab 5. krajiškog odreda o dolasku grupe. Sutradan je grupa došla u Štab bataljona u selo Prekaja. Rodi je razoružan i zadržan u zatvoru, a proleteri su po narenenju štaba odreda krenuli svako u svoju jedinicu, dok su borci Grme ke proleterske ete produžili pokret preko Oštrelja i Grme a za Lušci Palanku.

Dok je glavnina Proleterskog bataljona vodila najžeš e borbe u rejoru Japage, sjeverno od sela Donja Lepenica, od Grme ke ete odsje ena je grupa boraca, na elu sa komesarom bataljona Esadom Midži em i komandirom prvog voda Ratkom Marjanovicem. U toku no i izme u 8. i 9. juna oni su se krili na padinama Motajice, a narednog dana krenuli za prvim vodom Drvarske ete prema Boču. Kad su stigli u rejon emernice naišli su na etni ku zasjedu i bili razbijeni. Jedan broj proletera je pohvatan i strpan u zatvor, dok se komesar bataljona Esad Midži sa još dva borca uspio probiti. Pri pokušaju da pre u preko Vrbasa uhva eni su od strane etnika, i predati ustašama u zamjenu za dva sanduka municije. Osu en je od strane ustaškog prijekog vojnog suda u Banja Luci i strijeljan.

Osim Midži a u Banja Luci su streljani Franc Crneti , Mirko ukanovi , Franc Kravos i Josip Pe ar.

\*

Osmog juna, za vrijeme najžeš e borbe teško je ranjen i komandir Kozarske ete Slavko Zrni . U nemogu - nosti da produži borbu i da se kreće u strelja kom stroju, sakrio se u jednom gušaru. Sreća je što je sa njim bio Ljuban Resan, borac njegove ete koji mu je pomogao. Kada su etnici napustili ovaj teren, prebacili su se u Lijeve Polje, a zatim na Kozaru, i nastavili borbu.

U toku borbe na Motajici uhva ena je još jedna grupa boraca Proleterskog bataljona, me u kojima su bili Spasoje Marjanović, zamjenik komandira voda u Grmečkoj eti, Jandrija Sobot iz Drvarske i Nikica Vukojević iz Grmečke ete, kao i još nekoliko boraca koji su u sastav bataljona došli iz jedinica 4. odreda.

Poslije izvjesnog vremena, borci ove grupe raspoređeni su u etnički bataljon Nikole Forkape. U periodu od juna do decembra mjeseca 1942. oni su uspjeli da se održe i da među etnicima vrlo uspješno politički rade. Kad je na ovaj teren stigla Prva proleterska divizija, cijela grupa svrstala se u njene jedinice i nastavila borbu.

### III Dio

#### PRELAZ PREKO SAVE I BORBE U SLAVONIJI

Sekretar okružnog komiteta Milan Radman, sa Crnovrškom gerilskom grupom, napustio je Proleterski bataljon 13. juna dok se nalazio na grebenu Motajice i krenuo prema Crnom vrhu. Grupa je neopaženo stigla u selo Drugoviće i prikrila se u gustoj šumi, nedelako od kuće u kojoj je živjela sestra Veljka Bundala, jednog od boraca Crnovrške gerilske grune. Prema kazivanju Drage Karasijevića, ina je borca Motajićeve gerilske grupe, poslije izvjesnog vremena grupa se prebacila u rejon sela Devetine gde je otkrivena, napadnuta od strane etnika i pohvatana. Jedini je izbjegao Milan Radman koji se u momentu napada od strane etnika nalazio na osmatra nici u neposrednoj blizini mjesta na kojem se grupa nalazila i pukim slučajem uspio pobjeđiti. Pri pokretu iz sela Devetine prema selu Boškovići, Radman je naišao na etni kuću zasjedu i ubijen je na kraju dana 19. juna 1942. godine. Postoji i druga verzija o pogibiji Milana Radmana.

Motajićeve gerilske grupe Voje Stupara sa Zagom Umićevim krenula je sa bataljom do komunikacija Bosanski Kobaš—Srbac, i ostala u zasjedi blizu sela Vlaknica da podrži borce bataljona ukoliko pokret bude otkriven. Pod pritiskom etnika oko 20. jula Vojo Štupar i Zaga Umićevi bili su prisiljeni da se sa 12 boraca prebace u Slavoniju.

U 16. asova 13. juna 1942. bataljon je sa Motajice krenuo ka rijeci Savi. Spuštajući se uzanom kozjom stazom u koloni po jedan, severnim padinama Motajice, preko kote 516—Kamenite glave—k. 476 i Kamenice, kolona je izbila na cestu Bosanski Kobaš—Srbac u rejonu sela

Vlaikniica, a potom na obalu rijeke Save. Bataljon je neopaženo prešao komunikaciju. Na obali Save izvršene su posljednje pripreme za odlazak pliva a po amce.. Od 16 boraca koliko se prvobitno javilo da prepliva Savu, zbog velikog nevremena odustalo je šest. Oluja, vjetar., grad i grmljavina koji su se sru ili na borce u momentu stizanja na obalu rijeke, djelovali su zastrašuju e. Međutim, 10 ovažnih boraca, većinom lanova Partije nije se pokolebalo. Skinuli su sa sebe odje u i obu u i vežu i opasa ima puške i pištolje uz tijelo sko ili su u mutne talase rijeke, izvlačili i iz svojih oslabljenih mišica posljednje djeli e snage, odlučili da preplivaju rijeku i dovedu amce, znajući i pri tom da od toga zavisi dalja sudbina bataljona. Na elu pliva a nalazio se Milan Bojanjić, radnik iz Drvara, a uz njega su bili Ljubo Munjiza, Vaso Zuber, Rudi Poje, Filip Volf, Branko Rakaz, Šeher Timarac, Rajko Jurčević, Nikola Damjanović, Ahmet Basarić, Tenk. Kao i uvijek dotada na ovom teškom zadatku našli su se zajedno Srbin, Hrvat, Musliman i drugi.

Ostali borci skriveni u vrbaku nestreljivo su očekivali da li će pliva i uspijeti da se domognu suprotne obale i amca. Poslije kratkog vremena iz vode se pojavio Nikola Damjanović koji se uslijed iscrpljenosti morao vratiti na obalu. Istovremeno su sa rijeke dopirali pozivi za pomoć. Pojava Damjanovića i pozivi sa rijeke za pomoć djelovali su na borce još strašnije. Svi su pomislili da je pokušaj da se prepliva Sava propao, a time i prebacivanje bataljona u Slavoniju. Pomisao da će se morati vrati na Motajicu u blokadu i nastaviti gladijanje, unijela je još više brige i neizvjesnosti kod boraca, pa i kod rukovodilaca.

Nakon jedan i po sat od polaska pliva a, amcem se vratili Milan Bojanjić i Branko Rakaz. Sa sobom su doveli i jednog civila. Odmah se kod boraca osjetilo izvjesno raspoloženje i povratila vjera u uspjeh. Bojanjić je izvjestio komandanta bataljona da su samo njih etvorica uspjeli da preplivaju rijeku. Kada su doplivali na suprotnu stranu, u jednoj kolibi kod amaca zatekli su grupu civila na spavanju. Neki od njih su imali oružje, koje je zaplijenjeno. Ljubo Munjiza i Šeher Timarac os-

tali su da uvaju civile i da ih sprije e da pobjegnu i izvijeste neprijatelja o prisustvu proletera. Na spurotnoj obali su se nalazila još tri amca.

Po nare enju komandanta bataljona u amac su se ukrcali borci koji su znali veslati radi prebacivanja i ostalih amaca na desnu obalu. Pošto su se na brzinu obukli Bojani i Rakaz su se vratili na suprotnu obalu, gdje je ubrzo Rakaz pronašao skelu s kojom se moglo prevesti 30 do 40 ljudi. Tako se bataljon u tri grupe za vrlo kratko vrijeme prebacio na lijevu obalu rijeke. To je bio neo ekivani uspjeh. Upotreba drugih amaca nije bila potrebna, Skelom je neprekidno upravljao Branko Rakaz koji je roen u selu Bistrici ispod planine Prosare, pored rijeke Save i dobro je poznavao njene udi. U prebacivanju i veslanju pomogao mu je jedan od civila — ribara, koji je bio invalid iz prvog svjetskog rata. Još nekoliko boraca pomagali su u veslanju. Prebacivanje bataljona je završeno u 1,30 asova 14. juna 1942. godine.

Sje aju i se teških trenutaka koji su se odigrali za vrijeme plivanja preko rijeke Save, Milan Bojani je kasnije priao:

»Do polovine rijeke plivali smo u grupi blizu jedan drugome, sem Damjanovi a koji je još u po etku po eo zaostajati. Negdje oko polovine rijeke po eli smo se razdvajati. Prvi je zaoštalo Vaso Zuber, govore i da nema više snage, a odmah zatim zaostao je i Ahmet Basari -Tenk. Obojica su se ubrzo izgubili u mraku, a jedan od njih je prodornim glasom tražio pomo koju mu nismo mogli pružiti. Prema glasu inilo mi se da je to bio Zuber. Malo kasnije od grupe su se odvojili Rudi Poje i Franc Filip — Slovenac. Oni nisu tražili pomo. Nas petoro je nastavilo i dalje da pliva. Sve nam je više ponestajalo snage. Hrabrili smo jedan drugoga, govore i da obala više nije daleko i da se vidi kad sine munja. Bili smo svjesni da moramo izdržati. Bataljon mora pre i preko Save. Me utim, odvoji se i Rajko Dur evi. Videsmo da ga voda zanos. Re e da ne može dalje, ali da e se i dalje boriti koliko bude mogao. Jedva je zamahivao rukama, mislio sam da ne e izdržati do obale. Me utim, on je ipak uspio da ispliva nešto niže i da se u toku prebacivanja bataljona priklju i ostalim borcima«.

Kada se bataljon prikupio na lijevoj obali rijeke utvreno je da nema proletera Vase Zubera, Rudi Pojea, Filipa Franca i Ahmeta Basari a.

Uspješno prebacivanje bataljona preko rijeke Save potvrdilo je da je odluka lanova Partije da bataljon prije e u Slavoniju bila ispravna i najcjelishodnija u dajoj situaciji. Donošenje ovakve odluke bio je veoma smjelo i rizi no. Bataljon nije imao nikakvih podataka o neprijateljskim jedinicama na pravcu prebacivanja. Borci su raspolagali sa 3 do 10 metaka na pušku i 100 do 120 metaka na puškomitraljez. Nije se raspolagalo nikakvim sredstvima za prevoženje preko rijeke Save, a dvije treine boraca nije znalo da pliva i plašilo se vode. Teren na kome se vršilo prebacivanje i dalje kroz Slavoniju bio je potpuno nepoznat.

Staib bataljona nije raspolagao nikakvim sredstvima za orijentaciju (busole, karte i drugo). Bataljon tako er nije imao nikakvih podataka o partizanskim jedinicama na teritoriji Slavonije, osim onih koje je ranije dobijao preko radio-vijesti.

Odmah poslije orelaska bataljona preko Save, jedinice 5. domobranske pukovnije eta Nijemaca iz 7. SS bataljona i etnici vršili su išenje Motajice pod šifrom »akcija Motajica«<sup>47</sup> Sretna je okolnost što je Proleterski bataljon prethodne no i napustio Motajicu i prešao preko rijeke Save jer bi ina e bio prisiljen da prihvati borbu sa daleko nadmo nijim neprijateljskim jedinicama i pretrpi još ve e gubitke.

### *Pokret bataljona od rijeke Save ka požeškim planinama*

Prilikom donošenja odluke o prelasku u Slavoniju zaklju eno je da ukoliko prelazak preko rijeke Save uspije, treba nastaviti pokret najkra im putem u pravcu planine Babije gore. Komandant bataljona pozvao je civila Iva, koji je pomogao u prebacivanju bataljona preko rijeke i naredio mu da ih vodi najkra im putem do željezni ke pruge Zagreb—Beograd, na dionici izme u Nove Kapele i Lužana. Radi sigurnosti da vodi ne pobegne, borcima Obradu Grubiši i Nikoli Kragulju na-

re eno je da neprekidno motre na njega i neposredno kre u uz njega. Zemljiste je uslijed jake kiše, bilo potpuno raskvašeno, što je znatno otežavalo pokret izglađnjelih i iscrpljenih boraca. Za razdaljinu od 6 do 7 kilometara, od rijeke Save do željezni ke pruge, borci su utrošili dva sata. Da ne bi zaostali za kolonom mnogi borci su se izuli i nastavili kretanje bosi.

U svanu e 14. juna kolona se prebacila preko komunikacije Slavonski Brod—Nova Kapela i izbila na željezni ku prugu Zagreb—Beograd kod kote 98. Pri prelasku preko pruge, kolona je do ekana vatrom neprijatelja koji je obezbje ivao prugu. Puškomitraljezac Pero Kecman Mukonja, ne ekaju i komandu odmah je otvorio vatrnu i natjerao neprijatelja u bjekstvo.<sup>1</sup>

Poslije prelaska pruge, kolona je nastavila pokret lijevom obalom potoka Kova evac. U blizini sela Be i pregazila je potok i izbila na prugu Nova Kapela—Pleternica. Ne znaju i da se radi o novoj pruzi, borci su pomislili da su ponovo izbili na prugu Beograd—Zagreb koju su ve jednom prešli i da se sada vrte u krug. U tom trenutku naišao je putni ki voz i zaustavio se neposredno ispred kolone. Borci koji su se nalazili na elu kolone, me u kojima je bio i puškomatrjaljezac Mirko In i Šegan,<sup>2</sup> odmah su zaledli, spremni da se suprotstave neprijatelju ako bi se eventualno pojavio iz voza. Me utim, iz voza su izašle samo dvije seljanke, pa je voz nastavio kretanje. Od ovih seljanki dobiveni su podaci da se radi o pruzi Nova Kapela—Pleternica.

Prebacivši se preko pruge kolona je ušla u šumu Ježevik. Komandant bataljona pozvao je vodi a, zahvalio mu se što ih je savjesno vodio, nagradio ga izvjesnom sumom novca i rekao mu da se vrati ku i, s tim da u toku dana ništa nikom ne govori o pokretu partizana. Kolona je nastavila pokret do brda Kali a kota 244, gdje je borcima dat kratak odmor. U neposrednoj bilizini su

<sup>1</sup> Kecman je bio neustrašiv borac. Poginuo je kao komandir ete 1943. godine u Crnoj Gori. Za pokazano junakstvo proglašen je za nardodnog heroja. Nadimak »Mukonja« dobio je po tome što je veoma malo govorio.

<sup>2</sup> Nadimak Šegan dobio je zato što se stalno šalio, pri ao vi ceve, pravio šegu, i uvijek bio nasmijan.

se nalazila dva obana sa stadom. Komandant je pošao k njima raspituju i se o najbližim selima na pravcu kretanja bataljona. Pošto je dobio podatke da u selima nema neprijateljskih jedinica, naredio je pokret i bataljon je ušao u selo Mati evac — (G. Lipovac), kako bi se borci na brzinu snabdijeli hranom. Mještani sela Mati evac do ekali su ih vrlo sumnji avo. Obe ali su da e pripremiti hranu, ali su stalno odugovla ili, izgovaraju i se da treba sa ekati dok se hljeb ispre e. U selu su veinom bile žene i djeca, a vrlo malo muškaraca. Jedan borac primjetio je kako eza sa sveštenikom velikom brzinom napušta selo i odlazi u pravcu Nove Kapele. O tome je odmah obavijestio komandanta bataljona. Komandant bataljona, kada je saznao da do Nove Kapele nema više od 6—7 kilometara naredio je da se selo odmah napusti i krene ka Babjoj gori. Pojedini borci, ne znaju i pravi razlog iznenadnog polaska, negovali su govore i: »Dokle emo gladovati, a u selu ima toliko hrane«. Kada se kolona udaljila nekoliko kilometara od sela Mati evca i izbila u visinu sela Škrabutnik, primjetila je kako u selo Donji i Srednji Lipovac dolaze kamioni sa vojskom. Dvogledom je osmotreno kako se neprijateljski vojnici još na ivici sela razvijaju u strelce i opkoljavaju ga.

Nastavljuju i pokret preko Kamene kote 565 kolona je oko 11 asova izbila u rejon Maksimov hrast tt 616. Odavde su se lijepo vidjele planine Papuk, Psunj i Motajica. Razdaljina od Motajice do Babje gore bila je dosta velika, pa su se borci sami udili kako su uspjeli da je za tako 'kratko vrijeme savladaju.

Kre u i se od sela Mati evac ka Maksimovom hrastu, borci su sve teže podnosili napore. Jedva su odvajali noge od zemlje. Posrtali su, oslanjaju i se jedan na drugog. Mnogi su u pokretu spavali. Zbog toga je komandant bataljona odlu io da na Maksimovom hrastu da kra i odmor. Iscrpljeni, borci su kao opijeni zaspali na mjestu gdje se ko zatekao u koloni. Dok su se oni odmarali starješine su dežurale i osmatrale, kako bataljon ne bi bio iznena en od neprijatelja. Ubrzo se južno od Maksimovog hrasta za ula jaka puš ana i mitraljeska vatra. Komandant bataljona naredio je pokret. Borci

su veoma vrsto spavali i teško ih je bilo pokrenuti. Dok je starješina jedne budio, drugi bi ponovo zaspali.<sup>®</sup>

Iz izvještaja se vidi da je neprijatelj iz Nove Gradiške 4. juna uputio pola 2. bojne 4. gorske pukovnije koja je imala zadatku da presječe put Proleterskom bataljonu u rejonu Maksimovog hrasta i Kamene kote 565 na Babjoj gori, a iz Slavonskog Broda 17. i 18. satnija 5. peš. pukovnije i jurišne vodove 5. i 10. pukovnije, da sa juga od sela Lipovca i Škrabutnika potisne proletere i

<sup>3</sup> O prebacivanju Proleterskog bataljona neprijateljski izvještaji govore slijedeće: Kotarska oblast Nova Gradiška 14. juna 1942. izvještava Ministarstvo unutrašnjih poslova NDH »Oružnička postaja iz N. Kapelejavlja da su se oko ponoći 14. juna 1942. godine, prebacili odmetnici iz Bosne preko rijeke Save, njih oko 150, oko 3,45 sati prešli su željezni ku prugu kod 247 km, naoružani puškama i zbrojevkama. Domobraska ophodnja na njih je otvorila vatru, a oni su se povukli u šumu, otvorivši vatru iz e-hoslova ke zbrojevke. Pretragom, na ene su dvije kabanice, jedan opasac, jedan bod, jedne cipele i jedan šarzer od zbrojevke. Po svoj prilici da je neko od odmetnika ranjen jer su na eni trgovci krvi. Radi što tajnjeg prelaza preko pruge odmetnici su poskidali obu u da se prelaz ne uje. To se zaključuje po tome jer su bili bosi pri prelasku pruge. Na izuvanje obu e povukla ih je noćna kiša i mokar teren. Izme u sela Dragovca i Nove Kapele prešli su u šumu Ježevik gdje su oko 10,50 sati otkriti i gdje su domobraska tijela stupila sa njima u borbu. U 11,30 sati obavješten sam da su se borbe vodile sjeverno od Eiloga Briga.«

Sliki podaci iznijeti su i u izvještaju Župske redarstvene oblasti Nove Gradiške, Zagrebu u kome se kaže: »Danas ujutru oko 3,45 sati tri partizana su preplivali rijeku Savu na uš u potoku Crnac u Savu. Jednog ribara su natjerali da prebaci preko Save u Slavoniju oko 100 partizana. Do sada su dva partizana uhvaćena.«

Zapovjedništvo 4. gorskog zdruga o situaciji od 14. jula 1942. govori se o dva osobito važna momenta koji su uticali na situaciju na području zapovjedništva i to:

— Odlazak 4. gorske pješadijske pukovnije u sastav Kampfgruppe West Bosnien za učešće u ofanzivi na Kozari koji je uslijedio 18. juna;

— Prebacivanje ja ih partizanskih dijelova iz Bosne na ovo područje pod pritiskom akcije koja je izvedena u zapadnoj Bosni.

U izvještaju se dalje ukazuje da je zbog prebacivanja Proleterskog bataljona u Slavoniju došlo do osjetljivog pojava anđela partizanskih jedinica, koje je utoliko znao ajnije, što se iz Bosne prebacio već broj intelektualaca — vojnika, sa organizacijskim i taktskim iskustvima iz Bosne, ije se prebacivanje osjetilo, kako u pojačanoj aktivnosti partizana, tako i u promjenjenom načinu rada.

(Građa za historiju NOP-a u Slavoniji, knj. 2, dok. 105 i 106, str. 213—215)

natjera ih na neprijatelja, koji je zaposjeo Maksimov hrast i Kamenu kotu 565. I jedni i drugi imali su zadatku da u rejonu Maksimovog hrasta opkole i unište Proleterski bataljon.

Odluka komandanta bataljona da se selo Mati evac napusti bez ekanja hrane, kao i odluka da se napusti rejon Maksimovog hrasta, pokazale su se ispravnim, jer da to nije u injeno došlo bi do sukoba sa mnogo ja im neprijateljskim jedinicama i do opkoljavanja bataljona.

Iz pomenutih izvještaja vidi se da je neprijatelj ve 14. juna u jutarnjim asovima raspolagao približno tannim podacima o broju, mjestu prelaza i pravcu daljeg kretanja proletera.<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Prema podacima dobivenim kasnije od proletera Žarka Dani a, uhva eni proleteri o kojima neprijatelj govorio u svojim izvještajima bili su Rudi Poje i Franc Filip — Slovenac, koje je matica vode zanijela daleko nizvodno, dok su preplivavali rijeku Savu, pa su izgubili vezu sa bataljom i tako potpuno nagri zaobljeni od strane neprijatelja. Proleter Žarko Dani rekao je kasnije proleterima da je i on bio ranjen prilikom prelaska željezni ke pruge Beograd — Zagreb, da je tamo ostao neprimje en od svojih drugova, gdje je i zarobljen. Odveden je u Slavonski Brod u zatvor. Tamo se susreo sa Rudi Pojem i Franc Filipom. Kasnije je preba en u Bosanski Novi gdje je radio kao kroja u jednoj domobranci radionici. Prilikom napada na Bosanski Novi 26/27. novembra 1942. uspjeo je pobje i i ponovo se priklju io proleterima na Kozari.

Proleterima Rudi Poju i Franc Filipu poslije zato eništa u Slavonskom Brodu, gubi se svaki trag, pa je najvjerovatnije da ih je neprijatelj tamo i streljao. Podatak u izvještaju neprijatelja da su se borbe vodile u šumi Ježevik izme u partizana i neprijateljskih jedinica nije ta an. Ta an je podatak da su se borbe vodile sjeverno od Bilog Eriga, ali te borbe nisu vodili proleteri sa neprijateljem, ve su se tamo me usobno sukobile dvije neprijateljske jedinice.

Jedan domobranci oficir koji je prilikom napada na Grubišno Polje krajem septembra 1942. prešao na stranu partizana ispriao je: »14. juna oko 7 asova dobio sam zadatku da sa satnjom krenem sa dvije kolone na Babju goru. Jednom sam kretao ja iz Slavonske Požege u pravcu Kamena (565), a druga kolona iz Breštovca u pravcu Maksimovog hrasta (616) da tamo postavimo zasjede partizanima koji su se te no i prebacili iz Bosne preko rijeke Save. Nare eno mi je da zajedno sa ostalim snagama koje su se kretale sa pravca Nove Kapele i Nove Gradiške uništimo te partizane. Kad sam izbio u blizinu Maksimovog hrasta oko 11 asova, dvogledom sam osmotrio jednu kolonu kako se kreće u pravcu sjevera. Po odje i ocjenio sam da bi to mogli biti partizani. Naredio sam mojim vojnicima da zauzmu položaje na koje smo izbili kako ne bi došli u susret sa pomenutom kolonom«.

Sa Maksimovog hrasta kolona je krenula nasumice prema sjeveru kako bi se udaljila od mjesta odakle se uli puš ana i mitraljeska vatra. Ubrzo se na pravcu kretanja kolone za uli slaba puš ana vatra i dozivanje. Kolona se sklonila i pritajila u gustom šipragu, a malo kasnije na putu se pojavila kolona ustaša koja se kretala u pravcu Maksimovog hrasta. Iako se neprijatelj sasvim slobodno kretao neposredno ispred boraca štab bataljona, cijene i da su borci iscrpljeni i da im nedostaje municija, smatrao je da treba izbjegi sukob i sa ovim neprijateljima. Pošto je neprijateljska kolona prošla, bataljon je nastavio pokret prema sjeveru izbio u rejon Jelov dol—kota 354. Na ivici šume su se nalazili vinogradi. Stab bataljona je ocijenio da bi proleteri mogli da se prebace preko Požeške kotline na planinu Papuk i tamo uhvate vezu sa slavonskim partizanima. Pošto je teren, kao i raspored neprijateljskih jedinica bio i dalje nepoznat, na pravcu kretanja upu ena je patrola da prona e vodi a koji bi im pokazao put. Dok su se borci odmarali u šumi oko 17 asova iz kolone se izdvojio vodnik Drago Relji i iz pištolja ispalio dva metka jedan u zrak, a drugi sebi u vrat. uvši pucanj patrola se vratila bez vodi a. Relji je teško ranjen »dum-dum« metkom u lijevo rame prilikom proboga na Motajici, pri emu mu je slomljena ramena kost. Pošto u bataljonu nije bilo ljekara, i nije mu mogla biti ukazana potrebna pomo , došlo je do trovanja rane i nepodnošljivih bolova, zbog ega se odlu io na samoubistvo. On je prvi metak ispalio u znak upozorenja da to ne puca neprijatelj. Poslednje rije i koje je uputio drugovima, prije nego što je izdahnuo, bile su: »Ovim sam olakšao i sebi i vama«. Relji je spadao me u borce i rukovodioce koje je krasilo iskreno drugarstvo, hrabrost i umješnost u komandovanju. Iako teško ranjen i iscrpljen višednevnom gla u, juna ki je podnio napor usiljenog marša od Motajice do Babje gore, daju i podstrek ostalim borcima da izdrže. Sahranjen je u Babjoj gori u grob koji su borci njegovog voda iskopali bajonetima.

Predve e je kolona izbila u sjeverozapadni dio Babje gore u rejon Pokolina. Sa zapada su do boraca dopirali odjeci sjekira drvosje a. Odlu eno je da se sa

njima prije mraka uspostavi veza i obezbijedi vodi . Bez vodi a i sredstava za orijentaciju busole i sekcija se nije moglo dalje kretati po šumi. Jedan borac se popeo na drvo da bi bliže utvrdio ta an pravac odakle su do-lazili odjeci sjekira. Utvrđio je da se na pravcu odakle dopiru odjeci nalazi dubodolina sa jako strmim stranama. Ocjijenjeno je da bi se obilaskom iste izgubilo mnogo vremena, pa je odlu eno da se dubodolina savlada. Neki borci su na ovo reagovali, govore i da više ne mogu iz-držati od gladi i umora. Kada je kolona izbila na kosu, u blizini mjesta odakle su se uli odjeci sjekira, ko-mandant bataljona je odredio u patrolu Miloša Baji a, Dušana Repaji a i Hasana Komada. Naredio im je da oprezno pri u radnicima i da ih dovedu. Da bi lakše u'bi-jedili radnike da po u sa njima, nare eno je da se pre-svuku u domobraska odjela i predstave kao domobrani. Prišavši radnicima, rekli su im da su cijeli dan po šumi tražili komuniste koji su se prebacili iz Bosne, da su za-lutali, pa ih je »gospodin satnik«\*, koji se nalazi nedaleko u šumi, poslao da neko od njih po e i pokaže im put kojim se izlazilo na cestu, Nova Gradiška—Slavonska Požega. Slušaju i pažljivo patrolu, jedan od radnika je odgovorio: »To nije teško, može se to uraditi«. Drugi je upitao: »Da li ste vi drugovi, gladni«? Miloš Baji je odgovorio: »Ako imate nešto za jelo, moglo bi se po-jesti«. Radnici su potom donijeli nepun lonac pasulja i hljeba koji su pripremili za sebe. Uz jelo je vo en raz-govor o teškim vremenima koja su nastupila. U jednom trenutku, jedan od radnika je rekao: »Znamo mi da vi niste domobrani, jer u ovo doba oni u šumu ne dolaze, mogu do i samo ljudi kao što ste vi, a po vašoj odje i se vidi da ste partizani«. Patrola se i dalje ponašala kao da su domobrani. Pošto su završili sa pasuljem, zamoli-li su radnike da im daju još jedno par e hljeba. Drugo par e hljeba patrola je namjenila ranjenom Zori u i bo-lesnom Nikoli Damjanovi u.

Zahvaljuju i se na gostoprivrstvu i jelu, sa jednim radnikom pošli su u bataljon. Komandant je naredio da se odmah dovedu i ostala dvojica radnika. Umjesto Mi-

loša Baji a<sup>5</sup>, koji je pošao da preda hljeb Zori u i Damjanovi u, u patroli se nalazio i Trivo Kora . Od radnika koji se zvao Jure štab bataljona saznao je da u Slavoniji ima partizana i da e im on pomo i da uspostave vezu sa njima. Jure je predložio da svi borci preno e kod njihove kolibe, a da e on ujutru po i do lugara Mladena radi uspostavljanja veze sa partizanima. Rekao je da partizani povremeno dolaze u ovaj kraj, ali da se sada nalaze nešto dalje na planini Psunj. Prijedlog je prihva en i bataljon se razmjestio oko kolibe, gdje je preno io. Saznavši da su borci gladni, radnici su im dali svu hranu koju su imali i koju su dobili na ime sledovanja za sedam dana. Bila je to mala koli ina hrane (nekoliko kilograma hljeba, malo projinog brašna, slanine i masti), pa je trebalo pravo umje e da se ista podijeli na 107 boraca ( etiri druga iz patrole su ranije jeli kod radnika). U toku no i kiša je neprekidno padala, pa su borci bili prinu eni da na smjenu ulaze u kolibu kako bi se ogrijali i osušili odje u.

Ujutru 15. juna drvosje a je otišao do lugara. Na prijedlog jednog radnika, bataljon se razmjestio nedaleko od kolibe u mlađi šumski zabran, u koji po rije ima radnika, niko nije zalazio. Radi obezbje enja upu ene su patrole u više pravaca. Poslije podne oko 14 asova vratio se drvosje a sa lugarom Mladenom. Poslije dužeg razgovora sa lugarom dogovoren je da on ode i posalje dva vodi a koji e se javiti dogovorenom lozinkom. Oko 17 asova došli su vodi i u seoskom odijelu i poveli bataljon ka selu Opršinac. Pred selom bataljon je sa ekao da padne mrak, pošto su se u selu preko dana nalazile ustaše, koje su se pred mrak povukle u tvr avu Stara Gradina. Kad je utvr eno da su se ustaše povukle, bataljon se poslije mnogo provedenih dana u planinama i van naselja, napokon našao u selu. Mještani su proterima pripremili veliku koli inu hrane. Da ne bi došlo do neželjenih posljedica, borcima je preporu eno da ne jedu mnogo odjednom. Pojedini borci, kao što su Šepa i Milenko Surlan i neki drugi, nisu se pridržavali datog savjeta, pa su kasnije imali ozbiljnih problema s vare-

<sup>5</sup> Pukovnik, poslije oslobo neja obavljaodgovorne dužnosti u JNA.

njem. Poslije ve ere bataljon se preko komunikacije Nova Gradiška—Slavonska Požega prebacio u selo e-  
vac, gdje je zano io. Pri pokretu bataljona od sela Opršinca do sela e avca, pored puta, na svakih sto  
metara, stajao je po jedan mještanin kako bi na vrijeme  
obavijestio bataljon o iznenadnoj pojavi neprijatelja.  
Nakon toliko dana provedenih u šumi, borcima je obez-  
bije en odmor po štagljevima na slami i sjenu.

Nakon doru ka bataljon se razmjestio iznad sela  
e avca u šumi Grujin brezik. Poslije višemjese nih ne-  
prekidnih borbi, borci su bili neobrijani i nepodaščani,  
odje a i obu a su im bile pocjepane, a bilo je i mnogo  
bosih. Vide i ih ovakve u Brezik je sa proleterima došla  
grupa mještana sa priborom za šišanje i brijanje, pop-  
ravku odje e i obu e, a nešto kasnije došle su i seljanke  
dbližnjih mjesta, donose i svakom borcu po par veša,  
arapa, peškire i maramice. Na obližnjem izvoru, borci  
su se okupali i oprali odjela. Oko 13 asova ponovo je po-  
eo dolaziti narod sa svih strana, nose i hranu. Bilo je  
tu svega, od pe enja, do vo a i kola a. Hrane je bilo to-  
liko, da je borci nisu mogli pojesti, pa su jedan dio po-  
nijeli sa sobom. Poslije dužeg vremena zaorilo se i zaig-  
ralo kozara ko kolo. Da bi utvrdili da li se stvarno radi o  
proleterima ili o etnicima ije su se manje grupe po-  
nekad ubacivale iz Bosne u Slavoniju, rukovodstvo NOP  
Slavonije je sa mještanima ubacilo neke svoje obavje-  
štajce obu ene u civilno odjelo, koji su zajedno sa mje-  
štanima proveli itavo vrijeme medu proleterima, da bi  
utvrdili o ijoj se vojsci radi. Kasnije se pri alo da je  
tu bio i Franjo Ogulinac Seljo. Poslije podne oko 16  
asova sa dvojicom vodi a, Bataljon je krenuo preko pla-  
nine Psunja za selo Cikote.

Na ulazu u selo Cikote kolonu je zaustavila patrola  
partizana. Vodi i koji su doveli kolonu do sela, sada su  
je napustili L otišli su u selo. Kasnije kada SII proleteri  
ušli u selo zatekli su svoje vodi e u uniformi sa oruž-  
jem i saznali da su to bili borci Banijske proleterske e-  
te.<sup>6</sup> Ubrzo je stigao kurir i pozvao komandanta i poli-  
ti kog komesara Proleterskog bataljona da po u u selo

<sup>6</sup> Odnosi se na slavoske obaveštajce i borce Proleterske  
ete Banije.

gdje se nalazi partizanska komanda, a ostali borci da sa ekaju dok se oni vrate. Sa komandantom bataljona i politi kim komesarom pošla je jedna desetina boraca sa puškomitraljezom.

Komandant bataljona Branko Vukovi u knjizi »Prvi krajiški proleterski bataljon« o ovom susretu je napisao:

»Pred ku om su nas do ekali Nikola Demonja i trojica njegovih drugova. U ku i, za velikim stolom dobili smo mjesta u ugлу sobe. Naši nepoznati sagovornici su sjeli prema nama, le i ma okrenuti vratima. To nam u prvo vrijeme nije padalo u o i. Primjetio sam i stražara ispred prozora, što mi se tako e inilo prirodnim. Po etak razgovora je bio zvani an. Izgledalo je kao da smo protivnici koji su došli da traže saradnju. Po odje i smo se razlikovali. Banijci su nosili troroge kape, a mi kožne, poneku domobransku i još nekoliko drugih. Zajedni ko je bilo to da smo i jedni i drugi imali petokrake na kapi. Dugo smo razgovarali, a nismo znali s kim razgovaramo. Smatrali smo da su to partizani s toga terena. Oni su se predstavili kao komandir, zamjenik komandira, komesar i pomo nik komesara. Nisu nam rekli svoja imena ni mjeseta ro enja. im smo u razgovoru pomenuli da smo s Kozare, razgovor je postao nešto vedriji i otvoreniji. Demonja je po eo da nas ispituje o terenu, selima, rukovodiocima... On je ponavljao i dopunjavao neke naše navode, po emu smo zaklju ili da dobro poznaje neke rukovodioce s Kozare. Tako je sumnja otpala, pa je Demonja rekao da ni oni nisu Slavonci, ve Banijci i da su, prije desetak dana, s Kozare prešli u Slavoniju. Pošto se uvjerio da smo partizani, Demonja je isno stola izvukao ruku i pištolj stavio na sto». Na taj na in uspostavljen je kontakt. Demonja je naredio da se Banjiska eta povu e iz zasjede. Tek tada smo saznali da je Demonja radi sigurnosti bio postavio Banjsku etu u zasjedu dok se ne uspostavi veza i ne utvrdi ija je ovo jedinica.«<sup>7</sup>

U selu Cikote bataljon je preno io. Narod ovog se la tako e je pripremio dosta hrane za proletere, a zaklano je i više komada ovaca i svinja.

Po nare enju Štaba 3. operativne zone bataljon je 17. juna oko 8 asova nastavio pokret ka selu M. Budi i. Borcima je pripremljen ru ak, poslije ega se bataljon razmjestio u jedan šljivik radi odmora. lanovi štaba zone pozvali su komandanta bataljona i politi kog komesara i sekretara partiskog biroa na razgovor. Razgovoru koji je vo en u jednoj ku i prisustvovali su: Karlo

<sup>7</sup> Branko Vukovi ; Prvi krajiški proleterski bataljon, str. 122—123 Narodna armija, Beograd 1971.

Mrazovi Gašpar,<sup>8</sup> komandant 1. slavonskog odreda 3. operativne zone<sup>1</sup>, obavještajni oficir štaba Slobodan Ili Ci a<sup>9</sup> i operativni oficir Glavnog štaba Hrvatske, Franjo Ogulinac Seljo.<sup>10</sup> Rukovodioci iz štaba zone tražili su da ih drugovi iz štaba bataljona detaljno upoznaju kako je došlo do toga da se odlučne na tako riskantan potez i da bez najave pređe u Slavoniju.

Poslije razgovora slavonski rukovodioci poslali su mene u proletere da ih vide i upoznaju. Tom prilikom sreli su se Irfan Karabegović, borac Proleterskog bataljona i Slobodan Ilić i a koji su se od ranije poznavali. Pošto su se zagrlili i izljubili, Ilić je rekao Karlu Mrazoviću da je Irfan brat Osmana Karabegovića koji je sada politički komesar Operativnog štaba za Bosansku Krajinu. Porodicu Karabegović, Ilić je poznavao još od vremena kada je bio akademik u itelske škole u Banja Luci.

Karlo Mrazović je saopštio štabu bataljona da do daljnog bataljona ostane u selu Budim, kako bi se borci odmorili i oporavili.

Komandant bataljona obratio se komandantu zone i rekao da se bataljon stavlja pod njihovu komandu, dok se ne uspostavi veza sa Operativnim štabom za Bosansku Krajinu i dobije naređenje za dalji postupak.

### *Dolazak proleterskog bataljona u Slavoniju*

Teritorija između rijeke Save i Drave na prostoru od Vinkovaca do Zagreba bila je veliko poprište partizanskih dejstava u toku NOB-e. Planine Psunj, Papuk,

<sup>8</sup> Organizator ustanka u severnoj Hrvatskoj, krajem 1941. po direktivi Partije prelazi u Slavoniju i ubrzo formira Prvi slavonski bataljon. Jan Povereništva CK KPH za Slavoniju.

<sup>9</sup> Službovao kao uitelj u selu Orahovici blizu Našica. Odatle odlaže u partizane. Ranije pripadao naprednom pokretu.

<sup>10</sup> Franjo Ogulinac Seljo rođen u selu Zabno kod Siska, odlazi u Sovjetski Savez, a odatle u Španiju gde se priključuje i sa ostalim Jugoslovenima boriti za odbranu španske Republike. Vraća se iz Španije i odmah se priključuje partizanskim jedinicama na Baniji. Postaje prvi politički komesar Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske. Posle kao operativni oficir i zamenik komandanta Glavnog štaba dolazi u Slavoniju 25. 5. 1942. godine. Mnogo je doprinio razvoju i uvrštenju partizanskog pokreta u Slavoniji. Poginuo je u oktobru 1942. na dužnosti komandanta svih partizanskih odreda 2. operativne zone. Narodni heroj.

Moslova ka Gora, Bilo Gora, Krndija, Babja Gora i Kalnik, tokom cijelog NOR-a bile su oslonac partizanskim jedinicama, a oko njih se, sjeverno od rijeke Save stvarala prva slobodna teritorija. Pomenuta teritorija bila je od posebnog zna aja u vojnom i ekonomskom pogledu kako za tzv. Nezavisnu državu Hrvatsku, tako i za okupatorske jedinice, zbog toga što preko nje vodi više glavnih putnih i željezni kih komunikacija koje povezuju zemlje Zapadne Evrope sa zemljama Istoka. To potvr uje i injenica da je neprijatelj tokom cijelog rata u svim ve im mjestima koja se nalaze uz navedene komunikacije držao veoma jake jedinice. U svim manjim mjestima oko Slavonskog gorja, neprijatelj je držao manje posade kako bi u samom po etku osujetio svaki pokušaj stvaranja i razvoja partizanskih jedinica na ovoj teritoriji. Zbog toga je razvoj partizanskog pokreta na ovoj teritoriji bio od posebnog zna aja, ne samo za Slavoniju i Hrvatsku, nego i za partizanski pokret u cijeloj zemlji. Od kolikog je zna aja vidi se iz nare enja, ko je su Vrhovni štab i CK KPJ uputili vojnom i partiskom rukovodstvu Hrvatske po etkom januara 1942. godine, u kome se izme u ostalog kaže: »Treba imati na umu da je vor situacije na dijelu Hrvatske sjeverno od Save. Osim toga samo na tom dijelu okupator se može osjetno pogoditi.«<sup>11</sup>

U Slavoniji i sjevernom dijelu Hrvatske NOB se po inje razvijati od malih grupa, desetina i vodova, da bi se tek polovinom 1942. snažnije razvio, kada i dolazi do formiranja odreda i brigada.<sup>12</sup>

Okružni komiteti Bjelovara, Nove Gradiške i Slavonskog Broda ve u julu 1941. organizuju prve oružane grupe. Na planini Psunju organizovan je Psunjski partizanski odred, pod rukovodstvom sekretara Okružnog komiteta za Novu Gradišku Dušana Galica<sup>13</sup>, Mirka

<sup>11</sup> Zbornik NOR V/3 dok. br. 2, str. 15.

<sup>12</sup> Zbornik NOR, V/I dok. br. 2.

<sup>13</sup> Dušan Cale Cule sekretar Okružnog komiteta za Novu Gradišku organizuje oružane grupe na pakra kom i novogradiskom srezu, formira Psunjski partizanski odred, a kasnije i odred »Matija Gubeca koji je formiran 4. oktobra 1942. godine. Odred je nazvan i Trokutski po kraju u kome je djelovao. Kasnije oba odreda ulaze u sastav 1. Slavonskog bataljona. (Vidi Zbornik V, knjiga 1, dok. 73).

Kljaji a,<sup>34</sup> i Dušana Marjana<sup>15</sup>. Ja ina Psunjskog odreda bila je u po etku oko 30 boraca. Na podruju Okružnog komiteta Bjelovara u rejonu azme, Garešnice, Bilo Gore, prve oružane grupe organizira Jan CK KP Hrvatske Pavle Gregori Brzi<sup>16</sup> i sekretar OK za Bjelovar Kasim ehaji »Tur in«<sup>17</sup>. Na ovome podruju organizovano je više oružanih grupa koje su nosile naziv: Bjelovarska (6 boraca); Kalni ka (23 boraca); Brestova - ka (9 boraca); Javorova ka (6 boraca); Papuk - Krndijaska (21 borac); Bilogorska (4 borca); i grupa Lisi ine (11 boraca). U selu Križec, u blizini sela Ivanska, na Garešni kom srezu, formirana je 2. avgusta 1941. partizanska grupa od 10 boraca, na elu s Kasimom ehaji em. To je u stvari bio po etak formiranja Moslova kog partizanskog odreda.

Psunjski odred u to vrijeme bio je najja i, te je uspjevao da se održi na ovom terenu. Na planini Psunu odred je izgradio zemunice i uredio logor gdje se zadržavao poslije izvršenih akcija. Petnaestog i 16. oktobra 1941. odred je izvršio akciju na više lugarnica u Psunu koje je neprijatelj koristio pored drugih stvari i za prikupljanje podataka o kretanju partizana u mjestu njihovog boravka. Sedamnaestog oktobra neprijatelj je ponovo izvršio napad na odred, sa ciljem da ga opkoli i uništi. U blizini logora došlo je do žestokog okršaja, po-

<sup>14</sup> Mirko Kljaji, poginuo kao politički komesar 1. slavonskog bataljona (Zbornik NOR, V/4, dok. br. 7).

<sup>15</sup> Dušan Marjan, sudija iz Pakraca, poginuo kao komandir 1. eute 1. bataljona 1. slavonskog odreda (Zbornik NOR, V/4, dok. br. 7).

<sup>16</sup> Dr Pavle Gregori Brzi; rođen 18. 10. 1892. godine u Zlataru. Doktorirao medicinu. Jan boljševiće partije od 1920. u SSSR-u, a Jan KPJ od 1921. godine. Od 1931. do 1935. bio na robiji, a od 1937. je Jan CK KPH, 1941. nalazi se po zadatku Partije u okrugu Bjelovar gde radi na organizaciji ustanka u severnom delu Hrvatske. Jan ZAVNOH-a. Narodni heroj.

<sup>17</sup> Kasim ehaji Tur in, na Drugoj partijskoj konferenciji za okrug Bjelovar održanoj 5. juna 1941. godine izabran je za sekretara Okružnog komiteta Bjelovar. Na konferenciji pored Pavla Gregorića prisustvovalo je još 19 delegata iz sreskih komiteta. Neprijatelj je uspeo u jesen 1941. g. da zarobi Kasima ehajija i sa još 14 komunista i strelja 19. decembra 1941. godine na Vojnovi u u Bjelovaru. (Vidi knjigu »Bilogorski partizanski odred, str. 8—15 od Save Velegija»).

slijedega se neprijatelj povukao prema Pakracu, a odred se prebacio u selo Zaile, gdje se sastao sa grupom partizana iz sela Lisiine, koju je predvodio Nikola Miljanovi Karaula<sup>18</sup>.

Ubrzo se odred ponovo vratio na sektor Psunja gdje je nastavio borbu.

Oružane grupe formirane na području Bjelovara i Garešnice, im su pokazale veću aktivnost, napadnute su od daleko jačeg neprijatelja i razbijene. Veći broj boraca ovih grupa je izginuo, a preostali borci priključili su se Cazmanskoj i Garešni koj grupi. Od ovih boraca i boraca koji su dejstvovali u okolini Garića, azme, Garešnice, Bjelovara, formirana je Moslava ka partizanska eta 27. januara 1942. godine. Prema naredbi Štaba 1. slavonskog bataljona za komandira ete određen je Paja Vukomanovi Stipe,<sup>19</sup> a dužnost političkog komesara preuzeo je Alojz Vulinec, tadašnji CK KPH. U akcijama odmazde koju je neprijatelj sproveo protiv boraca oružanih grupa i aktivista na području Bjelovara, pohvatan je i strijeljan veći broj komunista, tadašnja KPJ, među kojima i sekretar OK za Bjelovar Kasim Čehaji. Moslava ka partizanska eta kasnije je dobila ime »Kasim Čehaji».

Poslije pogibije Čehajija i dužnost sekretara Okružnog komiteta KPH za Bjelovar preuzeo je Grga Janček.

Dok se u Slavoniji borba vodila po odvojenim manjim grupama, Liku, Baniju i Kordun zahvatilo je masovni ustank, tako da su oslobođena mnoga mjesta, među kojima i neka opštinska i sreska, kao što su: Srb, Donji Lapac, Korenica, Vojni i druga. Slobodna teritorija Korduna, Banije i Like bila je povezana sa slobodnom teritorijom Bosanske krajine. Pred kraj 1941. na teritoriji Korduna, Banije i Like djestvovalo je više

<sup>18</sup> Nikola Miljanovi Karaula, rođen u selu Lisiine blizu Voćina u Slavoniji, bio je podoficir, od prvog dana učesnik NOB-a. Poginuo u borbi sa Njemcima kod Našice 1944., kao komandant 18. slavonske brigade. Narodni heroj.

<sup>19</sup> Paja Vukomanovi Stipe, španski borac, bio je među najhrabrijim borcima i rukovodiocima Slavonije, zauzimao je visoke položaje u moslavskim jedinicama, a bio je i prvi komandir ete »Čehajija Kasim». proglašen za narodnog heroja.

partizanskih odreda i bataljona. U periodu od po etka ustanka do savjetovanja u Stolicama, nije bilo određene formacije partizanskih jedinica, pa su iste bile različiti itog sastava i brojnog stanja. Odred je mogao biti različiti itog sastava: od desetine, voda, etc., srednji od više eta, veliki odred mogao je imati više bataljona, što je zavisilo od konkretnе situacije, potreba i mogunosti formiranja više bataljona.

Poslije izvršene vojne reorganizacije i formiranja jedinica u duhu odluka sa savjetovanja u Stolicama 1941. godine, ustani ke jedinice u Hrvatskoj su organizaciono i brojno ojačale. Formirani su partizanski odredi sa formacijskim sastavom bataljona i eta, po uzoru na one koji su formirani u drugim krajevima zemlje.

Proces izrastanja partizanskih jedinica i nastojanja borbe u Slavoniji u po etnom periodu 1941. bio je specifičan u odnosu na ostale krajeve u zemljama. U Slavoniji i sjevernoj Hrvatskoj, najčešći vid borbenih dejstava bile su diverzantske akcije, kao što su: rušenje željezničkih pruga, vozova, mostova i telegrafskih stubova. Napadani su ustaški logori i tabori; oružni ke postaje, opštinske zgrade, paljene arhive i spiskovi vojnih obveznika.

Vrhovni komandant NOV i partizanskih odreda Jugoslavije postavio je pred rukovodstvom Hrvatske, između ostalog, slijedeće zadatke:

- »1. Proširiti dejstvo na cijelu Hrvatsku;
2. Baciti se glavnom snagom na komunikacije imate neprijatelja osjetno pogoditi, a svojim odredima obezbjediti takтиke, moralne i materijalne uslove.

U cilju ostvarenja postavljenih zadataka na teritoriji Hrvatske formiraće etiri operativna područja i to:

I Kordun, Banija i Lika sa injavatom jedno operativno područje pod jednim vojnim rukovodstvom.

II Na prostoru: Varaždin — Brežice — Karlovac — Sisak — Bjelovar formirati jedno operativno rukovodstvo sa tri do etiri partizanska odreda. Jezgro ovih odreda inicijate partizanske grupe prebaćene sa operativne zone pod I.

III Na prostoru Slavonije, uključujući i tu i Srem sve do Beograda, formirati jedno operativno rukovod-

stvo sa etiri partizanska odreda. Uporišta za ove odrede bile bi planine: Moslava ka Gora, isto ni ogranci Bilo Gore, Požeške planine, Fruška Gora. Ako na ovom podruju nema partizanskih odreda onda potrebna jezgra prebaciti iz operativne zone pod I. Ne treba se plašiti da će se Lika isprazniti. Dakle III operativna zona obuhvata i oblast Srema. U ovom pogledu stupite u vezu sa partizanskim odredom koji se već nalazi u Fruškoj Gori. Njima je narečeno da se imaju u vojni komitet kom pogledu prikluji vama.

IV Na teritoriji Dalmacije sve do rijeke Neretve obrazovati jedno operativno područje.

Glavni štab Hrvatske rukovodiće borbama svih operativnih područja — njih etiri.

Iz vaših izvještaja vidimo da vi sa oružjem stojite još dosta slabo, da skoro 40% vaših boraca stoje nenaoružani, što znači da su akcije vaših partizanskih jedinica još uvijek u prvobitnoj fazi, znači samo razoružavanja manjih grupica ustaša i ustaške vojske. S druge strane nama se čini da vi premalo radite na tome da neki način dobijete oružje od Hrvatskih vojnika (domobrana).

Drug Tito dalje navodi: »Prilike i kratko a vremena nam ne dopuštaju da pišemo zasebno za Glavni štab i za CK KP Hrvatske. Prema tome, molimo vas da vi to pismo prekućate posebno za Partiju i posebno za štab. Mi smo formirali Prvu proletersku brigadu. U tu brigadu treba da se uključi još neke jedinice iz Bosne i Hrvatske. Prema tome stavljam pred vas zadatak da vi okupite najmanje 300 boraca, radnika i dobrih seljaka koji bi mogli ući u proletersku brigadu. Taj zadatak izvršite što prije tako da se u najkraćem roku mogu borci iz Hrvatske da prebace za Bosnu i uključi u brigadu«.<sup>21</sup>

U to vrijeme Glavni štab Hrvatske nalazi se u Lici i nije imao direktne veze sa partizanskim jedinicama koje su operisale na sektor Slavonije. Partizanski pokret Slavonije bio je pod rukovodstvom CK KP Hrvatske koji se tada nalazio u Zagrebu.

Pod kraj 1941. godine partizanski pokret na teritoriji Psunja i Papuka počeo se jačati, dolazi do

<sup>20</sup> Zbornik NOR V/3, dok. br. 2, str. 14—18.

<sup>21</sup> Isto, dok. br. 1, str. 7—13.

ve ih akcija protiv brojnijeg i ja eg neprijatelja i dobijanja više oružja.<sup>22</sup> Trinaestog januara 1942. godine formiran je 1. slavonski bataljon. Za komandanta bataljona postavljen je ira Dropuli, a za politi kog komesara Pavle Gregori Brzi. Bataljon je brojao 292 borca i rukovodioca. Od naoružanja je imao, osam puškomitraljeza, 203 puške, 30 lova kih pušaka (dvocjevki).

Poslije formiranja bataljona, ete su dalje dejstvovale na svojim sektorima; na Psunju, na Papuku i Krndiji, a tre a na sektor Garešnice. Od tre e ete kasnije je formiran Moslava ki odred.

Na sporiji razvoj partizanskog pokreta uticalo je i to što su se neke jedinice dugo vremena vezale za jedno, dva ili tri sela. Ova sela su te partizanske jedinice — vodove (koji su u Slavoniji bili osnovna jedinica za akcije i poslije formiranja eta i bataljona) smatrali svojim i osje ala su se jako pogo ena kad bi jedinice poslije dužeg boravka napuštale taj teren i prebacile se na drugi, (NOR V/3 3, dok. br. 116, str. 314).

Sa ciljem daljeg ja anja pokreta 20. marta 1942. godine dolazi do formiranja Prvog slavonskog NOP odreda.<sup>23</sup> Iz svih partizanskih jedinica koje su operisale na teritoriji Slavonije, formiran je odred sa dva bataljona. Za komandanta 1. slavonskog odreda imenovan je Karlo Mrazovi, a za politi kog komesara Bogdan Cmobrnja Tolja.

Formiranjem odreda jedinice postaju aktivnije. Od marta do juna 1942. godine 1. slavonski odred je izvršio oko 58 uspješnih akcija, ne ra unaju i sitnije i one manjeg zna aja. U tim akcijama zaplijenjeno je 267 pušaka, 26 pištolja, 2 puškomitraljeza i ubijeno oko 186 ustaša. Gubici partizana za to vrijeme iznosili su oko 24 borca i 5 rukovodilaca.<sup>24</sup> Ovi podaci govore da su jedinice bile u stalnom pokretu i aktivnosti.

Da bi sprije io širenje partizanskog pokreta u tom djelu Slavonije neprijatelj je preduzeo po etkom aprila 1942. godine napade širih razmjera u rejonu Psunja na sektoru Prvog slavonskog bataljona. Oko 4500 domobrana i ustaša izvršili su napad na 1. bataljon. U tom

<sup>22</sup> Zb NOR V/3, dok. br. 16, 51, 116.

<sup>23</sup> Zb NOR V/3, dok. br. 110, str. 330.

<sup>24</sup> Zb. NOR V/3, dok. br. 50 i 117.

jakom okršaju neprijatelj je imao veliki broj mrtvih, i ranjenih, a partizani su imali samo 7 poginulih, me u kojima i politi kog komesara 1. slavonskog bataljona Mirka Kljaji a iz Nove Gradiške i komandira 1. ete 1. bataljona Dušana Marjana iz Pakracu.

Prema podacima kojim je tada raspolagao štab odreda svojom aktivnom borbom u to vrijeme odred je privukao na sebe oko 10—15000 neprijateljskih vojnika.<sup>25</sup>

U veini sela na podruju borbenih dejstava Slavonskog NOP odreda formirani su narodnooslobodilački odbori, seoski i opštinski, a neki kotarski su bili u formiranju.

Karlo Mrazovi, u izvještaju upu enom CK KP Hrvatske 26. maja 1942. godine, između ostalog, kaže: »U Slavoniji, uglavnom, postoje organizacije u srezovima: Pakrac, Daruvar, Novska, Virovitica, Nova Gradiška i Požega, postoji nešto navodno i u Slatini i Našicama. U Brodu ima organizacija, ali pravo stanje ja ne znam. Pokrajinski komitet SKOJ-a ne postoji. Skojevske organizacije postoje u pakra kom i daruvarskom srežu.« Mrazovi traži da se u Slavoniju pošalju ljudi koji bi mogli biti vojni i politički rukovodioci, »jer boraca možemo dobiti koliko god hoemo, ali nam nedostaju kadrovi.«<sup>26</sup>

S obzirom da je Glavni štab Hrvatske bio dosta udaljen i da su veze bile duže u prekidu, Glavni štab Hrvatske nije ni mogao na vrijeme biti obavješten o pravom stanju i razvoju pokreta u Slavoniji. Karlo Mrazovi u svojim izvještajima je bio uvijek skroman i samokritičan i više je iznosio slabe strane u r' "ledu razvoja" pokreta, a manje dobre. Borci Proleterskog bataljona su stekli druga iji utisak. Raspoloženje i organizovanost naroda u pozadini nisu se razlikovali od raspoloženja naroda i organizovanosti pozadine u Bosanskoj krajini. Narod u Slavoniji je bio spremjan da sve od sebe da za narodnooslobodilački pokret i partizane. U Slavoniji nije

<sup>25</sup> Zb. NOR V/4, dok. 77, pismo štaba Prvog slavonskog odreda od 10. aprila 1942. g. štabu 2. krajiskog odreda, dok. 84, str. 333, Izvještaj Glavnog štaba Hrvatske Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije od 25. maja 1942. i knj. 6, dok. 61, str. 254 do 271, Izvještaj od 27. avgusta 1942. g. o izvedenim akcijama.

<sup>26</sup> Zb. NOR V/4, dok. br. 89, str. 349 do 351.

bilo slobodne teritorije prije dolaska Proleterskog bataljona, ali je narod bio spremam ne samo da do ekuje i hrani partizane, nego je na svakom koraku pomagao partizanske jedinice u akcijama na neprijatelja.

Kako se dalje razvijao i jaao narodnooslobodila - ki pokret u Slavoniji, neprijatelj je bio primoran da u svim veim garnizonima, u Zagrebu, Slavonskom Brodu, Vinkovcima, Osijeku, Virovitici, Slavonskoj Požegi i Bjelovaru drži sve jače garnizone. U svakom selu oko Slavonskog gorja: u Voeinu, Španovici, Kamenskom, Lipiku, Pakracu, Siraču, Daruvaru, ulovcu, neprijatelj je držao jedinice jačine od 100 do 200 ustaša, domobrana i folksdoj era. Da bi se stvorila i proširila slobodna teritorija trebalo je imati jače partizanske jedinice, koje bi bile u stanju da likvidiraju neprijateljska uporišta i koja su se duboko zavukla u planinske predjele. Partizanske jedinice u Slavoniji do dolaska Banjiske proleterske ete i Krajiškog proleterskog bataljona, iako nisu bile brojno male, nisu bile sposobljene za likvidaciju veih neprijateljskih uporišta.

U martu 1942. Pavelić je izdao naredbu da se Srbi pozovu u vojsku NDH. Vojno i partijsko rukovodstvo Slavonije odmah je izdalo letak i po elo da vodi agitaciju da se Srbi ne odazovu pozivu. Najveći broj ovih ljudi pobjegao je u šumu želeći da se priključi partizanima. Radilo se o hiljadama ljudi.<sup>26a</sup> Nekoliko stotina odazvalo se pozivu vojnih vlasti NDH. Kada su u Slavonskoj Požegi dobili maršrutu i oni su pobjegli. Ostalo je svega nekoliko desetina. Slavonski rukovodnici ove ljudi nisu primili u partizane, jer nisu raspolagali oružjem kojim bi ih naoružali, pa su se mnogi od njih demoralisani vratili kuama, a jedan broj je ostao i dalje da luta i krije se po šumama. Veći broj ovih ljudi kasnije je pohvatan i otjeran u logore i na rad u Njemačku.<sup>27</sup>

Naredbom Štaba 3. operativne zone od 15. juna 1942. formiran je 3. bataljon 1. slavonskog odreda, a 1. slavonski NOP odred dobio je svoj službeni naziv »Prvi slavonski odred 3. operativne zone NOP odreda Hrvatske«.<sup>28</sup>

<sup>26a</sup> Zb. NOR V/3, dok. br. 116, str. 354—35a.

<sup>27</sup> Zb. NOR, V/4 dok. br. 85 i V/3, dok. br. 116.

<sup>28</sup> Zb. NOR V/5, dok. br. 27.

Bataljon je formiran od Banjavske proleterske ete i jednog voda slavonskih partizana.<sup>29</sup> Banjavska proleterska eta formirana je 3. maja 1942. na Baniji i preko Koza-re upu ena na sektor Slavonije. eta je brojala 63 pro-letera, komandir ete bio je Nikola Demonja, a politi -ki komesar Vlado Mutak. Od naoružanja je imala 59 pušaka i tri puškomitrailjeza. U pokretu za Slavoniju eta je estvovala u oslobo enju Prijedora i tom prili-kom zaplijenila je jedan puškomitrailjez. eta je stigla u Slavoniju 25. maja 1942. i sa njom je došao Operativni oficir Glavnog štaba Hrvatske Franjo Ogulinac Seljo.

### *Napad na neprijatelja u Kamenskom i idavecu*

Da bi obezbijedio širi manevarski prostor i stvorio slobodnu teritoriju u rejalu Slavonskog Gorja, na ko-joj bi dalje ja ao i razvijao se partizanski pokret, Štab 3. operativne zone je planirao više uzastopnih akcija na mesta koja je držao neprijatelj, a koja su se duboko zavukla u planinske predjele. Prva takva akcija planira-na je na Kamensko.

Kamensko se nalazi na raskrsnici puteva koji se ra vaju u tri pravca, jedan vodi preko Papuka i Ravne gore prema Vo inu, drugi preko Orljevca ka Slavonskoj Požegi, a tre i preko Španovice ka Pakracu i Lipiku. Komunikacija Kamensko — Vo in razdvaja planine Pa-puk, Dilj i Krndiju (na istoku), od Ravne gore i Jovano-vice (na zapadu).

Ovim komunikacijama i naseljima lociranim uz njih, neprijatelj je pridavao veliki zna aj. Drže i ih pod svo-jom kontrolom, spre avao je pokrete i manevar parti-zanskih jedinica iz jednog rejona u drugi. Da bi ih mogao kontrolisati neprijatelj je u svim ve im mjestima dr-žao ja e ustaške i domobranske jedinice, a naro ito je poja ao i utvrđio posade u Kamenskom, Španovici i Vo-inu.

<sup>29</sup> Zb. NOR V/6, dok. br. 15, str. 79. Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 26. avgusta 1942. g. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije.

Dvadesetog juna prije podne u selu Budi i proletere je obišao Karlo Mrazovi Gašpar. Popodne istoga dana štabu bataljona nare eno je da jedinice krenu u pravcu Kamenskog i da e u sadejstvu sa jedinicama 1. i 2. bataljona 1. slavonskog odreda i sa Banijskom proleterskom etom izvršiti napad na neprijateljsko uporište u Kamenskom.

Napad na Kamensko otpo eo je 21. juna u 2,30 asova.<sup>30</sup> Jedan vod Kozarske i jedan vod Grme ke proleterske ete podijeljeni su na desetine, a desetine sa po jednim puškomitraljezom (ukupno 4 puškomitraljeza) podijeljene su etama 1. i 2. slavonskog bataljona, koje su neposredno napadale na Kamensko. Ostale jedinice Proleterskog bataljona vršile su osiguranje sa pravca Orljevca i Slavonske Požege. Kamensko je branilo oko 125 neprijateljskih vojnika. Borba je trajala do 7 asova izjutra 22. juna. Žarobljeno je 68 domobrana, a ubijeno 15 ustaša i oružnika. Svi zarobljeni domobrani su pušteni ku ama. Zaplijenjeno je 106 pušaka, 4 puškomitraljeza, jedan mitraljez, oko 3.000 metaka i drugi ratni materijal. U borbi je poginuo ustaški satnik Zvonimir Petranovi, koga je narod nazvao »Palija« po tome što se isticao pale i sela i ubijaju i srpski živalj. Proleterski bataljon nije imao gubitaka. Slavonske jedinice su imale dva mrtva i tri ranjena borca. Ovo je bila prva akcija izvedena na ve e naseljeno mjesto u Slavoniji, pa je naišla na veliki odjek me u stanovništvom.<sup>31</sup>

U zaprežnim kolima preko Volujaka i kote 754, u pratnji Proleterskog bataljona odvezeno je zaplijenjeno oružje i ostali ratni materijal u šumu Kr evina, sjeverno od sela Budi a. Proleterski bataljon ovo oružje je smjestio pod šatore i kasnije ga podijelio pristiglom ljudstvu za formiranje 4. slavonskog bataljona. Zaplijenjenom municijom podmirene su potrebe jedinica koje su u estvovale u borbi za Kamensko.

<sup>30</sup> Zb. NOR V/6, dok. br. 61, str. 271—272, Izvještaj štaba 3. operativne zone od 27. avgusta 1942. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske.

<sup>31</sup> U Izvještaju 4. gorskog zdruga, od 14. jula 1942. godine, kaže se: »Skupina od 500 partizana napala je Bu ko Kamensko, opkolila mjesto sa svih strana, prekinula sve veze i otpoela sa napadom. Tamošnja posada iz 21. sata 5. p.p. branila se do 7 a-

Poslije nekoliko dana bataljon se prebacio u selo Zaile u blizini Štaba 3. operativne zone, gdje se zadržao nekoliko dana na odmoru... Za to vrijeme održani su partijski sastanci i konferencija, na kojima je ukazano borcima da prilikom prolaska kroz naseljena mjesta u kojima žive ljudi različitih nacionalnosti (Srbi, Hrvati, Esi, Njemci i Mađari), budu tumači ciljeva narodnooslobodilačke borbe i ideje bratstva i jedinstva.

Štab 3. Operativne zone planirao je izvođenje napada na neprijateljsko uporište u selu Ulovac 29. juna no u Ulovac (sada Mioković) se nalazi na komunikaciji i željezni koj pruzi koja povezuje Viroviticu sa Daruvarom i Bjelovarom. Pored Hrvata, u Ulovcu je živio i veći broj Nijemaca. Likvidacijom uporišta, omoguila bi se bolja veza između partizanskih jedinica na Papuku i Bilo Gori. Ulovac je branilo oko 150 ustaša, kulturbundovaca i žandara sa etiri puškomitrailjeza. U napadu su u estovali 3. slavonski bataljon, 1. slavonskog odreda i Krajiski proleterski bataljon koji je po vodovima pridodat etama 3. bataljona.

Napad je otopen u 1. as no u. Neprijatelj je pružao žestok otpor iz kuća i bunkera. Najžilaviji otpor pružale su ustaše i kulturbundovci iz zgrade ustaškog tabora. U napadu je zapaljena žandarmerijska stanica, željezni kaštanica, električna centrala, zgrada opštine i nekoliko kuća iz kojih je neprijatelj pružao otpor. Gužvici neprijatelja bili su 53 mrtva i veći broj ranjenih. Poginuo je i ustaški tabornik Prpić i njegov zamjenik Komljenović. Zaplijenjeno je 36 pušaka, 3–4000 metaka i veći količina životnih namirnica, koje je neprijatelj oplja kao od naroda i pripremio za izvoz u Njemačku. Zaplijenjena hrana je podijeljena narodu. Partizani su imali jednog poginulog i etiri ranjena borca. Proleter  
ski bataljon nije imao gubitaka. U ovoj borbi iz bata-

sova kada je savladana. Poginuo je satnik Zvonimir Petranović i još 8 momaka, a zarobljeno je 55 momaka, od kojih 7 strijeljano, a jedan momak je nestao. Zarobljeni su pušteni i sada se nalaze u pritvoru u Požegi. Po iskazu puštenih zarobljenika i mještana poginulo je 20 partizana, a više je ranjeno, koji su sa pet punih kola odvedeni u sjevernom pravcu u šumu».

Podaci koje neprijatelj iznosi u svom izvještaju, nisu tačni. Posada u Kamenskom je bila brojno jača, a broj partizana koji je napadao znatno je manji.

Ijona su se naro ito istakli Luka Kli kovi , Spasoje Vu kovic i oko Banjac.

Neprijateljsko uporište u ulovcu nije potpuno uništeno, pošto je neprijatelju stiglo poja ane iz Virovitice.<sup>32</sup>

Oko 9 asova nare eno je povla enje. Krajiški proleterski bataljon je pošao u Gornje Borke, gdje je zano io, a 30. juna je produžio pokret do Bijele. Kretao se u koloni, na ijem elu se nalazila proleterska zastava. Borci su sa pjesmom ušli u selo, a narod ih je oduševljeno do ekao.

Prvi put u ovom kraju partizani su po danu i sa pjesmom marširali kroz selo, zbog ega su mještani, iako iznena eni, u velikom broju izašli na ulicu da ih pozdrave. Odmah po dolasku u selu je održan narodni zbor, kome je prisustvovalo oko 600 mještana sela Boraka i Bijele. Na zboru su govorili: Avdo uk<sup>33</sup>, Slobodan Ilić, Rade Knežević<sup>34</sup> i Jovan Runić<sup>35</sup>. Na ovom terenu Krajiški proleterski bataljon zadržao se mjesec dana. Za to vrijeme je držao položaje ispred sela Bijele na liniji: selo Markovac — Vukaska Glavica — kota 293, potom 277 na zapadnoj ivici sela Pakrana, oslanjajući se lijevim krilom na kotu 247 Blatna. Bataljon je u rejonu željezni ke stanice sela Bijela prekinuo željezni ku prugu u dužini 150 metara. Neprijateljske posade iz Daruvvara i Sira a vršile su este napade na jedinice Proleterskog bataljona, ali su uvijek bile odbijene uz osjetne gubitke.

Preko Štaba 3. operativne zone 24. juna 1942. godine štab bataljona je uputio izvještaj Operativnom

<sup>32</sup> Zb. NOR V/6, dok. br. 61, str. 272 i dok. br. 64, str. 283—284.

<sup>33</sup> Avdo Cuk, politi ki komesar 1. krajiškog proleterskog bataljona više puta ranjavan u proleterskom bataljonu, poginuo kao politi ki komesar 8. krajiške brigade. Proglašen za narodnog heroja.

<sup>34</sup> Rade Knežević Tih, imenovan za komandanta 2. slavonskog odreda posle savetovanja 11. i 12 avgusta 1942. g.

<sup>35</sup> Jovan Runić, rođen u selu Bare kraj Bosanskog Petrovca Potiče iz siromašne seljačke porodice. Osjetio je vrlo rano siromaštvo i bijedu i zato se još ranije opredjelio za napredni pokret i od prvog dana ustanka nalazi se među prvim borcima svoga kraja. Desetog oktobra kod Daruvvara u Slavoniji u borbi s neprijateljskim tenkovima teško je ranjen i od zadobijenih rana kao komandant Proleterskog bataljona umro u Slavoniji 1942. godine.

štatu za Bosansku krajinu, u kome je iznijeto stanje u bataljonu poslije borbe na Motajici i prelaska u Slavoniju. Od Operativnog štaba za Bosansku krajinu, zatraženo je da se proleteri što prije vrate u Bosansku krajinu. Štab bataljona je sa sadržinom izvještaja upoznao Štab 3. operativne zone i zamolio ih da ga upute sa prvim kuririma koji budu upu eni na Kozaru, odnosno u Bosansku krajinu.<sup>36</sup> Kasnije je utvr eno da Štab 3. operativne zone ovaj izvještaj nije dostavio Operativnom štabu za Bosansku krajinu, mada su kuriri išli na Kozaru. Iako je Štab 3. operativne zone davao na elnu saglasnost za povratak Krajiškog bataljona u Bosansku krajinu, on je istovremeno isticao da za to trenutno nema mogu nosti i da e to biti u injeno kada se za to stvore bolji uslovi.

Sedmog jula 1942. štab bataljona je uputio novi izvještaj Operativnom štabu za Bosansku krajinu o gubicima bataljona, posebno od njegovog formiranja do dolaska u Slavoniju, posebno o gubicima u Slavoniji. Na spisku poginulih i nestalih nalazilo se ukupno 189 proletera.<sup>37</sup>

U bataljonu je velika pažnja poklonjena politi kom radu sa borcima, kulturno-prosvjetnom radu i zabavnom životu. Politi kim radom u bataljonu rukovodili su Avdo uk i Huso Hodži.<sup>38</sup> Hodži je neumorno ra-

<sup>36</sup> Zb. IV/5, dok. 118, Izvještaj Štaba proleterskog bataljona od 24. juna 1942. g. Operativnom štabu Bosanske Krajine o borbama bataljona do prelaska u Slavoniju.

<sup>37</sup> Original spiska kucan mašinom nalazi se u Vojnoistorijskom institutu u Beogradu kutija 1704 — 12 — 8.

<sup>38</sup> Kao partijski rukovodilac i kao komandant Huso Hodži je nastojao da upozna svakog borca. Na svoj poseban, staložen i metodi an na in on je u koloni, ili na odmoru prilazio borcima i sa njima razgovarao o svemu onome što ih je brinulo ili interesovalo. Nenametljivo je ljudima objašnjavao situaciju, bodrio ih da istraju i govorio o svjetlijoj sutrašnjici.

Huso je bio zaljubljenik marksisti ke literature. Kada je u Slavoniji pronašao jedan požutjeli primjerak komunisti kog manifesta radovao se kao dijete, itao je re enicu po re enicu i tumatio njen sadržaj po nekoliko puta borcima. Odmah ga je prekucao i svaka desetina je dobila po jedan primerak Manifesta.

U to vrijeme komunisti su obavezno proraivali Istoriju SKP(b) koju su teško razumevali i jedva ekali da nekako otajlaju glavu po glavu. Huso je u Slavoniji pronašao jedan primjerak Istorije SKP(b) pa je insistirao da se ona što temeljitiye pro-

dio na prikupljanju, pripremanju i umnožavanju materijala za rad itala kih grupa i kružoka. Mnogo puta, tokom cijele no i kucao je i umnožavao ove materijale. Za organizaciju kulturno-prosvjetnog rada bili su zaduženi borci: Budo Bušatlija,<sup>39</sup> Vinko Markoti, Mirko Vrani,<sup>40</sup> Safet Fejzi i Irfan Karabegovi.

Poslije likvidacije neprijateljskog uporišta u Kamenskom i napada na neprijateljsku posadu u ulovcu, partizanske jedinice iz rejona Psunja i planine Jovanovice i Ravne Gore vršile su snažan prisak na komunikaciju i željezni ku prugu Banova Jaruga — Lipik — Pakrac — Sira — Daruvar — Pivnice. Pruga je na više mesta prekinuta, a zapaljeno je i porušeno više željezni kih stanica. Jedanaestog jula 1942. neprijatelj je otpo eo sa napadima na slobodnu teritoriju. Na sela isto no od Daruvara i Lipika upu ena je »kaznena ekspedicija«, s ciljem da razbijje partizanske jedinice na tom podruju.<sup>41</sup>

Na pravcu sela Bijela i sela Borki napadale su jedinice 13. ustaške bojne ja ine 225 ljudi i posada iz uporišta Sira, a na pravcu sela Dereza i sela Grahovljani jedna satnija 2. domobranske bojne 6. pješadijske pukovnije iz Pakraca. Grupa od oko 100 domobrana iz Lipika i posada oko 120 ustaša iz uporišta — Španovica, oja a-

ra uje. Dojadilo to, jednoga dana, borcu Davidu Kecmanu pa se on na jednoj etnoj konferenciji obrati Husi slijede im rje ima: »Druže komesare, da je ova tvoja istorija bila na Motajici ili na Babjoj gori, bila bi sada kra a bar za dvije glave, jer David ne bi duvan zavijao u ljeskov list kod pravog papira«.

Mnogi borci Proleterskog bataljona su od Huse nau ili šta zna e rije i marksizam, komunizam, socijalizam i lenjinizam i za mnoge druge nau ne pojmove. Proleteri Husu nisu smatrali samo svojim partijskim rukovodiocem i komandantom nego i svojim uiteljem.

<sup>39</sup> Sabahudin Bušatlija Buda, ro en u Bugojnu, pravnik, bio nosilac kulturno-zabavnog života u Proleterskom bataljonu.

<sup>40</sup> Mirko Vrani, u bataljonu bio zadužen po liniji ŠKOJ-a, a istovremeno i za kulturno-prosvjetni rad. U toku rata više se razvijao po partijsko-politi kom radu, a poslije rata u JNA bio je na odgovornim funkcijama me u ostalim i komandant Štaba teritorijalne odbrane SR Bosne i Hercegovine. Narodni heroj.

<sup>41</sup> Izveštaj zapovjedništva 13. ustaške bojne od 13. VII 1942. Glavnom stožeru ustaške vojnici u kome se govori o opkoljavanju partizanskih jedinica na Pakra koj gori i Krndiji. (HIS Slavonski Brod, kutija II/III.)

na jednim baca em, dobila je zadatok da do svanu a 11. jula zaposjedne položaje na liniji: kota 227 (sjeverozapadno od sela Dragovića) — Golin grob — Brezik — kota 300, da kod predjela Bagrdan uspostavi vezu sa preostalim dvijema kolonama, a potom da sve tri kolone zajedno nadiru ka selu Grahovljani i selu Bijela radi razbijanja partizanskih jedinica. Nareno je da se usput pokupe svi muškarci sposobni za borbu, pošto se znalo da su mještani na ovom području naklonjeni partizanima.

Ne znaju i za pripreme neprijatelja, Štab 3. operativne zone naredio je da se tog dana napadne neprijateljsko uporište u Siraču i izvrši demonstrativni napad na Pakrac.

### *Borba na Siraču*

Prema podacima kojima je raspolagao Štab Zone, u Siraču se nalazilo oko 150 ustaša, Jcultur bund ovac i oružnika naoružanih puškama i sa četiri puškomitriljeza. Štabu zone nije bilo poznato da je u Siraču pored postojeće posade upravo još oko 225 neprijateljskih vojnika. Za napad na Sirač odredeni su 3. bataljon 1. slavonskog odreda i 1. krajiski proleterski bataljon. Napad je otpočeo u 24. avgusta 1942. i borba je vodena do 7. avgusta kada je nareno povlačenje. I pored toga što je neprijatelj pružao žilav otpor uporište bi bilo likvidirano da neprijatelju nije stiglo novo pojava anje. Uništena je tvornica za preradu konoplje, onesposobljena su postrojenja u kamenolomu i zapaljeno nekoliko kuća iz kojih je neprijatelj pružao otpor. Zaplijenjeno je 26 pušaka, manja kolica eksploziva i drugi ratni materijal. Neprijatelj je imao 20 poginulih i ranjenih, a partizani su imali 2 mrtvih i jednog ranjenog.<sup>42</sup> U napadu na Sirač teško je ranjen proletar iz Grmečke Ostoje Brkić. U borbi su se naročito istakli borci Proleterskog bataljona Mijo Stanković, koji je uspio da iznese ispod neprijateljske vatre ranjenog Brkića, puškomitriljezac Mirko Inčić i Makiv Gojko koji su štitili povlačenje proletera.

<sup>a</sup> Zb. NPR V/6, dok. br. 61, str. 275.

Poslije napada na Sira Proleterski bataljon je ponovo zauzeo svoje položaje, gdje je ostao do 3. avgusta 1942. godine. U julu mjesecu proleteri su održali nekoliko partijskih sastanaka i doneli odluku o promjenama u rukovode em kadru bataljona i eta. Za komandanta bataljona odre en je dotadašnji komandir Grmekke ete Jovan Runi, a za njegovog zamjenika dotadašnji komandant bataljona Branko Vukovi. Za komandira Grmekke ete odre en je edo Brki, a za komandira Prvog voda Grmekke ete umjesto Brki a odre en je uro Ani.<sup>43</sup>

Posada Sira a 16. jula dobila je poja anje od 60 vojnika, pod komandom ustaškog natporu nika Gr evi Milana, tako da je sa njema kom jedinicom brojala oko 150 vojnika. Sedamnaestog jula oni su izvršili izvi anje izme u Sira a i Daruvara s namjerom da poprave željezni ku prugu, a 18. jula posade Sira a i Daruvara pošle su da osiguraju opravku pruge izme u ova dva mjesta. Tom prilikom došlo je do oštре borbe na položaju kod Vukove glavice (293), na lijevom krilu bataljona. Neprijatelj je natjeran na povla enje. Neprijateljska jedinica iz Daruvara ja ine oko 200 vojnika, koja je krenula u pravcu s. Bijela da na tom dijelu osigura opravku pruge, sukobila se je sa Kozara kom proleterskom etom. Pretrpjevi gubitke od 9 ranjenih i poginulih, ona je tako er natjerana na povla enje poslije etiri asa borbe. Neprijatelj je ponovo pokušavao 27. i 28. jula da se probije do sela Bijele ali u tome nije uspio.<sup>44</sup>

<sup>43</sup> Za tih mjesec dana provedenih u selu Bijeloj stvoreno je veliko povjerenje naroda u borce Proleterskog bataljona. To se vidjelo i kad su preživjeli borci proslavljali tridesetogodišnjicu formiranja Proleterskog bataljona. Tom prilikom na traženje mještana sela Eijele proleteri su ih posjetili i ponovo poslije 30 godina preno ili u istom selu. Mještani sela Bijela tražili su poimeni no proletere ija imena nisu zaboravili ni poslije trideset godina, željeli su da ih ponovo ugoste u svojim ku ama, ali mnogih više nije bilo u stroju Proleterskog bataljona koji se postrojio u centru sela isto i kao 1942. kada je prvi put ušao u ovo selo. Tom prilikom oživljene su mnoge uspomene iz ratnih dana 1942. godine.

<sup>44</sup> U izvještajima od 10. i 19. jula 1942. ustaški satnik Ivan Stier kaže: »selo Bijela ve duže vremena se nalazi u rukama partizana. Protivnik je dao jak otpor sa utvr enih položaja, ali se pod vatrom minobaca a povukao u raznim pravcima. Ustaše su imale ranjena 4 arkara.

Narodnooslobodila ki odbori su funkcionali u svim selima na jugozapadnim padinama Jovanovice i Ravne gore. Ni zrno žita neprijatelj nije uspio da sa ovoga terena odnese.<sup>43</sup> Po direktivi vojnog i partijskog rukovodstva Slavonije, u selima koja nisu bila oslobođena u to vrijeme, partizanske jedinice su bile dužne gdje god je bilo moguće da pristupe uništavanju vrše ih strojeva, a da narodu objasne da žito vrši pomoć u stoke i da ga krije od neprijatelja, jer će ga ustaše pokupiti i otpremiti za Njemačku. Na taj način partizani su uništili oko 120 vršaćih mašina.

Neprijatelj je pod pritiskom partizana bio toliko zapašen da je poslije napada na ulovac ustaška satnija napustila Daruvar i povukla se u Lipik. To je u inila i posada Sira a.

### *Borba na Radlovcu*

Radlovac se nalazi u blizini sela Orahovice, na sjeveroistočnim padinama Papuka, zavučen duboko u planinu Papuk. Neprijateljska posada iz Radlovcu jesto je napadala obližnja sela i vršila teror nad stanovništvom. Držeći Radlovac neprijatelj je istovremeno štitio željezni ku prugu Virovitica — Osijek.

Po naređenju Štaba 3. operativne zone 2. avgusta 1942. godine bataljon je napustio položaj kod sela Bijele i preko Zvezane, Ravne Gore i jugoistočnih padina Papuka prebacio se na sektor 2. slavonskog bataljona. U toku pokreta bataljon je preko kurira dobio naređenje od štaba zone da sa jednim vodom 2. ete 2. slavonskog bataljona napadne na ustaško uporište u selu Radlovac. Na isto nim padinama Papuka bataljonu se pri-

<sup>45</sup> Zapovjednik 13. ustaške bojne 19. jula javlja Glavnom stožeru ustaške vojnici slijedeće: »U pogledu žetve na prostoru sela Bijela, Pakrana, Markovica i Boraka, pravoslavci svoje poškošeno žito voze u manastir Borke gdje ga vršu i sakrivaju. Ostalim žiteljima uskuju svaku kosidbu. Na tom prostoru partizani su uredili svoju potpunu vlast i opiru se svakom ulasku naših oržanih snaga u to područje. Navodno su ovaj kraj organizirali prebjegli Bosanci. Ukoliko se ova skupina ubrzo ne uništi ista bi mogla ozbiljno ugroziti okolinu Daruvara, a pogotovo štetovati bogatoj žetvi u tom kraju.« (HIS, Slavonski Brod, k-II/III)

klju io vod koji mu je pridodat, a potom nastavio pokret ka Radlovcu,

Uporište je branilo oko 80 ustaša i oružnika koji su prilikom napada pružili veoma snažan otpor iz betonskih bunkera i utvr enih zgrada, a posebno iz kamenoloma koji je bio pretvoren u utvr enje. Napad je otpono e o 1 as 5. avgusta. U prvom naletu zauzet je ve i dio sela, ali se neprijatelj uspio povu i u bunkere i druga utvr enja, odakle se nije mogao istjerati oružjem, kojim su raspolažali proleteri. Prilikom juriša komandir Grme ke ete edo Brki sa grupom boraca privukao se ustaškom bunkeru i golom rukom uhvatio usijanu cijev ustaškog puškomitrailjeza, drže i je sve dok drugom rukom nije uspio da ubaci bombu u bunker. U tom trenutku teško je ranjen u stomak. Borci koji su bili uz njega pritekli su mu u pomo i uspjeli da ga iznesu, ali je on ubrzo izdahnuo.<sup>46</sup> Druga grupa boraca natovarila je u jedan metalni vagon kamen i gurala pred sobom radi zaštite i probroja unutar kamenoloma. Me utim, na nizbrdici vagon im se oteo i proletio kroz zatvorenu kapiju a oni su ostali na brisanom prostoru. Borba je trajala do 10 asova. Zbog nedostatka teškog oružja i nepoznavanja terena bataljon se morao povu i.

Poslije napada na Radlovac bataljon je otisao u Požešku kotlinu da pruži zaštitu stanovništvu oko prikupljanja ljetine i vršenja pšenice. U selu Šušnjari je

<sup>48</sup> Proleter edo Brki , bio je zapažen po svom junaštvu još prvih dana borbe kao borac Jejašinova kog partizanskog odreda u Podgrme u. Nije bilo zadatka koji on ne bi htio izvršiti. Po prirodi je bio veoma miran i skroman, blage naravi i uvijek raspoložen za pjesmu, a i sam je pisao pjesme. U najtežim situacijama svojim držanjem bodrio je i hrabrio ostale borce. U tom pogledu posebno se istakao na Motajici, kada je bataljon ostao samo sa tre inom boraca. Sahranjen je u blizini sela Klo ac pored jednog izvora koji od tada nosi naziv » edin izvor«. Sahrani Cede Brki a prisustvovali su svi borci Proleterskog bataljona, pjevaju i pjesmu »Po ivaj mirno u grobnići toj... pod stijegom crvenim, mi emo u boj«.

Prema kazivanju proletera Sime Marica, edo ih je prijenešto je izdahnuo zamolio da mu iz džepa izvade pismo koje je ranije pripremio da pošalje svojoj djevojci, potoni je umio iši olovku u krv koja je šikljala iz njegove rane na pismu napisao: »Mnogo te volim« i potpisao svoje ime. Simo Mari i Ostoja Tuki napravili su sanduk od dasaka koje im je dao jedan seljak u selu Klo cu u kome je edo sahranjen.

organizovano narodno veselje koje je trajalo do kasno u no. Šestog avgusta bataljon se prebacio u selo Striježevie na komunikaciji Kamensko — Vo in, gdje se sastao sa Banijskom proleterskom etom, sa kojom je organizovao narodni zbor, kome je prisustvovalo oko 1000 mještana. Tokom zbora izведен je i kulturno-zabavni program<sup>47</sup>.

Banijska proleterska eta i prvi vod Kozarske proleterske ete Miloša Bajića, 12. avgusta 1942. godine kod sela Soboštine postavili su zasjedu na komunikaciji Slavonska Požega — Orljevac.

Krećući se iz pravca Orljevac ka Slavonskoj Požegi satnija domobrana upala je u zasjedu i u kratkoj borbi bila potpuno razbijena. Zarobljeno je 13 domobrana i 7 ustaša, među kojima i ustaški tabornik Mirko Klarić iz sela Deževac, poznati zlikovac ovoga kraja. Neprijatelj je u ovoj borbi pretrpio gubitke od 32 mrtva. Zaplijenjeno je 48 pušaka, 7 automata i jedan puškomitrailjer. Proleteri nisu imali gubitaka<sup>48</sup>.

<sup>47</sup> Program je obuhvatao slijedeće:

- uvodna riječ — Duško Erkić, politički komesar 1. slavonskog odreda;
- govor ispred KPJ sa pregledom političke situacije — Huse Hodžić;
- kombinovani proleterski — pjesma »Partizanka«;
- recitacija »Domobran« — banijski proleteri;
- pjesma »Padaj silo i nepravdo« — bosanski proleteri;
- razgovor Hrvatskog seljaka sa drugom koji se vratio iz logora — banijski proleteri;
- pjesma »O klasje moje« — bosanski proleteri;
- pjesma »Nabrusimo kose« — bosanski proleteri;
- »Pjesma o Volgi« — banijski proleteri;
- »Rade Vurdelja« — bosanski proleteri;
- »Diži se narode« — »Kovač iz Kuznjeceva« — bosanski proleteri;
- »Kmeti« — solo recitacija Slobodan Ilić-Ciha;
- »Vrabac« — bosanski proleteri;
- Sevdalinka — Irfan Karabegović, bosanski proleteri i Završna riječ — Slobodan Ilić-ića.

Ovo je bio samo dio programa koji je izveo Proleterski bataljon u slobodno vreme pred borcima i narodom Slavonije.

<sup>48</sup> U izvještaju zapovjednika 2. dombranskog zbora Glavnog stožera domobranstva od 5. jula 1942. godine kaže se: »Sjeverno od Save, opaženo je na području IV gorskog zdruga pojam dječovanje partizana na planini Papuk, Krndijići i Psunj. Ono se ispoljava u napadima ja ih snaga pobunjenika na veća naselje-

Da bi pružio pomo vojnom i partijskom rukovodstvu Slavonije, Glavni štab NOP odreda Hrvatske po etkom juna 1942. imenovao je za komandanta 3. operativne zone Grgu Jankesa, a za politi kog komesara Karla Mrazovi a, dotadašnjeg komandanta zone. Sa Jankesom u Slavoniju je poslat i Ivo Marinkovi Slavko, lan CK KPH i etiri partizanska rukovodioca, koji su pri Glavnem štabu Hrvatske završili oficirski kurs. Na putu za Slavoniju Grga Jankes i pratnja bili su blokirani na Kozari u ofanzivi u junu 1942. godine. Kada je prestala blokada Kozare, u pratinji jednog voda kozarskih partizana, sa komandirom Mirkom Baši em, Grga i ostali prebacili su se preko Save u Slavoniju. Idu i za štab zone 9. i 10 avgusta Grga Jankes obišao je Proleterski bataljon koji se tada nalazio u selu Klisi u Požeškoj kotlini. Tom prilikom Grga je naredio da komandant, politi ki komesar i sekretar partijskog biroa bataljona do u u štab zone gdje se održalo savjetovanje sa svim vojnim, politi kim i partijskim rukovodiocima.

U Štabu 3. operativne zone u selu Zaile održano je savjetovanje 11. i 12. avgusta 1942. godine, na kome su pored slavonskih rukovodilaca bili prisutni komandant Proleterskog bataljona Jovan Runi, politi ki komesar Avdo Cuk i sekretar partijskog biroa bataljona Huso Hodži. Na sastanku je saslušan izvještaj Karla Mrazovi a i Bogdana Crnobrnje. Nastavljena je diskusija o politi koj i vojnoj situaciji u zemlji i van nje, o izvještajima i nedostacima u dosadašnjem radu, iskustvima iz neprijateljske ofanzive na Kozaru. Na kraju su usvojeni zaklju ci.

Na sastanku je odlu eno da se formiraju potpuni štabovi u koje bi ušli najbolji, najborbeniji, najiskusniji i najodaniji rukovodioci, a po mogu nosti politi ki najuzdignuti. Odlu eno je:

— da se pri e intenzivnom politi kom ^ i vojnom radu u selima naseljenim hrvatskim stanovništvom i da se u njima partizani nastoje što duže zadržati!;

**na mesta i na ja e naše posade. Sve ovo djelovanje je poja an naro ito od 14. juna, kada je 110 partizana prešlo preko Save iz Bosne u Slavoniju«.**

**Gra a za historiju narodnooslobodila kog pokreta u Slavoniji, knj. II, dok. 130.**

- da se izvrše akcije i iš enje neprijateljskih uporišta;
- da se narod upozna sa ciljevima partizanske borbe i da se raskrinkava lažna propaganda neprijatelja;
- da se intenzivnije radi na razvijanju i podizanju politike svijesti kod partizana;
- da se partijsko-politički rad u jedinicama uskladi sa partijsko-političkim radom i radom odbora narodnooslobodila kog fonda.

Izvršena je reorganizacija jedinica i formirana su dva partizanska odreda sa potpunim štabovima. U Štab 3. operativne zone ušli su: Grga Jankes, komandant, Karlo Mrazović, komesar, Bogdan Crnobrnja, zamjenik komandanta, Duško Brkić, zamjenik političkog komesara, Mane Trbojević, šef štaba, Vlado Kurt, obavještajni oficir, Slobodan Ilić i a, informativni oficir.<sup>49</sup>

Komandant i komesar Proleterskog bataljona upoznali su prisutne sa stanjem u bataljonu i istakli da je on prije prelaska u Slavoniju vodio višemjesečne teške borbe u srednjoj Bosni, u kojima je izgubio 2/3 boraca i gotovo cijelo rukovodeće i kadar. Tom prilikom pokrenuli su pitanje povratka u Bosansku krajinu. Oni su predložili da bataljon kreće putem kojim su Grga Jankes i ostali došli sa Kozare. Reagujući na takav zahtjev, Grga Jankes je izjavio: »Proleteri treba da se vrate u Bosansku krajinu, ali za povratak sada nema uslova, posto je blokirana pruga Zagreb — Beograd i rijeka Sava, a situacija na samoj Kozari je i dalje dosta teška«. Međutim, Mirko Bašić i borci njegovog voda koji su sa Grgom došli sa Kozare u Slavoniju, u razgovoru sa borcima i rukovodiocima Proleterskog bataljona, izjavili su da pruga i rijeka Sava nisu blokirane i da su oni lako prešli u Slavoniju.

Podaci dobiveni od boraca koji su došli sa Kozare bili su tačni, što se vidi i iz izvještaja koji su Grga Jankes i Ivo Marinković 13. avgusta uputili Bošku Siljegoviću, političkom komesaru 2. krajiškog odreda. U izvještaju, pored ostalog, isti su da je blokada sa rijeke Save i željezničke pruge povućena i da je moguće prijelaziti većih jedinica sa Kozare u Slavoniju.<sup>50</sup>

<sup>49</sup> Zb. NO RV/6, dok. br. 30, str. 149—154.

<sup>50</sup> Zb. NOR IV/6, dok. br. 198, str. 224—226.

U izvještaju koji je upu en istog dana. štabu 2. krajiškog NOP odreda, pored ostalog, kaže se, da ukoliko Stab 2. krajiškog odreda želi da prema ranijem dogovoru sa Grgom Jankesom i Ivom Marinkovi em, prebac jedan bataljon boraca sa Kozare u Slavoniju, može to da uini jer je sada prebacivanje omogu eno zato što neprijatelj ne drži više blokadu na rijeci Savi, a sela pored rijeke ostala su nedirnuta od strane neprijatelja. Stab zone je obavijestio Boška Snjegovi a da neprijatelj vrši koncentraciju jedinica u Slavonskom Brodu, Vinkovcima, Osijeku, Požegi, Pakracu i drugim mjestima radi preduzimanja ofanzive u Slavoniji. U podnožju planina Psunja i Dilja neprijatelj je ve po eo kopati rovove sli ne onima u po etku kozarske ofanzive . »Vi odlu ite da li ete u ovakvoj situaciji poslati vaš bataljon u Slavoniju. Možda bi bio dobro da taj bataljon stigne ovamo i zbog naroda koji je neprijatelj ovamo dopremio poslije ofanzive na Kozaru, a ra una se da ga ima oko 50—60 hiljada raspore enog po selima Slavonije i Bilo Gore«. Neprijatelj je to radio smišljeno, s namjerom da demoralise srpski živalj, da ne odlazi u partizane, radi ega je narod i bio raspore en uglavnom po selima srpske nacionalnosti«.<sup>51</sup>

Na savjetovanju, Grga Jankes i Ivo Marinkovi upoznali su slavonske rukovodioce sa situacijom na Kozari i propustima koji su po njihovom mišljenju napravljeni. Da se to ne bi ponovilo u Slavoniji predloženo je niz mjera, jedna od njih bila je da se spremi što više pekmeza od šljiva kojih je tada bilo u velikim koli inama, a da se ispe e što više hljeba i napravi dvopek koji može duže stajati u zemunicama. Trebalo je iskopati što više podzemnih skloništa i zemunica za smještaj hrane i rafnenika.

Grme ka proleterska eta dobila je zadatak da u selu Zaile, po ev od 13. do 25. avgusta pripremi i ispe e mnogo hljeba i pekmeza.<sup>52</sup>

<sup>51</sup> Zb. NOR V/6, dok. br 34, str. 160—164, Obavještenje Štaba 3. operativne zone od 13. 8. 1942. Štabu 2. KNOP odreda.

<sup>52</sup> Komandir 1. voda Grme ke ete uro Ani radio je na ovom zadatku, a pošto je bio dobar organizator, štab zone ga je i dalje zadržao sa jednom desetinom iz njegovog voda u Zailama i odredio za rukovodioca za spremanje ove hrane. Tako Ani nije ni išao sa ostalim borcima po sjevernom dijelu Hrvatske i Po- dravine.

Štab 3. operativne zone obavijestio je 27. avgusta 1942. Glavni štab Hrvatske da se na teritoriji Slavonije nalazi Krajiški proleterski bataljon.<sup>53</sup>

Iz izvještaja koji je poslao Štab 3. operativne zone Glavnom štabu Hrvatske i Štabu 2. krajiškog odreda, vidi se da su slavonski rukovodioci, a posebno Grga Jankes insistirali da Proleterski bataljon zadrže i dalje u Slavoniji radi daljeg širenja NO pokreta. Bataljon je imao dobro naoružanje, hrabre i vješte borce u ratovanju, koji su posjedovali veliko borbeno iskustvo. To iskustvo bosanskih proletera trebalo je da se iskoristi, i prenese na mlade borce Slavonije koji su tek stupali u borbu.<sup>54</sup> O tome Karlo Mrazović u jednom izvještaju Glavnog štabu Hrvatske piše da su krajiški i banijski proleteri u mnogo emu naučili borce slavonskih jedinica kako se treba boriti, tako da su se i oni prekaliili u borbama i nisu se po borbenosti razlikovali od svojih drugova Bosanaca i Banijaca.<sup>55</sup>

Na savjetovanju je zaključeno da se Proleterski bataljon i dalje zadrži u Slavoniji, navodno zbog blokade rijeke Save i željezni ke pruge. Tako je zaključeno da se u bataljonu održi sastanak sa lanovima partije i SKOJ-a i konferencija sa svim borcima. Na tim sastancima trebalo je svima objasniti da je rijeka Sava blokirana i da se zbog toga bataljon ne može vratiti u Bosan-

<sup>53</sup> U obavještenju je, pored ostalog, pisalo: »Taj bataljon smo namjeravali što prije prebaciti u Bosnu, ali usled poslednje ofanzive na Kozari i blokade na Savi, mi to nismo mogli u initi. Sa dolaskom druga Grge odlučeno je da se taj bataljon zadrži i dalje na našoj zoni.

U izvještaju štaba 3. operativne zone od 11. i 12. 8. 1942. Glavnem štabu NOP odreda Hrvatske, o održanom vojnom savjetovanju pored ostalog stoji da je poslije savjetovanja izvršena reorganizacija jedinica, da su formirana dva partizanska odreda i da je odlučeno da se u Slavoniji zadrži 1. krajiški proleterski bataljon. Savjetovanju su prisustvovali komandant i politički komesar proleterskog bataljona Jovan Runić i Avdo Čuk i sekretar partijskog biroa bataljona Husein Hodžić. Zb. NOR V/6, dok. br. 30.

<sup>54</sup> Izvještaj Štaba 3. operativne zone od 27. 8. 1942. Glavnem štabu Hrvatske. Građa za historiju NOP-a u Slavoniji, knj. 2, dok. 197, str. 395—400.

<sup>55</sup> Zb. NOR V/7, dok. br. 54, str. 236—242, Izvještaj Štaba 3. operativne zone od 23. 9. 1942. Glavnem štabu Hrvatske.

sku krajinu. Sastanak lanova KP održan je 25. avgusta u šumi blizu sela Zaila nedaleko od štaba zone. Sastanku je prisustvovao i komandant zone Grga Jankes. On je iznio razloge zbog kojih po njegovoj odluci bataljon ne može da se vrati u Bosansku krajinu, govoreći da je rijeka Sava i željezni ka pruga blokirana. Lanovi Partije nisu prihvatali ovo obrazloženje, istakavši da su dobili druk ije podatke od boraca koji su došli sa Grgom u Slavoniju.

Pošto nije mogao ubijediti lanove Partije u svoju tvrdnju, ostajući i dalje pri tome da je Sava blokirana, Grga je nazvao lanove Partije nedisciplinovanim i izjavio je da me u njima nema dobrih komunista i da im zabranjuje da se ubudu e sastaju kao partijska organizacija, jer »više nisu lanovi Partije«.<sup>56</sup> Rekao je i da će ih poslati u borbu, pa ko se dobro pokaže, bit će ponovo primljen u Partiju, ali ne svi.

Zaprepaš eni i uvrije eni takvom izjavom Grge Jarikesa, lanovi Partije su zahtjevali od partijskog rukovodstva da se bataljonu omogu i povratak u Bosansku krajinu i da se o svemu ovome obavijesti Operativni štab i partijsko rukovodstvo Bosanske krajine. Ovakav postupak Grge Jankesa veoma se negativno odrazil na lanove Partije i ostale borce Proleterskog bataljona. To je bio isključivo stav Grge Jankesa, ali ne i ostalih lanova Štaba 3. operativne zone.

### *Ponovo na ulovcu*

Štab 3. operativne zone donio je odluku da se ponovo izvrši napad na neprijateljsko uporište ulovac. Za napad na ulovac određena je jedna eta 1. bataljona 1. slavonskog odreda, jedna eta 1. bataljona 2. slavonskog odreda, 1. krajiški proleterski bataljon i Banijska proleterska eta. U zasjedi prema Daruvaru nalazile su se dvije ete 1. bataljona, a na pravcu Virovitice 2. eta 1. bataljona 1. slavonskog odreda.

<sup>56</sup> Lanovi Partije Proleterskog bataljona dok su vodili borbe po sjevernoj Hrvatskoj i Podravini i dalje su redovno održavali partijske sastanke, bez obzira što im je Grga Jankes izrekao kaznu isključenja.

Napad je otpo eo 27. avgusta u 23 asa. Otpor neprijatelja je slomljen ve u 2 asa, zauzeto je cijelo mjesto, izuzev zgrade ustaškog tabora i željezni ke stanice, odakle se neprijatelj gr evito branio. Na ustaški tabor, iz koga je neprijatelj pružao najja i otpor, napadao je vod Banijske proleterske ete, kojim je neposredno komandovao komandir ete Nikola Demonja<sup>57</sup> i vod Grmeke proleterske ete, na elu sa komandirom ete Dušanom Repaji em. Prvi nalet nije uspio. U drugom naletu uspjeli su da zapale gornji dio zgrade koji je potpuno izgorio, ali su se ustaše i Njemci povukli u donji dio zgrade odakle su i dalje pružali jak otpor. Pošto su iz Virovitice neprijatelju pristigla poja anja, da ne bi došlo do ve ih gubitaka štab Zone je izdao nare enje o povlačenju, koje je i po elo u 9,30 asova.

U toku napada na ulovac zarobljen je 31 domobran i 9 kulturbuntovaca. Poslije saslušanja 28 domobrana je pušteno ku ama, a trojica su dobrovoljno ostala u partizanima. Sedam kulturbuntovaca je osu eno, jedan pušten ku i, a jedan je ostao u partizanima. Neprijatelj je imao preko 40 poginulih i ranjenih. Jedan dio neprijateljske posade se uspio izvu i iz ulovca. Zaplijenjeno je tri puškomitrailjeza, 48 pušaka i ve a koli ina ratnog materijala.

U napadu na ulovac sedam boraca Proleterskog bataljona je izba eno iz stroja. Poginuli su Gojko Makivi, Spasoje Vu kovi i uro Bukovac, a teže su ranjeni, komandir Kozarske ete Branko Košpi, Drago Suboti, Milan Došen i Daniš Cvjeti anin. Naro ito su se istakli borci: Luka Kli kovi, Mi o Marjanovi, Vlado Zori i Stevo Kova evi Mali. Oni su jurišaju i prvi upali u neprijateljske bunkere a Branko Košpi je ubacio bombu u bunker, uništio neprijateljsku posadu i zaplijenio jedan puškomitrailjez. Dok je prilazio bunkeru i ubacivao bombu u njega Košpi je ranjen, ali je poslije uka zane pomo i, nastavio i dalje da komanduje etom.

<sup>57</sup> Nikola Demonja, poginuo u Slavonskoj Požegi, sahranjen u Kamenskom koje su ranije oslobodili njegovi proleteri. Narodni heroj.

Poslije povla enja bataljon je dobio nare enje da se preko Crnog vrha prebac u rejon sela Bijela, odakle je stigao izvještaj da neprijatelj namjerava da napadne selu na južnim padinama Ravne gore.

### *Napad na neprijateljsko uporište u Gojilu i pokret za Bilogoru*

U me uvremenu Štab 3. operativne zone napravio je plan kojim se predvi aju ve e akcije partizanskih jedinica u Moslavini, Podravini i sjevernom dijelu Hrvatske u cilju daljeg širenja i razvijanja NO pokreta. Za izvršenje tog zadatka odre eni su: 1. i 3. bataljon 1. slavonskog odreda, 1. krajiski proleterski bataljon i Banijska proleterska eta koja je bila u sastavu 3. bataljona. Prije polaska u 1. slavonskom bataljonu formirana je udarna eta. U selu Bijela izvršene su pripreme jedinica. O zna aju akcija pred polazak borcima su govorili: Grga Jankes, Bogdan Crnobrnja, Vicko Anti i Josip Kraja i.<sup>58</sup> Tre eg septembra uve e jedinice su kre nule i prošle pored Daruvara u pravcu Moslavine. Prvi zadatak na pravcu kretanja bio je napad na neprijateljsko uporište Gojilo.

Cilj napada bio je da se uništi neprijateljska posada u Gojilu i zapale izvore nafte.

U Moslavini jedinicama su se priklju ila tri bataljona sa Banije, na elu sa komandantom Ninom Marakovim.<sup>59</sup> Pred sam napad održan je zajedni ki sastanak rukovodilaca svih jedinica i detaljno razra en plan napada. Napad je otpo eo 6. septembra u 4,30 asova. Gojilo je branilo 120 domobrana i 40 njema kih vojnika. U napadu je u estvovalo 280 partizana sa 16 puškomitraljeza,

<sup>58</sup> Kraja i Josip Prika, poginuo 1945. kao politi ki komesar divizije. Narodni heroj.

<sup>59</sup> > Nešto više od mjesec dana krajiski proletari bili su u sastavu združenog odreda, kojim je komandovao Bogdan Crnobrnja Tolja, a njegov zamjenik u to vrijeme bio je Nina Marakovi . Krajiski proletari su Ninu upoznali kao hrabrog starješinu i dobrog komunistu. Poginuo je kod Rataj Kule blizu Kalinovika u petoj neprijateljskoj ofanzivi kao komandant 7. banijske brigade. Narodni heroj.

me u kojima jedan vod krajiških proletera sa 5 puškomitrailjeza. U direktnom napadu na uporište u estvovali su 1. i 3. bataljon 1. slavonskog odreda, a na osiguranju su se nalazili Banijski i Moslavački partizani. Borba je bila žestoka i trajala je kratko, tako da je do 7,30 asova zadatak potpuno izvršen. Zarobljeno je 76 domobrana i 3 Nijemaca, poginulo je 32 Nijemaca, a strijeljan jedan njemački oficir i jedan domobranski natporučnik. Četiri domobrana su dobrovoljno ostala u partizanima, a ostali su pušteni kuama.

Zaplijenjeno je 110 karabina, 3 puškomitrailjeza, 4 lovačke puške, 3 automata, 50 bombi, preko 6000 metaka i više pisačih mašina, odjeća, obuće i druge ratne opreme.

Od zaplijenjenog naoružanja, 27 pušaka, jedan puškomitrailjez i 3300 metaka predano je Moslavac kom bataljonu.

Gubici na strani partizana bili su, 13 poginulih i 24 ranjena. Prvi krajiški proleterski bataljon nije imao gubitaka. Za vrijeme borbe jedan vod Proleterskog bataljona bio je na osiguranju prema Banovoj Jarugi. Neprijatelj je iz Banove Jaruge pošao da pomogne napadnutoj posadi u Gojilu, ali je u kratkoj borbi bio odbijen i natjeran na povlačenje.

Oko 35 boraca Proleterskog bataljona, sa komandantom bataljona ostalo je kod sela Bijele na raspolažanju štaba zone. Većina ovih boraca, među kojima i komandant Jovan Runić, bili su bolesni i nesposobni za duže maršovanje i već napore. Pojavilo se mnogo raznih bolesti, a naročito ireva na nogama i oteklini poslije velikih napora i promrzljina nastalih za vrijeme borbi u srednjoj Bosni. Sa bataljonom ka Moslavini i Podravini posli su komesar Avdo Šuković i zamjenik komandanta bataljona Branko Vuković.

U borbi na Gojilu istakli su se slijedeći borci Proleterskog bataljona: puškomitrailjesci Simo Marić, Mirko Inčić, borci Branko Babić, Dušan Piljagić i Milivoj Marjanović. Simo Marić je preciznom vatrom omogućio Milivoju Marjanoviću da prihvati neprijateljskom bunkeru i u njega ubaci bombe. U bunkeru je poginulo 8 Nijemaca, Mirko Inčić je samo jednim rafalom iz puškomitrailjeza pokončio 5 Nijemaca i zaplijenio 3 automata.

Malo kasnije Bogdan Crnobrnja, zamjenik komandanta 3. operativne zone, vidjevši u In i a 3 automata, za tražio je jedan, a Indi neznaju i Crnobrnju pokazao mu je rukom na njema ke bunkere gdje još ima automata. Kada je kasnije saznao o kome se radi, on se izvinjavao i li no otisao i uru io automat drugu Crnobrnji.

Radnici koji su radili na izvorima nafte oduševljeno su pozdravili pobjedu partizana i pomogli u rušenju i uništavanju postrojenja, da ih Nijemci više ne bi mogli koristiti.

Akcija je imala veliki vojni ki i politi ki zna aj. Za nju se ubrzo ulo po cijeloj Slavoniji i ostalim dijelovima Hrvatske. Ovo je bila najve a i najuspješnija akcija u Slavoniji izvedena do tada. Uništenje petrolejskih izvora koji su bili od posebnog zna aja za neprijatelja, zna ilo je i nanošenje teškog udarca neprijatelju u ekonomskom pogledu. Kapacitet izvora koji su zapaljeni iznosio je 8 vagona nafte dnevno.<sup>60</sup>

Od jedinica 1. slavonskog odreda, 1. krajiškog proleterskog bataljona, Moslava kog bataljona i jedinica pri stiglih sa Banije (3, 5. i Udarnog bataljona NOP odreda Banije), formiran je Združeni odred. Za komandanta odreda odre en je Bogdan Crnobrnja Tolja, za zamjenika komandanta Nina Marakovi , za politi kog komesara u ro Cizmek, a za zamjenika politi kog komesara Josip Kra ja i . Štab je odmah pristupio izradi plana za dalja dejstva jedinica.

Nastavljuju i pokret prema Bilogori i Podravini, 10. septembra 1942. u 4,15 asova 3. banijski, 1. moslava ki bataljon i jedan vod Grme ke proleterske ete izvršili su napad na selo Velika Mlinska.

Vod Grme ke ete, sa vodom diverzanata Slavonaca, pod komandom Dušana Repaji a dobio je zadatak da poruši željezni ku prugu na dionici Paležnik — Mlinska i sprije i dolazak poja anja sa toga pravca. U Mlinskoj je bilo 35 kulturbuntovaca i oko 50 njema kih vojnika. Uporište je poslije oštре, ali kratke borbe osvojeno. Gubici neprijatelja bili su: 35 mrtvih i 7 zarobljenih. Zaplijeno je 25 pušaka, od kojih 6 bez zatvara a. Grupa od sedam Nijemaca koja se nalazila u zgradi škole davala je

<sup>60</sup> Zb. NOR V/7, dok. br. 15, 28, 59, 64.

otpor sve dok zgrada nije zapaljena i do temelja izgorjela. U napadu na školu ranjeni su borci Krajiškog proleterskog bataljona Mi o Stankovi , Ostoja Kova evi , i Branko Rakez.<sup>61</sup>

U ovoj borbi posebno se istakla gruna boraca, na elu sa Brankom Rakezom i Mi om Stankovi em, koja se privukla do zgrade škole, iz koje su Nijemci pružali žilav otpor, kroz prozore ubacila bombe i na taj na in likvidirala neprijatelja.

Poslije ovih borbi 3. bataljon 1. slavonskog odreda je vranen u Slavoniju sa ranjenicima. Sa 3. bataljonom pošla je i Banjiska proleterska eta, koja je i dalje bila u sastavu 3. bataljona. Na putu za Slavoniju ova jedinica, pod komandom Vicka Anti a, komandanta 1. slavonskog odreda likvidirala je neprijateljsko uporište u selu Uljanik, gdje je zaplijenjeno 12 pušaka.

U pokretu ka selu Ercegovac kod šume Trupinski gaj naišao je putni ki voz, koji saobra u pravcu Bjelovar — Garešnica. Na brzinu je odlu eno da se voz napadne. Napad su izvršili 1. krajiški proleterski bataljon i udarna eta 1. slavonskog bataljona. Lokomotiva je ošte ena, a voz je nastavio polako da klizi prema željezni koj stanicu u selu Ercegovac. Borci su jurišali za vozom oko 3 kilometra i stigli ga na željezni koj stanicu, pa su potom jed-

<sup>61</sup> Branko Rakez stupio u partizane me u prvima u Kozari Rano je primljen u KPJ. U svim borbama isticao se hrabroš u, a naro ito u borbi na Motajici i u Slavoniji. Više puta mu je ponu ena rukovode a dužnost u Proleterskom bataljonu, ali je zbog velike skromnosti odbijao da primi govore i »da ima sposobnijih od njega«. Poslije povratka u Bosansku Krajinu na Kozari doznao je da su mu ustaše ubile oca u logoru u Jasenovcu, a mlaeg brata u logoru na Sajmištu u Zemunu, a majku i tri sestre ustaše su oterale u logor, prvo u Gradišku a poslije u Jasenovac, tako da ništa nije znao o svojoj porodici. Švu nesre nu suđbinu svoje porodice teško je doživljavao.

U Lušci Palanki, kao i ostali proleteri bio je predložen za komandira ete. Bio je rasporen u Gradiško-ljevianski partizanski odred na dužnost komandira ete, me utim, on je i tu dužnost odbio govore i kao i ranije da ima sposobnijih. Nije se htio rastati od svog puškomitrailjeza, smatraju i da e se tako više osvetiti neprijatelju za svoju porodicu. Herojski je poginuo u borbi u selu Romanovci kod Lijeva -Polja 1. januara 1944. godine, zadržavaju i njema ku motorizovanu kolonu koja je pošla u pomu napadnutom neprijateljskom garnizonu u Banja Luci. Vidi knjigu »Kozara« br. 6, str. 344 i 504.

novremeno izvršili napad na željezni ku stanicu i na voz. U vagonima je još bilo vojnika koji su davali otpor. Tom prilikom ubijeno je 8 neprijateljskih vojnika, zaplijenjeno 8 pušaka i velika koli ina razne robe. Lokomotiva i vagoni su spaljeni.

Domobraska satnija koja je pošla iz Pavlovca da pomogne posadi u Ercegovcu prvo je naišla na Moslava ku etu, a potom na Proleterski bataljon i udarnu etu 1. slavonskog bataljona. Za kratko vrijeme domobrani su razbijeni, poginulo je 13 i zarobljeno 12 domobrana. Zaplijenjeno je 25 pušaka koje su, kasnije, predate Moslava kom bataljonu. U ovoj akciji su se istakli zamjenik komandanta bataljona Branko Vuković i borci Nikola Krugulj, oko Banjac i Dušan Banjac.

Za vrijeme akcije na željezni ku stanicu Ercegovac, neprijateljski avioni bombardovali su teren oko stanice, ali partizani nisu imali gubitaka, pošto su se na vrijeme povukli u obližnju šumu.<sup>62</sup>

Jedanaestog septembra poslije borbe na željezni koj stanici Ercegovac jedinice su produžile i uve e stigle u selo Grbovac i Velika Jasenova a, pet kilometara sjeverozapadno od Grubišnog Polja, gdje su raspore ene na veeru. Poslije veere održan je miting u selu Grbovcu, na kome su govorili Josip Krajačić, Bogdan Crnobrnja i dr Grujica Zarković. U mjestu žive Hrvati, Mađari i nešto malo Srba. Prvi put u to selo došli su partizani. Poslije zbora raspoloženje naroda bilo je sasvim druga ije.

Sutradan je združeni odred stigao u selo Veliku Baranu gdje je održan zbor, na kome su govorili: Nina Maraković, Mitar Mitić, Franjo Knebl i Grujica Zarković. Na zboru je bilo oko 300 Hrvata, Srba i Mađara. U selu je otvorena jedna trgovačka radnja koju je neprijatelj zapravo ranije i sva roba je podjeljena narodu.

Do tada su borci raspoređivali po kuama na hranu. Konstatovano je da zbog toga komandni kadar nema uvida nad ljudstvom. Poslije se prešlo na kuvanje u kazanima i isto vojni ku ishranu.

Trinaestog septembra jedinice su stigle u Mali Gradić, gdje je takođe održan zbor. U ovom selu govorili su

<sup>62</sup> Zb. NOR V/7, dok. br. 64, str. 236—242 Izvještaj Stabā 3. operativne zone od 23. septembra 1942. Glavnom štabu Hrvatske.

Bogdan Crnobrnja, Mitar Miti, Franjo Knebl, drugarica Milka Jovanovi<sup>63</sup> i Grujica Zarkovi. Poslije govora hor Proleterskog bataljona otpjevao je nekoliko borbenih pjesama, a na kraju je Irfan Karabegović, proleter otpjevao dvije bosanske sevdalinke.

etraestog septembra Operativni štab združenog odreda održao je konferenciju, na kojoj je izvršena podjela rada svih lanova štaba. Formiran je Agit-prop u koji su ušli drugovi: Josip Krajačić, dr Grujica Zarković Štef, Mitar Mitić i drug Brodarac. Agit-prop je dobio zadatak da u svim selima kuda bude prolazio „združeni odred organizuje zborove i da se brine o propagandnom materijalu. Iste večeri organizovana su tri zabora i to u selima: Kovačica, Zrinjska i Šibenik. Prisustvovalo je oko 1100 ljudi, a govorili su Josip Krajačić, Franjo Knebl, Bogdan Crnobrnja, Nina Maraković i Mitar Mitić, Petar Starčević, Rade Knežević i Brodarac Ankica i Milka Jovanović Dunja. Svi ovi zborovi su dobro uspjeli, a stanovništvo sela bilo je oduševljeno.

Narodu u ovim krajevima do tada niko nije javno govorio o ciljevima NOB-a. Poslije zabora u partizane su stupila dva Hrvata i tri Srbinu. Bez naređenja narod je partizanima donosio velike koljene hrane.

etraestog septembra Moslava ka partizanska eta i jedna Banijska eta razrušile su željezni ku prugu između sela Velike Pisanice i Velikog Grčevca u dužini od 100 metara i pokidali telefonske veze u dužini od 500 metara.

Petnaestog septembra sve jedinice su se nalazile na odmoru kod sela Cremušine. Agit-pop je priredio drugarsko popodne sa programom: 1. Vojno-politička situacija van zemlje, govorio je Bogdan Crnobrnja; 2. »Ko je to nadoranica« recitovao je Franjo Knebl. Nekoliko skećeva, recitacija i solo pjesama izveli su bosanski proletari sa Banjicima. Pokazalo se da su ovakve prirede dobro primljene od naroda i da su kod boraca unosile raspoloženje i vedrinu.

Šestnaestog septembra jedinice su se i dalje odmaraće kod sela Cremušine. Toga dana uhvaćen je špijun

<sup>63</sup> Milka Jovanović Dunja, u to vrijeme bila je sekretar središnjog komiteta KPJ za Grubišno Polje.

Veber koji je poslan od neprijatelja da prikupi podatke o združenom odredu. Agit-prop je izdao 150 komada letaka i 89 komada partizanskih novina koje su podjeljene borcima i narodu.

Sedamnaestog septembra združeni odred prebacio se preko grebena Bilogore u selo Sedlarica koje se nalazi na sjevernim padinama Bilogore, 5—6 kilometara južno od Pitoma e. Odavde su jedinice 17-og uve e pošle u napad na Klošter i Pitoma u. Raspored jedinica za napad bio je slijede i: na Pitoma u je napadao Krajiški proleterski bataljon i Banijski udarni bataljon. Na Kloštar su napadali 3. i 5. banjški bataljon. Prvi slavonski bataljon sa 1. udarnom i 2. etom nalazio se na osiguranju od Virovitice, dok je 3. eta ovog bataljona bila u rezervi kod Operativnog štaba.

Moslava ka eta rastjerala je posadu u rudniku uglja Babinje u Bilogori koja se nalazila u rejonu Duga Kosa kota 244, pet kilometara južno od sela rešnjevica. U rudniku je zaplijenjeno 550 kilograma eksploziva (astro-lita). Zaplijenjeni eksploziv dobro je došao poznatom diverzantu Ivanu Harišu Gromovniku za rušenje vozova i mostova.<sup>64</sup>

U Kloštru su uništена dva voza, zapaljena željezni ka stanica i svi magacini, a razrušena je i željezni ka pruga. Zarobljeno je 5 domobrana koji su odmah pušteni kuama. Kloštar je važna raskrsnica gdje se ra vaju pruge

<sup>64</sup> Ivan Hariš Gromovnik Ilija, ro en 1903. u Slapnu kod Karlovca u siromašnoj selja koj porodici sa 10 dece. Izu io stolarski zanat, potom na poziv brata otiašao u Kanadu da bi posle po ameri kom kontinentu nastavio lutanje sve do oslobođila kog rata u Španiji. Pred kraj 1936. preko Francuske stigao je u Španiju kao dobrovoljac. U Španskoj republikanskoj vojsci bio je diverzant. Kao poru nik upu en je na dvomjese ni diverzantski kurs. On se isticao i tamo i postao je instruktor diverzanata. Mnoge mlade borce Špance, Engleze, Holanane, ehe, Amerikance, Poljake i druge u io je diverzijama. Do kraja rata u Španiji bio je instruktor u 131. brigadi. U Jugoslaviju stiže preko Francuske posle njene kapitulacije, a ve po etkom jula u estvuje u oružanom ustanku, na podruju Hrvatskog primorja. Pod njegovim rukovodstvom za etiri godine oslobođila ke borbe, prevrnuto je 1086 fašisti kih vozova i porušeno 150 mostova, oko 27000 fašisti kih vojnika i oficira palo je u borbi s našim diverzantima.

prema Bjelovaru, Zagrebu, Varaždinu i Virovitici. Rušenjem pruge bio je prekinut saobraćaj u cijeloj Podravini.

Prilikom napada na Pitoma u zapaljen je trospratni mlin, u kome se nalazilo više od 10 vagona žita, koje je neprijatelj pripremio za izvoz u Njemačku. Tako je zapaljena željeznička stanica sa pomoćnim zgradama, zgrada ustaškog tabora, opštinska zgrada, oružni kaštaj i uništene dvije lokomotive. U oružničkoj postaji se nalazilo 16 oružnika, od kojih je 9 poginulo, 6 zarobljeno, a jedan je pobjegao. Zarobljeno je i pet vojnika u opštinskoj zgradici i 3 vojnika koji su se prilikom napada sklonili pod most na samom drumu. Zaplijenjeno je dosta sanitetskog materijala, više pisačih mašina, radio-aparata i raznog drugog materijala.<sup>65</sup> U svim ovim akcijama partizani nisu imali gubitaka.

Za vrijeme napada u Pitoma i se zatekao veći broj civila koji su došli iz Zagreba da u tom bogatom kraju kupe namirnice. Njima je održan govor, podjeljeni leci i propagandni materijal.

Ove akcije imale su veliki politički i vojni značaj, naravito za narod Podravine. Cijelim putem od Banove Jaruge, Gojila, Pitoma do rijeke Drave, tj. mađarsko-jugoslovenske granice Proleterski bataljon, zajedno sa ostalim partizanskim jedinicama Moslavine, Slavonije i Baranje prolazio je kroz sela naseljena sa više nacionalnosti (Hrvati, Srbi, Česi, Slovaci, Nijemci i Mađari). Kroz sva sela jedinice su prolazile danju sa pjesmom, razgovarali sa narodom, održavali zborove, priređivali priredbe, a narod je bio oduševljen i poslije ovoga mnogi su se javljali u partizanske redove.

Devetnaestog septembra sve jedinice Združenog odreda ponovo su se prebacile u rejon sela Šibenik na južne padine Bilogore gdje su se odmarale.

Na pismeno traženje domobranskih oficira iz Grubišnog Polja, Operativni štab združenog odreda poslao je svoje delegate Ninu Maraković, Gecu Bogdanovića<sup>66</sup> i

«Zb. NOR V/7, dok. br. 59, str. 210—216 i 74, str. 264—265.

<sup>66</sup> Geco Bogdanović, prvi komandir Bilogorske jedinice, rođen 1912. godine, Crna Vlast, općina Vrhovine, srez Otočac. Odmah poslije kapitulacije Geco se našao sa nekoliko svojih drugova na sektoru isto ne Biograd i odmah otpočeo sa diverzijama. Narodni heroj.

sekretara partijskog biroa Banijskog bataljona na pregovore sa domobranskim oficirima. Predstavnici domobrana bili su voljni da predaju tri satnije domobrana i pomognu u likvidaciji ustaškog garnizona u Grubišnom Polju. U pravnji delegata radi njihovog osiguranja isla je Udarna eta 1. slavonskog bataljona sa 4 puškomitrailjeza.

Dvadesetog septembra jedinice su se i dalje nalazile kod sela Velike Peratovice, o ekuju i rezultate pregovora. U selu Peratovice održan je zbor, kome je prisustvovo loko oko 400 ljudi, a 21. septembra predve e jedinice su po nare enju Štaba 3. operativne zone krenule u pravcu Slavonije. U selu Br anima 22. septembra stiglo je nare enje od štaba zone da se Proleterski bataljon sa ostalim jedinicama vrati ponovo u selo Peratovicu, akovec i Lon aricu. U selu Lon arici održan je narodni zbor, a proleteri su pripremili kulturno-zabavni program. Za to vrijeme Operativni štab pripremao je napad na Grubišno Polje. Dvadeset i petog septembra pregovori su još trajali, a krajiški proleteri, Banjci i Moslavani organizovali su zbor i priredbu za etiri sela (Veliku i Malu Dap evicu, Lon aricu i Br ane). Prisustvovalo je oko 500 ljudi, Srba, Hrvata i Maara. Zborovi su uspjeli u svakom pogledu. Govorili su Josip Kraja i, Franjo Knebl, dr Grujica Zarkovi, Nina Marakovi i drugarica Jovanka.

### *Borba za Grubišno Polje*

Grubišno Polje je prvo sresko mjesto koje su napali partizani u Slavoniji. Uporište je bilo dobro utvr eno, a naro ito zgrade ustaškog tabora, bivšeg sokolskog doma, a i tvrda zgrada pravoslavne crkve je podešena za odbranu. Za odbranu uporišta neprijatelj je imao slijede e jedinice: Posadnu satniju 1. pješadijske pukovnije u ja ini 120 domobrana; dvije satnije poljoprivredne straže ja ine 150 domobrana; mjesnu ustašku grupu od 200 ustaša, ukupno oko 470 vojnika. Od naoružanja neprijatelj je imao, oko 450 pušaka i 10 puškomitrailjeza.

U napadu je u estvovalo 500 boraca, dok je 400 vršilo osiguranje, i sprije avalo upu ivanje poja anja neprijatelju u Grubišno Polje.

Poslije pet asova žestoke borbe zauzet je najve i dio grada. Snažan otpor neprijatelj je pružao iz zgrade bivšeg sokolskog doma i ustaškog tabora. Prvi Krajiški proleterski bataljon i eta Moslava kih partizana dobiil su najteži zadatak da likvidiraju neprijatelja u zgradi ustaškog tabora i sokolskog doma. U napadu na ustaški tabor poginuli su komandir voda Grme ke proleterske ete Stevo Baji i desetar Vlado Kecman, a ranjen je desetar — puškomitrailjezac oko Banjac. Stevo Baji i Vlado Kecman bili su neustrašivi borci u svim borbama koje je vodila Grme ka eta. Oni su pokazali izuzetnu hrabrost. Poginuli su dok su kroz prozor ubacivali bombe u zgradu ustaškog tabora. Baji i Kecman sahranjeni su na seoskom groblju u selu Dap evica na obroncima Bilogore. Tu su sahranjeni i borci Moslava ke ete koji su poginuli sa njima zauzimaju i sokolski dom i ustaški tabor.

Sokolski dom i ustaški tabor, iako su bili najja e utvr eni likvidirani su. Nije uništen neprijatelj u zgradi pravoslavne crkve u koju se povukao, zbog toga što se pred crkvom nalazio brisani prostor, pa se po danu nije moglo jurišati. U 8 asova nare eno je povla enje, jer se pretpostavilo da e neprijatelj brzo reagovati i uputiti ja e jedinice da pomognu napadnutoj posadi u Grubišnom Polju.

U napadu na Grubišno Polje i za vrijeme borbe predalо se 104 domobrana, jedan satnik ( uro Pari ), dva natporu nika, jedan zastavnik i nekoliko podoficira. Jedan podoficir sa etiri domobrana u toku borbe prikljuio se partizanima i odmah nastavio borbu protiv ustaša. Domobrani koji su izrazili želju da odu svojim ku ama, poslije razgovora sa njima svi su pušteni. Natporu nik Brkoni i oružnik Bego Grši ostali su u partizanima. Poslije saslušanja 12 ustaša je strijeljano zato što je utvr eno da su krivi za zlo ine koje su po inili, a 7 za koje je utvr eno da nisu po inili zlo in nad narodom, pušteni su ku ama. Prilikom napada na oružni ku postaju poginulo je 30, a zarobljeno 11 oružnika. Neprijatelj je imao ukupno 120 mrtvih i ranjenih vojnika. Zaplijenjeno je 145

pušaka, 4 puškomitrailjeza, više hiljada metaka i mnogo druge ratne opreme i materijala.<sup>67</sup>

Združeni odred, ne ra unaju i gubitke Proleterskog bataljona koji su ranije pomenuti, imao je još 12 poginulih i 22 ranjena borca.<sup>68</sup>

Poslije napada na Grubišno Polje, neprijatelj je preduzeo ofanzivu na Bilogoru. Oko 11000 neprijateljskih vojnika (najviše kulturbuntovaca, zatim ustaša, a najmanje domobrana), krenulo je u nekoliko kolona da pretresu Bilogoru. Neprijatelj je tukao sav teren ispred pješadije artiljerijskom i minobaca kom vatrom, a podržavala ga je avijacija i oko 20 lakih tenkova.

Neprijatelj je u ovoj protivofanzivi izvršio masovne zloine nad stanovništvom ustaničkih sela. Oko 3000 stanovnika, mahom žena i djece internirano je u Jasenovački logor, među kojima je bilo mnogo naroda sa Kozare koji je otjeran u Slavoniju poslije neprijateljske ofanzive na Kozaru. Do temelja su spaljena sela: Velika i Mala Peratovica, Dapčevica, Lončarica, Velika i Mala Barna. Na licu mjesata u selima ustaše i kulturbuntovci ubili su 367, a u logoru 659 ljudi, žena i djece. Većina ubijenih bili su internirana sa Kozare.

Za vrijeme boravka Proleterskog bataljona u selima oko Bilogore jedan broj mladića i djevojaka, koji su ovamom prebačeni sa Kozare priključio se partizanskim jedi-

<sup>67</sup> Zb. NOR V/8, dok. br. 27, str. 137—139. Izvještaj Štaba 3. operativne zone od 9. 10. 1942. Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske i dok. 143, str. 467—468, Izvještaj župske redarstvene oblasti Bjelovara od 19. oktobra 1942. o napadima na Kloštar, Pitomaču i Grubišno Polje.

<sup>68</sup> Domobranci general Laska u svom izvještaju o napadu na Grubišno Polje iznosi ove pojedinosti: »28. septembra u 8 sati partizanska skupina Bilo Gora je uine navodno 4 bojne (od kojih jedna Slavonska i jedna Bosanska) izvršile su napad na Grubišno Polje, te savladale i zarobile jedan pohodni sat, I pješadijske pukovnije i jedan sat poljoprivredne straže. Mjesne ustaše pružile su ja i otpor i održale su se u svojim nastambama. Po neprovjerenim vještima stožera župe Bilo Gora, pohodni sat predao se bez borbe, a samo 25 domobrana povuklo se k ostalim jedinicama. Naložena je istraga. Partizani su navodno imali velike gubitke i povukli se 28. 9. prije podne u pravcu sela V. Peratovica. U Grubišnom Polju zapaljena je željezni ka postaja, porezni ured i kotarska oblast, kao i željezni ka postaja u Velikim Zdencima«.

nicama.<sup>69</sup> Nije bilo nikakvo iznena enje što su me u prvim partizankama u slavonskim jedinicama kao borci bile mlade Kozar anke, koje su se posebno istakle hrabroš u i požrtvovanjem.

Ofanziva partizana u Moslavini, Bilogori i Podravini odrazila se vrlo povoljno. Stanovništvo je zahvatilo ustani ko raspoloženje. Narod je u ovim mjestima uvidio da su partizani prava narodna vojska. Sve je to podiglo moral u narodu, a jedinice su dobine nove borce.

Ova uspjela zajedni ka ofanziva partizana Moslavine, Banije, Slavonije i Krajiških proletera povoljno je uticali i na internirce s Kozare, kojih je oko 16500 poslije ofanzive na Kozari dopremljeno u sela oko Bilogore. Taj narod ustaše su nazivali zarobljenicima iz Bosne. A u stvari to su bile žene i djeca koji su se pod zaštitom Kozara kih partizana sklanjali u šume na Kozari. Ovamo su dopremljeni u transportima 14, 15. i 16. jula 1942. godine i smješteni u »prihvativa logorišta«. Veliki Gr evac 4000, Grubišno Polje 4500, Velike Zdence 120, Ercegovac oko 1000 i Garešnicu oko 7000. O brutalnim ustaškim postupcima i bijednom stanju, gladi, bolesti, i prljavštini najbolje govori izvještaj<sup>70</sup> velike župe Bilogora, od 17. jula 1942. godine, u kome se, pored ostalog, kaže: »Tu silu zarobljenika, gladnih i bolesnih, nije mogu e zadržavati na otvorenim logorištima... nemo na je velika župa s ograni enim sredstvima, da primi na sebe odgovornost za tih nenajavljenih 16500 zaraženih osoba. Svi lije nici velike župe ne mogu nadomjestiti manjak najnužnijih sredstava. Dok raskužba sparnim aparatom traje moraju iseljenici goli ekati.

Gurnuti ih u sela onako vašljive nije mogu e. Tražimo da se uputi najhitnije traženi ciklonski materijal s izvježbanim ovjekom«.

<sup>69</sup> Jedan od ovih omladinaca Dragan Trkulja, rodom iz sela Pucara kod Bosanske Dubice, priklju io se Proleterskom bataljonu, govore i da ni mrtav iz njega ne e iza i, a ako ga ne prime i i e za bataljonom. Iako je imao samo 15 godina tražio je pušku, govore i da mora da osveti izginulu bra u i sestre. Njega je majka uspjela da sa uva obla e i ga u žensku odje u. Sa bataljom se vratio na Kozaru i nastavio dalje borbu.

<sup>70</sup> Izvještaj Velike Župe Bilogora od 17. 7. 1942. god. Original izvještaj u Historijskom arhivu u Bjelovaru.

Na prvi pogled ini se da se uprava velike župe Bi-logore brinula o tom narodu i svojim urgencijama kod ministarstva zdravlja pokušavala da dobije potreban materijal za trebljenje od vašaka. Međutim, tek kad je narod razmješten po selima vidjelo se kakvu je prljavštinu morao podnosit u ustaškim logorima. Treba naglasiti da su partijske organizacije i odbori NOF na grubišnopoljskom i garešni kom srežu bili mnogo angažovani oko prebacivanja i razmještanja ovog stanovništva po selima.

Među »robljem sa Kozare« se smatralo da je njihovim odlaskom iz Bosne partizanski pokret slomljen (tako su im ustaše govorile). Međutim, poslije dolaska partizana u ove krajeve, oni su se uvjerili da je NOP još više ojaao i da ga neprijatelj ne može slomiti.

Stab 3. operativne zone imao je namjeru da napadne i likvidira neprijateljsko uporište Voćin, jer je ovaj garnizon smetao u održavanju veze između partizanskih jedinica koje su operisale na Bilogori i jedinica koje su se nalazile na Psunjju i Papuku. Od napada na Voćin se oduštoalo, jer je neprijatelj bio obavješten o ovome napadu.

Antun Karlo, Nijemac napustio je svoju jedinicu u Voćinu 6. maja 1942. godine i sa automatom prešao u partizane. Bio je rasporen u 2. etu 3. bataljona 1. slavonskog odreda iji je komandir bio Nikola Miljanović Karaula. U po etku se nije znalo da je ovaj ovjek došao po zadatku obavještajne službe neprijatelja, jer je ubrzo zadobio povjerenje svih, pa je izete prebaen u Stab 3. operativne zone na rad. Kad je saznao da su partizani napasti Voćin, on je 21. septembra pobegao u Voćin i o svemu što je saznao za peti mjeseca borave i u jedinicama i štabu zone obavijestio neprijatelja.

Rade i u štabu zone i krećući se sa lanovima štaba po slobodnoj teritoriji, obilazeći bolnice, narodnooslobodilačke odbore, skloništa i skladišta za smještaj žita i ostalih namirnica, kao i ranjenika u slučaju ofanzive, upoznao je brojno stanje partizana, naoružanje, kao i raspored jedinica, bolnice, broj lječnika i broj koga osoblja, a znao je i ta nekoliko hrane smještene u skloništima, pa ak i na izrade ovih skloništa. Obavijestio je neprijatelja o broju bataljona i etapa i naveo imena rukovodilaca, počev od bataljona pa do štaba zone. Ovaj prepredeni iz-

dajnik nastojao je da što više partizana upozna i prikupi podatke o njihovim planovima i akcijama.

Prilikom bjekstva uspio je da odnese neke planove, skice i neke pribelješke komandanta zone i 23 komada vojnih karata.

Obavijestio je neprijatelja o raspoloženju i borbenosti partizanskih eta, pa je tom prilikom izjavio: »Najelitnije ete partizana jesu »dvije proleterske i jedna udarna eta. Proleterske ete imaju naziv Bosanska i Banijska, ljudstvo ovih eta je u Bosanskoj iz Bosne, a u Banijskoj iz Banije, a u udarnoj eti iz cele Države. Ovo su sve probrani borci i partijski obra eni.«

Iz saslušanja imenovanog se vidi da je obavijestio neprijatelja o radu i pravcima kretanja partizanskih kura, o vezama sa gradovima, o dolasku drugova i drugarica u partizane. Potom o partizanskim pekarama i mesnicama, o snabdijevanju partizana odje om, obu om, municijom, kao i ostalim potrebama. Iz saslušanja se može zaključiti da je on do tada bio upoznat sa stanjem u partizanskim jedinicama Slavonije. Neprijatelj je posle saslušanja Karla Antuna, raspolagao sa dosta preciznih podataka, na osnovu kojih je mogao donositi približno tane zaključke i preduzimati mjere protiv partizana.

Štab 3. operativne zone nakon toga donio je odluku da se u svim jedinicama preduzmu mjere bezbjednosti i kontrola nad ljudima koji su u partizane došli sami bez prepovuke.<sup>71</sup>

U štabu 3. operativne zone 27. i 28. septembra 1942. održano je savjetovanje, kome su, pored lanova štaba zone bili prisutni i Rade Bulat, oficir Glavnog štaba Hrvatske, i Josip Horvat, komandant bataljona na Kalniku. Dnevni red je bio slijedeći:

1. Izvještaj politi kog komesara 3. operativne zone,
2. Izvještaj komandanta zone,
3. Pitanje bosanskih proletera, kao i problemi rješenja prebacivanja u Bosnu stanovništva sa Kozare, koje je prisilno prebašteno u ove krajeve,

<sup>71</sup> Građa za historiju NOP-a u Slavoniji, knj. III, dok. 45, str. 82—85.

4. Napad na Daruvar,
5. Eventualije.

Po svim pitanjima dnevnog reda dat je odgovor, jedino o pitanju bosanskih proletera nema u izvještaju ni jedne riječi.

Na savjetovanju je donijeta odluka da se neprijatelj napadne u garnizonu Daruvar svim raspoloživim jedinicama. Dok su se jedinice prikupljale za ovaj napad, dobiveni su podaci da su u Daruvar pristigle jače neprijateljske jedinice sa tenkovima. Procjenjuju i da napad na Daruvar ne bi uspio bez većih gubitaka, štab zone je odlučio da se umjesto napada na Daruvar, napadne neprijateljsko uporište Spanovica, koje nije bilo ništa manje po značaju od Daruvara.

### ***Napad na Spanovicu***

Spanovica je smatrana jednim od najjačih ustaških uporišta u Slavoniji. Bila je poznata po strašnim zločinima koje su ustaše vršile nad nedužnim srpskim stanovništvom u okolnim selima. Iživljavaju i se, ustaše su bacale žive žrtve u bunare, sve dok ih nisu do vrha napunili. Na ovaj način u nekoliko sela uništen je sav muški živalj. Pavelić, se ponosio posadom ovog uporišta i esto ga isticao kao uzor posadama u drugim uporištima.

Napad na Spanovicu izvršen je 4./5. oktobra 1942. godine. Prvi Kraljevički proleterski bataljon dobio je zadatku da sa glavninom jedinica onemogu i prodor neprijateljskih jedinica sa pravca Daruvara prema selu Bijele koje bi moglo sletjeti i ugroziti jedinice koje vrše napad na Spanovicu. Pošto su dobiveni podaci da je nepoznat broj neprijateljskih jedinica iz Vojna krenuo u pravcu Kameničkog, jedan vod Proleterskog bataljona sa 2 puškomitrailjeza uputio je u zasjedu na tom pravcu. Neprijateljska kolona je upala u zasjedu. Ubijeno je 8 esesovaca, a ostali su se dali u bjekstvo. Zaplijenjeno je 10 pušaka i 1200 metaka.<sup>72</sup> Poslije toga vod se vratio u sastav bataljona. (Grupa od 25 boraca Proleterskog bataljona, koja se na-

<sup>72</sup> Zb. NOR V/7, dok. br. 59 i V/8, dok. 23 i 27.

lazila na obezbije enju Štaba 3. operativne zone, a glavnina bataljona koja je bila po sjevernoj Hrvatskoj tako je se vratila u sastav bataljona. U sastav bataljona vratila se i jedna desetina boraca koja se nalazila u selu Zailama sa urom Ani em, koja je vršila obezbje enje K-de mješta). Grupa od 12 proletera sa 4 puškomitrailjeza, po na-re enju štaba zone u estvovala je neposredno u napadu na Španovicu. U jurišu na Španovicu teško su ranjeni proleteri: Simo Marić, Mirko Miljuš i Uroš Kesić. Simo Marić ranjen je u glavu i ostao je bez očiju.<sup>73</sup> Ranjeni proleteri u borbi na Španovici, prenijeti su na lije enje u bolnice u Slavoniji, gdje su ostali i poslije povratakata bataljona u Bosansku krajinu.

U napadu na Španovicu u estvovalo je 600 boraca, dok je 1100 boraca vršilo osiguranje, kako bi spriječilo upuštanje poja anja u Španovicu iz drugih uporišta. Španovicu je branilo 260 ustaša, od kojih 40 iz Pavelice tjelesne garde. Borba na Španovici trajala je 36 asova. U borbi je ubijeno 160 ustaša, 44 su zarobljena i poslije saslušanja strijeljana, jer su svi bili zlikovci, a ostali iako su uspjeli da se izvuku iz Španovice, pohvatani su od jedinica koje su vršile osiguranje i poslije saslušanja i oni su bili strijeljani. Zaplijenjena je veća količina naoružanja, municije i druge ratne opreme.

Partizanske jedinice koje su u estvovali u napadu imale su 12 poginulih i 40 ranjenih boraca. Neprijatelj je iz više pravaca uputio poja anje u Španovicu, ali zahvaljujući i dobrom obezbije enju svi pokušaji neprijatelja su spriječeni i on je natjeran na odstupanje.<sup>74</sup>

Španovica je za partizane Slavonije predstavljala vojnički ogromnu prepreku, jer je to bilo jako uporište koje je usjećeno duboko u slobodnu teritoriju i dominiralo

<sup>73</sup> Zamjenik komandanta zone Petar Drapšin odredio je dva pratioca koja su položila zakletvu pred Drapšinom, da će vjerno udati Marica pošto je jedini izgubio o ni vid na Španovici. Kasnije su se ovi drugovi smjenjivali i više ih se izredalo do kraja rata da bi ga po oslobođenju posljednji pratioci dopratili u Beograd gdje i danas živi. Komandant 18. slavonske brigade Ivo Senjuk-Ujak narodni heroj u toku rata iz svoje brigade odredio je omladinku Pupavac Jevrosimu da i ona pomaze u uvanju, držanju i higijeni i brine o ishrani Sime Marića. Ona je iz ustaškog logora pobegla i priključila se slavonskim partizanima.

<sup>74</sup> Zb. NOR V/8, dok. br. 118, str. 417—418.

na komunikaciji Pakrac — Požega, koja je vrlo važna za neprijatelja. Likvidacijom Španovice omogu ena je mnogo brža i lakša veza izme u partizanskih jedinica koje se nalaze na Psunju i Papuku.

Štab 3. operativne zone poslije zauzimanja Španovice odlu io je da prikupi sve partizanske jedinice 1. i 2. NOP odreda u selu V. Budi e, gdje je 11. oktobra 1942. formirana 1. udarna brigada Slavonije.<sup>75</sup>

### ***Ofanziva neprijatelja na slobodnu teritoriju***

U zoru 10. oktobra 1942. neprijatelj je otpo eo napad sa pravca selo Batinjani — Daruvar iz sela Sira . U napadu su u estvovale tri bojne, 4. gorskog zdruga, jedan bataljon SS. »Princ Eugen« divizije, dvije satnije Kuturaške bojne iz Koprivnice i nepoznat broj njema kih vojnika sa 8 tenkova. Prema jednom izvještaju neprijateljske jedinice brojale su oko 6000 vojnika. Jedna kolona nastupala je pravcem: selo Batinjani — Vranjevina — Petrov vrh tt 615 — Pogani vrh k. 630, sa zadatkom da zaposedne dominiraju e visove i sprije i povla enje partizanskih jedinica sa pravca sela Bijela i Borke, ka Lisini i Crnom vrhu. Druga kolona se kretala sa pravca Daruvar — selo Markovac — Duge Njive. Jedan dio ove kolone sa tenkovima produžio je pravcem — željezni ka stanica Bijela i dalje u pravcu sela Bijela, sa zadatkom da razbije partizanske jedinice u rejonu sela Bijele i Borki. Tre a kolona nastupala je pravcem — Sira — sela Pakrani — Bijela.

Štab Proleterskog bataljona je odlu io da sprije i prodor neprijatelju u pravcu Bijele.

Od ranog jutra razvila se žestoka borba. Devedeset proletera suprotstavilo se daleko nadmo nijem neprijatelju koga su podržavali tenkovi. Manevarskom odbranom, prebacuju i se s položaja na položaj, tukli su neprijatelja tamo gdje se najviše uklinjavao, stvaraju i kod njega uti-

<sup>75</sup> Zb. NOR V/8, dok. br. 56, str. 26—238, Izvještaj štaba zone od 19. oktobra 1942. god. Glavnom štabu Hrvatske o formiranju Prve slavonske udarne brigade. Kasnije brigada je dobila svoj službeni naziv 12. proleterska udarna brigada (Slavonska).

sak da ih je mnogo više nego što ih je stvarno bilo. U toku dana izvršeno je više protivnapada, a oko 17 asova uspjeli su da zadrže neprijateljske jedinice na 3 km ispred sela Bijela. U poslednjem jurišu 10. oktobra teško je ranjen komandant Proleterskog bataljona Jovan Runi i zamjenik komandanta Branko Vuković. Kasnije u bolnici Runi je od zadobijenih rana podlegao. U ovoj borbi ranjen je politi ki delegat voda Hasan Komad, potom borci Danija Cvjetanin i još tri proletera. U borbi su se posebno istakli borci Pero Kecman Mukonja, Vlado Zorić, Mirkko Inčić, puškomitraljesci, zatim vodnik Miloš Bajić, desetar Joja Stanić, borci Stevo Ivanišić, Stevo Kovacević, Mali, Obrad Jokić i Dušan Banjac. U toku borbe štab bataljona je više puta slao kurira u štab zone i izvještavao o situaciji na položaju, prodoru jakih neprijateljskih jedinica u pravcu sela Bijela, da je neprijatelj bez borbe na desnom krilu bataljona zauzeo Petrov vrh i Duge njive i da nastupa prema Poganom vrhu. Neprijatelj je zašao bataljonu iza leđa, te je prijetila opasnost da bataljon bude odsječen. Zbog toga je štab bataljona tražio da se hitno uputi pojačanje u rejon sela Bijela, i prema Poganom vrhu da se spriječi dalje prodiranje neprijatelja. Oko 19 asova štab bataljona je obaviješten od štaba zone da je izdato naređenje komandantu 1. slavonskog odreda Vicku Antiću da u toku noći između 10. i 11. oktobra uputi u rejon sela Bijela 1. bataljon odreda za pojačanje Proleterskom bataljonu, a 2. bataljon da pošalje u rejon Petrovog vrha i Dugih njiva.

Prvi bataljon novoformirane 1. slavonske udarne brigade na putu za Bilogoru susreo se sa neprijateljem u rejonu Poganov vrha i vodio je žestoku borbu. Proleterski bataljon u toku noći zauzeo je položaje iznad sela Bijele na brdu Skupiduši.

Dok su borci pripremali položaje za odbranu, sekretar partijskog biroa bataljona Husein Hodžić, održao je kratak sastanak sa lanovima Partije, na kome je odlučeno da se za komandanta bataljona umjesto ranjenog Jovana Runi a izabere uro Ani. Ani je bio lan KPJ od februara 1942. godine, vrlo hrabar borac i dobar rukovodilac. Odmah poslije sastanka komesar bataljona Avdo Čuk poslao je još u toku noći kurira Ljubu Munjizu, sa

nare enjem da se Ani što prije prebaci u selo Borke i javi na novu dužnost. Istim kurirom obaviješten je Stab zone o izboru Ani a za komandanta Proleterskog bataljona. Oko 5 asova 11. oktobra Ani je stigao u bataljon gdje je primio novu dužnost.

U 7 asova 11. oktobra neprijatelj je otvorio jaku artiljerijsku i minobaca ku vatru na selo Bijelu — selo Borke i na položaje bataljona. Ogor en zbog neuspjeha koji je pretrpio prethodnog dana, neprijatelj je angažovao sve raspoložive jedinice, sa namjerom da u prvom naletu razbijje odbranu Proleterskog bataljona i zauzme selo Bijelu. Znaju i da neprijatelj raspolaze daleko ja im jedinicama, štab bataljona je naredio da se neprijatelj sa-eka na domet ru nih bombi i da mu se tako priredi iznena enje, a potom da se jakom koncentri nom vatrom iz svih oružja i bombama neprijatelju nanesu što ve i gubici. Poslije duže artiljerijske i minobaca ke vatre ne- prijatelj je nastupao komotno, misle i da su se partizani povukli. Sa ekan iznenadnom vatrom i bombama, ne- prijatelj je ve u prvom naletu pretrpio ozbiljnije gubitke, ali se nije pokolebao, ve je i dalje nastavio da napada. Poslije više pokušaja da zauzme položaje na Skupiduši, neprijatelj je pokušao da ih zaobi e sa sjeverne strane. Istovremeno je Proleterski bataljon trpio bo nu vatru iz pravca Duge njive. U tako kriti nom momentu za Prole- terski bataljon, u trenucima kada je neprijatelj vršio naj- ja i pritisak, pokušavaju i da opkoli bataljon, u pomo neprijatelju su stigla tri bombardera »Meseršmit« i jedan »Bregej«. Na sre u proletera ovi su pogrešno odabrali cilj i sasuli bombe na sopstvene jedinice, što je izazvalo paniku u redovima neprijatelja. Iskoristivši to komandant bataljona uro Ani naredio je da se odmah krene u napad. Sa usklikom »ura Krajišnici«, »napred proleteri« poveo je borce u juriš. Neprijatelj, iznena en ovako silovitim jurišem po eo je uzmicati, a proleteri su ga još više i ja e progonili.<sup>78</sup> U tom jurišu rafalom iz mitraljeza pokošen je komandant bataljona uro Ani , ne do ekavši da komanduje proleterima ni 24 asa, kao i da vidi ishod juriša koji je naredio prije svoje pogibije. Saznavši za pogibiju svog komandanta, u želji da ga osvete, prole-

<sup>78</sup> Zb. NOR V/8, dok. br. 56, str. 230—238, vidi napomenu 101.

teri su jurišali još žeš e, progone i neprijatelja prema Daruvaru i Sira u.

Za vrijeme gonjenja neprijatelja na lijevom krilu bataljona pojавio se 1. bataljon 1. slavonskog odreda, na njem se elu nalazio neustrašivi komandant Nikola Miljanovi Karaula. Ovaj bataljon je nešto zadocnio, ali je ipak stigao u pravi as, kada je neprijatelju trebalo zadati posljednji udarac.

U dvodnevnim borbama neprijatelj je imao: oko 40 mrtvih i ranjenih, a zarobljeno je 14 neprijateljskih vojnika.

U rejону Poganog i Crno? vrha 1. bataljon 1. slavonske udarne brigade razbio je neprijatelja, i zaplijenio jedan top kalibra 65 mm sa 35 potpuno ispravnih granata, i mnogo druge ratne opreme. Top je zaplijenila eta Paje Orozovi a, zvanog Brko,<sup>76a</sup> U povia enju neprijatelj je u selu Pakrani zapalio ve i broj ku a i ve i broj stanovnika poveo sa sobom i otpremio ih u logor. U kasnjim izvještajima neprijatelj je pisao da su to partizani zarobljeni. Me utim, u ovim borbama nije bio zarobljen ni jedan partizan.

U izvještaju Štaba 3. operativne zone Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske kaže se: »Bosanska proleterska eta vodila je u toku 10. 10. o. g. borbu sa neprijateljskim tenkovima, pješadijom i biciklistima koji su nastupali od Pakrana ka Bijeloj. I ovaj put Bosanski proleteri istakli su se svojim juna kim držanjem sa ekuju i neprijateljske tenkove i bacaju i na njih bombe. Neprijatelj je ipak uspio da prodre na 3 km pred selo Bijelu u toku dana«.

Pred ve e 11. oktobra 1942. štab zone naredio je komandantu 1. slavonskog odreda Vicku Anti u, da sa 1. bataljonom preuzme položaje koje je držao 1. krajiški proleterski bataljon, koji je pošao u selo Gornje Borke, radi odmora.

U Gornjim Borkama 12. oktobra 1942. sahranjen je poginuli komandant Proleterskog bataljona uro Ani . Na partijskom sastanku odlu eno je da se za komandanta odredi Huso Hodži , partijski rukovodilac bataljona. Na ovom sastanku donijeta je odluka, da se bataljon, uz po-

<sup>76a</sup>» Pajo Orozovi je kasnije poginuo kao komandant Daruvarskog NOP odreda. Proglašen je za narodnog heroja.

mo Štaba 3. operativne zone, prebaci na Kozaru, a uko-  
liko štab zone ne podrži prebacivanje i ne pruži pomo-  
bataljonu on e to u initi sam kao i prilikom prebacivanja  
sa Motajice u Slavoniju.

lanovi Partije su zahtijevali da komandant i poli-  
tici komesar podu u štab zone i da ga upoznaju sa di-  
skusijom koja je vo ena na sastanku, kao i sa zahtjevom  
da se bataljonu omogu i povratak u Bosansku krajinu.  
Odmah poslije sastanka komandant bataljona Huso Ho-  
dži i politi ki komesar Avdo uk otišli su u štab zone i  
upoznali ga sa zaklju cima i odlukama donijetim na par-  
tijskom sastanku. Politi ki komesar Avdo uk u svom  
izlaganju, pored ostalog, iznio je stav komunista u bata-  
ljonu, i rekao da više nema potrebe da se bataljon, u i-  
jem se sastavu sada nalazi svega 87 boraca, dalje zadržava  
u Slavoniji. Zamolio je štab zone da obezbijede vodi a  
koji e bataljon voditi do rijeke Save, kako bi se preba-  
cio u Bosansku krajinu. Tvrđnju da nema potrebe da se  
bataljon dalje zadržava u Slavoniji, komandant i politi -  
ki komesar bataljona ootkrijepili su time da štab zone sada  
ima na raspolaganju jednu brigadu i tri odreda, ja ine  
deset bataljona, ne ra unaju i Moslava ki odred. Iznije-  
li su i mišljenje proletera da je bataljon u toku etvero-  
mjese nog boravka u Slavoniji, znatno doprinjeo razvoju  
partizanskog pokreta ovog kraja. Ovo potkrepljuju poda-  
cima da su prilikom dolaska bataljona, na ovaj teritorij  
bila formirana svega dva bataljona, da je 3. bataljon for-  
miran tek 15. juna od Banijske proleterske ete i jednog  
voda Slavonaca, te da je brojno stanje jedinica u Slavo-  
niji tada bilo oko 650 boraca. Proleterski bataljon i pored  
toga što je prije dolaska u Slavoniju izgubio 2/3 boraca,  
svojom borbenoš u je uticao na uništenje neprijateljskih  
jedinica, razvoj pokreta i osloboanja ve eg dijela teri-  
torije zajedno sa slavonskim partizanima. Stvorena je ši-  
roka slobodna teritorija oko Slavonskog gorja sa oko 120  
sela. Štab bataljona je zamolio da neko od lanova štaba  
zone do e u jedinicu i zahvali se proleterima na zajedni -  
kom doprinosu u borbi i razvoju pokreta u Slavoniji.  
Poslije izlaganja komandanta i politi kog komesara bata-  
ljona rije je uzeo komandant zone Grga Jankes. On je  
zahtijevao da bataljon i dalje ostane u Slavoniji kao jez-

gro za formiranje 2. slavonske brigade, ili da se iz bataljona izabere 30—40 najspasobnijih boraca i rukovodilaca koji će ostati kao komandni kadar za 2. slavonsku brigadu, dok bi ostale borce pustili da idu u Bosansku krajinu. Na ovo su komandant i politi ki komesar odgovorili: »Kada dođe neko iz Štaba zone, postavi emo pitanje i tražiti dobrovoljce koji žele da ostanu kao rukovodici u Slavoniji, mi ćemo im odobriti«.

Na sastanku svih boraca, koji je održan prije polaska bataljona za Bosansku krajinu, iz štaba zone došli su zamjenik komandanta Petar Drapšin, Bogdan Crnobrnja i Ranko Zec, Vicko Antić i Josip Krajačić, komandant i politi ki komesar 2. slavonske brigade. Oni su ponovo pokrenuli pitanje daljeg ostajanja bataljona u Slavoniji, odnosno tražili su da se izabere 30—40 boraca i rukovodilaca koji bi ostali kao komandni kadar. Proleteri su i dalje ostali pri svojoj odluci da se vrate u Bosansku krajinu. Pošto se niko nije dobrovoljno javio da ostane, riješeno je da se bataljon preko Save prebací na Kozaru.<sup>77</sup>

U pozdravnom govoru, zamjenik komandanta zone Petar Drapšin,<sup>78</sup> pored ostalog, je rekao: »Dolazak Proleterskog bataljona Bosanske krajine predstavlja veliki politi ki i vojni ki događaj za Slavoniju. Najviše ste do prinijeli narodnooslobodila koj borbi i proširenju narodnog ustanka u Slavoniji. Bili ste primjer discipline i uzor borci; dostojni ste bili proleterskih znakova — srpa i ekića. Ali, u injena je velika greška što ste na terenu Slavonije bili izolovani, tj. što vam nisu dodavali nove snage radi popunjavanja i što su vam neprekidno govorili o prebacivanju za Bosansku krajinu. Politi ki, vaša eta je došla u orsokak, zato što se vidjelo neprekidno nestajanje vaših drugova i što prisnost između vas i odgovornih drugova nije bila najbolja. Osnovna mјera za lije enje vaše jedinice jeste ta da ovu jedinicu treba poveati i od

<sup>77</sup> Izvještaj Štaba proleterskog bataljona od 20. novembra 1942. godine Operativnom štabu za Bosansku krajinu. (Arhiv VII, kutija 8 — reg. br. 2/16 — 3/A.)

<sup>78</sup> Petar Drapšin, komandant tenkovskog korpusa, poginuo poslije oslobođenja u inu general-potpukovnika, odlikovan ordenom narodnog heroja.

nje formirati bataljon. Ovo je ne samo vojni ki, nego i politi ki, jedino pravilan put«.

Opšte mišljenje boraca i rukovodilaca Proleterskog bataljona bilo je da je bataljon u toku boravka u Slavoniji neadekvatno angažovan, što se vidi iz dopisa *Glavnog štaba* Hrvatske, Štabu 3. operativne zone od 10. oktobra 1942. godine, u kome se ukazuje na nepravilne postupke prema Banijskim i Bosanskim proleterima, i pored ostalog, kaže: »*Žalosno je da je Banjiska eta ostala etom i nakon što je etiri mjeseca bila kod vas u operacijama. Mogla je već odavno prerasti u udarni bataljon. Sada smo naredili da se ta eta priključi i Banovskoj udarnoj brigadi Nine Marakovića. S Bosancima inite istu gresku. Mjesto da njihov bataljon popunite vašim ljudstvom, vi ga reorganizujete u etu. Držanje malih udarnih jedinica, koje se ne razvijaju i ne rastu, djeluje nepovoljno na ljudstvo, pa makar ono bilo i najbolje, jer vide kako im najbolji drugovi nestaju i ginu jedan iza drugoga, a oni uvijek ostaju na istom*«.<sup>79</sup>

Tokom boravka Proleterskog bataljona u Slavoniji, rukovodstvo zone ga je neprekidno tretiralo kao etu, što se vidi iz svih izvještaja koje je dostavljalo Glavnom štabu Hrvatske i Štabu 2. krajiškog odreda na Kozari. Umjesto da se bataljon popuni borcima iz slavonskih jedinica i koristi njegovo iskustvo iz ranijih borbi, da djeliće kao jedna cjelina, štab zone zadržava ga u istom brojnom stanju sa kojim je došao iz srednje Bosne i angažuje ga najčešće po vodovima i desetinama koje izdvaja iz bataljona i pridaje ih slavonskim jedinicama prilikom izvođenja akcija.

Pored nepravilnosti u pogledu taktika kog angažovanja bataljona neki lanovi štaba zone, a posebno komandant Grga Jankes imali su pogrešan stav i mišljenje oko povratka bataljona u Bosansku krajinu, što je na borce bataljona ostavilo težak dojam. Pa ipak bataljon je za vrijeme etveromjesečnog boravka u Slavoniji, zajedno sa slavonskim jedinicama u estvovao u svim važnijim borbama, nanio neprijatelju znatne gubitke i zaplijenio veće kolijeve ratne opreme, a posebno zadobio veliko

<sup>79</sup> Dopis Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske komandantu 3. operativne zone od 10. 10. 1942. godine. (Građa za historiju NOP-a u Slavoniji, knj. II dok. br. 64; HIS Slavonski Brod, k. 21/1).

povjerenje naroda Slavonije, što se vidi i iz opisa doga aja, ime je, prema našem uvjerenju dao najbolji doprinos zajedni koj borbi za oslobo enje zemlje.

Kakvo je mišljenje imao Grga Jankes o Proleterskom bataljonu vidi se i iz pisma upu enog Štabu 5. krajiske NOU brigade od 28. oktobra 1942. godine: »Izme u 21. i 22. Oktobra prebacila se Bosanska proleterska eta na teritorij Kozare. Oni su od po etka, od kako su došli na naš teritorij, a i još mnogo ranije, bili jako demoralizani. O tome smo vas ve obavijestili, ja i Ivo (Ivo Marinovi), a isto tako i drugarica Žaga i Vojo. (odnosi se na Zagu Umi evi i Voju Stupara).<sup>80</sup> Mi smo nastojali da sredimo moralno i politi ko stanje u toj eti, ali nije nam uspjelo. Me u njima ima burgijaša, a može se re i i otvorenih etnika, koji su se vješto zamaskirali i vrlo spretno dobili pod svoj uticaj ve inu boraca te ete. Ja sam ve ranije postavio pitanje Operativnom štabu Bosanske krajine, a i vama na Kozari, a i Žaga je svojevremeno kada je bila ovdje pitala, šta da radimo sa njima. Tražili smo direktive kuda treba da ih uputimo. Do danas nismo dobili nikakvog odgovora po tom pitanju. Vojni ko je pravilo da kada se takva jedinica na e na terenu nekog drugog odreda, onda se ona pot injava i operiše pod rukovodstvom štaba na ijem se teritoriju nalazi. Mi smo smatrali za nužno da se najprije dogovorimo sa Operativnim štabom Bosanske krajine, a onda tek postupimo prema dogovoru, tj. da ih uputimo prema Grme u ili drugdje, ve gdje bi se sporazumno dogovorili. Utoliko više je to bilo nužno sa ovom jedinicom koja je bila jako demoralisana. Kako sam ve gore naglasio, do danas nije došao nikakav odgovor po tom pitanju, a kod njih je postojala jedna jedina parola: »ku i po svaku cijenu i to što prije, odmah«. U poslednje vrijeme oni uopšte nisu htjeli da se podvrgavaju našoj komandi i nisu htjeli da u estvuju u operacijama sa našim jedinicama. Postavilo se ovakvo pitanje: ili da ih pustimo odmah bez obzira na sve, ku i, ili da nam se oružanom snagom suprotstave, odnosno da pobegnu. Mi smo održali sa njima politi ki

<sup>80</sup> Vojo Stupar, politi ki komesar 4. KNOP odreda i Žaga Umi evi sa još 12 boraca oko 20. jula 1942. god. prešli su u Slavoniju. Vojo se ponovo vratio na Motajicu oja an sa još 12 drugova iz Slavonije i 1 puškomitraljezom.

sastanak, to je bio jedan od mnogih, i uvidjevši kakva je situacija, riješili da ih odmah pošaljemo. Mi smo taktizirali, s obzirom na to da nismo imali nikakvo mišljenje o toj jedinici ni odgovora na naša pitanja od Operativnog štaba Bosanske krajine. Da je to bila neka naša jedinica mi bi je bez dalnjeg razoružali. Mi smo je poslali prema vama, bez obzira na to što je to nepravilno i mimo naših obi aja, jer se prethodno o tome nismo dogovorili. Vi izvidite koliko je njih prešlo i koliko su oružja donijeli, kao i što ete dalje sa njima u initi. Sa sobom su ponijeli 8 puškomitrailjeza, i ne znam ta no koliki broj karabina. O karabinima u vam naknadno javiti, kada ispitam komandira te ete koji se nalazi ovdje u našoj jedinici. O svemu ovome javite i Operativnom štabu. Tek u ovom pismu koga smo za sada dobili od vas, vidimo da je kako vi ovdje kažete, nare enje Operativnog štaba da sve proletere sa terena IV odreda uputimo prema Grme u. E mi smo to i u inili.<sup>81</sup> Me utim, u izvještaju Štaba 3. operativne zone 19. oktobra 1942. godine, izme u ostalog se govori 0 borbama 10. i 11. oktobra kod sela Bijela i Vranog kamena. U tim bormama se naro ito *istaklo juna ko držanje proletera*, u borbi protiv neprijateljskih tenkova. U istom izvještaju štab zone o bosanskim proleterima kaže 1 slijede e: » eta tih Bosanaca koja je ovdje ostala bila je jako demoralisana i me u njima se osjeao uticaj etnika. Oni su u estvovali zajedno sa našim jedinicama u borbi na više mjesta i pokazali su dosta veliku borbenost».<sup>82</sup>

Grga je bio u pravu što je tražio da se Proleterski bataljon bori, da bude disciplinovan i da ostane na terenu Slavonije dok se ne uspostavi veza sa Krajinom. Me utim, nije smio da proletere naziva etnicima i demoralisanim i da ih samovoljno isključuje iz redova KPJ.

Ovakva neodgovorna i protivrje na tvr enja i ocjena nekih lanova štaba zone, a posebno komandanta Grge Jankesa, u potpunoj je suprotnosti sa izjavom zamjenika komandanta 3. operativne zone Petra Drapšina u pozdravnom govoru prilikom odlaska proletera iz Slavonije, i

<sup>81</sup> Pismo Štaba 3. operativne zone od 28. 10. 1942. godine Štabu 5. kozarske KNOU brigade, Građa za historiju NO pokreta u Slavoniji, knj. 3. dok. br. 87, str. 221—228.

<sup>82</sup> Zb NOR V/8, dok. br. 56.

mišljenjem drugih lanova štaba zone i komandanata slavonskih jedinica.<sup>83</sup>

<sup>83</sup> Iz intervjuia Bogdana Crnobrnje nedeljnom ilustrovanom listu »Svijet«, Br. 1199 od 25. maja 1981.

U Slavoniju proleteri su došli u rano ljeto 1942. godine preko Save sa Motajice. Pritisnuti teškim borbama, da bi izbjegli potpuno uništenje, donijeli su sami veliku odluku: pre i Savu i povezati se sa slavonskim partizanima. Odluku o odlasku u neizvjesno i nepoznato. Takav korak mogla je u initi samo hrabra jedinica do kraja odana narodnooslobodila kom pokretu i ciljevima revolucije...

Prešavši na sjevernu obalu Save, oni su nastojali najkra im putem i najbrže sti i do planine Psunja koju su mogli vidjeti sa Motajice. Vrhovi Psunja su im bili jedini sigurni vodi i orientir.

Saznavši za dolazak proletaera poru ili smo da do u u blizinu sela Zaila, srca tada naše osloboene teritorije. Izmu ena i mršava lica bila su umorna, ali tvrda i odlu na. Za naše prilike bili su dobro naoružani. Sjedili su na livadi u šumi kraj Zaila i svak je svoje oružje držao na krilu. Detaljno smo porazgovarali. Upoznali smo izuzetno težak put kojim je prošla ova slavna jedinica. Odmor im je bio najpotrebniji. Za svega par dana, im su se malo odmorili i okrjepili, sami su zatražili da krenu u borbu. Veliki je to bio moral. I visoka svijest. Jedinicom je tada komandovao Branko Vukovi, a politi ki komesar Avdo uk. Huso Hodži je bio zamjenik komesara i partijski rukovodilac u bataljonu.

Prve akcije u kojima su u estvovali bosanski proleteri, zajedno sa slavonskim partizanima i banijskom proleterskom e-tom, bile su Kamensko, ulovac i Sira. U Sira u su imali pojateži borbeni zadatak. Izvršili su ga dobro. Posle ove akcije došao je Radulovac pa opet ulovac i tako redom.

Kada su slavonski partizani, njih oko 600, krenuli u Moslavинu (3. IX 1942. godine) da napadnu Gojilo kraj Kutine i unište postrojenja za eksploraciju nafte, sa njima su bili i bosanski proleteri. U Gojilu su se bosanski proleteri hrabro borili zajedno sa slavonskim, moslavkim i banijskim partizanima koji stigoše, tako er preko Save iz Banije i koje smo slu ajno sreli. Komandovao sam u ovoj akciji kao i sljede im: na Veliku Mlinsku, Gaj, Pitoma u, Klošter, rešnjevicu i Grubišno Polje. U svima su na ovaj ili onaj na in zna ajno u estvovali bosanski proleteri. Uvijek pouzdani. To je trajalo punih mjesec dana. Tako su se bosanski proleteri borili ne samo u Slavoniji ve i u Moslavini, Bilogori, Podravini.

Oni su u estvovali na narodnim zborovima u mnogim selima i govorili narodu neposredno o svom borbenom putu.

Na kraju je došao red i na zloglasnu Španovicu. Opsjednuto selo sa svih strana, borilo se za svaku ku u i svaki zid. I Simo Mari, proleter slavnog bataljona ostade bez vida, a mnogi se ne vratiše u stroj. Ostadoše grobovi po Slavoniji, o njima su se

Za sve vrijeme boravka bataljona u Slavoniji, štab zone držao je, po jednu desetinu, a esto i po cijeli vod proletera na obezbije enju štaba zone u selu Zaile, a i kasnije kad se preselio u Zve evo, u zgradu lugarnice. Moglo bi se postaviti pitanje, odakle povjerenje u borce koje po Grgi Jankesu treba razoružati.

Neprijatelj u svojim izvještajima govori o velikoj aktivnosti partizana u Slavoniji, napadima na veća naselja mesta, stvaranju slobodne teritorije i ure ivanju potpune vlasti u mjestima koja drže u svojim rukama, sveverno od rijeke Save i to u vremenu od kada su se preko Save u Slavoniju prebacili partizani iz Bosne. Ovo se odnosi baš na vrijeme kada se Proleterski bataljon prebacio iz srednje Bosne u Slavoniju, pa je razumljivo da je i on dao znatan doprinos ovim pobjadama.

Za vrijeme boravka bataljona u Slavoniji od 15. juna do 15. oktobra broj boraca u partizanskim jedinicama porastao je od 650 na 2000, u čemu je dosta doprinio i Proleterski bataljon.

**kasnije pjesme pjevale, tužne i pretužne. Prije te krvave borbe za Spanovicu u jednom vo aru, u selu Borcima, razapeše se aršavi za improvizovanu pozornicu. Kulturno-umjetnička grupa 3. operativne zone davala je priredbu za proletere. Izveden je ske, recitovalo se, sviralo, pjevalo, a proleteri sjedeći uokrug pozornice, smijali su se gromko. Kasnije se pjevalo kozara ko kolo pod oružjem. Upamlio sam plavog visokog momka grgorave kose, Mirka Čabana, nikada ga više nismo sreli.**

Nije nikakvo uđo da su drugovi, na ljudski i disciplinirani način izrazili želju da se vrati u svoju Bosnu. Jedan od naših rukovodilaca nije dobro ocjenio ovu opravdanu želju, pa ih je sve teško partijski kaznio. Ova kazna je brzo skinuta. Bilo je posebno herojstvo i i u akcije u akciju iz borbe u borbu, a ne obnavljati svoje redove. Ko bi normalan to šute i izdržao? Riješeno je da se drugovi vrati. Vratiše se u jesen preko Save na jug. Ostavili su iza sebe veliki trag. Slavonija ih je zavoljela kao svoje. Imala je i zbog ega. Mislim da su i proleteri zavoljeli narod Slavonije — imali su i zbog ega. Politička sigurnost, odsustvo praktične svake izdaje u oslobođenju selima Slavonije bila je velika stvar koju je Slavonija već tada mogla ponuditi. U takvim okolnostima druga ije se vodi borba. Kad se spašava, mirno se spava, nema straha od neprijateljskog prepada ili izdaje. Nalazilo se vremena i za pjesmu, igru, kolo i ljubav sa djevojkom. Svega je toga bilo i to je ljudski. Gripeška, koja je bila u injena prema njima, i ona je bila ljudska. Srećom, brzo je ispravljena. Nije nanijeta šteta pokretu, ali je proleterima bilo tog momenta teško... .

#### IV dio

### POVRATAK PROLETERSKOG BATALJONA U BOSANSKU KRAJINU

Poslije pozdravnog govora zamjenik komandanta zone Petar Drapsin saopštio je da će Proleterski bataljon sa 2. bataljonom 1. slavonskog NOP odreda izvršiti pokret preko grebena Psunja na njegove južne padine, gdje će izvršiti izviđanje i pripreme za prelazak rijeke Save na Kozaru. Oba bataljona izvršili su pokret zajedno iz sela Gornji Borki 14. oktobra 1942. godine u 13 asova.

Krećući se pravcem — Zaile — Budići — Ožegovci, Proleterski bataljon zanođio je u selu Budići, a 2. slavonski bataljon u selu Ožegovci. Petnaestog oktobra bataljoni su nastavili pokret pravcem — Rogolje Zabrdске — Bjelajci, a zatim preko kote 639, Brezovo Polje (984), i dalje preko planine Psunja, kota 814, Ravna Kosa kota 754, Orlova glava, kota 638, gdje se bataljon spustio u selo Bobare i tu zanođio.

Drugi slavonski bataljon zanođio je u selu Rogolje, u kome se od ranije nalazila diverzantska grupa 3. operativne zone.

Oko 6 asova 16. oktobra, neprijatelj je ine oko 200 Nijemaca i ustaša došao je u selo Rogolje, ne znajući da se u selu nalaze partizanske jedinice. Pri ulasku u selo neprijatelj je iznenadio patrolu 2. slavonskog bataljona koja je na njih otvorila vatru. Jedan borac iz patrole je poginuo, a drugi je uspio ranjen da pobegne. Dok se bataljon snašao, pošto je i sam bio iznenađen, diverzantska grupa je otvorila vatru, a potom zajedno sa borcima 2. bataljona koji se sredio natjerala neprijatelja na odstupanje, nanjevši mu gubitke 4 poginula i 6 ranjenih. U povlačenju neprijatelj je zapalio nekoliko kuća. U isto

vrijeme u selu Bobare došla je manja grupa ustaša, na koju su proleteri otvorili vatru i poslije kraće borbe ustашi su se povukle.<sup>1</sup>

Poslije podne istog dana Proleterski bataljon je nastavio pokret do sela Goleši, gdje je zanoio. Sutradan 17. oktobra štab bataljona uputio je patrolu u selo ovac, udaljenom oko 8 km od rijeke Save, da izvidi teren i pronađe amce za prebacivanje preko rijeke. U patrolu su određeni: Branko Rakez, Milan Marinković i Dragan Trkulja. Za vođu patrole određen je Branko Rakez. On je ovaj teren poznavao dobro, jer se selo Bistrica u kome je rođen nalazilo na desnoj obali rijeke Save na pravcu gdje je bataljon trebalo da se prebací.

Sela u blizini rijeke Save: Klenak, Vrbovljani, ovac i Gređani, bila su još nedirnuta od neprijatelja, pa je u njima bilo dosta saradnika NOP-a, preko kojih je išla kurirska veza između Štaba 3. operativne zone i 2. krajinskog odreda na Kozari, a kasnije štaba 5. kozarske brigade.

Ekajući i izvještaj patrole, bataljon se u selu Goleši zadržao do 21. oktobra. Pošto se u neposrednoj blizini našao neprijatelj prijetila je opasnost da bataljon bude otkriven i napadnut. Zbog toga je štab bataljona organizovao izviđanje i osiguranje u više pravaca. U selu Goleši borci su organizovali priredbu za mještane, koji su ih veoma dobro dočekali i pomogli im u izviđaju i prikupljanju podataka o neprijatelju.

Komandant 2. slavonskog bataljona 1. Slavonskog odreda Josip Vođa ek Taras obavijestio je 19. oktobra štab Proleterskog bataljona da je kurir 2. krajinskog odreda zvan »Goga« uhapšen po nalogu Štaba 3. operativne zone, ali je na putu za štab zone u rejonu Psunja uspio pobediti. Pored kurirskog zadatka Goga je bio određen da u posavskim selima nabavlja razni materijal (sanitetski, pisači, duvan, kao i so) i da sve to šalje na Kozaru za 2. krajiski odred. Goga je uhapšen, jer se saznalo da preko jedne žene održava vezu sa etnicima na Motajici, kao i da se nepravilno odnosio prema mještanima u selima oko rijeke Save, gdje je nekoliko lica strijeljao bez i jieg znanja. Postojala je mogunost da Goga obavijesti nepri-

<sup>1</sup> Zb. NOR V/8, dok. br. 57, i dok. 59, Izvještaj Štaba 1. slavonskog odreda i diverzantske grupe 3. operativne zone.

jatelja i otkrije pokret bataljona i namjere da se prebací preko Save.

Pošto se patrola koju je predvodio Branko Rakez ni do 21. oktobra nije vratila, štab bataljona je odluio da u sumrak 21. oktobra uveče izvrši pokret preko željezni ke pruge Zagreb — Beograd, ka rijeci Savi. Bataljon je prešao prugu između sela Borovac i La evac i stigao do sela ovca bez ikakvih smetnji. U blizini sela kolona se zaustavila, a u selo su posli Avdo Šuk, Nikica Jojić, Branko Babić i Miloš Trifunović, s namjerom da pronađu vođe i amce. Brzo su pronašli edomira Velimirovića i saradnika NOP-a, a preko njega još nekoliko mještana koji su imali skrivene amce kod kuće, i koji su zaprežnim kolima prebačeni na obalu Save. Zahvaljujući dobrom vodi ma koje je štab bataljona uzeo u selu Golešu, kolona se uspješno prebacila do ovca, a istovremeno preko njih pronašla je i Velimirovića. Bataljon je stigao na ušće Velikog Struga u Savu i odmah je otpelio prebacivanje.

Do svanu a, na desnu obalu rijeke prebačena su 103 borca i rukovodioca. Kada je bataljon prešao Savu, u Slavoniji je ostalo 13 ranjenih proletera. Neki od njih poslije ozdravljenja raspoređeni su u slavonske jedinice na razne dužnosti, dok su se drugi, sa kuririma 2. KNOP odreda Gonjanom i Brkovićem i patrolom Branka Rakeza kasnije vratili u Bosansku krajinu. Sa 87 proletera prebačilo se 16 boraca iz Slavonije, među kojima su bila i četiri kurira sa poštovima za Glavni štab Hrvatske, a ostali su išli na neki kurs pri Glavnem štabu. Edomir Velimirović i drugi mještani ovca koji su pomagali proleterima u prebacivanju preko Save, izlazeći i se velikoj opasnosti, uspjeli su da se vrati svojim kućama pod zaštitom mraka i magle. O tome su štab bataljona obavijestili kuriri 2. krajiskog odreda Milovan Gonjan i Rade Brković Golub, po povratku iz Slavonije na Kozaru.

Ovi kuriri su se sa Kozare prebacili u Slavoniju između 20. i 21. oktobra i na putu se mimošli sa Proleterskim bataljonom. Dvadeset i petog oktobra oni su stigli u Stab 3. operativne zone i sa sobom donijeli naređenje Operativnog štaba za Bosansku krajinu, u kome se zahtijevalo da se svi borci Proleterskog bataljona odmah upute prema Grmeču.

O prebacivanju bataljona preko rijeke Save u Bosnu, politi ki komesar Proleterskog bataljona, Avdo uk zapisao je u svom dnevniku 22. oktobra 1942. godine:

»**Stojimo u magli. Drugovi su fizi ki oslabljeni. Sava se lagano kotrlja ispred nas, puši se, jesen je, a kroz no drugovi gledaju obrise Bosanske obale i razmišljaju, kako i ovoga puta nemamo veze. Na suprotnoj obali ne znamo ko nas eka. Uspjeli smo da se prebacimo. Proleteri se oprashtaju sa Slavonijom i kako koji do e na bosansku obalu uzdahne ili usklikne. Kada sam se ja popeo sa amca na obalu, rukama sam zario u zemlju i poljubio je»<sup>s</sup>**

Oko šest asova 22. oktobra bataljon je nastavio pokret, a na elu kolone bili su proleteri iz Kozarske proleterske ete: Miloš Trifunović, Branko Babić, Dušan Piljagić i Obrad Jokić. Babić je iz sela Gornji Podgradci, udaljenog od reke Save 15 km. Komanda bataljona smatrala je da Babić dobro poznaje ovaj teren pa je njemu nareno da vodi kolonu. Međutim, uslijed guste magle vidljivost je bila smanjena na svega 10—15 metara, pa se ni Babić nije mogao orijentisati u takvoj situaciji i kolona se kretala nasumice. Umjesto da ide prema Prosari kolona je išla prema Bosanskoj Gradiški. Selo Bistrica kroz koje je kolona prolazila nije bilo potpuno spaljeno, ali u njemu nije bilo niti jednog žitelja od koga bi se mogli dobiti podaci i orijentisati se o pravcu kretanja. Postalo je sumnjivo i neizvjesno, jer se kolona kretala po ravni astom terenu, a trebala je već odavno da se penje uz padine Prosare.

Štab bataljona je naredio da se pokuša u kućama na i bilo kakav dokumenat ili pismo iz koga bi se moglo zaključiti u kom se selu bataljon nalazi. Tako su u jednoj kući i borci našli neke papiere iz kojih se vidjelo da je to selo Bistrica. Eto kolone je stiglo do potoka Ljutova, pa je uz njegov tok skrenula udesno, znajući da će tako stići u brda Prosare. Nakon kraće vremena eto kolone srebro se sa dvoja zaprežna kola natovarena sijenom. Na kolima su sjedela po tri vojnika, među kojima su bila dvojica naoružanih ustaša koji su otvorili vatru iz pušaka na proletere. Patrola koja se nalazila na elu kolone brzo ih je likvidirala. Radnici koji su tjerali konje izjavili su da su rodom iz Srema i da su ih ovamo ustaše prisilno dotjerale na rad.

<sup>s</sup> Kopija dnevnika kod autora

Dok se ovo odigravalo na elu kolone, na za elju kolone Mirko In i , Mi o Stankovi i Stevo Kova evi zrobili su dva oružnika, od kojih je štab dobio podatke da se u selu Trbovljani u neposrednoj blizini nalazi njihova oružni ka postaja i u njoj 25 oružnika kojima i oni pripadaju. Tako er su saznavali da se u selu Podgradci nalazi satnija domobrana, a u bistri koj školi ustaše. U Bosanskoj Gradiški ima puno vojske, Nijemaca, ustaša i domobrana i da su prije dva dana išli u akciju na Kozaru.

Štab bataljona, dobivši ove podatke, ocijenio je da se bataljon nalazi u neposrednoj blizini neprijateljskih garnizona i ako neprijatelj bude obavješten o kretanju bataljona moglo bi do i do iznena enja i bataljon bi se našao u vrlo teškom položaju. Nare eno je da se pokret ubrza i što je mogu e prije, pod zaštitom magle iza e na visove Prošare. Kolona je produžila pokret grebenom izme u sela Trbovljani i Dvorišta u pravcu Bukovi Vis k. 275. Sjeverno od sela Gorjani dat je odmor i da se pojede suva hrana ponesena iz Slavonije.

U blizini sela Borenovi a gdje je bataljon stigao oko 13 asova, primje ena je kolona zaprežnih vozila sa mnogo civila (pretežno žena), koju su pratile naoružane ustaše. Kolona se kretala iz pravca sela Sovjak ka selu Podgradci. Od zarobljenih Sremaca u selu Trebovljani koji su povedeni, komandant bataljona je saznao da je to narod sa Kozare, koji ustaše drže u logoru u Bosanskoj Gradiški i otuda ga svakodnevno teraju na sakupljanje plodova i stoke sa opustelih kozara kih njiva. Iako je ova kolona bila dosta udaljena od proletera odlu eno je da se otvori vatra na ustaše, kako bi se narodu omogu ilo da pobegne. Kre u i se dalje preko sela Bati a i Br ana kolona je došla u selo Gornja Jablanica. Cijelim nutem od rijeke Save do sela Jablanica proleteri su se kretali kroz opustošena i spaljena sela ne nailaze i nigdje na živog ovjeka, ženu ili dijete. Tek u Jablanici naišli su na jednu staricu, koja je neprestano plakala, sjede i u ku i kraj ognjišta i govore i da nigdje nikoga nema blizu, da je sama veoma dugo i od nje proleteri nisu mogli dobiti nikakve podatke o partizanima na Kozari. Kolona je nastavila pokret ka selu Donja Jablanica, koje je nešto bliže Kozare, smatraju i da e u njemu nai i na nekog od

mještana ili partizana, ali ni tu nikoga nije zatekla. Prešavši rje icu Jablanicu kolona je stigla u selo Spanj — — Ogorelicu u podnožje Kozare, gdje je zanoila. Pošto je i ovo selo, kao i sva ostala od Save do Kozare bilo spaljeno, hladnu jesenju no proleteri su proveli i prespavali u šumi na granju. Oko 8 asova 23. oktobra kolona je nastavila put u pravcu Mrakovice, najvišeg vrha na Kozari. Prešavši potok Bukovicu stigli su u selo Resanovce, koje je kao i ostala bilo spaljeno i opustelo. Kre u i se dalje, na elu kolone nalazili su se proleteri, Branko Babbi, Miloš Trifunović, Dušan Piljagi i komandir Grmeke ete Dušan Repaji. Po izlasku iz sela primijetili su tri ovjeka kako se brzo kre u ka šumi. Pomo u dvogledu Repaji je utvrdio da su dvojica naoružana, a jedan bez oružja i na osnovu toga zaključio da bi to mogla biti partizanska patrola. Pozvao ih je da stanu, govore i im da se u koloni nalaze borci Krajiškog proleterskog bataljona koji se vraćaju iz Slavonije. Nemaju i povjerenja oni su nastavili dalje pokret ka šumi. Repaji je tada ponovo pozvao da jedan od njih sa eka proletera koji je po i bez oružja ka njima, radi uspostavljanja veze. Istovremeno je dao znak da se kolona zaustavi. Na ovo se jedan od njih zaustavio na samoj ivici šume, a druga dvojica su ušla u šumu. Repaji se uputio prema šumi. Približivši se na oko 100 metara nastavljen je razgovor. On je rekao da me u proleterima ima dosta boraca ovoga kraja i da je potrebna veza sa jedinicama koje se nalaze na Kozari.

ovjek koji se zaustavio na ivici šume odgovorio je da je borac 3. bataljona 5. kozarske brigade i da se zove Dušan Graovac.<sup>3</sup> Napokon je po povratku proletera iz Slavonije uspostavljen prvi kontakt sa partizanima na Kozari.

Na pitanje lanova štaba bataljona gdje se nalaze partizani sa Kozare, Graovac je odgovorio, da je 19. oktobra poela druga neprijateljska ofanziva na Kozaru i da se 5. brigada probila iz obruča i otišla prema Grmeču. Na Kozari su ostali samo pojedini borci koji nisu uspjeli da dođu u sastav brigade, prije njenog proboja.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Borac Pete kozarske brigade, rezervni pukovnik, umro u Beogradu.

<sup>4</sup> U izvještaju Štaba kozarske brigade Operativnom štabu za Bosansku krajinu stoji da su jake neprijateljske jedinice, pod

Dušan Graovac je upoznao proletere da se u blizini, ū šumi Bukovica, nalazi logor sa izgra enim barakama koji je pripadao 3. bataljonu 5. kozarske brigade i pozvao proletere da po u sa njim u taj logor. On je rekao da je poslije odlaska 5. brigade neprijatelj svakog dana krstario po Kozari, da drži jake jedinice na Mrakovici, da u svim ve im selima oko Kozare koja nisu potpuno spaljena drži manje jedinice i neprekidno plja ka sve na što nai e, a niko mu se sada ne suprotstavlja. O ovjeku koji se nalazi sa njima vezan, nenaoružan, ispri ao je da su ga uhvatili u jednom selu, sa praznim džakom, pa su zaklju ili da je pošao u plja ku, a da ga nisu strijeljali zato što je izjavio, da je još u jesen 1941. kao domobran prešao u partizane kod Sanskog Mosta, ali je kasnije zarođen od Italijana i da je kao Musliman uspio da se izvu e. Proleter Joja Stani i neki drugi kada su ga vidjeli prepoznali su ga i rekli da je to Sabit, koji je u jesen 1941. zaista prešao iz domobrana u partizane, donio sa sobom d jedan puškomitrailjer, 2 puške i punu torbicu municije. Komandant bataljona Huso Hodži, rodom iz Tešnja, tako e je prepoznao Sabita, jer su bili i neki daljni ro aci, pa je naredio da se Sabit odveže.<sup>5</sup>

Iako je komandant bataljona Huso Hodži bio ro ak Sabitu, njihov prvi susret nije bio najsrda niji. Ni jedan ni drugi nisu se obradovali ovom susretu. Kasnije u logoru Hodži je ispri ao Repaji u da je Sabit bio u Španiji, ali ne zna kako se vratio iz Španije, a nije ni

**komandom Štaba 714. Njema ke divizije otpo ele 19. oktobra 1942. ofanzivu na oslobo enoj teritoriji Kozare. Pošto je neprijatelj opkolio Kozaru, Peta brigada izvršila je probaj (bez Prvog bataljona) pravcem: Kozara—Gornji Garevci—Donji Garevci—ela—Miljkovci—Oštra Luka—Brdari i stigla na oslobo enu te ritoriju Podgrme a. Prilikom probaja brigada je razbila 20/21. oktobra jedan ustaško-domobranski bataljon na komunikaciji Prijedor—Kozarac.**

<sup>5</sup> Navode proletera Joje Stani a i drugih da je Sabit sa oružjem pobjegao u partizane potvr uju i podaci iznijeti u izvještaju stožera Vrbaskog divizijskog podru ja od 24. oktobra 1941. godine, u kome se kaže: »No u izme u 10. i 11. oktobra 1941. godine, napustio je stražarsko mjesto u zaseoku Pobrežje, kotar Sanski Most i otišao u nepoznatom pravcu, domobran iz sastava oja ane 6. bojne 2. p. pukovnije, Sabit Abdulzaimovi, rodom iz Tešnja, odnevši sa sobom puškomitrailjer i dva karabina svojih drugova. Za imenovanim se traga«. Zb. NOR IV/2, dok. br. 118.

mogao doznati kojoj je jedinici pripadao u Španiji. Rekao je i da Sabit nije dobrog zdravlja.

Pošto su od Dušana Graovca dobijeni podaci o stanju na Kozari, štab bataljona je naredio pokret u pravcu logora 3. bataljona 5. brigade, gdje su proleteri ostali više od mjesec dana. Graovac je pokazao gdje su smješteni magacini sa hranom koju je prikupio 3. bataljon 5. brigade. Hrane je bilo dovoljno te više nije bilo problema oko ishrane boraca. Poslije nekoliko dana u logor su došli Steva Matavulj i Vaso Radivojac sa nekoliko boraca koji su se po zadatku Štaba 5. brigade nalazili u Lijev u polju radi održavanja veze s Banja Lukom, Bosanskom Gradiškom i preko Vrbasa sa srednjom Bosnom. Oni su upoznali štab bataljona sa situacijom na terenu sa kog su došli. Odlučeno je da se Proleterski bataljon koliko je to moguće suprotstavi neprijatelju u Potkozarju. Komandir Kozarske ete Branko Košpi naredio je Milošu Trifunoviću da sa jednom grupom boraca organizuje zasjedu u blizini sela Pucara. Tom prilikom zarobljena je domobranska patrola i zaplijenjeno 3 karabina, 300 metaka i 1 pištolj, a domobrani su pušteni kuama.

Štab bataljona svakodnevno je upućivao patrole u više pravaca da prikupljaju borce koji nisu uspjeli da se priključe 5. brigadi prilikom njenog napuštanja Kozare, i da obavijeste narod da se na Kozari nalazi Proleterski bataljon i da prikuplja podatke o neprijateljskim jedinicama, kako bi se pristupilo izvođenju akcija.

Pošto je ocijenio da u Kozari momentalno nema partizana neprijatelj je izvjesne jedinice povukao sa Kozare, ali je manje dijelove ostavio u nekim selima.

Štab bataljona i komanda Grmečke ete nalazili su se u zasebnoj baraci, u kojoj se ranije nalazio štab 3. bataljona 5. brigade. Izjutra 29. oktobra odmah poslije ustajanja, stoje i pored vrata, ići je gornji dio bio zastravljen smrtno u elo pogone komandant Proleterskog bataljona Huso Hodžić. Nije izgovorio ni jednu riječ, već je pao na patos pored nogu komandira Grmečke ete Dušana Repajića koji se u tom momentu obuvao. Ukrzo je ispaljen i drugi metak. Svi proleteri

poleteli su oružju misle i da ih je neprijatelj napao. Međutim, na sred platoa izme u baraka, ugledali su Sabita Abudulzaimovi a kako pada na zemlju. Drugi metak Sabit je ispalio sebi u vrat i tako sebi oduzeo život. Pravi razlog zbog kog je Sabit ubio komandanta, a potom i sebi oduzeo život, proletari nisu saznali. Ubistvo komandanta Hodži a proletari su veoma teško podnijeli. Iz njihovih redova otisao je još jedan neustrašivi borac, pregalac u radu i vršan komunista. Huso je bio neuromoran radnik i najstariji lan Partije u bataljonu. Na elu bataljona nalazio se nepunih 20 dana. Komesar bataljona, Avdo uk 8. novembra 1942. u vezi sa ovim zapisao je: «Desio se jedan težak slu aj. Naime, poludeli ro ak Husin, Sabit ubio je Husu. Ljudi su bili van sebe. Pao je Huso najbolji komunista u Bataljonu, ovjek neuromoran u radu, svije a vodilja u Bataljonu, ovjek koji je svakog pojedina nog proletera izgra ivao i s njim zajedno dijelio dobro i zlo. Ljudi su duboko osje ali gubitak Husin».⁶

Poslije ovog slu aja komunisti bataljona sastali su se da po šesti put izaberu sebi komandanta. Odlu eno je da novi komandant bude komandir Grme ke ete Dušan Repaji .

Po dolasku na Kozaru štab bataljona poslao je izvještaj Operativnom štabu za Bosansku krajinu po kuriru Ljubi Munjizi. Sa još jednim drugom Ljubo nije uspio da se probije kroz neprijateljske redove. Po povratku je izvestio štab bataljona da je uspio prije i preko rijeke Sane i sti i do rejona Miška glava, ali je naišao na gusto zaposjednute položaje i neprekidnu liniju bunkera. Nekoliko pokušaja da se no u prebaci preko ove utvr ene linije nije uspjelo. Zbog toga je štab bataljona ponovo uputio kurire, ali oni ni ovoga puta nisu uspjeli da se probiju za Grme .

**Komandant bataljona se je dogovorio sa politi kim komesarom da sam po e sa jednim oja anim vodom kroz sela ispod Kozare, kako bi narod vidjeo da se u Kozari nalaze još partizanske jedinice i da pokušam uspostaviti vezu sa Grme om. On o tome kaže: »Idu i pored manastira Moštanice, šume Palež tt 539 izašli smo na Pogle evo, a potom rijekom Mlje anicom došli u selo**

<sup>⁹</sup> Husein Hodži je proglašen za narodnog heroja.

**Gornji Jelovac.** Odlu io sam da u selu potražim ku u Milorada Curina, sa kojim sam bio u bivšoj jugoslovenskoj vojsci, jer sam znao da je iz tog sela, mada nikad ranije nisam u njemu bio. Smatrao sam ako na em Curina od njega u dobiti potrebne podatke koji e mi omogu iti dalje kretanje. Sticajem okolnosti, sasvim slu ajno naišli smo upravo na ku u Milorada Curina, pred kojom je stajala njegova majka Marija. Neznaju i da mu je to majka upitao sam »Gde se nalazi ku a Milorada Curina«. Strahuju i za sina Marija je odbila da kaže gde joj se sin nalazi, ali je rekla da je to njegova ku a i da je ona njegova majka. Ja sam joj rekao da sam sa Miloradom bio u bivšoj vojsci, da smo dobri drugovi, da smo se zajedno slikali, te ako ima tu fotografiju može se u to uvjeriti. Marija je otišla u ku u, i vratila se sa fotografijom i rekla: »Jeste, ovo ste vi ovdje«. Na moju molbu pozvala je Milorada ugovorenim znakom i on se pojavio iz obližnjeg šumarka i pošao ku i. Odjednom je Marija po elu glasno da pla e i kroz pla izgavarala je re i: »Jao meni do boga, ja izdadoh sina« i pobegla u ku u. Tek kad je videla kako još iz daljine obojica širimo ruke, a potom se grli mo malo se smirila, ali je i dalje bila uplašena.

»Milorad je bio sekretar partijske organizacije u selu Jelovcu. Sa 5. brigadom se povukao u Grme , ali se ubrzo sa bratom Milanom koji je na proboru za Grme bio ranjen vratio na Kozaru u Jelovac. Curina sam upoznao sa mojim zadatkom, a i on mene sa situacijom na ovom delu Kozare. Odgovorio mi je da kod njega preno imo i da emo sa njim rano ujutru krenuti u selo Palan ište blizu Prijedora, gde se nalazi nekoliko drugova preko kojih se održava veza sa Grme om. Naveo je imena: Krste Stegi a, Paje Vuki a i Boška Stamatovi a. Neprijateljske kolone još su se kretale nekim selima ispod Kozare, pa je odlu eno da se ide više pošumljenim terenom.

Krenuli smo putem uz rijeku Mije anicu. Usput smo gledali kosture ljudi, žena i djece koji su ovdje našli smrt za vrijeme velike kozarske ofanzive i izašli smo na Maslin Bajir, odakle se vidjelo cijelo Prijedorsko polje i Grme . Sa ovog mjesta Milorad je pokazao gdje su se vodile najžeš e borbe za vrijeme ofanzive i gdje su kozara ki partizani vršili probor iz obro a. Uve e smo stigli u selo Palan ište u ku u Krste Stegi a. Kroz razgovor sa Stegi em pomenuo sam ime komandira Kozarske ete Slavka Zrni a. Tada me je Stegi upitao šta je bilo sa Zrni em, na što sam mu odgovorio da je Zrni ranjen na Motajici po drugi put i da poslije toga ništa više ne znam o njegovoj sudbini. Stegi je poslije kratkog razmišljanja rekao da se Zrni nalazi u selu gdje je stigao sa Ljubanom Kuki em iz Podgrme a i da se odmara na jednoj štali. Zatim smo otišli na štalu kod Zrni a. Susret je bio veoma dirljiv, s obzirom na sve ono što se desilo na Motajici. Sutradan ujutro smo zajedno krenuli u pravcu logora Bukovica u sastav bataljona. Zrni je imao zadatak da po nare enju komandanta 5. brigade do e na Kozaru i da iz skloništa iz zemunica prikupi ranjene i bolesne borce, koji su ovdje ostali kad je brigada napuštal Kozaru, i da ih smjesti na bolje i sigurnije mjesto i da prikuplja preostale

**borce. Poštu koju smo pripremili za Operativni štab nismo dalje slali zato što je prema izjavi Zrni a 5. brigada trebalo brzo da stigne na Kozaru.**

Kada smo se vratili u Bukovicu i donijeli nove vijesti, proleteri su bili oduševljeni zato što su vidjeli Zrni a, jer su ranije bili obavješteni da je Zrni poginuo na Motajici. Upoznali smo proletere da je uspostavljena veza sa Grme om i da su tamo formirane divizije i korpsi. Poslije toga veselju nije bilo kraja.«

Za vrijeme boravka na Kozari bataljon je prikupio znatan broj zaostalih boraca 5. brigade. Samo u jednoj grupi bilo je 25 boraca, na elu sa Vašom Tomašom. Od ovih boraca bataljon je formirao etu koja je dobila naziv Bukovi ka eta. Za komandira ete odre en je Vaso Tomaš, a za politi kog komesara Slavko Zrni . Zajedno sa Proleterskim bataljonom eta je krenula u akciju prema selima Podgradci i Pucari.

Stab bataljona, uz pomo Stevana Matavulja i Vase Radivojca, održavao je vezu sa narodom okolnih sela, uklju uju i Bosansku Dubicu, Prijedor — Bosansku Gradišku i Banja Luku. Uspostavljena je veza i utvr eno mjesto i vrijeme za pregovore sa jednim domobranskim oficirom u selu Podgradac. U pregovorima koji su vodili komandant i politi ki komesar bataljona dogovoren je da se grupa od 30 domobrana predala partizanima. Me-utim, neprijateljska obavještajna služba uspjela je da otkrije namjeru domobranskih oficira, pa je cijela jedinica preba ena u Gradišku, tako da su svega tri domobrana uspjela da pobegnu i priklju e se proleterima.

Dok se bataljon nalazio na Kozari, u sela oko Potkozarja po eo se vra ati narod iz Slavonije i onaj koji se skriva po šumama Prosare i Kozare. Stab 5. brigade uputio je na Kozaru iz Podgrme a grupu partijskih i skojevskih rukovodilaca sa zadatkom da okuplja narod koji se vra a na Kozaru i da organizuje politi ki rad. U akciju su se uklju ili i borci Proleterskog bataljona i Bukovi ke partizanske ete. Istovremeno je u jedinicama organizovan intenzivan politi ki rad. Na tome su najviše radili Milan iri , Ra oja Batos, Mira Sinik i Smilja Batos. Poslije 2. ofanzive na Kozaru oko njih su se okupili i drugi pristigli omladinci iz Lijev a polja, uspostavljena je veza sa srednjom Bosnom, pa su i sa tog sektora po ele stizati grupe naoružanih boraca.

Dok je Proleterski bataljon politički radio u selima Potkozarja i Prosare, jedinice Prvog bosanskog korpusa oslobodile su Bihač, Cazin, Bosansku Krupu, o ističe Unsku dolinu od neprijateljskih posada i razbile neprijateljsku odbranu na liniji Bosanski Novi—Sanski Most. Ponovo je povezana slobodna teritorija Kozare i Grmeča. Štab 5. kozarske brigade sa dva bataljona prešao je preko rijeke Sane u rejon sela Svodne i Blagaja. U sadejstvu sa ostalim krajiškim i banijskim jedinicama brigada je izvršila napad na Bosanski Novi. Štab brigade nalazio se u selu Marini.

Komandant brigade Miloš Šiljegović,<sup>7</sup> im je stigao u selo Marine uputio je kurire u logor, sa naređenjem da Proleterski bataljon odmah kreće za selo Marine. Vijest o povratku 5. brigade na Kozaru brzo se proširila cijelom Kozarom i Prosarom, a kod boraca Proleterskog bataljona i Bukovice te zavladalo je veliko raspoloženje. U bataljonu su izvršene pripreme za pokret. Tridesetog novembra 1942. bataljon je krenuo pravcem selo Vojskova—manastir Mošanica—Gornji Jelovac—selo Marine. Susret proletera sa komandantom brigade Milošem Šiljegovićem, koji je bio komandant Udarnog bataljona u srednjoj Bosni, a od koga su se rastali prije 6 mjeseci u selu Maslovare, bio je dirljiv i istovremeno veoma tužan, jer je pred Milošem stajalo svega 87 proletara, od 275 koliko je bataljon brojao. Komandant i politički komesar bataljona upoznali su Štab 5. brigade o događajima koji su se odigrali u poslednjih 6 mjeseci na terenu srednje Bosne i Slavonije, a borcima je dat odmor.

Peta Kozarska brigada u borbama oko Bosanskog Novog zaplijenila je više raznovrsnog ratnog materijala. Pored ostalog, zaplijenjena su i dva topa koje je štab brigade povjerio Proleterskom bataljonu da ih preda Štabu 4. krajiške divizije u selu Veliki Dubovik.

Prvog decembra 1942. bataljon je u ranu zoru krenuo prema Svodnoj, prešao Sanu, a potom preko Sokolišta i Radimirovaca stigao u selo Agiće, rodno mjesto

<sup>7</sup> Miloš Šiljegović, u itelj, kao ak pristupio naprednom radni komitetu, a od prvog dana ustanka nalazi se me u borcima na Kozari. U ratu je komandovao 11. krajiškom divizjom. General JNA, umro u Beogradu.

narodnog hedoja Davida Paji a, gdje je zano io. Sutradan — 2. decembra — u cijelom Podgrme u narod je obaviješten da se Proleterski bataljon vratio iz Slavonije. Na putu prema Lušci Palanki, iz okolnih sela narod je išao u susret proleterima, donosio im hranu i razne druge poklone. Još istog dana bataljon je stigao u Budimli Japru, rodno mjesto komandanta bataljona. Susret sina sa majkom i ostalom oorodicom bio je veoma dirljiv, a majka Repaji a bila je u crnini.<sup>8</sup>

Narod okolnih sela dolazio je sa svih strana da se sretne sa proleterima, a ovi sa svojim najbližim. Međutim, mnogi proleteri poginuli su i nisu se više nalažili u bataljonskom stroju, pa su njihovi najbliži ostali tužnog pogleda i željni toplog zagrljaja. Me u njima je bila i Smiljka, sestra Rajka opia, kao i Olga sestra Branka Desnice. Rajko i Branko su bili najbliži drugovi komandanta bataljona i nisu se razdvajali sve do pogibije u srednjoj Bosni.

Uve e su proleteri u selu Japra organizovali priredbu. Mještani su bili oduševljeni programom. Trećeg decembra bataljon je nastavio pokret i u toku dana stigao u Veliki Dubovik, gdje se nalazio Stab 4. krajiške divizije. Ne sa ekavši da primi raport od komandanta Proleterskog bataljona, komandant divizije Soša prišao je stroju i rukovao se sa svakim proleterom pojedinačno. Ovoga puta je izostao Sošin strogi vojni ki pogled kad je video mali proleterski stroj. Interesovao se za Esada Midžića, Simu Ivanovića, Fadila Serića, Branka Tubića i za mnoge druge koje je li no poznavao još dok su bili na Kozari. Poslije razgovora naredio je da bataljon prenese i u selu Hašani, a da sutradan kreće za Lušci Palanku. O pristizanju bataljona telefonom je obavijestio Stab 1. bosanskog korpusa.

etvrtog decembra bataljon je stigao u Lušci Palanku, gdje se napokon zatvorio krug njegovog kretanja. Nareden je odmor boraca, a komandant, politički ko-

<sup>8</sup> Na pitanje zašto nosi crninu? Odgovorila je: »Dva puta sam oblaila i skidala crninu, jer sam oba puta bila obavještena da si poginuo. Poslednji put ulaz sam od nekih partizana da ste prelazili preko rijeke Save i da su se tom prilikom mnogi utočili, a me u njima i ti. Od tada ništa više nisam ulaz o tebi niti sam skidala crninu.«

mesar i omladinski rukovodilac otišli su u Štab 1. bosanskog korpusa koji se nalazio južno od Lušci Palanke na obroncima Grme a i podnijeli izvještaj o stanju u bataljonu.

U štabu korpusa nalazili su se uro Pucar Stari, Košta Na , Osman Karabegovi , Branko Poljanac, (nายนik štaba korpusa) i Branko opi , brat Rajka opi a koji je zaklan od strane etnika na rijeci Vrbas.

Referisali su štabu korpusa da se u bataljonu nalazi svega 87 boraca i rukovodilaca, a da je jedan broj boraca ostao u Slavoniji na lije enju u partizanskim bolnicama, da se od 87 boraca bataljona nalazi njih 13 koji su u sastav bataljona došli dok se bataljon nalazio u srednjoj Bosni. Lanovi štaba korpusa posebno su se interesovali o doga ajima u srednjoj Bosni. Radi toga su i komandant i politi ki komesar bataljona iscrpno informisali o borbama koje je bataljon vodio u srednjoj Bosni, a posebno na Motajici, gdje je bataljon za nekoliko asova pretrpio najve e gubitke i izgubio skoro cijeli rukovode i kadar. Tako e su im rekli da su u izboru rukovode eg kadra u estvovali svi borci Proleter skog bataljona na prijedlog svih lanova Partije, koji su prethodno o tome diskutovali, da je Partijska organizacija preduzimala punu odgovornost za sve odluke koje su donošene zajedno sa štabom bataljona, baš zato što bataljon nije imao nikakve veze sa prepostavljenom komandom. Praksa je pokazala da je takav postupak bio pravilan i da je zahvaljuju i tome bataljon spasen uništenja. Tako je ve tada zaživila praksa kolektivnog dogovaranja izme u štaba i boraca u ovoj proleterskoj jedinici, ukazano na postupke drugova iz štaba 3. operativne zone i na nerazumijevanje na koje je bataljon nailazio. Re eno je da je lanovima Partije bilo najteže kad ih je komandant 3. operativne zone kaznio kolektivno na sastanku, govore i da više nisu lanovi Partije i da se ne mogu više sastajati, niti održavati partijske sastanke, da su nedisciplinovani i da me u njima ima sva kojakin pa ak i etnika.

Pošto su prisutni sa velikom pažnjom saslušali izvještaj komandanta i komesara bataljona, komesar Operativnog štaba Osman Karabegovi obratio se uri Pu~

caru sekretaru Oblasnog komiteta KPJ slijede im riječima: »vala Stari pogriješimo što Proleterski bataljon ne vratismo sa nama u Krajinu. Zbog toga izgubismo veliki broj onako divnih boraca«. Pošto se složio sa ovom konstatacijom uro Pucar Stari je pred svim prisutnim odao priznanje borcima za njihovo herojsko držanje u teškim borbama u srednjoj Bosni i Slavoniji, naglašavajući da su te borbe i žrtve koje su u njima pale u i u istoriju naših naroda.<sup>9</sup> Potom je uro Pucar predložio da se svi proletari sa oružjem puste kućiama na desetodnevno odsustvo, a da se proletariima ije su porodice dalje od Palanke, za odsustvo dadne više dana. Po tome je ovu odluku Košta Naša saopštio postrojenom bataljonu i označio vrijeme kada treba da se vrate u Palanku. Do toga vre-

<sup>a</sup> Trideset i pet godina kasnije, predajući u elincu bataljonu Orden zasluga za narod sa zlatnim vjencem, kojim ga je odlikovao Predsednik Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije Josip Broz Tito, uro Pucar se obratio preživjelim borcima bataljona. On je pored ostalog rekao: »Formiranje Prvog krajiškog proleterskog bataljona prije 35 godina na ovom mjestu bio je i ostao izuzetan istorijski događaj od posebnog značaja za razvoj ustanka i revolucije, ne samo u ovom djelu naše republike, nego i za narodnooslobodilačku borbu u širem smislu. Bataljon je formiran po naređenju Vrhovnog štaba NOV i POJ sa ciljem da se uključi u Prvu proletersku brigadu, a što do toga nije došlo nije krivica bataljona nego je kriva teška situacija u kojoj se bataljon našao odmah poslije formiranja. Prvi krajiški proleterski bataljon spada u red onih odabranih jedinica koje su se formirale iz redova KPJ i SKOJ-a. To je bila jedinica odana drugu Titu, Partiji i revoluciji, spremna i sposobna da prenese zastavu revolucije i snagu njenih ideja širom naše zemlje.

Za Prvi krajiški proleterski bataljon izbor boraca vršen je po takvim kriterijumima, po kojima su tu nastali stičali, u prvom redu, prekaljeni i provjereni borci iz redova svih naroda i narodnosti. Osim toga to je bio bataljon mladosti u kome su članovi Partije i SKOJ-a predstavljali osnovnu snagu za njegovo djelovanje u pravcu daljeg rasplamsavanja ustanka i širenja ideja revolucije. Borbeni put bataljona bio je ne samo težak nego i trnovit.

Osnovne osobine boraca bataljona bile su junaštvo, požrtvovanost i spremnost da daju i vlastite živote, kao svoj doprinos razvoju ustanka i revolucije. Samo za nešto više od šest mjeseci od formiranja, kada se 14. oktobra 1942. godine ponovo našao u Krajini od 256 boraca prvog sastava bataljona u Krajinu se vratilo svega 86, koji su po dolasku raspoređeni na vojne i političke funkcije u jedinice Prvog bosanskog korpusa. Bataljon je dao 9 narodnih heroja i 6 generala« ...

mena trebalo je donijeti odluku što dalje raditi sa Proleterskim bataljonom. Komandantu i komesaru bataljona nare eno je da o tome razmisle i predlože štabu korpusa rješenje — da li da se bataljon pupuni novim borcima i uputi u sastav Proleterske brigade, ili pak da se rasformira, a proleteri kao iskusni i prekaljeni borci upute na rukovode a mesta u novoformirane krajiške jedinice, gdje je nedostajao rukovode i kadar. Iako su imali na raspolaganju 12 dana lanovi Štaba bataljona nisu htjeli sami da u estvaju u donošenju prijedloga. Radi toga je održan sastanak Partijskog biroa, a zatim i cijele partiske organizacije, o emu je vo ena vrlo zanimljiva diskusija. Ve ina lanova Partije bila je za to da se bataljon rasformira, a borci i rukovodioci raspolođeni u krajiške jedinice. Potom se prešlo na diskusiju o svakom proleteru pojedina no. Nakon svestrane diskusije Biro Bataljona je predložio štabu korpusa da se na dužnost komandanta i politi kog komesara mogu raspoređiti etiri druga. Na dužnost komandira i komesara eta, komandira vodova i politi kih delegata svi ostali, osim pet drugova koji su bili bolesni i iznemogli. O rasporedu komandanta i komesara bataljona organizacija nije diskutovala, ve je zauzela stav da o tome odluči Štab 1. korpusa. Sa prijedlogom partijskog biroa upoznati su prvo svi lanovi Partije, a potom i svi borci bataljona. Prijedlog je jednoglasno prihvat eni na sastanku partiske organizacije i konferenciji boraca. Nekolicini boraca koji uslijed bolesti nisu bili raspoređeni na nove dužnosti, predloženo je da se jave u svoja rodna mjesta narodnooslobodila kim odborima, gdje bi poslije oporavka bili raspoređeni na dužnosti u organima naredne vlasti.

Petog decembra komandant Korpusa Košta Na izvršio je smotru postrojenog bataljona, saopštio odluku štaba korpusa o davanju odsustva proleterima. Tom prilikom komandant korpusa je rekao da su proleteri zaslužili više odsustva, ali da to ratne prilike ne dozvoljavaju. Borci bataljona ne samo da nisu o ekivali, ve su bili i iznenađeni ovakvom odlukom štaba korpusa. Bio je to jedinstven primjer u našoj zemlji da se u ratnim uslovima borci cijele jedne jedinice sa oružjem puštaju ku i

na odsustvo. Bio je to istovremeno i veliki znak povjerenja i zahvalnosti proleterima za ono što su u inili u toku desetomjesečnih borbi.

Posle smotre većina boraca Proleterskog bataljona otišla je kući, a svi koji su bili rodom sa Kozare, umjesto kući otišli su u sastav 5. kozarske brigade. Njihova sela i kuće bili su spaljeni, a porodice odvedene u logore, raseljene ili poubijane. Iako su ih drugovi Podgrmeč, Petrovčići i Drvara pozivali da pođu sa njima, oni su se zahvalili i otišli u svoju petu brigadu kako bi se našli sa svojim drugovima i komšijama i ostali s njima nekoliko dana. Nekoliko boraca, imajući ulicu da se vrše pripreme za napad na Sanski Most, umjesto da odu na odsustvo priključuju se jedinicama 6. krajiske brigade i u estovali u napadu. Među njima su bili Mile Banjac, Nikola Kragulj i Mila Marjanović koji su u toku borbe na Sanskom Mostu pokazali primjernu hrabrost. O tome svjedoči primjer Mila Marjanovića koji je povratio dvije ruke ne bombe koje je na njega iz jedne kuće bacio jedan Nijemac, a potom uletio u kuću i dotukao Nijemca koji se u njoj nalazio. Njih trojica su ručnim bombama natjerali jedan tenk na povlačenje. Marjanović je u toj borbi ubacio u tenk jednu, a Kragulj tri bombe.<sup>10</sup>

Po završenom odsustvu borci Proleterskog bataljona ponovo su se okupili u Lušci Palanki. U osnovnoj školi za proletere je pripremljena sve ana već era u znak rastanka i njihovog odlaska u nove jedinice. Omladina Palanke izvela je vrlo uspјelu priredbu.

Tadašnji omladinac, a danas književnik Mladen Oljača, sjeća se tog događaja u knjizi »Kozara« rekao je:

»Kao delegat iz Pete kozarske brigade bio sam određen na Prvi omladinski kongres. Upućen sam u Stab Korpusa da ustanovim gdje će se održati kongres da bih obavijestio i ostale delegate Pete brigade kuda da se kreću. Išao sam prema Lušči Palanci gdje sam izbio predvečer. Zatekao sam tu slavne krajiske proletere, koji su tu preko Kozare stigli iz Slavonije. Njima je Košta Nađ, komandant korpusa, priređivao sve anost i zajedničku večeru. Bili su raspoređeni u krajiske jedinice na rukovodeće dužnosti. Došlo je vrijeme da se rastanu. Uložio se putovanje. Mislio sam da je to neki neprijateljski napad, pa sam dugo okljevao da si em na cestu u Palanku. U stvari, to je bio

<sup>10</sup> Istorijski arhiv KPJ, tom I, knj. II, »Borba« 1942–1943. god., str. 349.

**rastanak proletera, starih ratnih drugova koji se završavao pucnjavom. Ljubili su se i plakali pri rastanku. Znam da je Avdo uk bio odre en za komesara Osme krajiške brigade».<sup>11</sup>**

Osamnaestog decembra 1942. prije podne Proleteri su se ponovo postrojili. Tom prilikom saopšten je raspored po jedinicama, a potom su se rastali i pošli na nove dužnosti. Nastavili su zapo eto djelo u novim partizanskim jedinicama, bataljonima, brigadama, divizijama i korpusima Titove armije. Na rastanku ih je ispratio komandant 1. bosanskog korpusa Košta Nad. Svi su u svojim sje anjima zadržali najljepše uspomene na Prvi krajiški proleterski bataljon i njegov borbeni put koji je vodio sa Kozare, Grme a i Klekova e preko srednje Bosne i Slavonije, do Drave i ma arske granice i nazad preko Save, Prosare i Kozare do Grme a.

Nastavlju i borbu, veliki broj boraca Prvog krajiškog proleterskog bataljona do kraja rata izrastao je u visoke vojne i politi ke rukovodioce, a svi zajedno dali su svoj skromni doprinos pobjedi revolucije i uložili velike napore za o uvanje tekovina narodnooslobodila ke borbe i izgradnju oružanih snaga Jugoslovenske armije i svoje domovine.

Mnogima od njih ostala je neispunjena želja koja ih je prožimala za sve vrijeme zajedni ke borbe u srednjoj Bosni i Slavoniji — da se uklju e u sastav Prve proleterske brigade, kako je to naredio Vrhovni komandant, zbog ega je bataljon i formiran.

Iz dosadašnjeg opisa doga aja može se zaklju iti:

1. — U po etku ustanka etni ki elementi na terenu srednje Bosne nisu ispoljavali naro itu politi ku aktivnost. Bili su vrlo oprezni, ali su zato, što je vrijeme više od micalo, koriste i objektivne uslove, nedovoljnu politi - ku budnost i subjektivne slabosti u radu nekih rukovo de ih kadrova u partizanskim jedinicama kao i malobrojnost i nedovoljno iskustvo mladih partijskih kadrova

<sup>11</sup> Mladen Olja a, omladinski rukovodilac Kozare na Podgrme u jesen 1942. Zbornik sje anja Kozara, knj. 5, str. 276—277. Vojnoizdava ki zavod, Beograd, 1978.

na terenu, po eli djelovati sve slobodnije i organizovanije, da bi po etkom 1942. godine prešli na oružanu borbu protiv Narodnooslobodila ke vojske. Sijali su sumnju i unosili razdor u redove boraca i kod naroda na terenu, širili defetizam, popularisali politiku ekanja i atakovali na bratstvo i jedinstvo naroda Jugoslavije, za koje se uporno borila Komunisti ka partija Jugoslavije.

Na sprovo enju opšteg plana u borbi protiv narodno-oslobodila kog pokreta pod okriljem okupatora, a kasnije i u saradnji sa ustašama naro ito su se isticali i sistematski djelovali etni ki rukovodioci Drenovi , Marti , Tešanovi , Radi , Kiti i drugi.

Do kraja maja 1942. oni su uspjeli pridobiti, ve inu boraca 4. krajiškog NOP odreda. Me utim, bez obzira na privremene uspjehe oni se svojom bratoubila kom i izdajni kom politikom ekanja nisu mogli održavati i spre iti dalji razvoj NOP u ovom kraju. Ve ina boraca koji su se 1941. i po etkom 1942. nalazili u partizanskim jedinicama i koji su pod pritiskom jake etni ke propagande bili prešli na stranu etnika ve u decembru mjesecu 1942. ponovo su stupili u redove Narodnooslobodila - ke vojske. Oni najbolji svrstali su se u redove Prve proleterske divizije. Prvu proletersku, Tre u krajišku i Tre u sandžaku NO udarnu brigadu, i obnovljeni 4. KNOP odred. Mnogi od njih bili su primjerni borci i do kraja rata izrasli u vrstne etne, bataljonske i brigadne rukovodioce.

2. — Proleterski bataljon Bosanske krajine i pored svih nastojanja da u sadejstvu sa jedinicama 4. KNOP odreda borbom protiv ustaško-domobranksih snaga, etnika i Nijemaca, kao i intenzivnog politi kog rada u narodu nije bio u stanju da se odupre etni koj propagandi i sprije i osipanje jedinica 4. KNOP odreda i potpuno izvrši zadatak koji mu je postavljen prilikom formiranja. On nije uspio da se potpuno obra una sa etni kom ideologijom i promjeni prilike na terenu. Za onako kratko vrijeme boravka na terenu srednje Bosne nije došlo do slabljenja politi kih i vojni kih pozicija u redovima etnika. To što su se mase u relativno kratkom razdoblju naše na strani etnika, više je posledica njihovog opre-

djeljenja prema trenutnoj situaciji i nepoznavanju opštег stanja, nego dubljeg politi kog uticaja etnika u masama. To su potvrdili i kasniji doga aji.

Borbom protiv neprijatelja i politi kim radom u narodu borci Proleterskog bataljona dokazali su da stoje u prvim redovima NOP-a i revolucije i da se zaista bore za bratstvo i jedinstvo svih naroda i narodnosti, za bolji i pravedniji posleratni društveni poredak i socijalnu jednakost.

3. — Velika je zasluga proleterskog bataljona što je svojim prisustvom na sektoru 4. KNOP odreda za relativno duže vreme vezivao jake etni ke snage koje nisu mogle biti angažovane u borbi protiv jedinica NOP na drugim sektorima, pa ni u ofanzivi na Kozari, koja je po elu po etkom juna 1942. godine.

Posle borbe na Motajici i prelaska Proleterskog bataljona preko Save u Slavoniju etnicima je trebalo još dosta vremena da se srede, pregrupisu i reorganizuju, a etni kim komandantima da raš iste me usobne ra une i odnose.

4. — Ostavljanje proleterskog bataljona u srednjoj Bosni, posle povratka Udarnog bataljona 2. KNOP odreda za Kozaru rezultat je slabe procjene vojnopoliti ke situacije i upornog insistiranja pojedinih rukovodilaca iz štaba 4. KNOP odreda i ŠK KPJ za srednju Bosnu da se Proleterski bataljon zadrži u srednjoj Bosni, odnosno potcenjivanja neprijatelja i precenjivanja snaga 4. NOP odreda i Proleterskog bataljona.

Zamisao sekretara Oblasnog komiteta KPJ i politi kog komesara Operativnog štaba za Bosansku Krajinu donijeta na bazi procjene situacije i odnosa snaga na sektoru 4. NOP odreda, da u srednju Bosnu upute jake partizanske snage sa Kozare i Grme a nije mogla biti realizovana u kratkom roku, jer je neprijatelj odmah posle odlaska Udarnog bataljona iz srednje Bosne sa veoma jakim snagama otpo eo ofanzivu na Kozaru.

Pokušaj da se sa Udarnim bataljonom 1. krajiškog odreda ja ine preko 650 boraca i 70 puškomitraljeza preko Ribnika i Manja e, a Udarnim bataljonom 5. krajiškog NOP odreda sa preko 450 boraca i 50 puškomit-

raljeza preko Mliništa i Pljevskih podova razbiju etnici na Manja i i na sektoru oko Jajca i Mrkonjića, pre e Vrbas i prodre u srednju Bosnu nije uspio.

Ni kasniji pokušaj 1. krajiske NOU brigade u septembru mjesecu 1942. godine (formirana maja mjeseca 1942. god. u selu Lomovita kod Prijedora) da zajedno sa jednom proleterskom brigadom osloboди Mrkonjić grad i Jajce i prodre u srednju Bosnu nije uspio.

Tek pošto su krajiske, li ke i banijske brigade osloboidle Bihać, a proleterske brigade sa Vrhovnim štabom NOV i POJ stigle u širi rejon Drvara i Bosanskog Petrovca, odnosno poslije punih 6 mjeseci, ovaj zadatak na prijedlog Operativnog štaba za Bosansku Krajinu povjeren je Prvoj proleterskoj diviziji, koja je po etkom novembra 1942. godine formirana u Bosanskom Petrovcu. Im je formirana, Prva proleterska divizija krenula je prema srednjoj Bosni i u energijom nastupanju oslobođila Ključ, Mrkonjić Grad i Jajce, prešla rijeku Vrbas i oslobođila Skender Vakuf, Kotor Varoš, Pribini (1. 1. 1943.) i Prnjavor (16. 1. 1943.) i prednjim dijelovima izbila na Savu između Bosanskog Broda i Bosanskog Kobaša. U Tesliću je zarobljeno oko 2100 neprijateljskih vojnika, preko 70 oficira i podoficira i zaplijenjene veće kolije naoružanja i druge ratne opreme. Tek tada je zamisao sekretara Oblasnog komiteta KPJ i političkog komesara Operativnog štaba da se upute jače snage NOV u srednju Bosnu bila realizovana.

5. — Poslije povratka Udarnog bataljona iz srednje Bosne za Kozaru i prelaska većine jedinica 4. krajiske NOP odreda na stranu etnika, (sem oslabljene Prnjavorške ete i grupe boraca štaba 4. NOP odreda), opstanak Proleterskog bataljona na terenu srednje Bosne, ak i pod uslovima da je bio podeljen na gerilske grupe, bio je praktično nemoguć, jer bi se za vrlo kratko vrijeme potpuno istopio u svakodnevnim borbama sa višestrukom nadmoćnoj nijim neprijateljskim snagama — Nijemcima, etnicima, ustašama i domobranima.

U prilog ovoj konstataciji govori i injenica da su i onako malobrojne etiri gerilske grupe koje su ostale na terenu srednje Bosne bile uskoro razbijene, bez obzira što su borci ovih grupa dobro poznavali i ljude i

prilike na terenu na kome su dejstvovali. Crnovrška gerilska grupa razbijena je od strane etnika samo šest dana poslije borbe na Motajici.

Upornost nekih lanova štaba 4. krajiškog NOP odreda i OK KPJ za srednju Bosnu na zajedni kom saštanku sa rukovodstvom Proleterskog bataljona koji je održan 29. maja u Vija anima da Proleterski bataljon i dalje ostane na sektoru 4. krajiškog NOP odreda bila je zasnovana na strogoj partijsko-političkoj i vojnoj disciplini, punoj političkoj odgovornosti da se zadatak u potpunosti izvrši i održi teritorija srednje Bosne, pa i po cijenu najvećih odricanja i ljudskih žrtava.

6. — U situaciji u kojoj se bataljon nalazio posle borbe na Motajici, prebacivanje bataljona preko Save u Slavoniju u situaciji u kojoj se tada zatekao bilo je jedino moguće rješenje — sa uvati ljudstvo i produžiti borbu na drugom terenu a u pogodnom momentu se vratiti preko Save u Bosnu. Svako drugo rješenje uslovilo bi daleko veće žrtve pa i sam opstanak bataljona kao celine.

7. — Borbenim dejstvima protiv okupatora i domaćih izdajnika i političkim radom na terenu sa narodom, borci Proleterskog bataljona Bosanske krajine zajedno sa proleterskom Banijskom etom, i slavonskim partizanskim jedinicama, dao je svoj doprinos daljem razvoju NOP u Slavoniji kao i na daljem jačanju bratstva i jedinstva naših naroda i narodnosti.

\*

Formiran u presudnom razdoblju NOP i revolucije i svojim dejstvom na značajnom operativnom području srednje Bosne, gde su bile koncentrisane znatne snage okupatora i kvizlinga, bataljon je odigrao vrlo značajnu ulogu, dao veliki doprinos i velike žrtve u borbi protiv snaga kontrarevolucije. Izabrani između najboljih boraca Kozare, Grmeča, Drvara i srednje Bosne i noseći i asno ime proletera, borci Proleterskog bataljona su kroz teške borbe i odricanja sa žarom revolucionara nosili uzdignuto zastavu slobode, širili ideje bratstva i jedin-

stva i nesobi no se žrtvovali za ciljeve narodnooslobodila ke borbe, i ideje socijalizma i revolucije.

Bratstvo i jedinstvo naroda srednje Bosne i Slavonije i boraca Proleterskog bataljona Bosanske krajine, iskovano u narodnooslobodila koj borbi i revoluciji u toku 1942. godine prenosi se sa generacije na generaciju. Preživjeli borci Proleterskog bataljona Bosanske krajine, esti su gosti srednje Bosne i Slavonije. Svaki put su srda no do ekani i rado primljeni od strane naroda i omladine ovih krajeva. Za vrijeme ovih nezaboravnih sretra obnavljaju se sjeanja i događaji iz vremena rata i revolucije. Nema ni jednog značajnijeg događaja koji se slavi u pojedinim selima, mjesnim zajednicama i sjeđištima opština srednje Bosne i Slavonije, gde su u toku rata boravili borci bataljona a da se na njima ne evociraju uspomene na ratne dane, borbe i boravak boraca Proleterskog bataljona Bosanske krajine.

Radnim ljudima i građana, omladini, pionirima, borcima narodnooslobodila kog rata i društveno-politkim organizacijama opštine Celinac i posebnu asto što je u njihovom mjestu formiran Proleterski bataljon Bosanske krajine i što njeguju revolucionarne tradicije ove naše proslavljenje jedinice.

\*

Grme ka proleterska eta na putu za srednju Bosnu u Benkovcu se zaustavila pred kućom u kojoj je bio smješten štab 1. krajiškog NOP-odreda. Članovi Štaba odreda među kojima i Branko Copi, izašli su da pozdrave i isprate proletere. Branko se pozdravio sa svojim Grme lijama, a posebno sa svojim bratom Rajkom sa kojim se zagrljio i poljubio. To je bio i poslednji zagrljaj braće Copi.

U Bosanskoj krajini se dugo ništa nije znalo o sudbini Proleterskog bataljona. Pod kraj juna stigla je vest o uništenju bataljona na planini Motajici.

Kad je Branko Copi doznao da je bataljon uništen i da mu je brat poginuo napisao je pjesmu koju je posvetio poginulim borcima Proleterskog bataljona. »Pje-

srna mrtvih proletera« je uskoro stigla u sve partizanske jedinice, pa je esto bila u programima partizanskih priredbi.

*U našem, kraju žita klasaju, rukama našim sjajna  
žetva nas eka i pjesma djevoja ka,  
veernja, sjetna, tijana,  
a mi smo palj, druže,  
palo je žito mlado, zeleno, proljetna žetva rana,  
maglene tuge, uz šapat kiše, nad mrtvom pjesmom  
kruže.*

*Mrtve su ruke i mrtve puške,  
u smrti se postrojavamo,  
drug je uz druga svoga;  
a njih je bilo ... a njih je bilo —  
deset na jednoga.  
Deset na jednog u kišnoj no i, a mi smo umorni  
bili,  
bili smo gladni i mokri — na jednog deset zvijeri.  
Sedan na deset, jedan na deset! O, zar se i to može?!  
Da, — mi smo proleteri!*

*Kad smo od ku e krenuli, suze nas mnoge prate  
i rodne gore brižno šumore:  
O, da l' e da se vrate?  
ekaju starice majke, kaplju besane no i,  
i pogled niz drum stražari:  
glasnik e od nas do i.*

*Do i e nova mladost donijeti nove dane  
i nastaviti naše pjesme nedopjevane,  
u živoj vatri iskovane.  
O, te smo pjesme po eli mi, kroz njih, zborimo  
iz daljina,  
pozna e u njima sestra brata, djevojka dragog,  
a tužna mati sina.  
I dan e slave do i, pobjeda bi e naša,  
nesta e divljih zvijeri,  
a s etama Slobode maršira e tada  
i mrtvi proleteri.*

Branko opi

**SPISAK BORACA PROLETERSKOG  
BATALJONA BOSANSKE KRAJINE**

Podatke o borcima Proleterskog bataljona Bosanske krajine sredila je radna grupa sastava: Stevo Kovačević (rukovodilac), Branko Bibić, Milan Bošnjić, Ljubo Novaković i Drago Karasijević. Prikupljanje fotografija i statističke podatke obradio je Stevo Kovačević uz svestranu pomoć preživjelih boraca bataljona i rukovodstva UBNOR-a u opština. Međutim, i pored ogromnog zalaganja i upornog etvorogodišnjeg rada na prikupljanju podataka, postoji mogunost da neko od boraca Proleterskog bataljona Bosanske krajine nije unesen u spisak. Vjerovatno da će se o nekom od njih sazvati tek poslije objavljivanja knjige.

Radna grupa utvrdila je da je kroz bataljon prošlo 315 boraca, odnosno da su se borili u njegovim redovima. Popunjavanje sa teritorije 30 opština i to: Banja Luke 15, Bihać 6, Bosanske Dubice 29, Bosanske Gradiške 20, Bosanskog Grahova 8, Bosanske Kostajnice (ratna opština) 13, Bosanske Krupe 11, Bosanskog Novog 29, Bosanskog Petrovca 52, Doboja 6, Drvara 37, Gorice 3, Ključa 7, Laktaša 11, Prijedora 22, Sanskog Mosta 24, Ljubljane, Mostara, Prnjavora i Tešnja 2, Bileće, Bugojna, Cazina, Ljubiškog, Stoca i Vršca po 1, dok za 3 druga radna grupa nije utvrdila na kojoj su opštinskoj teritoriji rođeni.

Bataljon su sa injavali, uglavnom, mlađi borci i to: od 17 do 19 godina 34, od 19 do 23 godine 136, od 23 do 26 godina 92, od 26 do 31 godinu 31, i od 31 do 35 godina 12 boraca. Za 10 boraca radna grupa nije utvrdila godinu rođenja.

Većina boraca Proleterskog bataljona Bosanske krajine bili su radnici, njih 149, od kojih 17 zanatlija, 42 šumska i 92 industrijska radnika; uz to je bilo 12 službenika, 16 aka, 9 studenata, 118 zemljoradnika i 10 iz ostalih profesija.

U bataljonu je bilo 277 Srba, 20 Muslimana, 5 Hrvata, 9 Slovenaca, i po 1 Rumuna, Čeha, Rus i Albanac.

Od 257 boraca, koliko je stajalo u stroju prilikom formiranja bataljona, 25 marta 1942. bilo je 210 politički organizovanih i to: 84 lanova KPJ, 55 kandidata

za lanove KPJ i 71 lan SKOJ-a. Ovaj broj se poveao od jeseni 1942. godine na preko 250.


U toku rata, iz sastava bataljona poginulo je 186 boraca i to za vrijeme borbi u srednjoj Bosni 79, u Slavoniji 17, a u sastavu drugih jedinica, od rasformiranja bataljona krajem 1942. do kraja rata, širom Jugoslavije 90 drugova. Od ukupnog broja poginulih boraca Proleterskog bataljona Bosanske krajine, njih 92 poginula su kao rukovodioci i to: 15 desetara, 14 komandira, 6 politi kih delegata vodova, 13 komandira eta, 3 zamjenika komandira eta, 13 politi kih komesara eta, 1 zamjenik politi kog komesara ete, 11 komandanata bataljona, 2 zamjenika komandanata bataljona, 4 politi ka komesara bataljona, 1 zamjenik politi kog komesara bataljona, 2 zamjenika komandanta brigade, 1 komandant brigade, 1 politi ki komesar brigade, 1 obavještajni oficir, 2 omladinska rukovodioca i 2 referenta saniteta bataljona.

Od 315 boraca Proleterskog bataljona Bosanske krajine, njih 133 proizvedeno je u in oficira Jugoslovenske narodne armije, od kojih su 93 unapre ena u in višeg oficira. Devet boraca ovog bataljona proglašeno je za Narodne heroje Jugoslavije, a šest je unaprije eno u in generala JNA.


Od ukupnog broja preživjelih na kraju rata, njih 115 je završilo rat kao starješine Jugoslovenske narodne armije i to: 4 kao komandiri vodova, 27 kao komandiri eta, 1 kao zamjenik komandira ete, 5 kao politi ki komesari eta, 2 kao zamjenici politi kog komesara eta, 16 kao komandanti bataljona, 3 kao zamjenici komandanta bataljona, 10 kao politi ki komesari bataljona, 5 kao zamjenici komandanta brigade, 9 kao komandanti brigade, 4 kao politi ki komesari brigade, 1 kao komandant divizije, 10 kao oficiri OZN-e, 10 kao komandanti i politi ki komesari komande mjesta, 1 kao komandant bojnog broda, 2 kao zamjenici komandanta odreda, 2 kao intendanti divizije, 1 kao načelnik štaba divizije, 1 kao zamjenik politi kog komesara divizije i 1 kao politi ki komesar bolni kog centra.

U vremenu od završetka rata do predaje knjige u štampu umrlo je 35, dok se u životu nalazilo još 101 borac Proleterskog bataljona Bosanske krajine.

**ANIC (Nikole) URO**, rođen 1914. Otiš-Lušci Palaka, Sanski Most, Srbin, šumarski radnik, u NOB-u od 1941. U Grme ku proletersku etu stupio je 27. 2. 1942. g. Desetar, komandir voda i komandant bataljona. Član KPJ. Poginuo 10. oktobra 1942. na Skupiduši — Bijela kod Daruvara u Slavoniji.



**AGBABABA (Mi e) MILAN**, rođen 1922. g. Matavozi, Bosanski Novi, Srbin, radnik, u NOB-u od 1941. U Grme ku proletersku etu stupio je 27. 2. 1942. g. borac, poslije izvještajnog vremena vraćen u pozadinu zbog slabog zdravstvenog stanja, nosilac partizanske Spomenice 1941. g.






**ARSENIC (Ilije) URAN**, ro-en 1911. Johova, Basanska Dubica, Srbin, zemljoradnik. U Kozara ku proletersku etu stupio je 9. 2. 1942. g. Desetar, a u brigadi komandant bataljona i sekretar opštinskog komiteta u pozadini. Ian KPJ, nosilac partizanske Spomenice 1941. g.



**ALEKSIC (Dimitrija) SVETO**, ro-en 1917. g. Krivaja — Omarska, Prijedor, Srbin, trgovac i pomo-nik. U NOB stupio 1941. g. U Kozara ku proletersku etu stupio 9. 2. 1942. g. Desetar, Ianc KPJ. Komesar brigade — major. Nosilac partizanske Spomenice 1941. g.

**ALAGIC (Paše) ADIL**, rođen 1917. g. u Banja Luci. U NOB stupio 1941. g. u Drvarsku proletersku etu stupio marta 1942. g. Član KPJ. Poginuo aprila mjeseca 1942. kod Blatnice i e ave. ak.



**ALISIC (Smaje) SMAJO**, rođen 1921. g. Prijedor, Musliman, grafički radnik. U NOB stupio 1941. U Kozara ku proletersku etu stupio 9. 2. 1942. g. Član KPJ. Poginuo 5. marta 1942. na Lipovcu.



**BANJAC (Jovana) DUŠAN**, rođen 1922. g. Drinići, Bosanski Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB stupio 1941. g. U Grmeku proletersku etu stupio 27. 2. 1942. borac, komandir ete u Prvoj krajiskoj brigadi. Ratni vojni invalid 90%. Nosilac Partizanske Spomenice 1941. g.



BANJAC (Jovana) DMITAR, rođen 1922. g. Janjila, Bosanski Petrovac, Srbin, industrijski radnik. U NOB-u od 1941. g. u Grme ku proletersku etu stupio je 27. 2. 1942. Borac, član SKOJ-a, komandir ete u brigadi. Poslije rata radio u Službi državne bezbjednosti. Nosilac partizanske Spomenice 1941. g.

BANJAC (Petra) URO JURKIĆ, rođen 1921. g. Bravski Vaganac, Bosanski Petrovac, Srbin, šumarski radnik. U NOB-u od 1941. g. U Grme ku proletersku etu stupio je 27. 2. 1942. g. Poginuo je juna 1943. g. na planini Zvijezda, kao komandir voda u 1. krajiskoj brigadi.




BANJAC (Dušana) VLADO, rođen 1921. g. Drini, Bosanski Petrovac, Srbin, šumarski radnik. U NOB-u od 1941. U Grme ku proletersku etu stupio je 27. 2. 1942. Član SKOJ-a Poginuo je decembra 1943. g. kod Kreševa u borbi sa Njemcima kao komandir ete u 7. krajiskoj brigadi.

**BANJAC (Cede) MILUKA MILE**, rođen 1918. g. Korjeno, Gornja Sanica, Ključ, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. g. U Grme ku proletersku etu stupio je 27. 2. 1942. Kandidat za lana KPJ. Poginuo je aprila 1945. g. na Sremskom frontu, kao komandir izviđačke 21. Srpske divizije.



**BABIC (Milan) RADE**, rođen 1919. Bistrica, Prijedor, Srbin, radnik. U NOB-u od 1941. g. U Kozara ku proletersku etu stupio je 9. 2. 1942. g. Poginuo 5. marta 1942. g. na Lipovcu u borbi sa etnicima.



**BANJAC (Mile) OKO**, rođen 1916. Korjenovo, Gornja Sanica, Ključ. Srbin, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. g. u Grme ku proletersku etu stupio je 27. 2. 1942. g. puškomitrailjezac, desetar. Poginuo decembra 1944. g. kao komandant bataljona 12. Krajiskih brigada na Sremskom frontu.

**BATAS (Petra) BRANKO**, ro-  
en 1916. g. Petkovica, Bosan-  
ski Novi, Srbin, radnik, u  
NOB-u od 1941. g. U Koza-  
ra ku proletersku etu stupio  
je 9. 2. 1942. Kandidat za  
lana KPJ. Poginuo 8. 6. 1942.  
g. na Motajici u borbi sa et-  
nicima i Nijemcima.



**BALABAN (Lazara) MIRKO**  
Caruga, ro en 1919. g. Bu-  
kova a, Bosanski Petrovac, Sr-  
bin, radnik u NOB-u od 1941.  
g. U Grme ku proletersku e-  
tu stupio 27. 2. 1942. g. Borac,  
lan SKOJ-a, komesar bata-  
ljona u brigadi. Ratni-vojni  
invalid VI grupe. Nosilac par-  
tizanske Spomenice 1941. g.

**BALABAN (Miloša) BOZO** ro-  
en 1922. g. Teo ak, Biha , Sr-  
bin, zemljoradnik. U NOB stu-  
pio 1941. g. U Grme ku prole-  
tersku etu stupio je 27. 2.  
1942. g. Borac, lan SKOJ-a.  
Poginuo je 17. 4. 1942. u Ce-  
avi.




BALABAN (Petra) MIRKO, rođen 1921. g. Teošak, Bihać, Srbin, zemljoradnik. U NOB stupio 1941. g. U Grmečku proletersku etu stupio 27. 2. 1942. Član SKOJ-a. Nosilac partizanske Spomenice 1941. g.

BIGA (Mile) JOVO, rođen 1921. g. Božići, Bosanska Dubica, Srbin, zemljoradnik. U NOB-u od 1941. g. U Kozaračku proletersku etu stupio je 9. 2. 1942. g. Član SKOJ-a. Poginuo je 5. marta 1942. na Lipovcu u borbi sa etnicima.



BALABAN (Davida) VELJKO, rođen 1917. g. Jablanica, Bosanska Gradiška, Srbin, zemljoradnik. U NOB stupio 1941. g. U Kozaračku proletersku etu stupio 9. 2. 1942. Desečtar, član SKOJ-a. Poginuo 17. aprila 1942. u Čeavlju u borbi sa etnicima.



BABIC (Mirka) BRANKO, ro-en 1919. g. u selu G. Podgradci, Bosanska Gradiška, Srbin, radnik, u NOB-u od 1941. g. U Kozara ku proletersku etu stupio 9. 2. 1942. g. Desetar, kandidat za lana KPJ. Komandir ete u brigadi i komandant mjesta u Prijedoru, Ratni-vojni invalid VI grupe, nosilac partizanske Spomenice 1941. g. Pukovnik u penziji.

BJELJAC ( ) MILE ro-en 1920. g. Tavija, Bosanska Kostajnica, Srbin, zemljoradnik. U NOB-u 1941. g. U Kozara ku proletersku etu stupio 9. 2. 1942. g.



BAJIC (Simeuna) MILOŠ, ro-en 1918. g. u selu Mokronoge, Drvar, Srbin, industrijski radnik. U NOB-u od 1941. g. U Grme ku proletersku etu stupio 27. 2. 1942. g. Desetar, komandir voda i ete, lan KPJ. U brigadi zamjenik komandanta brigade. Nosilao partizanske Spomenice 1941. Pukovnik u penziji.

**BAJI (Save) STEVO**, rođen 1921. u selu Resanovci, Bosansko Grahovo, Srbin, vojni pitomac, u NOB 1941. g. U Drvarsku proletersku etu stupio 28. 2. 1942. g. Desetar, komandir voda, član SKOJ-a. Poginuo septembra 1942. na Grubišnu Polju, Slavonija u borbi sa ustašama.



**BJELIVUK (Stojana) NIKOLA**, rođen 1923. g. Bosanska Kostajnica. Srbin, zanatlija-kroja, u NOB-u od 1941. g. U Kozara ku proletersku etu stupio je 9. 2. 1942. g. Član SKOJ-a. Poginuo 8. 6. 1942. g. na Motajici u borbi sa etnicima i Nijemcima.



**BAUK (Davida) DUŠAN**, rođen 1914. g. Šipovljani, Drvar, Srbin, industrijski radnik. U NOB-u od 1941. g. U Drvarsku proletersku etu stupio 28. 2. 1942. g. Vodnik, zamjenik komandira ete, član KPJ. Poginuo aprila 1944. na planini Goliji, NR Srbija, kao obavještajni oficir 10 krajiske brigade.



**BJELOVUK (Save) MIHAJLO**, rođen 1912. g. Krkojevci, Sanski Most, Srbin, radnik. U NOB-u od 1941. g. etni ekonom, kandidat za lana KPJ. Zamjenik komesara ete, i oficir OZNE, u Podgrme kom podruju. Ratni vojni invalid VII grupe, nosilac partizanske Spomenice 1941. g.

**BOKAN (Spire) DUŠAN**, rođen 1920. g. G. Vrtoče, Drvar, Srbin, industrijski radnik. U NOB-u od 1941. g. U Drvarsку proletersku etu stupio je 28. 2. 1942. g. Poginuo kao komandant bataljona 1944. g. na Mazinu.



**BOJANI (Jovana) MILAN**, rođen 1915. g. D. Vrtoče, Drvar, Srbin, industrijski radnik. U NOB-u od 1941. g. U Drvarsку proletersku etu stupio je 28. 2. 1942. g. Iman KPJ, pomočnik komesara brigade. Nosilac partizanske Spomenice 1941. g. Umro kao pukovnik JNA 1971. g.

**BOKAN (Save) NIKOLA**, rođen 1914. g. u Vrtoju, Drvar, Srbin, industrijski radnik. U NOB-u od 1941. g. U Drvarsку proletersku etu stupio je 28. 2. 1942. g. Puškomitralski vojnik, član KPJ. Poginuo je januara 1944. g. pri napadu na Banja Luku, kao zamjenik komandanta 13. krajiske brigade.



**BOKAN (Ostoje) MILOJE**, rođen 1919. g. u Celebincu, Bosanska Dubica, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u 1941. g. U Kozarsku proletersku etu stupio je 9. 2. 1942. Član KPJ. Poginuo je 5. marta 1942. na Lipovcu u borbi sa etnicima.



**BOSNIC (Stevana) VOJIN**, rođen 1919. g. u Drvaru, Srbin, industrijski radnik. U NOB-u od 1941. g. U Drvarsку proletersku etu stupio je 28. 2. 1942. g. Puškomitralski vojnik, član KPJ. Poginuo septembra 1943. kod Tiškovca u borbi sa etnicima kao komesar ete.



BOSNIC (Stevana) MILAN, rojen 1922. g. Drvar, Srbin, rudarski radnik, u NOB-u od 1941. g. U Grme ku proletersku etu stupio je 27. 2. 1942. g. Iban SKOJ-a komesar ete u brigadi. Ratni vojni invalid, nosilac partizanske Spomenice 1941. g. Pukovnik u penziji.

BOGDANOVIĆ (Stanka) SIMO, rođen 1912. g. Jelika, Prijedor, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. g. U Kozara ku proletersku etu stupio je 9. 2. 1942. g. Poginuo februara 1943. g. na Grme u kao komandir voda, u borbi sa Nijemcima.



BRKIĆ (Sime) EDO, rođen 1919. g. Jalašnovci, Sanski Most, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. g. u Grme ku proletersku etu stupio 27. 2. 1942. g. Desetar, komandir voda i komandir Grme ke proleterske ete. Kandidat za lana KPJ. Poginuo je 16. septembra 1942. g. na Radlovcu u Slavoniji.


**BRKIC (Tome) OSTOJA**, roen 1921. g. Blatna, Bosanski Novi, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. g. U Grme - ku proletersku etu stupio je 27. 2. 1942. Predsjednik seoskog odbora i lan mjesnog odbora, Ratni vojni invalid 90%, nosilac partizanske Spomenice 1941. g. Umro novembra 1980. g.



**BOGDANOVIC (Miloš) UROS** roen 1913. g. Jeli ka, Prijedor, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. u Kozara ku proletersku etu stupio 9. 2. 1942. Borac, komandir ete u brigadi, ratni vojni invalid, nosilac partizanske Spomenice 1941. g.



**BUBONJA (Save) MILAN**, roen 1916. g. Sipovljani, Drvar, Srbin, industrijski radnik u NOB-u 1941. g. U Drvarsку proletersku etu stupio je 28. 2. 1942. g. Kandidat za lana KPJ, komandir ete u 1. krajiškoj brigadi, nosilac partizanske Spomenice 1941. g.



**BUBONJI (Vaskrsije) PETAR**, rođen 1914. g. Romanovci, Bosanska Gradiška, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. g. U Kozara ku proletersku etu stupio je 9. 2. 1942. g. Komandir prateće 4. krajiške divizije, ratni vojni invalid IX grupe. Nosilac partizanske Spomenice 1941. g.

**BUNDALO (Pere) PETAR**, rođen 1921. g. Vodičevi, Bosanska Kostajnica, Srbin, zemljoradnik. U NOB-u od 1941. g. U Kozara ku proletersku etu stupio 9. 2. 1942. Član SKOJ-a. Poginuo je 5. marta 1942. na Lipovcu u borbi sa etnicima.



**BUDIMIR (Milovana) MILAN**, rođen 1916. g. Drakseni, Bosanska Dubica, Srbin, trgovski pomočnik, u NOB-u od 1941. g. U Kozara ku proletersku etu stupio je 9. 2. 1942. g. Član KPJ. Kapetan bojnog broda. Ratni vojni invalid, nosilac partizanske Spomenice 1941. g. Umro 1981. god. u Zagrebu.

**BURSA** (ur a) **NIKOLA**, rođen 1919. g. Vaganac, Bosanski Petrovac, Srbin, šumarski radnik. U NOB-u od 1941. g. u Grme ku proletersku etu stupio je 27. 2. 1942. g. Desetar, poginuo je aprila 1942. g. na emernici u borbi sa etnicima.



**BASERIC** (Saliha) **AHMED-TENK**, rođen 1919. g. kod Bihaća, Musliman, u NOB-u od 1942. g. Član KPJ. U Kozara -ku etu stupio je marta 1942. g. na terenu srednje Bosne, radnik, utopio se 14. juna 1942. u Savi pri prelasku za Slavoniju.



**BRDAN** (Alekse) **BOSKO**, rođen 1922. g. Veliko Blaško. opština Laktaši, Srbin, najamni radnik. U NOB-u od 1941. Crnovrška eta. U Drvarsku proletersku etu stupio je 25. marta 1942. g. i u njoj ostao sve do Motaji ke bitke, a kasnije radio na terenu kao tenenski radnik.

BURAZER (Stojana) MIRKO, rođen 1921. g. Košice, Bosanska Dubica, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. g. U Kozara ku proletersku etu stupio je 9. 2. 1942. g. Desetar, član KPJ, poginuo je 5. marta 1942. na Lipovcu u borbi sa etnicima.

BUKOVAC (Milana) URO, rođen 1916. g. Mali Radi, Bosanska Krupa, zemljoradnik. U NOB 1941. g. U Grme ku proletersku etu stupio 27. 2. 1942. g. Kandidat za lana KPJ. Poginuo je 28. 8. 1942. na Djulovcu u Slavoniji.



CVJETI ANIN (Dane) ĐANIŠA, rođen 1921. g. u Palanci, Sanski Most, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. g. U Grme ku proletersku etu stupio je 27. 2. 1942. Desetar u brigadi, komandir ete, ratni vojni invalid i nosilac partizanske Spomenice 1941. g.

**ELAR (Jovana) ZDRAVKO,**  
rođen 1917. Rašnovac, Bosanski Petrovac, Srbin, službenik, u NOB-u od 1941. g. formirao Grme ku proletersku etu 27. 2. 1942. g. i bio njen prvi komandir, a kada je formiran bataljon određen je za komandanta bataljona. Iban KPJ do 1940. g. Organizator ustanka u Petrova kom kraju. Ubijen 10. juna 1942. g. od strane etnika u selu Rakovac. Proglašen za Narodnog heroja.



**CRNETI (Josipa) FRANC,**  
rođen 1922. selo Samce, Gorička, Slovenija, Slovenac, u NOB-u od 1941. g. Iban KPJ, radnik, streljan jula 1942. g. u Banja Luci.




**UBRILLO (Dušana) RADE,**  
rođen 1917. g. u Prkosima, Bosanski Petrovac, Srbin, šumarski radnik, u NOB-u od 1941. g. U Grme ku proletersku etu stupio 27. 2. 1942. Komandir ete u 10 krajiškoj brigadi, nosilac partizanske Spomenice 1941. g.



UK (Redže) AVDO, rođen 1920. g. u Bosanskoj Dubici, Musliman, u itelji, student, u NOB-u od 1941. g. U Grmeku proletersku etu stupio 27. 2. 1942. g. i bio njen prvi komesar. Član KPJ od 1940. Komesar bataljona i komesar 8. krajiške brigade. Poginuo aprila 1944. g. na arđaku. Proglašen za narodnog heroja.

EKI (Vasilija) PERO, rođen 1920. g. Johova, Bosanska Dubica, Srbin zemljoradnik, u NOB-u od 1941. g. U Kozara ku proletersku etu stupio 9. 2. 1942. g. poginuo 1943. g. kod Sanskog Mosta kao komandir voda.



CUK (Petra) NIKOLA, rođen 1920. g. Lomnica, Bosanska Gradiška, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. g. U Kozara ku proletersku etu stupio 9. 2. 1942. g. Član SKOJ-a. Zamjenik komandanta bataljona u brigadi. Ratni vojni invalid III grupe. Nosilac partizanske Spomenice 1941. g. Pukovnik u penziji.

**COPI (Vida) RAJKO**, rođen 1918. Hašani, Bosanska Krušna, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. g. U Grmečku proletersku etu stupio 27. 2. 1942. g. Desetar, delegat voda, član KPJ, u aprilu 1942. g. ubijen od strane etnika pri pokušaju prelaska preko Vrbasa.



**CERKETA (Milana) MILIVOJE**, rođen 1920. g. Jaružani, Laktaši, u NOB-u od 1941. g. Srbin, zemljoradnik, član SKOJ-a. U Drvarsku proletersku etu stupio marta meseca 1942. a poginuo aprila 1942. u Šnjegotini.



**DANI (Blaže) ŽARKO**, rođen 1923. g. Šipovljani, Drvar, Srbin, zanatlija — kroja, u NOB-u od 1941. g. U Drvarsku proletersku etu stupio 28. 2. 1942. Član SKOJ-a, poginuo oktobra 1943. kao komesar ete.



DAMJANOVI (Stevana) NI-KOLA, rođen 1924. g. Kljevci, Sanski Most, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. g. U Grme ku proletersku etu stupio 27. 2. 1942. g. Član SKOJ-a, komandir ete u 6. krajiskoj brigadi. Ratni vojni invalid I grupe. Nosilac partizanske Spomenice 1941. g. Umro 1969.

DERETI (ur a) MILOŠ, rođen 1920. g. Prusci, Bosanski Novi, Srbin, rudarski radnik. U NOB-u od 1941. g. U Kozara ku proletersku etu stupio je 9. 2. 1942. g. Puškomitralski vojnik, Član SKOJ-a. Poginuo 1943. g. na Travniku kao komandir voda u 1. krajiskoj brigadi.



DAMJANOVI (Pere) BRA-NISLAV, rođen 1918. g. Ravnice, Bosanski Novi, Srbin, rudarski radnik, u NOB-u od 1941. g. U Kozara ku proletersku etu stupio 9. 2. 1942. g. Desetar, komandir voda, Član KPJ. Poginuo juna 1942. na Kozari kao komandir ete.

**AN1LOVI** (Marka) TEDO,  
zv. „Luji“ rođen 1920. g.  
Veliki Prnjavor, Dobojski, Srbin,  
radnik. U Drvarsku proletersku  
etu stupio je maja mje-  
seca 1942. g. Član SKOJ-a.



**DESPOTOVIC** (ur a) DU-  
ŠAN, rođen 1914. g. Busnovi,  
Prijedor, Srbin, zemljoradnik,  
u NOB-u od 1941. g. U Kozara-  
ku proletersku etu stupio  
9. 2. 1942. g. Komandir ete u  
brigadi. Ratni vojni invalid,  
nosilac partizanske Spomenice  
1941. g. Umro 1977. g.



**DESNICA** (ure) BRANKO,  
rođen 1920. g. Hašani, Bosanska  
Krupa, Srbin, zemljoradnik,  
u NOB-u 1941. g. U Grme-  
ku proletersku etu stupio  
je 27. 2. 1942. g. Desetar, član  
KPJ. Poginuo 8. 6. 1942. g.  
na Motajici, u borbi sa etni-  
cima.



**DESPOTOVI** (Stojana) MILAN, rođen 1921. g. Busnovi, Prijedor, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u 1941. g. U Kozara - ku proletersku etu stupio 9. 2. 1942. g. U brigadi zamjenik komandira ete. Nosilac partizanske Spomenice 1941. g.

**DOŠEN** (Mihajila) MILAN, rođen 1920. g. Brezani, Prijedor, Srbin, zanatlija — kroja, u NOB-u od 1941. g. U Kozara ku proletersku etu stupio je 9. 2. 1942. g. Milan KPJ. Poginuo je 1942. g. u Slavoniji kao komesar ete.



**DELI** (Paje) BRANKO, rođen 1917. Drvar, Srbin, industrijski radnik, u NOB-u od 1941. g. U Drvarsku proletersku etu stupio je 28. 2. 1942. g. Puškomitraljezac, lan KPJ. Poginuo je aprila 1942. učestvovao u borbi sa etnicima.

**DIZDAR (Karanfila) PAŠO**, rođen 1922. g. u Bosanskoj Dubici, Musliman, ak sa završenom trgovom kom akademijom. U NOB-u od 1941. g. U Kozara ku proletersku etu stupio je 9. 2. 1942. g. Borac, delegat voda, član KPJ. Poginuo je juna 1942. g. na Kozari za vrijeme ofanzive.



**DRLJIC (Stanka) SLAVKO**, rođen 1914. g. itluk, Bosanska Dubica, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. g. U Kozara ku proletersku etu stupio je 9. 2. 1942. g. teško je ranjen u borbi sa etnicima na Lipovcu i umro u bolnici.



**DOBRIJEVI (Laze) JOVAN**, rođen 1924. g. Šipovljani, Drvar, Srbin, industrijski radnik, u NOB-u od 1941. g. U Drvarsку proletersku etu stupio je 28. 2. 1942. g. član SKOJ-a, komandant bataljona u brigadi, ratni vojni invalid 60%, nosilac partizanske Spomenice 1941. g. Pukovnik JNA.



DOSENOVI (Jovan) MI O,  
ro en 1918. g. Bošnjaci, San-  
ski Most, Srbin, zemljorad-  
nik, u NOB-u 1941. g. U Gr-  
me ku proletersku etu stupio  
27. 2. 1942. g. Kandidat za  
lana KPJ. Na elnik štaba u  
diviziji. Nosilac partizanske  
Spomenice 1941. g. General-  
-major u penziji.

DRAGI , (Ilije) LJUBIŠA,  
ro en 1918. g. Lastva, Bosan-  
ski Petrovac, Srbin, zemljorad-  
nik, u NOB-u od 1941. g.  
U Grme ku proletersku etu  
stupio 27. 2. 1942. g. Kandi-  
dat za lana KPJ. Poginuo  
novembra 1943. g. na Rogati-  
ći, kao komesar ete u 1.  
krajiškoj brigadi.



DRAGA3 (Jove) URO, ro-  
en 1915. g. Klekovci, Bosan-  
ska Dubica, Srbin, zemljorad-  
nik, u NOB-u od 1941. g. U  
Kozara ku proletersku etu  
stupio je 9. 2. 1942. g. Borac,  
lan KPJ. Komandir ete u  
brigadi. Nosilac partizanske  
Spomenice 1941. g. Umro 1946»  
g. od ratnih posledica.

UR EVI (Lazara) RAJKO, roen 1917. g. Ca evica, Bosanski Novi, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. g. U Grme ku proletersku etu stupio je 27. 2. 1942. g. Clan KPJ, komesar komande mjesata u Bos. Novom, i lan bira sreskog komiteta KP, nosilac partizanske Spomenice 1941. g.



ENADIJA (Miloša) ALEKSA, roen 1908. g. itluk, Bosanska Dubica, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. g. U Kozara ku proletersku etu stupio je 9. 2. 1942. g. lan KPJ, poginuo je 5. marta 1942. g. na Lipovcu u borbi sa etnicima.

ENADIJA (Ostoje) AN ELKO, roen 1918. g. itluk, Bosanska Dubica, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. g. U Kozara ku proletersku etu stupio je 9. 2. 1942. g. lan KPJ, poginuo je 5. marta 1942. na Lipovcu u borbi sa etnicima.

UKANOVI (Jove) MILAN, roen 1918. g. Vodi evo, Bosanski Novi, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. g. U Kozara ku proletersku etu stupio je 9. 2. 1942. g.

U IC ( or a) NENAD, roen 1915. g. Veri i, Banja Luka, Srbin, šumarski radnik, u NOB-u od 1941. g. U Kozara ku proletersku etu stupio 9. 2. 1942. g. Poginuo na Skupiduši kod Bijele u Slavoniji, oktobra 1942. g.

UKARI , ( or a) MIRKO; roen 1920. g. Kobilja, Skender Vakuf, Srbin, trgovski pomočnik, u NOB-u 1941. g. U Drvarsку proletersku etu stupio je maja mjeseca 1942. g. lan KPJ. Bio organizacioni sekretar SKOJ-a na terenu 4. krajiškog odreda. Streljan juna 1942. u Banja Luci.

URIC (Sime) MARKO, roen 1919. g. Lipik, Sanski Most, Srbin, radnik, u NOB-u od 1941. g. U Grme ku proletersku etu stupio 27. 2. 1942. g. etni bolni ar, poginuo 8. juna 1942. na Motajici, u borbi sa etnicima i Nijemcima.




EŠKENZI (Maera) MENTO, rođen 1913. u Sarajevu, Jevrejin, u NOB-u od 1941. g. U Kozara ku proletersku etu stupio je 9. 2. 1942. poslije bjekstva iz logora u Jasenovcu. Član KPJ od 1939. g. Poginuo maja mjeseca 1942. g. na Manja i pri povratku sa udarnim bataljonom u Kozaru.

FILIPovi (Sulejmana) SAFET, rođen 1920. g. u Ključu, Musliman, student veterine, u NOB-u od 1941. g. U Drvarsku proletersku etu stupio maja 1942. g. Poginuo 1943. g. u 1. krajiskoj brigadi.



GACI (Pere) MIHAIRO, rođen 1910. g. Babinar, Bosanska Kostajnica, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. g. U Kozara ku proletersku etu stupio je 9. 2. 1942. g. Komandir voda. Član KPJ, komandant 20. brigade, ratni vojni invalid 60%. Nosilac partizanske Spomenice 1941. g. Umro 1971. kao pukovnik JNA.

**GAVRILOVI** (Duke) **BRANKO**, rođen 1923. g. Jelovac, Bosanska Dubica, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. g. U Kozara ku proletersku etu stupio je 9. 2. 1942. g. Član KPJ. Poginuo 5. marta 1942. na Lipovcu, u borbi sa etnicima.




**GAJANOVI** (Mile) **VELJKO**, rođen 1916. g. Vilusi, Bosanska Gradiška, Srbin zemljoradnik, u NOB-u od 1941. U Kozara ku proletersku etu stupio je 9. 2. 1942. g. Nosilac je partizanske Spomenice 1941. godine.



**GLUSICICA** (Stevana) **MILAN**, rođen 1915. g. Johova, Bosanska Dubica, Srbin, rudarski radnik, u NOB-u od 1941. g. U Kozara ku proletersku etu stupio je 9. 2. 1942. Poginuo je aprila mjeseca 1942. g. u Ceavi u borbi sa etnicima.



**GRUBISA (Stole) DRAGO**, rođen 1920. g. selo Kapljuh, Bosanski Petrovac, Srbin, radnik, u NOB-u od 1941. g. U Grme ku proletersku etu stupio je 27. 2. 1942. Desetar, član KPJ, poginuo je aprila 1943. u Jablanici na Neretvi u centralnoj bolnici. Bio komesar ete u 1. krajiskoj brigadi.




**GAJI (Mihajila) GOJKC**, rođen 1919. g. Saškinovci. Bosanska Gradiška, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. g. U Kozara ku proletersku etu stupio je 9. 2. 1942. g. Umro 1968. g. u rodnom mjestu.

**GRUBISA (Steve) OBRAD**, rođen 1920. g. selo Kapljuh, Bosanski Petrovac, Srbin, zanatlija — krznar, u NOB-u od 1941. U Grme ku proletersku etu stupio je 27. 2. 1942. g. Član KPJ, komesar ete u 7. krajiskoj brigadi. Poginuo aprila 1942. g. na Meljaku, Crna Gora u borbi sa etnicima.

**GRBI (Laze) VOJIN**, rođen 1918. g. Suvaja, Bosanski Petrovac. Srbin, šumarski radnik, u NOB-u od 1941. g. U Grme ku proletersku etu stupio je 27. 2. 1942. g. Komandir ete u 3. krajiskoj brigadi. Nosilac partizanske Spomenice 1941. g. Umro 1965. g. u Nakovu kod Kikinde.



**GAJI (ure) KOŠTA**, rođen 1922. g. Babići, Prijedor, Srbin, šumarski radnik, u NOB-u od 1941. g. U Kozara ku proletersku etu stupio 9. 2. 1942. g. borac. Poginuo juna 1942. g. na Kozari u ofanzivi.



**GRGIC (Mile) MIRKO**, rođen 1918. g. Jablanica, Bosanska Gradiška, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. g. U Kozara ku proletersku etu stupio je 9. 2. 1942. g. Nosilac partizanske Spomenice 1941. g.

**GOTOVAC** (Milana) DRAGAN, rođen 1921. g. u arđani, opština Laktaši, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. g. U Drvarsku proletersku jedinicu stupio je 25. marta 1942. g. u Šan SKOJ-a. Poginuo 1943. g. na Sutjesici kao borac Prve proleterske brigade.

**GOLIC** (Jozej) MOJSIJE, rođen 1911. g. u Gašnici, Bosanska Gradiška, Srbin, službenik (žandar), u NOB-u od 1941. g. U Kozaru ku proletersku jedinicu stupio je 9. 2. 1942. g. desetar, poginuo je aprila 1942. g. u ečavi u borbi sa etnicima.

**GRUBOR** (Mihajila) LAZO, rođen 1914. g. u Rađići, Bihać, Srbin, radnik, u NOB-u od 1941. g. U Grmeku proletersku jedinicu stupio je 27. 2. 1942. Poginuo je aprila 1942. u ečavi u borbi sa etnicima.

**GRUBLJEŠIĆ** (Cvije) STANKO, rođen 1917. g. u Gumiđani, Bosanska Kostajnica, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. g. U Kozaru ku proletersku jedinicu stupio 9. 2. 1942. g. Kandidat za lana KPJ, poginuo 8. juna 1942. na Motajici u borbi sa etnicima i Nijemcima,



**HADŽIŠEHMOVIĆ** (Edhem) SALIH, rođen 1924. g. u Kotoru Varoš, Musliman, radnik, u NOB-u od 1941. g. U Kozaru ku proletersku jedinicu stupio je marta 1942. g. u Šan KPJ. Streljan 10. juna 1942. g. od strane etnika, u selu Rakovcu.

**HODZIC** (Adema) **HUSEIN HUSO**, rođen 1914. g. Tešanj, Musliman, student, u NOB-u od 1941. g. U Proleterski bataljon došao je aprila mjeseca 1942. g. za zamjenika komesara bataljona. Iam KPJ od 1939. g. Poginuo novembra mjeseca 1942. g. na Kozari kao komandant proleterskog bataljona. Proglašen za Narodnog heroja.



**HADŽI** (Mile) **MIKAN**, rođen 1918. g. u Bosanskoj Dubici, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. g. U Kozaru ku proletersku etu stupio je 9. 2. 1942. g. Poginuo je juna 1942. u Kozari za vrijeme kozara ke ofanzive.




**HANDANAGIC REUF**, rođen 1921. g. Tešanj, Musliman, u NOB-u od 1941. U Drvarsku proletersku etu stupio je marta mjeseca 1942. g. Clan SKOJ-a. Poginuo je aprila 1942. g. kod Blatnice u borbi sa etnicima.




**HALILOVIC (Hasana) HALIL,**  
rođen 1926. g. Dobojski Al-  
banac, zanatlija, u NOB-u od  
1942. g. U Drvarsku proleter-  
sku etu stupio je 29. marta  
1942. g. Član SKOJ-a, ratni  
vojni invalid IX grupe. Pen-  
zionisani potpukovnik.

IN IC (ake) MIRKO SEGAN,  
rođen 1916. g. Smoljana, Bo-  
sanski Petrovac, Srbin, šumar-  
ski radnik, u NOB-u od 1941.  
g. U Grmeku proletersku etu  
stupio je 27. 2. 1942. g. Puško-  
mitraljezak, poginuo februara  
1943. g. kao zamjenik koman-  
dira ete u 1. krajiskoj brigadi  
u borbi sa Nijemcima na Vrh-  
polju kod Sanskog Mosta.



IN IC (Mi e) SLOBODAN,  
rođen 1919. g. Palanka, San-  
ski Most, Srbin, zanatlija-sto-  
lar, u NOB-u od 1941. g. U  
Grmeku proletersku etu stu-  
pio je 27. 2. 1942. g. Član KPJ,  
komandant bataljona u 2. kra-  
jiškoj brigadi. Ratni vojni in-  
valid V grupe. Nosilac parti-  
zanske Spomenice 1941. g.



IVANIŠ (Dušana) SLAVKO, rođen 1922. g. Dabar, Sanski Most, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. g. U Grmeku proletersku etu stupio 27. 2. 1942. g. Poginuo je 1943. g. kao komandir ete u Prvoj proleterskoj brigadi, u 5. ofanzivi.

IVANOVI (Marka) SIMO, rođen 1915. g. V. Žuljavac, Bosanski Novi, Srbin, rudarski radnik, u NOB-u od 1941. g. U Kozara ku proletersku etu stupio je 9. 2. 1942. i bio njen prvi komandir, kan KPJ. ranjen 5. marta 1942. g. na Lipovcu i umro na putu za bolnicu.




IVANIŠ (Jovana) STEVO, rođen 1922. g. Dabar, Sanski Most, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. g. U Grmeku proletersku etu stupio 27. 2. 1942. g. Član SKOJ-a, zamjenik komandanta bataljona u ratu i pukovnik milicije, nosilac partizanke Spomenice 1941. g. Umro 1976. g.



JANJUS (Steve) RADOSLAV  
RADE, rođen 1920. g. Glam-  
ani, Laktaši, Srbin, radnik,  
u NOB-u od 1941. u Drvarsku  
proletersku etu stupio 24.  
marta 1942. g. Borac, poginuo  
20. novembra 1942. g. u Gla-  
mo anima.

JANDRIC (Joje) DUŠAN, ro-  
đen, 1913. g. Gornja Sanica,  
Ključ, Srbin, šumarski radnik,  
u NOB-u od 1941. g. U Gr-  
me ku proletersku etu stupio  
27. 2. 1942. g. kandidat za  
lana KPJ. Poginuo 8. juna  
1942. g. na Motajici u borbi  
sa etnicima.



JAKOVLJEVI (Branka) GOJ-  
KO, rođen 1920. Milosavci,  
Laktaši, Srbin, sezonski fizički  
radnik, u NOB-u od 1941. g.  
U Drvarsku proletersku etu  
stupio je 25. marta 1942. g.  
Puškomitralski, lan SKOJ-a,  
poginuo je 8. 6. 1942. g. na  
Motajici u borbi sa etnicima.

**JAJCANIN (Mi e) MARKO,** rođen 1918. g. Petrinja, Bosanska Kostajnica, Srbin, radnik, u NOB-u od 1941. g. U Kozara ku proletersku etu stupio 9. 2. 1942. g. Clan KPJ, poginuo je aprila mjeseca 1942. u Čeavi u borbi sa etnicima.



**JAKOVLJEVIC OSTOJA,** rođen 1919. g. Ravnice, Bosanski Novi, Srbin, zemljoradnik. U Kozara ku proletersku etu stupio 9. 2. 1942. g., poginuo aprila mjeseca 1942. g. u Čeavi u borbi sa etnicima.



**JANECKO OR E,** rođen 1918. g. Veliki Gaj, opština Vršac, Rumun, zanatlija, obuar, u NOB-u od 1942. g. U Drvarsку proletersku etu stupio je aprila 1942. g. Clan SKOJ-a. Poginuo 28. 6. 1944. u borbi za Derventu kao borac 14. srednjobosanske brigade.



JANKOVI (ure) ALEKSA, rođen 1918. g. Ravnice, Bosanski Novi, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. g. U Kozara ku pioletersku etu stupio 9. 2. 1942. g. Član SKOJ-a. Komandir ete u brigadi, nosilac partizanske Spomenice 1941. g. Umro kao potpukovnik JNA.

JOKIC (Glige) OBRAD, rođen 1924. g. Babići, Prijedor, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. g. U Kozara ku proletersku etu stupio 9. 2. 1942, desetar, komandant bataljona u brigadi, nosilac partizanske Spomenice 1941. g.



JOJIC (Nikole) NIKICA CIC, rođen 1916. g. Peč, Bosansko Grahovo, Srbin, radnik, u NOB-u od 1941. g. U Drvarsku proletersku etu stupio 28. 2. 1942. g. Član KPJ, komesar ete, komesar bataljona u brigadi, ratni vojni invalid 70%, nosilac partizanske Spomenice 1941. g.

JOKI (Nikole) DMITAR, roen 1911. g. Vodenica, Bosanski Petrovac, Srbin, zanatlija-obuar, u NOB-u od 1941. g U Grme ku proletresku etu stupio 27. 2. 1942. g., kandidat za lana KPJ, komandant bataljona u 4. krajiskoj brigadi, nosilac partizanske Spomenice 1941. g.



„JOTANOVIC (Milenka) VLADO, roen 1924. g. u Cetinje, Dobojski Srbin, ak, u NOB-u od 1941. g. U Kozara ku proletersku etu stupio 13. 4. 1942. u Cetinje, borac, lan SKOJ-a. Sa Previje vraten u gerilsku grupu krajem maja 1942. godine zajedno sa sestrom.



JIRAL (Adolfa) KARLO, roen 1920, g. Usora, Dobojski Srbin, soboslikar. U Drvarsku proletersku etu stupio je aprila mjeseca 1942. g. u lan SKOJ-a, poginuo januara mjeseca 1943. g. u Slavoniji.



KATIC (Laze) LUSAN, rođen 1916. g. Među uvođe, Bosanska Dubica, Srbin, zanatlija u NOB-u od 1941. g. U Kozara ku proletersku etu stupio je 9. 2. 1942. g. Kandidat za lana KPJ. Pomoćnik komesara banjalu kog odreda, ratni vojni invalid X grupe. Nosilac partizanske Spomenice 1941. g.

KARANOVIC (ure) ILIJA, rođen 1923. g. Prkosici, Bosanski Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. g. U Grme ku proletersku etu stupio 27. 2. 1942. Poginuo je 1944. g. na oslobođenju Beograda kao zamjenik komandira ete u 4. krajiškoj brigadi.



KARABEGOVIC (Hasana) IRFAN (Babo), rođen 1908. g. Banja Luka, Musliman, zanatlija-kroja. U NOB-u od 1941. g. U Grme ku proletersku etu stupio je maja mjeseca 1942. u Vija anima, Član KPJ. Intendant 8. banjiske brigade u 4. i 5. ofanzivi, a kasnije terenski radnik. Nosilac partizanske Spomenice 1941. g.

**KERKEZ** (Stevana) DUŠAN, rođen 1916. g. Gornja Sanica, Ključ, Srbin, šumarski radnik, u NOB-u od 1941. g. U Grmečku proleterSKU etu stupio je 27. 2. 1942. g. komandir ete u brigadi i komandant mjesta u Ključu. Nosilac partizanske Spomenice 1941. g. Pukovnik u penziji.



**KECMAN** (Drago) MANE MAŠO, rođen 1921. g. Drinići, Bosanski Petrovac, Srbin, šumarski radnik, u NOB-u od 1941. g. U Grmečku proleterSKU etu stupio 27. 2. 1942. g. Član SKOJ-a i rukovodilac SKOJ-a u eti. Pomoćnik komesara brigade. Ratni vojni invalid VI grupe, nosilac partizanske Spomenice 1941. g. Pukovnik u penziji.





KECMAN (Nikole) VLADO  
LUGAR, rođen 1922. u Drini u, Bosanski Petrovac, Srbin, šumarski radnik, u NOB-u od 1941. g. U Grme ku proletersku etu stupio 27. 2. 1942. g. Desetar, lan SKOJ-a. Poginuo 28. septembra 1942. g. na Grubišnom Polju u Slavoniji.




KECMAN (Ilije) OBRAD, rođen 1920. g. Drini, Bosanski Petrovac, Srbin, šumarski radnik, u NOB-u od 1941. g. U Grme ku proletersku etu stupio 27. 2. 1942. Borac, lan SKOJ-a, poginuo 1944. g. u isto noj Bosni kao komandant bataljona.

**KECMAN (Jove) PERO-MUKONJA**, rođen 1921. g. Bukovac, Bosanski Petrovac, Srbija, vojni pitomac, u NOB-u od 1941. g. U Grme ku proletersku etu stupio 27. 2. 1942. g. Puškomitralskič, ran SKOJ-a, poginuo 1943. g. na Zelengori u V neprijateljskoj ofanzivi kao komandir prateće 7. krajiske brigade. Proglašen za Narodnog heroja.



**KECMAN (Steve) DAVID MAJKA**, rođen 1918. g. Vaganac, Bosanski Petrovac, Srbija, šumarski radnik, u NOB-u od 1941. g. U Grme ku proletersku etu stupio 27. 2. 1942. g. Poginuo 1945. g. kao zamjenik komandanta 9. dalmatinske brigade.





KECMAN (Pere) VLADO KOJIC, rođen 1921. g. Bravski Vaganac, Bosanski Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. U Grme ku proletersku etu stupio je 27. 2. 1942. godine SKOJ-a. Poginuo aprila 1945. g. kao komandant bataljona u Graanici — Bosna.




KECMAN (Jolej) BRANKO, rođen 1917. g. Drvar, Srbin, radnik, u NOB-u od 1941. godine. U Drvarsку proletersku etu stupio 28. 2. 1942. g., kandidat za lana KPJ. Poginuo juna 1943. g. na Miljevini, kao komandir voda.

KUKRIKA (Dušana) MILO-RAD, rođen 1924. g. Bosanska Kostajnica, Srbina, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. g. U Kozara ku proletersku etu stupio 9. 2. 1942. g. Član SKOJ-a. Komandir ete u brigadi, nosilac partizanske Spomenice 1941. g.



KUZMANOVIC RADE, rođen kod Prijedora, bio u Kozara koj proleterskoj eti. Zahrobljen u borbi na Motajici i ostao sa etnicima do kraja rata.



KUKI (Pane) RADE, rođen 1918. g. Bistrica, Prijedor, Srbina, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. g. U Kozara ku proletersku etu stupio je 9. 2. 1942. Komandir ete u brigadi, nosilac partizanske Spomenice 1941. g.



**KLJAJIĆ (Stevana) NIKOLA,** rođen 1920. g. Pištalina, Cazin, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. g. U Grme ku proletersku etu stupio 27. 2. 1942. g. Bataljonski bolni ar, komesar bataljona u 7. krajiškoj brigadi. Nosilac partizanske Spomenice 1941. g. Pukovnik u penziji.

**KLJAJIĆ RADE**, Srbin, u Drvarsku proletersku etu stupio marta 1942. g. poslije bitke na Motajici o njemu se do danas ništa ne zna.



**KNEŽEVI (Mile) DANE**, rođen 1921. g. Skakavac, Bosanski Petrovac, Srbin, šumarski radnik, u NOB-u od 1941. g. U Grme ku proletersku etu stupio 27. 2. 1942. g. Borac, lan SKOJ-a, obavještajni oficir u 7. krajiškoj brigadi. Nosilac partizanske Spomenice 1941. g. Umro 1971. g. u Sarajevo.


**KOVA EVI** (Blaže) **STEVO**, rođen 1922. g. Kapljuh, Bosanski Petrovac, Srbin, šumarski radnik, u NOB-u 1941. g. U Grme ku proletersku etu stupio 27. 2. 1942. g. Komesar ete i nosilac partizanske Spomenice 1941. g. Pukovnik u penziji.



**KLI KOVI** (Vase) **LUKA**, rođen 1921. g. Gornja Sanica, Ključ, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. g. U Grme ku proletersku etu stupio 27. 2. 1942. g. Član SKOJ-a. Poginuo februara 1943. g. kao komandir ete u 6. krajiskoj brigadi u Podgrme u.



**KOVA EVI** (Dušana) **VLAHO**, rođen 1923. g. Prkosi, Bosanski Petrovac, Srbin, zanatlija, u NOB-u od 1941. g. U Grme ku proletersku etu stupio 27. 2. 1942. g. Član SKOJ-a, komesar bataljona u brigadi. Ratni vojni invalid VI grupe. Nosilac partizanske Spomenice 1941. g.



KOVA EVI (Stevena) STEVO, rođen 1919. g. Gornja Sanica, Ključ, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. g. U Grmečku proleteretsku etu stupio 27. 2. 1942. g. Puškomitrailjezak, kandidat za lana KPJ, komandant 14. brigade, ratni vojni invalid 80%. Nosilac partizanske Spomenice 1941. General-major u penziji.

KOVA EVI (Riste) URO, rođen 1917. g. Mali Radić, Krupa, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. g. U Grmečku proleteretsku etu stupio 27. 2. 1942. g. Poginuo je 20. 10. 1943. g. na ardaku kao komandir ete 8. krajiške brigade. Ranije je vođen među poginulim učenicima, ali je tada bio zarobljen od etnika i poslije izvjesnog vremena pobegao o istih i stupio ponovo u partizane.



KOVA EVI (Todora) OSTOJA, rođen 1921. g. Smoljana, Bosanski Petrovac, Srbin, šumarski radnik, u NOB-u od 1941. g. U Grmečku proleteretsku etu stupio je 27. 2. 1942. g. Komesar ete i oficir OZNE u brigadi, ratni vojni invalid 10-te grupe, nosilac partizanske Spomenice 1941. g. Pukovnik u penziji.


KORA (ure) TRIVO, roen 1921. g. Palanka, Sanski Most, Srbin, službenik, u NOB-u od 1941. g. U Grme ku proletersku etu stupio 27. 2. 1942. g. Pomo nik na elnika OZNE u 4. krajiskoj diviziji, nosilac partizanske Spomenice 1941. g. Ratni vojni invalid X grupe.



KOVA EVI OKO TRIVICA, roen 1915. g. Lužani, Bosanska Gradiška, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. g. U Kozara ku proletersku etu stupio 9. 2. 1942. g. Umro 1943. g. na Kozari.



KOJIC (Mitra) MIRKO, roen 1921. g. Veliki Stjenjani, Petrovac, Srbin, tekstilni radnik, u NOB-u od 1941. g. U Grme ku proletersku etu stupio maja 1942. u Vija anima. Jan SKOJ-a, komandir voda u 7. krajiskoj brigadi. Ratni vojni invalid VI grupe. Nosilac partizanske Spomenice 1941. g. Major.



KOŠPIC (Luke) BRANKO, rođen 1915. g. Šipovljani, Drvar, Srbin, službenik (žandar), u NOB-u od 1941. g. U Drvarsку proletersku etu stupio 28. 2. 1942. g. Desetar i komandir ete, lan KPJ, poginuo juna 1943. g. u isto noj Bosni, kao zamjenik komandanta bataljona u 7. krajiskoj brigadi.

KOMAD HASAN, rođen 1920. g. u selu akiji okolina Stoca, Musliman, zanatlija, lan SKOJ-a, poginuo 1943. g. kao komesar bataljona u 10 hercegova koj brigadi, a u Drvarsku proletersku etu stupio je maja 1942. u Vija anima.



KOŠPIC (Paje) OBRAD, rođen 1915. g. Šipovljani, Drvar, Srbin, radnik, u NOB-u od 1941. g. U Drvarsku proletersku etu stupio 28. 2. 1942. g. Desetar, lan KPJ, komandant auto-puka, nosilac partizanske Spomenice 1941. g.

**KRAJIŠNIK** (Tanasije) NEDO.  
roen 1924. g. Mravić, Prnjavor, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. g. U Grmečku proletersku etu stupio je maja mjeseca 1942. Član SKOJ-a, komandant bataljona u brigadi, nosilac partizanske Spomenice 1941. Umro 1980. g.




**KOŠIJER VLADIMIR**, roen ..., stupio u Drvarsku proletersku etu 25. marta 1942. g. u Celincu. U borbi na Motajici nestao i od tada se ništa o njemu ne zna.

**KRUPLJANIN JOVO**, roen 1919. g. u okolini Bosanskog Novog. Srbin, zemljoradnik u NOB-u od 1941. g. U Kozaračku proletersku etu stupio 9. 2. 1942. g. Član SKOJ-a.

**KERIM (Adama) DIZDAR**. roen 1920. g. Kotor Varoš. Musliman, student u NOB-u od 1941. g. U Kozaračku proletersku etu stupio aprila mjeseca 1942. g. Član KPJ. poginuo maja mjeseca 1942. g. u Vija anima.






KESIC (Jefte) UROŠ, rođen 1924. g. Mahovljani, Laktaši, Srbin, zanatlija, u NOB-u od 1941. g. U Kozara ku proletersku etu stupio 4. juna 1942. g. u Pojajci. Iban SKOJ-a, komandant bataljona u 16. slavonskoj brigadi. Nosilac partizanske Spomenice 1941. g.

KRNETA (Jovana) LJUBAN, rođena 1918. g. Dragotinje, Prijedor, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. g. U Kozara ku proletersku etu stupio 9. 2. 1942. g. Iban KPJ, nosilac partizanske Spomenice 1941. g.

KRIVOS (Ivana) FRANC, rođena 1903. g. Krilj, opština Goričica, Slovenija, Slovenac, radnik, u NOB-u od 1942. g. U Drvarsku proletersku etu stupio je 25. marta 1942. g. u elincu. Strijeljati juna 1942. g. u Banja Luci od strane ustaša.



KRAGULJ NIKOLA, rođen 1918. g. Dabar, Sanski Most, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u 1941. g. U Grme ku proletersku etu stupio 27. 2. 1942. g. Kandidat za lana KPJ. Komandir ete u 6. krajiškoj brigadi. Ratni vojni invalid VI grupe. Nosilac partizanske Spomenice 1941. g. Umro 1969. godine.



**LENARD1 (Emila) DUSKO,**  
rođen 1923. g. San Martino,  
opština Kujška Gorica, Slove-  
nija, Slovenac, ak tehnike  
škole, u NOB-u od 1941. g.  
U Drvarsку proletersku etu  
stupio 25. marta 1942. g. Ima  
KPJ, politički komesar bata-  
ljona u brigadi, poginuo u sa-  
obražajnoj nesreći poslije rata..

**LAJI (Vu ena) RADE,** ro-  
đen 1919. g. Brestovac, Bo-  
sanski Petrovac, Srbin, šumar-  
ski radnik, u NOB-u od 1941.  
g. U Grmečku proletersku e-  
tu stupio 27. 2. 1942. Umro  
1943. g. od tifusa. Bio koman-  
dir voda u 1. krajiškoj bri-  
gadi.

**LATINOVI RATKO,** rođeni  
1921. g. Ravnicice, Bosanski No-  
vi, Srbin, radnik, u NOB-u od  
1941. g. U Kozaračku prole-  
tersku etu stupio 9. 2. 1942,  
Ima SKOJ-a. Poginuo aprila  
1942. g. na emernici.

**KARASIEVI J. DRAGO,**  
rođen 1922. g. u Derventu, op-  
ština Derventa, ak. u NOB-u  
od 1941. U Kozarsku etu stu-  
pio 18. 2. 1941. Ima KPJ.  
Ratni vojni invalid 3ff%. Za-  
mjenik politički komesar Artiljerijske brigade, kapetan,  
nosilac partizanske Spomenice  
1941. g.

**LAZI (Dušana) LJUBAN,**  
rođen 1919. g. Jasenje, Bosan-  
ska Dubica, Srbin, zemljorad-  
nik, u NOB-u od 1941. g. U  
Kozaračku proletersku etu  
stupio 9. 2. 1942. g. Komandir  
voda u 5. kozaračkoj brigadi.  
Nosilac partizanske Spomenice  
1941. g. Umro 1964. g.





LANDUP (ure) MILAN, rođen 1919. g. Blatna, Bosanski Novi, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. U Grme ku proletersku etu stupio 27. 2. 1942. g. Poginuo aprila 1942. g. u selu Teši i.

LI INA (Mihajila) VID, rođen 1923. g. Velji Brod. Bosanski Novi, Srbin, zanatlija, u NOB-u od 1941. g. U Grme ku proletersku etu stupio 27. 2. 1942. g. Puškomitralski lan SKOJ-a, komandant bataljona u 8. krajiškoj brigadi. Ratni vojni invalid III grupe, nosilac partizanske Spomenice 1941. g. Pukovnik u penziji.

LUKIC (Mile) DUŠAN, rođen 1919. g. Podgomile, Bosanska Krupa, Srbin, radnik, u NOB-u od 1941. g. U Grme ku proletersku etu stupio 27. 2. 1942. g. Desetar, kandidat za lana KPJ, ranjen u borbi na Noži kom, a ubijen od strane etnika u Jošavci u bolnici 1. aprila 1942. g.



LUKAC (Vida) GOJKO, rođen 1912. g. Resanovci, Bosansko Grahovo, Srbin, radnik, u NOB-u od 1941. g. U Drvarsku proletersku etu stupio 28. 2. 1942. g. Član KPJ, poginuo 17. aprila 1942. g. u Čeavi kao komandir voda u Blatni koj eti, ubili ga etnici iz ete u kojoj je on bio.

**MARKOTI (Ante) VINKO**, roen 1919. g. Grab, Ljubuški, Hrvat, geometar, u NOB-u od 1941. g. U Grme ku proletersku etu stupio je 21. maia 1942. g. u Vija an na — Previja. Član SKOJ. Komesar bataljona u brigat i komesar brigade. Nosilac artizanske Spomenice 1941. I ikovnik u penziji.



**MARJANOVIC (Luke) MICO**, roen 1915. g. Dabar, Sanski Most, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. g. U Grme -ku proletersku etu stupio 27. 2. 1942. g. Desetar, kandidat za lana KPJ. Poginuo juna 1943. g. kao komandir ete u 6. krajiškoj brigadi.



**MARJANOVIC (Špive) SPA-SOJA**, roen 1915. g. u Majki Japri, Sanski Most, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u od 1941 g. U Grme ku proletersku etu stupio 27. 2. 1942. Desetar i VD komandira voda, lan KPJ. Oficir OZNE u brigadi Nosilac partizanske Spomenice 1941. g.




MANDIC (Pere) MILOŠ, ro-en 1921. g. u Pe i, Bosansko Grahovo, Srbin, radnik, u NOB-u od 1941. g. U Drvar-sku proletersku etu stupio 28. 2. 1942. g. Desetar, kandi-dat za lana KPJ. Komandant bataljona u brigadi, ratni vojni invalid VI grupe, nosilac partizanske Spomenice 1941. g. Umro 1981. godine u N. Sadu.

MARIN (Cvije) DUŠAN, ro-en 1924. g. Dragotinje, Pri-jedor, Srbin radnik, u NOB-u od 1941. g. U Kozara ku pro-letersku etu stupio 9. 2. 1942. g. Poginuo 5. marta 1942. g. na Lipovcu u borbi sa et-nicima.



MARJANOVI (Jove) RAT-KO, ro-en 1915. g. Dabar, Sanski Most, Srbin, zemljorad-nik. U Grme ku proletersku etu stupio 27. 2. 1942. De-setar, i komandir voda, kandi-dat za lana KPJ, komandant brigade, ratni-vojni invalid I grupe, nosilac partizanske Spomenice 1941. g. Umro 1950. g. kao pukovnik JNA.


**MARJANOVIĆ** (Stojana) ĐUŠAN, rođen 1919. g. Smoljana, Bosanski Petrovac, Srbin, šumarski radnik, u NOB-u od 1941. g. U Grme ku proletersku etu stupio 27. 2. 1942 Kurir, nosilac partizanske Spomenice 1941. g.



**MARINKOVIC** (ur a) MILAN, rođen 1918. Kuljani, Bosanski Novi, Srbin, radnik, u NOB-u od 1941. g. U Kozara ku proletersku etu stupio 9. 2. 1942. g. Kandidat za lana KPJ, nosilac partizanske Spomenice 1941. g. Umro 1967.



**MALBAŠIĆ** (Obrada) RATKO, rođen 1914. g. Sipovljani, Drvar, Srbin, radnik, u NOB-u od 1941. g. U Drvarska proletersku etu stupio 28. 2. 1942. g. Desetar, lan KPJ, poginuo 8. juna 1942. g. na Motajici u borbi sa Nijemcima i etnicima.



MALBASA (Petra) MLA AN, rođen 1910. g. Slavica, Banja Luka, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. g. U Kozara ku proletersku etu stupio 9. 2. 1942. g. Nositac partizanske Spomenice 1941. Umro 1969. g.

MARINKOVIĆ (Vaskrsije) RADE, rođen 1923. g. Ljubatovci, Laktaši, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. g. U Drvarsku proletersku etu stupio marta mjeseca 1942. g. u elincu. Poginuo avgusta 1968. g., u rudniku Ljubija kod Prijedora.



MARETA (Stevana) MILOŠ, rođen 1920. g. Prekaja, Drvar, Srbin, radnik, u NOB-u od 1941. g. U Grmečku proletersku etu stupio je 27. 2. 1942. g. a kasnije prešao u Drvarsku. Bio barjaktar u bataljonu, lan KPJ, zamjenik komandanta za pozadinu 5. krajiske divizije. Umro maja 1945. g. u Zagrebu po završetku rata.

**MARI (Vase) SIMO**, roen 1919. Vrbaška, Bosanska Gradiška, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. g. U Kozara ku proletersku etu stupio 9. 2. 1942. g. Puškomitraljezac, ratni vojni invalid I kategorije, ranjen je u borbi na Španovici u kojoj je ostao bez oba oka. Nosilac je partizanske Spomenice 1941. g.



**MALES DRAGUTIN**, roen 1918. g. Kalendara, Bosanska Kostajnica, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. U Kozara ku proletersku etu stupio 9. 2. 1942. g. Poginuo 5. marta 1942. g. na Lipovcu u borbi sa etnicima.

**MAR ETA (Mile) DUŠAN**, roen 1923. g. Pödkaljine, Bos. Krupa, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. g. U Grme ku proletersku etu stupio 27. 2. 1942. g. Bolestan vraen iz Proleterskog bataljona i radio u pozadini sve do završetka rata. Nosilac partizanske Spomenice 1941. g.

**MAKIVI (Petra) GOJKO**, roen 1922. g. Matavazi, Bosanski Novi, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. g. U Grme ku proletersku etu stupio 27. 2. 1942. Poginuo 28. avgusta 1942. g. na ulovcu u borbi sa ustašama.

**MAJKI MILOŠ KRLJO**, roen 1918. g. Potkaljine, Sanski Most, Srbin. U Grme ku proletersku etu stupio 27. 2. 1942. Puškomitraljezac, pobjegao iz Proleterskog bataljona 7. juna 1942. g. u etnike pri napadu na Lipovac, kao izdajnik iste godine strijeljan od boraca Prve proleterske brigade.

**MARI (Ostoje) SAVO**, roen 1920. g. u Mileševcima, Lakaši, Srbin, zemljoradnik. U NOB-u od 1941. g. U Drvarsku proletersku etu stupio marta meseca 1942. g. borac, poginuo septembra meseca 1942. g. u Slavoniji.

**MAJSTOROVIĆ MILUTIN**, roen 1918. g. Gornja Jurkovica, Gradiška, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. U Kozara ku proletersku etu stupio je 9. 2. 1942. g. Nosilac partizanske Spomenice 1941. g.



ME AVA (Ostoje) MILE, rođen 1916. g. Vlaškovci, Bosanska Dubica, Srbin, rudarski radnik, u NOB-u od 1941. g. U Kozara ku proletersku etu stupio 9. 2. 1942. g. Desetar, kandidat za lana KPJ, poginuo jun 1942. na Kozari. Proglašen za Narodnog heroja.

MEDI (Rade) JANDRIJA, rođen 1916. g. Veliki Stjenjani, Bosanski Petrovac, u NOB-u od 1941. g. Srbin, šumarski radnik. U Grme ku proletersku etu stupio 27. 2. 1942. g. Poginuo 5. maja 1942. kao zamjenik komandanta bataljona u 16. brigadi.



MIRJANI (Mihaila) VASO, rođena 1920. g. Turjak, Bosanska Gradiška, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. g. U Kozara ku proletersku etu stupio 9. 2. 1942. g. Kandidat za lana KPJ. Na elnik veze u brigadi — poručnik. Nosilac partizanske Spomenice 1941. g.

MILJATOVI (Spasoja) VASILIJE, rođen 1922. g. Sevarlije, Bosanska Dubica, Srbin, u NOB-u od 1941. g. U Kozara ku proletersku etu stupio 9. 2. 1942. g. Kandidat za lana KPJ. Komesar bolni kog centra. Potpukovnik, ratni vojni invalid V grupe. Nosilac partizanske Spomenice 1941. g.




MIRNI (Rade) STOJAN, rođen 1910. g. Radosavci, Banja Luka, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. g. U Kozara ku proletersku etu stupio 9. 2. 1942. g. Poginuo 1945. g. u Jelići — ubili ga etnici na prevaru.



MIDŽIĆ (Muharema) ESAD, rođen 1917. g. Prijedor, Musliman, student, u NOB-u od 1941. U Kozara ku proletersku etu stupio 9. 2. 1942. g., komesar ete, a kada je formiran bataljon, postao je komesar bataljona. Član KPJ. Strijeljan jula 1942. g. od usataša.



MILJEVI (Jovana) DUŠAN, roen 1923. g. Drvar, Srbin, radnik, u NOB-u od 1941. g. U Grme ku proletersku etu stupio 27. 2. 1942. g. Poginuo 31. marta 1942. u Jošavi u borbi sa etnicima (nalazio se na lije enju, pa je ubijen).



MILANKOVI (Save) PERO, roen 1919. Vlaškovci, Bosanska Dubica, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. g. U Kozara ku proletersku etu stupio 9. 2. 1942. g. Poginuo 1942. g. na Kozari za vrijeme Kozara ke ofanzive.

MILIJEV1 (Ilije) DAVID, roen 1921. g. Zebe, Bosansko Grahovo, Srbin, vojni pitomac, u NOB-u od 1941. g. U Drvarsку proletersku etu stupio 28. 2. 1942. g. Clan KPJ, Poginuo 17. aprila 1942. g. u Ce avi u borbi sa etnicima.

MIRKOVIĆ (Dušana) RAĐE, rođen 1923. g. u Koloni, Bosanski Petrovac, Srbin, ak, u NOB-u od 1941. g. U Grmeku proletersku etu stupio 27. 2. 1942. g. Zastavnik bataljona, član SKOJ-a. Poginuo 8. juna 1942. g. na Motajici u borbi sa etnicima.



MILOVANOVIC RADOVAN, rođen 1917. g. u Međuvode, Bosanska Dubica, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. g. U Kozara ku proletersku etu stupio 9. 2. 1942. godine.




MUNJIZA (Lazara) DRAGOLJUB LJUBO, rođen 1919. g. u Usinovci, Sanski Most, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. g. U Grmeku proletersku etu stupio 27. 2. 1942. g. Komandir ete u odredu. Ratni vojni invalid VI grupe. Nosilac partizanske Spomenice 1941. g. Umro 1975. godine u Indiji.



MRDA (Sime) DUŠAN, roen 1915. g. Rašinovac, Bošanski Petrovac, Srbin, službenik (žandar), u NOB-u od 1941. U Grme ku proletersku etu stupio 27. 2. 1942. g. Desetar, poginuo aprila 1942. g. na Crnom vrhu, zaseok Boškovi.

MILJUŠ (Jovan) MIRKO, roen 1919. g. Koluni, Bosanski Petrovac, Srbin, radnik, u NOB-u od 1941. g. U Drvarsku proletersku etu stupio 28. 2. 1942. g. Puškomitraljez, lan KPJ. Poginuo juna 1943. g. na Zec planini u 7 krajiskoj brigadi kao komesar ete.



MRDA (Jove) GOJKO, roen 1915. g. Rašinovac, Petrovac, Srbin, šumarski radnik, u NOB-u od 1941. g. U Grme -ku proletersku etu stupio 27. 2. 1942. g. Zastavnik, kandidat za lana KPJ. Poginuo februara 1943. g. u Zdralici kod Petrovca. Kao bolesnika ubili ga Nijemci.

**MIKANOVIC (Gavre) MILAN**, rođen 1920. g. Busnovi, Prijedor, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. g. U Kozara ku proletersku etu stupio 9. 2. 1942. g. Komandir ete u 5. kozara koj brigadi — poručnik. Umro poslije rata.

**MUNJIZA (Živka) OKO**, rođena 1924. g. Orlovci, Prijedor, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. g. U Kozara ku proletersku etu stupio 9. 2. 1942. g. Član SKOJ-a. Poginuo 1943. g. u Lijevče Polju. Delegat voda u 5. kozara koj brigadi.

**NIKOLI BOŠKO**, rođen 1913. g. Kostajnica, Srbin, radnik, u NOB-u od 1941. g. U Kozara ku proletersku etu stupio 9. 2. 1942. g. Poginuo 17. aprila 1942. g. u Čeavi u borbi sa etnicima.

**NOVAKOVIC (Spasoje) OR-E**, rođen 1922. g. Risovac, Bosanski Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. g. U Grme ku proletersku etu stupio 27. 2. 1942. g. Puškomitrailjezak, Član SKOJ-a. Poginuo 8. juna 1942. g. na Motajici.

**NANUT (Josip) FRANJO**, rođen 1921. g. Banja Luka, Hrvat, ak, u NOB-u od 1941. g. U Drvarsку proletersku etu stupio maja 1942. g. borac, Član SKOJ-a, Strijeljan, jun mjeseca 1942. g. zajedno sa Zdravkom Čelarom, komandantom bataljona od strane etnika.






OBRADOVIĆ (mitra) BOZO.  
rođen 1916. g. Risovac, Bosanski Petrovac, Srbin radnik, u NOB-u od 1941. g. U Grme ku proletersku etu stupio 27. 2. 1942. g. Kandidat za lana KPJ. Nosilac partizanske Spomenice 1941. g. Potpukovnik u penziji.


OBUINA (Stanka) LJUBAN,  
rođena 1917. g. Gunjani, Bosanska Dubica, Srbin, šumarski radnik, u NOB-u od 1941. g. U Kozara ku proletersku etu stupio 9. 2. 1942. g. Kandidat za lana KPJ. Poginuo 1943. g. na Sutješci.

PECAR (Ivana) JOSIP, rođena 1912. g. Ljubljana, Slovenac, radnik, u NOB-u od 1942. g. u elincu. U Drvarska proletersku etu stupio 23. 3. 1942. g. Poginuo jula 1942. g. u Banja Luci (strijetan).



OŽEGOVIC (Koje) STOLE,  
rođen 1922. Bravsko, Bosanski Petrovac, Srbin, šumarski radnik, u NOB-u od 1941. g. U Grme ku proletersku etu stupio 27. 2. 1942. g. Komesar ete u 13. brigadi. Nosilac Spomenice 1941. g. Umro 1962. u Sarajevu.

OŽEGOVIC (ake) ILIJA, roen 1920. g. Kapljuh, Bosanski Petrovac, Srbin, radnik, u NOB-u od 1941. g. U Grmeku proletersku etu stupio 27. 2. 1942. g. Clan KPJ. Poginuo 8. juna 1942. g. na Motajici u borbi sa etnicima.



PAŠIC (Sime) GOJKO, roen 1914. g. Grabež, Biha, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. g. U Grmeku proletersku etu stupio 27. 2. 1942. g. Desetar, Clan KPJ. Poginuo 8. juna 1942. g. na Motajici u borbi sa etnicima.

POPOVIC JOVO, roen 1921. g. Petkovica, Bosanski Novi, Srbin, u NOB-u od 1941. g. U Kozara ku proletersku etu stupio 9. 2. 1942. g. Clan SKOJ-a. Poginuo 5. marta 1942. g. na Lipovcu u borbi sa etnicima.

POPOVIC (Petra) MILOŠ, roen 1922. g. Poljevice, Bosanski Novi, Srbin, radnik, u NOB-u od 1941. g. U Kozara ku proletersku etu stupio 9. 2. 1942. g. Clan SKOJ-a. Komandant bataljona u 5. kozara koj brigadi. Ratni vojni invalid i nosilac partizanske Spomenice 1941. g.





**POJE (Bartola) RUDI**, rođen 1915. g. Drvar, Hrvat, radnik, u NOB-u od 1941. g. U Grmeku proletersku etu stupio 27. 2. 1942. g., rukovodilac SKOJ-a u eti, a kasnije u bataljonu. Član KPJ. Zarobljen 14. juna 1942. god. od strane ustaša za vrijeme prelaska preko Save, odveden u Gradišku i poslije izvjesnog vremena strijeljan.

**PILJAGIC (Riste) DUŠAN**, rođen 1923. g. Ivanjska, Banja Luka, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. g. U Kozaru ku proletersku etu stupio 9. 2. 1942. g. Poginuo 1943. g. na Sutjesci.

**POPOVI MILORAD**, rođen 1920. g. Ivanjska, Banja Luka, Srbin, ak, u NOB-u od 1941. g. U Kozaru ku proletersku etu stupio 9. 2. 1942. g. Nosilac partizanske Spomenice 1941. g.



**PASIC (Ilije) SAVOMIR**, rođen 1915. g. Ravnice, Bosanski Novi, Srbin, radnik, u NOB-u od 1941. g. U Kozaru ku proletersku etu stupio 9. 2. 1942. g. Kandidat za KPJ. Komandir ete u brigadi, Ratni vojni invalid V grupe. Nosilac partizanske Spomenice 1941. g.

PSTROCKI (Dimitrije) BORDE, rođen 1909. Celjabinsk, SSSR, Rus, živio u Banja Luci, u NOB-u od maja 1942. g. U Grme ku proletersku etu stupio maja 1942. g. Komesar Grme ke proleterske ete, šef OZNE, 5. korpusa, zamjenik šefa OZNE pri štabu 2. armije, major.



PETKOVIC (Pane) RADE, rođen 1922. Demirovci, Bosanska Dubica, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. g. U Kozara ku proletersku etu stupio 9. 2. 1942. g. Clan SKOJ-a. Poginuo aprila 1942. g. kod Cemernice u borbi sa etnicima.




PETROVIĆ (Nikole) PETAR, rođen 1921. g. Drenovica, Prnjavor, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. g. U Grme - ku proletersku etu stupio 27. 3. 1942. g. Clan SKOJ-a, komandir ete i rukovodilac OZN-e u brigadi.



RAKAZ (Pane) BRANKO, rođen 1918. Gašnica, Bosanska Gradiška, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. g. U Kozara ku proletersku etu stupio 9. 2. 1942. g. Puškomitrailjezak, kandidat za lana KPJ. Poginuo 1944. g. na Kozari kao puškomitrailjezak. Iako mu je nekoliko puta nare eno da bude komandir ete, nije se htio odvojiti od puškomitrailjeza, te je tako i poginuo.

RAKOVIĆ (Stevana) DUŠAN, rođen 1918. g. Smoljana, Petrovac, Srbin, šumarski radnik, u NOB-u od 1941. g. U Grme ku proletersku etu stupio 27. 2. 1942. g. Kandidat za lana KPJ. Poginuo 1943. g. u isto noj Bosni, kao zamjenik komandira ete u IV krajiškoj brigadi.



RAKOVIC, (ure) TOMO, rođen 1918. g. Otiš, Palanka, Sanski Most, Srbin, šumarski radnik, u NOB-u od 1941. g. U Grme ku proletersku etu stupio 27. 2. 1942. Kandidat za lana KPJ. Komandant bataljona u VI krajiškoj brigadi—kapetan. Ratni vojni invalid VI grupe. Nosilac partizanske Spomenice 1941. g. Pukovnik u penziji.

**RADUJKO (Rade) DUŠAN**, rođen 1920. g. Vedro Polje, Bosanski Petrovac, Srbin, radnik, u NOB-u od 1941. g. U Drvarsku proletersku etu stupio 28. 2. 1942. g. Kandidat za lana KPJ. Komesar bataljona u VII krajiskoj brigadi. Nosilac partizanske Spomenice 1941. g. Pukovnik u penziji.



**RACANOVIC (Jevte) RAJKÖ**, rođen 1919. Bistrica, Prijedor, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. g. Omarska. U Kozara ku proletersku etu stupio 9. 2. 1942. g. Komandir ete u brigadi, ratni vojni invalid 70%. Nosilac partizanske Spomenice 1941. g. Umro 1966. g.



**RADIŠIĆ (Tome) JOVAN JOVIĆ**, rođen 1904. Drinići, Bosanski Petrovac, Srbin, radnik, u NOB-u od 1941. g. U Grme ku proletersku etu stupio 27. 2. 1942. g. Član KPJ, politički komesar ete u brigadi. Nosilac partizanske Spomenice 1941. g. Umro 1963. g.



RADI (Rade) LJUBAN, ro-en 1912. Bronzani Majdan, Banja Luka, Srbin, radnik, u NOB-u 1941. g. U Kozara ku proletersku etu stupio 9. 2. 1942. g. Komandir prate eete u brigadi. Nosilac partizanske Spomenice 1941. g.




RAJI (Todora) NENAD, ro-en 1926. g. Zavidovi i, Srbin, ak, u NOB-u od januara 1942. g. U Drvarsku proletersku etu stupio maja 1942. g. Jan SKOJ-a, pomo-nik komesara ete i referent u pers. odsjeku brigade. Potporu-nik, sada rez. kapetan I klase.

**RESAN (Dušan) DRAGO-LJUB CIKO**, rođen 1913. g. Pobranici, Bosanska Kostajnica, Srbin, radnik, u NOB-u od 1914. g. U Kozara ku proletersku etu stupio 9. 2. 1942. g. Desetar, kandidat KPJ. Zamjenik komandanta XIII Krajjiške brigade, kapetan, ratni vojni invalid VI grupe. Nosilac partizanske Spomenice 1941. g.



**BESAN (Dušana) SIMO**, rođen 1911. Pobrani, Bosanska Kostajnica, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. g. U Kozara ku proletersku etu stupio 9. 2. 1942. g. Puškomitrajčić, kandidat za lana KPJ. Poginuo 1942. g. na Kozari za vrijeme ofanzive.





RELJIC (Kuzmana) DRAGUTIN DRAGO, rođen 1914. g. Dabar, Sanski Most, Srbin, službenik (žandar) u NOB-u od 1941. g. U Grme ku proletersku etu stupio 27. 2. 1942. komandir voda, kandidat za lana KPJ. Poginuo 14. juna 1942. g. na Babinoj Gori u Slavoniji.

RISTI CVIJO, rođen 1915. Laktaši, Banja Luka, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. g. U Kozara ku proletersku etu stupio 9. 2. 1942. g. Poginuo 1943. g. na Kozari.




REPAJI (Mile) DUŠAN DUŠLE, rođen 1917. Halilovci, Sanski Most, Srbin, radnik, u NOB-u od 1941. g. U Grme - ku proletersku etu stupio 27. 2. 1942. g. Desetar, komandir ete i komandant Proleterskog bataljona, kandidat za lana KPJ. Zamjenik komandanta brigade — major. Ratni vojni invalid 50%. Nosilac partizanske Spomenice 1941. g. Pukovnik u penziji.

RUNIC (Nikole) JOVAN JOJA, rođen 1914. g. Bare, Bosanski Petrovac, Srbin, službenik (žandar), u NOB-u od 1941. g. U Grme ku proletersku etu stupio 27. 2. 1942. g. Komandir voda, komandir ete i komandant Proleterskog bataljona, kandidat za lana KPJ. Umro novembra 1942. g. u Zve evu — Slavonija od posledica ranjavanja.



RAJLIC (Stevana) MILAN, rođen 1916. g. Podkalinje, Bosanska Krupa, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u 1941. g. U Grme ku proletersku etu stupio 27. 2. 1942. g. Kandidat za lana KPJ. Poginuo septembra kao komandant voda, 1943. g. kod Novog u borbi sa ustašama i Nijemeima.



RODIC (Miloša) PERO PERUKA, rođen 1919. g. Bukovac, Bosanski Petrovac, Srbin, radnik, u NOB-u od 1941. g. U Grme ku proletersku etu stupio 27. 2. 1942. g. Član KPJ. Poginuo 6. maja 1942. g. u Ljeskovim vodama u borbi sa etnicima.




RODI (Ostoje) MILORAD, rođen 1922. g. u Širkino polje, Prijedor, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. g. U Kozara ku proletersku etu stupio 9. 2. 1942. g. u Šan SKOJ-a. Nosilac partizanske Spomenice 1941. g.

RODI (Vasilja) BRANKO, rođen 1918. g. Sipovljani, Drvar, radnik, Srbin, u NOB-u od 1941. g. U Drvarsку proletersku etu stupio je 28. 2. 1942. g. Komesar ete u brigadi. Poručnik, nosilac partizanske Spomenice 1941. g.



RODI (Nikole) PERO, rođen 1920. g. Kamenica, Drvar, radnik, u NOB-u od 1941. g. U Drvarsку proletersku etu stupio 28. 2. 1942. g. u Šan KPJ. Komesar brigade-major. Umro maja 1946. g. u Beogradu.

**RODI (Tome) LAZO**, rođen 1921. g. Šipovljani, Drvar, Srbin, radnik, u NOB-u od 1941. g. U Drvarsку proletersku jedinicu stupio 28. 2. 1942. g. Iban SKOJ-a, zamenik komandanta mesta u Drvaru. Ratni vojni invalid 60% i nosilac partizanske Spomenice 1941. g.



**RIZVANOVIĆ DŽEMAL**, rođen u Mostaru, Musliman, učak, u NOB-u od 1941. g. U Drvarsku proletersku jedinicu stupio je 25. marta 1942. g. Iban KPJ. Poginuo 8. juna 1942. na Motajici u borbi protiv etnika.



**STOKI (Alekse) MARKO**, rođen 1923. g. Mala Bukovica, Dobojski kanton, radnik, u NOB-u od 1941. g. Ljeskove Vode. U Drvarsku proletersku jedinicu stupio 28. 4. 1942. g. Obavještajni oficir bataljona u brigadi, potporunik. Ratni vojni invalid V grupe. Nosilac partizanske Spomenice 1941. g.



SERDAR (Stevana) MIRKO, rođen 1918. g. Prusci, Prijedor, Srbin, radnik, u NOB-u od 1941. g. U Kozara ku proletersku etu stupio 9. 2. 1942. g. Kandidat za lana KPJ, komandir ete u udarnom bataljonu. Ratni vojni invalid i nosilac partizanske Spomenice 1941. g.

SOLOMUN (Tome) JOŠA, rođen 1910. g. Vaganac, Bosanski Petrovac, Srbin, radnik, u NOB-u od 1941. g. U Grmeku proletersku etu stupio 27. 2. 1942. g. Član KPJ. Poginuo 17. aprila 1942. g. u Čečevi u borbi sa etnicima. Bio je delegat voda u blatni koj eti.



SEKULIC (or a) BRANKO, rođen 1915. g. Vojskova, Bosanska Dubica, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. g. U Kozara ku proletersku etu stupio 9. 2. 1942. g. Poginuo septembra 1943. g. kod Prijedora kao komandir ete u odboru.

**SEKULI (Pere) STEVAN,** rođen 1922. Drini, Petrovac, Srbin, radnik u NOB-u od 1941. g. U Grme ku proleterSKU etu stupio 27. 2. 1942. g. lan SKOJ-a. Poginuo aprila 1942. g. u rejonu Blatnica—emernica.



**SRE O (Mile) DUŠAN,** rođen 1922. g. Rašnovac, Bošanski Petrovac, Srbin, radnik, u NOB-u 1941. g. U Grme ku proletersku etu stupio 27. 2. 1942. g. lan SKOJ-a. Poginuo decembra 1942. g. na Sanskom Mostu kao komandir voda u 1. krajiškoj brigadi.




**SIMI (Petra) ILIJA,** rođen 1921. g. u Miljevići — Palanka, Sanski Most, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. g. Palanka. U Grme ku proletersku etu stupio 27. 2. 1942. g. Komandir tenkovskog voda — potporu nik. Nosilac partizanske Spomenice 1941. g.




**SKROBI** (Milana) MILE, rođen 1918. g. Vlaškovci, Bosanska Dubica, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. g. U Kozara ku proletersku etu stupio 9. 2. 1942. g. Kandidat za lana KPJ. Komandant mesta u Dubici Ratni vojni invalid 30%. Nosilac partizanske Spomenice 1941. g. Umro 197. g.

**STUPAR** (Stojana) BOŽO, rođen 1923. g. Krnjeuša, Bosanski Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. g. U Grme ku proletersku etu stupio 27. 2. 1942. g. Desetar, lan SKOJ-a. Poginuo 17. 4. 1942. g. u Čeavi u borbi sa etnicima.



**SLADOJEVIC** (Vase) VID, rođen 1918. g. Berek, Bosanska Gradiška, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. g. U Kozara ku proletersku etu stupio 9. 2. 1942. g. Desetar, kandidat za lana KPJ. Poginuo 1944. g. na Kozari kao komandant bataljona.


**SOLOMUN (Jovana) BOGDAN**, rođen 1920. g. Janjila, Bosanski Petrovac, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u 1941. g. U Grme ku proletersku etu stupio 27. 2. 1942. g. Član SKOJ-a. Umro februara 1943. g. od tifusa.



**STEFANOVIĆ (Petra) RADMILO**, rođen 1920. g. Prijeđor, Srbin, student, u NOB-u od 1941. g. U Kozara ku proletersku etu stupio 9. 2. 1942. g. Postavljen za komesara Buleti ke ete. Ubijen aprila 1942. g. (zaklan) od vojnika svoje ete kada je izvršen pu u toj eti. Bio je član KPJ.



**SOPIC, (Obrada) KOŠTA**, rođen 1921. g. Trnina a Breg, Drvar, Srbin, radnik, u NOB-u od 1941. g. U Drvarsку proletersku etu stupio 28. 2. 1942. g. član KPJ. Poginuo juna 1942. g. kod Sipraga u borbi sa etnicima.



**SOPIC (Davida) JOVO**, roen 1920. g. Trnini a Breg, Drvar, Srbin, radnik, u NOB-u od 1941. g. U Drvarsku proletersku etu stupio 28. 2. 1942. g. Clan KPJ. Poginuo juna 1942. g. pri pokušaju da prepliva Vrbas, ubili ga etnici.

**STAKIC (Stanka) SIMEON**, roen 1906. g. Slavika, Banja Luka, Srbin zemljoradnik, u NOB-u 1941. g. U Kozara ku proletersku etu stupio 9. 2. 1942. g. Nosilac partizanske Spomenice 1941. g. Umro 197. g.




**STANKOVIĆ (Pere) MICO**, roen 1920. g. Buševi, Bosanska Krupa, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. g. U Grme ku proletersku etu stupio 27. 2. 1942. g. Puškometaljezak, lan SKOJ-a. Politiki komesar brigade — major. Ratni vojni invalid 40%. Nosilac partizanske Spomenice 1941. g. Pukovnik u penziji.


STANI (Todora) JOVAN JOJA, rođen 1920. g. Jelašnovci, Sanski Most, Srbin, radnik, u NOB-u od 1941. g. U Grme ku proletersku etu stupio 27. 2. 1942. g. Desetar, kandidat za lana KPJ. Komandant brigade — kapetan. Ratni vojni invalid 100%. Nosilac partizanske Spomenice 1941. g.



STOJNIC (Gavre) PERO, rođen 1918. g. Grabašnica, Bosanski Novi, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. g. U Kozara ku proletersku etu stupio 9. 2. 1942. g. Član KPJ. Ranjen 5. marta 1942. na Lipovcu, a 6. marta umro u bolnici.



STOJANO VÍC (Marka) ŽIVKO, rođen 1924. g. u Slatini, Laktaši, Srbin, ak, u NOB-u od 1941. g. U Drvarsku proletersku etu stupio maja 1942. g. Član SKOJ-a, omladinski rukovodilac na terenu Crnovrške ete, omladinski rukovodilac za IV NO odred, sekretar OK KPJ u Strpcima kod Prnjavora, lana OZN-e, sekretar opšt. organ. NOF-a u Strpcima.



**SUBOTIC (Širne) DRAGO PITANCE**, rođen 1925. g. Ivanjska, Banja Luka, Srbin, učenik, u NOB-u od 1941. g. U Kozara ku proletersku etu stupio 9. 2. 1942. g. Komesar bataljona u 19. brigadi. Ratni vojni invalid 30%. Nosilac partizanske Spomenice 1941. g. Pukovnik.

**STIJAK (Mihaila) CVIJO**, rođen 1918. g. Petrinja, Bosanska Kostajnica, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. g. U Kozara ku proletersku etu stupio 9. 2. 1942. g. Član KPJ. Poginuo 5. marta 1942. g. na Lipovcu u borbi sa etnicima.



**SAHI (Serifa) IBRO**, rođen 1910. g. Bihać, Musliman, radnik u NOB-u od 1941. g. U Grme ku proletersku etu stupio 27. 2. 1942. g. Zamjenik komesara ete, član KPJ. Nosilac partizanske Spomenice 1941. g. Umro februara 1972. g. u Bihaću.

**SEVO (Luke) MILE**, rođen 1922. g. Rašovac, Bosanski Petrovac, Srbin, šumarski radnik, u NOB-u od 1941. g. U Grmeku proletersku etu stupio 27. 2. 1942. g. Član SKOJ-a. Komandir ete u 1. krajiskoj brigadi. Nosilac partizanske Spomenice 1941. g. Utopio se 1946. g. u Drini.



**ŠEPA (Miće) SVETOZAR**, rođen 1924. g. Medeno Polje, Bosanski Petrovac, Srbin, radnik, u NOB-u od 1941. g. U Grmeku proletersku etu stupio 27. 2. 1942. g. Član SKOJ-a, komesar bataljona i brigade — kapetan. Nosilac partizanske Spomenice 1941. g.



**ŠERIC (Mustafe) FADIL**, rođen 1914. g. Bosanska Dubica, Musliman, službenik u NOB-u od 1941. g. U Kozačku proletersku etu stupio 9. 2. 1942. g. Zamjenik komesara ete i komesar ete, lan KPJ, poginuo 8. juna 1942. g. na Motajici u borbi sa etnicima. Proglašen za Narodnog heroja.



ŠEVI (Milana) BOŽO BOŠKO, rođen 1919. g. Matavazi, Bosanski Novi. Srbin, radnik, u NOB-u od 1941. g. U Grme ku proletersku etu stupio 27. 2. 1942. g. Komandir voda, kandidat za lana KPJ. Na elnik vojnog odsjeka u Tuzli, kapetan. Ratni vojni invalid 80%. Nositelj partizanske Spomenice 1941. g.



ŠURLAN (Milan) MILENKO. rođen 1920. g. Vodičev, Bosanski Novi. Srbin, radnik, u NOB-u od 1941. g. Vodičev. U Kozara ku proletersku etu stupio 9. 2. 1942. g. Nositelj partizanske Spomenice 1941. g. Pukovnik u penziji.

**SOBOT (Nikole) JANDRIJA,**  
rođen 1917. g. Bastasi, Drvar,  
Srbin, radnik u NOB-u od  
1941. g. U Drvarsку prole-  
tersku etu stupio 28. 2. 1942,  
g. Kandidat za lana KPJ.  
Poginuo juna 1943. g. na Mi-  
ljevini kao komandir voda u  
III krajiskoj brigadi u borbi  
sa Nijemcima.



**SOBOT (Vasilija) A IM,**  
rođen 1921. g. Kamenica, Drvar,  
Srbin, radnik u NOB-u od  
1941. g. U Drvarsku prole-  
tersku etu stupio 28. 2. 1942  
g. lan SKOJ-a. Komesar e-  
te u brigadi i partijski instru-  
ktor u diviziji, kapetan. Nosi-  
lac partizanske Spomenice  
1941. g. Pukovnik u penziji.





ŠKUNDRIĆ (ure) DRAGOLJUB, rođen 1917. g. Petkovica, Bosanski Novi, Srbin, radnik, u NOB-u od 1941. g. U Kozara ku proletersku etu stupio 9. 2. 1942. g. Član KPJ. Komandant brigade. Ratni vojni invalid 80%. Nosilac partizanske Spomenice 1941. g. General-major u penziji.

TADI (Stojana) OSTOJA, rođen 1920. g. Babići, Prijedor, Srbin, radnik, u NOB-u od 1941. g. U Kozara ku proletersku etu stupio 9. 2. 1942. g. Član KPJ. Komesar bataljona u I Krajiskom odredu, kapetan. Ratni vojni invalid 90%. Nosilac partizanske Spomenice 1941. g.




ŠTUBELJ (Miljka) DANILO, rođen 1919. g. Nova Gorica, Slovenac, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. g. U Drvarsku proletersku etu stupio 24. marta 1942. g. Član SKOJ-a. Poginuo na Klašnjici, marta 1943. g. Komandir voda.

TADIC (Jovana) BRANKO,  
ro en 1917. g. Sipovljani, Drvar, Srbin, radnik, u NOB-u od 1941. g. U Drvarsku proletersku etu stupio 28. 2. 1942. g. Desetar, lan KPJ. Poginuo avgusta 1944. g. kod Kruševca kao komandant bataljona u X krajškoj brigadi, u borbi sa etnicima



"TADI (Milana) MARKO  
MARKICA, ro en 1920. g. Prkosi, Bosanski Petrovac, Srbin, šumarski radnik, u NOB-u od 1941. g. U Grme ku proletersku etu stupio 27. 2. 1942. g. Obavještajni oficir u brigadi, poruник. Nosilac partizanske Spomenice 1941. g. Potpukovnik. Umro 196 ... g.





TANJGA (ure) TANE, ro-en 1923. g. Crvljivica, Drvar, Srbin, radnik, u NOB-u od 1941. g. U Drvarsku proletersku etu stupio 28. 2. 1942. g. Clan SKOJ-a. Komandir ete u brigadi, ratni vojni invalid 30%. Nosilac partizanske Spomenice 1941. g. Pukovnik u penziji.

TIMARAC (Janka) URO, ro-en 1917. Slabinja, Bosanska Dubica, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. g. U Kozara ku proletersku etu stupio 9. 2. 1942. g. Clan SKOJ-a. Poginuo 1942. g. u Slavoniji.



TERZIC (Hasana) REDZO, ro-en 1924. g. Bosanska Krupa, Musliman, student, u NOB-u od 1941. g. U Grme ku proletersku etu stupio 27. 2. 1942. g., pomo nik komesara ete. lan KPJ. Komesar bataljona u brigadi i oficir OZNE, major. Ratni vojni invalid 60%. Nosilac partizanske Spomenice 1941. g. Pukovnik u rezervi.


**TERZI** (Mustafej SALKO, rođen 1922. g. Bosanska Krušna, Musliman, službenik, u NOB-u od 1941. g. U Grmečku proletersku etu stupio 27. 2. 1942. g. Član KPJ, poginuo juna 1942. g. na Kozari, mada se ranije vodilo da je poginuo na emernici.



**TIŠMA JOVO**, U Drvarsku proletersku etu stupio je maja mjeseca 1942. g. U borbi na Motajici nestao i ništa se o njemu do danas ne zna.



**TUKI** (Gavre) OSTOJA, rođen 1920. g. Verići, Banja Luka, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. g. U Kozaračku proletersku etu stupio 9. 2. 1942. g. Oficir OZNE u brigadi, poručnik, nosilac partizanske Spomenice 1941. g. Umro je 1968. g.



TOMI (Dane) MIRKO, roen 1919. g. Bastasi, Drvar, Srbin, radnik, u NÖB-u od 1941. g. U Drvarsку proletersku etu stupio 28. 2. 1942. g. Kandidat za lana KPJ. Poginuo avgusta 1943. g. na Bujognu kao zamjenik komesara ete u III krajiškoj brigadi.

TUBI (Pavla) BRANKO JELIN, roen 1919. g. Strigova, Bosanska Dubica, Srbin, radnik, u NOB-u od 1941. g. U Kozara ku proletersku etu stupio 9. 2. 1942. g. desetar, komandir voda i VD komandira ete, lan KPJ. Strijeljan od strane etnika juna 1942. g. u Javoranima. Proglašen za Narodnog heroja.



TORBICA (Pere) MILAN, roen 1918. g. Gornje Vrto e, Drvar, Srbin, radnik, u NOB-u od 1941. g. U Drvarsku proletersku etu stupio 28. 2. 1942. g. Komandir ete u Blatni koj eti, kandidat za lana KPJ. Poginuo 8. juna 1942. g. na Motajici, zarobljen i strijeljan od strane etnika.

TRIKI (Obrada) SAVO, rođen 1915, Drvar, Srbin, radnik, u NOB-u od 1941. god. U Drvarsку proletersku etu stupio 28. 2. 1942. g., komandir ete, lan KPJ od 1940. Komandant VI isto no-bosanske proleterske brigade, komandant Prve divizije KNOJ-a, potpukovnik. Nosilac partizanske Spomenice 1941. g. Ratni vojni invalid 60%. General-potpukovnik u penziji.




TRIKI (Pere) MILAN, rođen 1920. g. Kamenica, Drvar, Srbin, radnik, u NOB-u od 1941. g. U Drvarsку proletersku etu stupio 28. 2. 1942. g. Komesar ete, lan KPJ. Poginuo avgusta 1943. g. na Bugojnu kao komesar ete u III krajiškoj brigadi.





TRNINI (Stevana) PERO, ro-  
en 1920. g. Trnini a Brijeg.  
Drvar, Srbin, radnik, u NOB-u  
od 1941. g. U Drvarsку prole-  
tersku etu stupio 28. 2. 1942.  
g. Zamjenik komesara ete,  
lan KPJ. Zamjenik komesara  
brigade, major. Ratni vojni in-  
valid 20%. Nosilac partizanske  
Spomenice 1941. g. Pukovnik.



TRNINI (Mile) BRANKO,  
ro en 1919. g. Drvar, Srbin,  
radnik, u NOB-u od 1941. g.  
U Drvarsku proletersku etu  
stupio 28. 2. 1942. g. Clan KPJ.  
Zamjenik komesara Blatni ke  
ete. Sekretar sreskog Komis-  
teta u Bugojnu i šef OZNE  
u Livnu. Nosilac Spomenice  
1941. g.

TRNINI (Stevana) GOJKO, rođen 1920. g. Trnini a Brijeg, Drvar, Srbin, radnik, u NOB-u od 1941. g. U Grme ku proletersku etu stupio 27. 2. 1942. g., omladinski rukovodilac, član SKOJ-a. Poginuo 1943. g. na Travniku, kao komesar III bataljona VII krajiske brigade.



TRKULJA DRAGAN, dječak, priključio se bataljonu u Slavoniji i vratio se sa bataljom na Kozaru. Drugih podataka nema.



TRIFUNOVI (Vase) MILOŠ PATAK, rođen 1918. g. Donja Jurkovica, Bosanska Gradiška, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. g. U Kozara ku proletersku etu stupio 9. 2. 1942. g. Član KPJ. Komandir voda. Komesar bataljona u brigadi. Ratni vojni invalid 30%. Nositelj partizanske Spomenice 1941. g.



VAŠALJ (Jovana) ILLJA, rođen 1919. g. Mokronoge, Drvar, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. g. U Grme ku proletersku etu stupio 27. 2. 1942. g. Puškomitralski, kandidat za lana KPJ. Komandant bataljona u brigadi, ratni vojni invalid 30%. Nosilac partizanske Spomenice 1941. g. Pukovnik u penziji.

VEINOVI (Laze) BOGDAN, rođen 1920. g. Benakovac, Bosanska Krupa, Srbin, radnik, u NOB-u od 1941. g. U Grme ku proletersku etu stupio 27. 2. 1942. g. Poginuo decembra 1944. g. u Barama kod Foče, kao komandir ete u I krajiškoj brigadi u borbi sa etnicima.



VITJUK (Maksima) VLADO, rođen 1921. g. Banja Luka, Hrvat, ak, u NOB-u od 1941. g. U Drvarske proletersku etu stupio marta mjeseca 1942. g. Član SKOJ-a. Strijeljan juna mjeseca 1942. g. u Lišnji od strane etnika.

**VUKOJEVIC (Bojice) MILAN**, roen 19X5. g. Majki Japra, Bosanska Krupa, Srbin, radnik, u NOB-u od 1941. g. U Grme ku proletersku etu stupio 27. 2. 1942. g. Desetar, kandidat za lana KPJ. Ubijen na Vrbasu juna 1942. g. od strane etnika pri pokušaju prijelaska preko Vrbasa. Ranije voen da je pognuo na **Cemernici** (zaklali ga etnici).




**VIDACKOVIC (Stevana) TODOR**, roen 1913. g. Kijevci, Bosanska Gradiška, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. g. U Kozara ku proletersku etu stupio 9. 2. 1942. g.



**VUKOJEVIC (Nikole) NIKICA NIKO**, roen 1923. g. Slavina, Sanski Most, Srbin, radnik, u NOB-u **od 1941.** g. U Grme ku proletersku etu stupio 27. 2. 1942. g. Clan KPJ. Poginuo aprila 1945. g. na Sremskom frontu kao komesar bataljona u **Prvoj** proleterskoj brigadi.

VUKOBRAT (Pere) BOŠKO BOCO, rođen 1918. g. Resa novci, Bosansko Grahovo, Srbin, radnik, u NOB-u od 1941. g. U Drvarsku proletersku etu stupio 28. 2. 1942. g. Komesar ete, Član KPJ od 1940. g. Poginuo decembra 1942. g. kod Sanskog Mosta kao komesar bataljona u IV krajiškoj brigadi.



VUKOBRAT (Obrada) VESLKO VESO, rođen 1914. g. Resanovci, Bosansko Grahovo, Srbin, radnik, u NOB-u od 1941. g. U Drvarsku proletersku etu stupio 28. 2. 1942. Član KPJ. Komandant bataljona u brigadi. Ratni vojni invalid 70%. Nositelj partizanske Spomenice 1941. g.



**VUJANOVI** (Pere) LJUBAN, ro en 1919. g. Johova, Bosanska Dubica, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. g. U Kozara ku proletersku etu stupio 9. 2. 1942. g. Komandir ete u brigadi, ratni vojni invalid 50%. Nosilac partizanske Spomenice 1941. Umro 1974. g. u Dubici.



**VUJICI** (Ostoje) RADOVAN^ ro en 1914. g. Božici, Prijedor, Srbin, radnik, u NOB-u od 1941. g. U Kozara ku proletersku etu stupio 9. 2. 1942. g. Kandidat za lana KPJ. Komandir voda u V kozara - koj brigadi. Poginuo aprila 1943. g. na Kozari.

!



**VUKOVIC** (Petra) BRANKO, ro en 1916. g. Vodi evo, Bosanski Novi, Srbin, radnik, u NOB-u od 1941. g. U Kozara ku proletersku etu stupio 9. 2. 1942. g. Komandir voda, komandant bataljona, lan KPJ. Komandant brigade, major. Ratni vojni invalid 60%. Nosilac partizanske Spomenice 1941. g. General-major u penziji.




VU KOVI (Miloš) SPASOJA, rođen 1922. g. Kapljuh, Bosanski Petrovac, Srbin, radnik, u NOB-u od 1941. g. U Grme ku proletersku etu stupio 27. 2. 1942. g. Član SKOJ-a. Poginuo 28. avgusta 1942. na ulovcu u Slavoniji u borbi sa ustašama.

VUJANOVIC (Stanka) URO, rođen 1917. g. Lješljani, Bosanski Novi, Srbin, šumarski radnik, u NOB-u od 1941. g. U Kozara ku proletersku etu stupio 9. 2. 1942. g. Poginuo 8. juna 1942. g. na Motajici, u borbi sa etnicima.



VUKI (Mile) LAZAR LAZO, rođen 1910. g. Donja Gradina, Bosanska Dubica, Srbin, trgovac i pomoćnik, u NOB-u od 1941. g. U Kozara ku proletersku etu stupio 9. 2. 1942. g. Desetar, član KPJ. Komesar Blatničke ete. Poginuo 17. aprila 1942. g. u Čeavi u borbi sa etnicima, tj. poslje puča u eti ubili ga etnici.

VRANIC (Jevte) BRANKO.,  
roden 1912. g. Elazovi i, Bo-  
sanska Gradiška, Srbin, zem-  
ljoradnik, u NOB-u od 1941. g.  
U Kozara ku proletersku etu  
stupio 9. 2. 1942. Komandir  
ete u V brigadi, poru nik.  
Nosilac partizanske Spomenice  
1941. g.



VOLF FILIP, ro en 1921. g.  
Slovenac. U Grme ku prole-  
tersku etu stupio 25. marta  
1942. g. Do sada vo en kao  
da se utopio u Savi 14. juna  
1942. g. U stvari preplivao  
Savu, zarobljen od ustaša i  
ubijen u Gradiškoj.



VRANCIC (Svetka) RADE, ro-  
en 1923. g. Milosavci, Laktashi,  
Srbin, zemljoradnik, u NOB-u  
od 1941. g. U Kozara ku proletersku  
etu stupio u martu  
1942. g. Poginuo na Zelengori  
juna 1943. g.



VRANI (Ante) **MIRKO**, rođen 1920. g. Sanski Most, student, u NOB-u od 1941. g. Hrvat. U Grme ku proletersku etu stupio 15. maja 1942. g. Član SKOJ-a, zamjenik komesara bataljona. Zamjenik komesara divizije. Nosilac partizanske Spomenice 1941. g. General-pukovnik u penziji.



VIDOVI (Milana) **PREDRAG PENDO**, rođen 1922. g. selo Kukulje, Srbac, Srbin, radnik. U NOB-u od 1941. g. U Kozara ku proletersku etu stupio marta 1942. g. desetar, član SKOJ-a. Komandant bataljona u brigadi. Nosilac partizanske Spomenice 1941. godine, potpukovnik u penziji.

**ZDJELAR (Mile) PETAR PERO**, rođen 1919. g. Rudnici, Bosanski Novi, Srbin, podoficir-pilot, u NOB-u od 1941. g. U Grme ku proletersku etu stupio 27. 2. 1942. g. Kandidat za lana KPJ. Komesar eskadre, kapetan. Ratni vojni invalid 30%. Nosilac partizanske Spomenice 1941. g. Pukovnik u penziji.




**ZORIC (Vida) LAZO**, rođen 1923. g. Prašijak-Hrgari-Bihać, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. g. U Grme ku proletersku etu stupio 27. 2. 1942. g. Borac, lan SKOJ-a. Poginuo maja mjeseca 1945. g. u Sloveniji kao komandir ete.

**ZEC (Mile) SVETOZAR**, rođen 1922. g. Dobrljin, Bosanski Novi, Srbin, radnik, u NOB-u od 1941. g. U Kozačku proletersku etu stupio 9. 2. 1942. g. Član SKOJ-a. Poginuo 8. juna 1942. g. na Motajici u borbi sa etnicima.

**ZEC (Mirka) MIHAJLO**, rođen 1921. g. Dobrljin, Bosanski Novi, Srbin, radnik, u NOB-u od 1941. g. U Kozačku proletersku etu stupio 9. 2. 1942. g. Zamjenik komesara odreda. Kandidat za lana KPJ. Nosilac partizanske Spomenice 1941. g. Pukovnik u penziji.





ZORI (Milana) VLADO, rođen 1919. g. Prkosi, Bosanski Petrovac, Srbin, radnik, u NOB-u od 1941. g. U Grmečku proletersku etu stupio 27. 2. 1942, borac, puškomitrajezac. Poginuo septembra 1943. g. kod Kupresa kao komandant bataljona u 7. krajiskoj brigadi.

ZUBER VASO, rođen 1918. g. Bistrica-Bosanska Gradiška, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. g. U Kozara ku proletersku etu stupio 9. 2. 1942. g. borac, kandidat za lana KPJ. Poginuo 14. 6. 1942. g. pri prelasku preko reke Save (plivaju i radi dovoženja amaca za prevoz bataljona).



ZRNIC (Ignjatija) SLAVKO, rođen 1914. g. Gornji Podgraci, Bos. Gradiška, Srbin, radnik, u NOB-u od 1941. g. U Kozara ku proletersku etu stupio 9. 2. 1942. g. Komandir voda i komandir ete. lana KPJ. RVI 50%. Nosilac partizanske Spomenice 1941. Pukovnik u penziji.

**BUŠATLIJA SABAHUDIN  
BUDO**, rođen 1918. g. Bugojno, Musliman, student, u NOB-u od 1941. g. U Grme ku proletersku etu stupio maja meseca 1942. g. borac, lan KPJ. Komesar bataljona u brigadi. Nosilac partizanske Spomenice 1941. g.



**FEJZI SAFET**, rođen 1923. g. B. Luka, Musliman, radnik. U NOB-u od 1941. g. U Kozačra ku proletersku etu stupio maja 1942. g. borac, komesar ete, pukovnik JNA u penziji, nosilac Spomenice 1941. g.



*m^mm\**



POPOVIC (Pantelije) BOZO, rođen 1919. g. u selu Boškovići, opština Laktaši, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. g. U Drvarsku proletersku etu stupio maja meseca 1942. g. u Vije anima — borac.



KRESOJEVI (Vlade) LJUBO, rođen 1920. g. Boškovići, Laktaši, Srbin, zemljoradnik, u NOB-u od 1941. g. branjen SKOJ-a. U Drvarsku proletersku etu stupio maja meseca 1942. u Vije anima. Poginuo 1945. g. pri oslobođenju Zenice kao komandir ete.

## S A D R Ž A J

<b>U V O D .</b>	<b>11</b>
<b>I D I O — FORMIRANJE PROLETERSKOG BATALJO-</b>	
<b>NA BOSANSKE KRAJINE . . . . .</b>	<b>27</b>
<b>Formiranje Kozarske proleterske ete . . . . .</b>	<b>27</b>
<b>Napad na neprijateljsko uporište u Kotor-Varoši . . . . .</b>	<b>32</b>
<b>Borba na Lipovcu . . . . .</b>	<b>35</b>
<b>Formiranje Grme ke proleterske ete. . . . .</b>	<b>37</b>
<b>Formiranje Drvarskog proleterskog voda . . . . .</b>	<b>43</b>
<b>Formiranje Proleterskog bataljona Bosanske krajine . . . . .</b>	<b>47</b>
<b>Stanje na podruju 4. krajiškog NOP odreda u vrijeme do- laska Proleterskog bataljona . . . . .</b>	<b>49</b>
<b>II D I O — BORBE I POLITIKA AKTIVNOST PROLE-</b>	
<b>TERSKOG BATALJONA U SREDNJOJ BOSNI . . . . .</b>	<b>58</b>
<b>Pokret za Moslovare i napad na etnike u Pribini u . . . . .</b>	<b>59</b>
<b>Napad na ustaško uporište u selu Rankovići . . . . .</b>	<b>61</b>
<b>etnički put u Jošavci . . . . .</b>	<b>70</b>
<b>Napad ustaša i etnika na Cmičevrh . . . . .</b>	<b>76</b>
<b>Sporazumi etnika i ustaških vlasti o saradnji u borbi pro- тив partizana . . . . .</b>	<b>83</b>
<b>Napad na štab 4. bataljona i Omladinsku etu 4. NOP od- reda u Čeavlji . . . . .</b>	<b>89</b>
<b>Dolazak Udarnog bataljona . . . . .</b>	<b>99</b>
<b>Borbe na Krnjinu i Pojezni . . . . .</b>	<b>106</b>

<b>Povratak Udarnog bataljona u Krajinu</b>	<b>113</b>
<b>Boravak Proleterskog bataljona na Previji</b>	<b>124</b>
<b>Odluka za povratak Proleterskog bataljona na Kozaru i pokušaj prebacivanja preko rijeke Vrbas</b>	<b>127</b>
<b>Borba na Motajici</b>	<b>139</b>
<b>Boravak na Motajici i prelazak bataljona u Slavoniju</b>	<b>149</b>
<b>Poslije borbe na Motajici</b>	<b>159</b>
 <b>III DIO — PRELAZAK PREKO SAVE I BORBE U SLAVONIJI</b>	
<b>Pokret bataljona od rijeke Save ka požeškim planinama</b>	<b>171</b>
<b>Dolazak Proleterskog bataljona u Slavoniju</b>	<b>181</b>
<b>Napad na neprijateljsko uporište u Kamenskom i ulovecu</b>	<b>190</b>
<b>Borba na Sira u</b>	<b>196</b>
<b>Borba na Radlovcu</b>	<b>198</b>
<b>Ponovo na ulovecu</b>	<b>205</b>
<b>Napad na neprijateljsko uporište u Gojilu i pokret za Bilo Goru</b>	<b>207</b>
<b>Borba za Grubišino Polje</b>	<b>215</b>
<b>Napad na Španovicu</b>	<b>221</b>
<b>Ofanziva neprijatelja na slobodnu teritoriju</b>	<b>223</b>
 <b>IV DIO — POVRTAK PROLETERSKOG BATALJONA U BOSANSKU KRAJINU</b>	
<b>Pjesma mrtvih proletera</b>	<b>234</b>
<b>Podaci o borcima Proleterskog bataljona</b>	<b>256</b>
<b>SPISAK BORACA PROLETERSKOG BATALJONA SA FOTOGRAFIJAMA</b>	<b>261</b>
	<b>263</b>

**SAVO TRIKI** « DUŠAN REPAJI  
PROLETERSKI BATALJON BOSANSKE KRAJINE,

**Tehnički urednik**  
*Andro Strugar*

**Lektor**  
*Milka Cani, prof.*

**Korektor**  
*Mihail Krisanov*

**Omot**  
*Miroslav Vai*

**Štampanje završeno marta 1982.**

**Štampa: GRO »Kultura«,  
OOUR »Stamparija Kultura« — Beograd  
Makedonska 4**

